



REPUBLIKA CRNA GORA
Ministarstvo za ekonomski razvoj

**SPORAZUM O IZMJENI I PRISTUPANJU
CENTRALNOEVROPSKOM SPORAZUMU O SLOBODNOJ TRGOVINI**

C E F T A 2006

Podgorica, januar 2007. godine

SPORAZUM O IZMJENI I PRISTUPANJU CENTRALNOEVROPSKOM SPORAZUMU O SLOBODNOJ TRGOVINI

Preambula

Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Bugarska, Republika Hrvatska, Republika Makedonija, Republika Moldavija, Republika Crna Gora, Rumunija, Republika Srbija i Privremena administrativna misija Ujedinjenih Nacija na Kosovu u ime Kosova, u skladu sa UNSCR 1244 (u daljem tekstu "Strane")

Imajući u vidu cilj kvalifikovanih Strana da pristupe Evropskoj Uniji;

Prepoznajući doprinos Centralnoevropskog Sporazuma o slobodnoj trgovini (dalje "CEFTA") unapređenju spremnosti njenih članica za članstvo u Evropskoj Uniji, što je potvrđeno 1. maja 2004. godine pristupom Češke Republike, Republike Mađarske, Republike Poljske, Republike Slovačke i Republike Slovenije i predstojećim pristupom Republike Bugarske i Rumunije;

Ubijedeni u neophodnost izmjene CEFTA-e, u cilju davanja doprinosa procesu integracija u Evropi, otvaranjem CEFTA-e prema svim Stranama spremnim da prihvate odredbe ovog sporazuma;

Imajući u vidu Deklaraciju predsjednika vlada članica CEFTA-e, potpisanu 29. novembra 2005. godine u Zagrebu;

Imajući u vidu Deklaraciju predsjednika vlada Strana, potpisanu 6. aprila 2006. godine u Bukureštu,

Dogovorile su se o sljedećem:

Član 1 Pristupanje

Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Moldavija, Republika Crna Gora, Republika Srbija i Privremena administrativna misija Ujedinjenih Nacija na Kosovu u ime Kosova, u skladu sa Rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244 ovim pristupaju CEFTA-i čije su izmjene date u Članu 3 ovog sporazuma i primjenjivaće ga u skladu sa odredbama ovog sporazuma.

Član 2 Strane

Smatraće se da napomene iz CEFTA-e čije su izmjene date u Članu 3 ovog sporazuma uključuju Strane ovog Sporazuma.

Član 3 Izmjena CEFTA

Sporazum CEFTA, usvojen u Krakovu 21. decembra 1992. godine, i izmijenjen Sporazumom o izmjeni CEFTA-e usvojenim u Brnu (Češka) 11. septembra 1995. godine, i Sporazumom o izmjeni

CEFTA-e usvojenim na Bledu (Slovenija) 4. jula 2003. godine, se ovim mijenja. Konsolidovana verzija izmijenjenog teksta CEFTA-e, (u daljem tekstu "CEFTA 2006") priložena je u vidu Aneksa 1 ovog Sporazuma.

Član 4 **Stupanje na snagu**

1. Ovaj Sporazum će biti podložen ratifikaciji, prihvatanju ili odobravanju u skladu sa zahtjevima domaćeg zakonodavstva. Instrumenti ratifikacije, prihvatanja ili odobravanja biće deponovani kod Depozitara.

2. Ovaj Sporazum će stupiti na snagu 1. maja 2007. godine, podrazumijevajući da su sve Strane, osim Republike Bugarske i Republike Rumunije, deponovale kod Depozitara svoje instrumente ratifikacije, prihvatanja ili odobravanja do 31. marta 2007. godine.

3. Ukoliko Sporazum ne stupi na snagu za sve Strane u skladu sa stavom 2 ovog člana, on će stupiti na snagu tridesetog dana nakon deponovanja petog instrumenta ratifikacije, prihvatanja ili odobravanja.

4. Za svaku Stranu koja je deponovala svoje instrumente ratifikacije, prihvatanja ili odobravanja nakon datuma deponovanja petog instrumenta ratifikacije, prihvatanja ili odobravanja, Sporazum će stupiti na snagu tridesetog dana nakon deponovanja njenih instrumenata.

5. Bilateralni sporazumi navedeni u Aneksu 2 prestaće da važe da dan stupanja na snagu sadašnjeg Sporazuma za dotične Strane.

6. Strane iz stava 4 će zadržati sve preference predviđene njihovim bilateralnim sporazumima o slobodnoj trgovini sve dok sadašnji Sporazum ne stupi na snagu za svaku Stranu.

7. Svaka Strana može, ukoliko to njen Ustav dozvoljava, privremeno primjenjivati ovaj Sporazum. Privremena primjena ovog Sporazuma u skladu sa ovim stavom će biti notifikovana Depozitaru.

Ovim se potvrđuje da su doljepotpisani ovlašćeni predstavnici, u skladu sa svojim ovlašćenjem, potpisali ovaj Sporazum.

Potpisano u Bukureštu devetnaestog dana decembra 2006. godine u jednom autentičnom primjerku na engleskom jeziku i koji će biti deponovan kod Depozitara CEFTA-e proslijediti sertifikovane kopije svim Stranama.

**ANEKS 1 SPORAZUMA O IZMJENI I PRISTUPANJU CENTRALNOEVROPSKOM
SPORAZUMU O SLOBODNOJ TRGOVINI**

**Konsolidovana verzija izmijenjenog
Centralnoevropskog Sporazuma o slobodnoj trgovini
(CEFTA 2006)**

PREAMBULA

Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Bugarska, Republika Hrvatska, Republika Makedonija, Republika Moldavija, Republika Crna Gora, Rumunija, Republika Srbija i Privremena administrativna misija Ujedinjenih Nacija na Kosovu u ime Kosova, u skladu sa UNSCR 1244 (u daljem tekstu "Strane"),

Ponovo potvrđujući svoje opredeljenje za višestranačku demokratiju zasnovanu na vladavini prava, ljudskim pravima i osnovnim slobodama,

Potvrđujući svoju obavezanost na principe tržišne ekonomije, koji čine osnovu njihovih ekonomskih odnosa;

Uzimajući u obzir Višegradsku deklaraciju od 15. februara 1991. i Krakovsku deklaraciju od 6. oktobra 1991., Poznanjsku deklaraciju od 25. novoembra 1994. godine i Zagrebačku deklaraciju od 29. novembra 2005. godine, usvojenu kao rezultat sastanaka najviših predstavnika država članica CEFTA-e;

Ponovo potvrđujući svoju obavezanost na Konačni akt konferencije o bezbijednosti i saradnji u Evropi, Parisku povelju, a posebno na principe sadržane u završnom dokumentu Banske konferencije o ekonomskoj saradnji u Evropi;

Uzimajući u obzir Memorandum o saglasnosti o liberalizaciji i olakšavanju trgovine, koji su Strane potpisnice usvojile 27.06.2001. godine pod okriljem Pakta za stabilnost, i odatle proizašlu mrežu bilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini zaključenih između tih zemalja;

Izražavajući spremnost na međusobnu saradnju u traženju načina i sredstava za snaženje procesa ekonomskih integracija u Evropi;

Riješeni da eliminišu prepreke njihovoj međusobnoj trgovini u skladu sa odredbama Marakeškog sporazuma o osnivanju STO (u daljem tekstu "STO") i da ustanove postepeno približavanje trgovinskih odnosa.

U želji da kreiraju povoljne uslove za razvoj i diverzifikaciju trgovine među zemljama potpisnicama i za promociju komercijalne i ekonomske saradnje u oblastima od zajedničkog interesa na osnovama ravnopravnosti, obostrane koristi, nediskriminacije i međunarodnog prava.

Ubijeđene da će ovaj Sporazum podstaći intenziviranje uzajamno korisnih ekonomskih odnosa među Stranama i doprinijeti procesu integracije u Evropi;

Želeći da doprinesu razvoju odnosa svake Strane potpisnice sa EU i punoj integraciji svake od njih u multilateralni trgovinski sistem;

Riješene da razvijaju svoje trgovinske odnose u skladu sa pravilima i disciplinama STO bez obzira na to da li su one članice STO ili ne;

Smatrajući da nijedna odredba ovog Sporazuma ne može da se tumači kao oslobađanje Strane od obaveza koje proističu iz drugih međunarodnih sporazuma, posebno STO,

Donijele su sljedeće odluke:

Član 1 Ciljevi

1. Strane će uspostaviti zonu slobodne trgovine u skladu sa odredbama sadašnjeg Sporazuma i u skladu sa relevantnim pravilima i procedurama STO. Zona slobodne trgovine će se uspostaviti u prelaznom periodu koji se završava najkasnije 31. decembra 2010. godine.

2. Ciljevi sadašnjeg Sporazuma su:

- a. Objediniti u jedinstven sporazum postojeći nivo liberalizacije trgovine postignut posredstvom mreže bilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini koji su već zaključeni između Strana;
- b. Unaprijediti uslove za dalje podsticanje investicija, uključujući i direktne strane investicije;
- c. Proširiti trgovinu robama i uslugama i podsticati investicije posredstvom poštenih, jasnih, stabilnih i predvidljivih pravila;
- d. Ukloniti prepreke i poremećaje u trgovini i olakšati kretanje roba u tranzitu kao i prekogranično kretanje roba i usluga između teritorija Strana;
- e. Obezbijediti poštene uslove konkurencije koji utiču na spoljnu trgovinu i investicije i postepeno otvoriti tržišta javnih nabavki Strana;
- f. Obezbijediti odgovarajuću zaštitu prava intelektualne svojine, u skladu sa međunarodnim standardima;
- g. Obezbijediti efektivne procedure za implementaciju i primjenu ovog sporazuma;
- h. Doprinijeti harmoničnom razvoju i ekspanziji svjetske trgovine.

GLAVA I

Opšte obaveze koje se odnose na trgovinu svim robama

Član 2 Osnovne dažbine

1. Klasifikacija roba u trgovini između Strana u ovom Sporazumu vršiće se u skladu sa Kombinovanom nomenklaturom (dalje "KN") roba.

2. Za svaki proizvod osnovna dažbina na koju se primjenjuju uzastopna smanjenja predviđena u ovom Sporazumu, biće aktuelna stopa primjenjiva u trgovini među Stranama na dan uoči stupanja na snagu ovog Sporazuma.

3. Strane će obavještavati jedna drugu o svojim osnovnim dažbinama.

4. Ako nakon dana potpisivanja ovog Sporazuma dođe do bilo kakvog snižavanja tarifa koje bi se odnosilo na osnovne dažbine definisane u stavu 2, posebno do snižavanja koje bi uslijedilo nakon snižavanja dažbina na principu *erga omnes* proizašlog iz sporazuma o tarifama zaključenog kao rezultat članstva u STO ili pregovora o tarifama u okviru STO, tako snižena dažbina će zamijeniti osnovnu dažbinu iz stava 2 ovog člana od dana primjene takvog sniženja.

5. Snižene dažbine obračunate u skladu sa stavovima 2 i 4 ovog člana primjenjivaće se kao zaokružene na prvu decimalu. Zemlja koja ne koristi prvo decimalno mjesto zaokruživaće dažbinu u skladu sa aritmetičkim pravilima. Tako će sve cifre koje iza decimalnog mjesta imaju 50 ili manje biti zaokružene na najbliži manji cijeli broj, a sve cifre koje iza decimalnog mjesta imaju više od 50 biće zaokružene na prvi veći cijeli broj.

Član 3 **Količinska ograničenja**

1. Sva kvantitativna ograničenja na izvoz i uvoz i mjere koje imaju jednako dejstvo u trgovini između Strana biće ukinuta na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma.

2. Nikakva nova kvantitativna ograničenja na izvoz i uvoz ili mjere koje imaju jednako dejstvo neće se uvoditi u trgovinu između Strana od stupanja na snagu ovog Sporazuma.

Član 4 **Carinske dažbine na izvoz**

1. Strane će ukinuti sve carinske dažbine na izvoz ili naplate sa dejstvom jednakim carinskim dažbinama i drugim izvoznim dažbinama fiskalne prirode na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma

2. U trgovini između Strana neće se uvoditi nikakve nove carinske dažbine na izvoz ili naplate sa dejstvom jednakim carinskim dažbinama i drugim izvoznim dažbinama fiskalne prirode, počev od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma.

Član 5 **Carinske dažbine na uvoz: Mirovanje**

U trgovini između Strana se od dana uoči stupanja na snagu ovog Sporazuma neće uvoditi nikakve nove carinske dažbine na uvoz, naplate sa jednakim dejstvom, kao ni uvozne dažbine fiskalne prirode, niti će se one koje se već primjenjuju povećavati u trgovini među Stranama od dana prije potpisivanja ovog Sporazuma.

Član 6 Carinske naknade

Od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma Strane će u međusobnoj trgovini ukinuti carinske naknade koje su u suprotnosti sa članom VIII GATT-a, kao i druge slične dažbine.

GLAVA II

INDUSTRIJSKI PROIZVODI

Član 7 Obim

Odredbe ove glave će se odnositi na industrijske proizvode koji potiču iz Strana. U smislu ovog Sporazuma termin «industrijski proizvodi» označava proizvode koji potpadaju pod glave od 25. do 97. KN, sa izuzetkom proizvoda navedenih u Aneksu 1 ovog Sporazuma.

Član 8 Carinske dažbine na uvoz: Eliminacija

1. Strane će ukinuti sve carinske dažbine na uvoz i izvoz, ili naplate koje imaju dejstvo jednako carinskim dažbinama i drugim uvoznim dažbinama fiskalne prirode koje važe za industrijske proizvode koji potiču iz Strana na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma, na sve proizvode osim onih koji su predmet bilateralnih koncesija kao što je navedeno u Aneksu 2.

2. Za proizvode navedene u Aneksu carinske dažbine na uvoz, sve dažbine sa jednakim efektom i sve uvozne dažbine fiskalne prirode u trgovini između Strana će se postepeno smanjivati i ukinuti do isteka tranzicionog perioda koji se završava 31. decembra 2008., prema rasporedu navedenim u tom Aneksu.

GLAVA III

POLJOPRIVREDNI PROIZVODI

Član 9 Obim

Odredbe ove glave će se odnositi na poljoprivredne proizvode koji potiču iz Strana. U smislu ovog Sporazuma, termin «poljoprivredni proizvodi» označava proizvode koji potpadaju pod glave 1 do 24 KN i proizvode navedene u Aneksu 1 ovog Sporazuma.

Član 10

Carinske dažbine na uvoz

1. Sve carinske dažbine na uvoz, naplate sa dejstvom jednakim carinskim dažbinama, druge uvozne dažbine fiskalne prirode na proizvode precizirane u Aneksu 3 ovog Sporazuma biće reducirane ili ukinute u skladu sa rasporedom datim u tom Aneksu.
2. Strane će primjenjivati MFN stope na uvoz proizvoda navedenih u Aneksu 3 u slučajevima kada su one niže od preferencijalnih carinskih stopa navedenih u Aneksu 3.
3. Strane će u okviru Zajedničke komisije ispitati mogućnosti međusobnog dodjeljivanja dodatnih koncesija najkasnije do 1. maja 2009. godine.

Član 11

Koncesije i poljoprivredne politike

1. Ne dovodeći u pitanje koncesije dodijeljene u skladu sa članom 10, odredbe ove glave ni na koji način neće ograničavati primjenu respektivnih poljoprivrednih politika Strana ili preduzimanje bilo kojih mjera u skladu sa tim politikama, uključujući i primjenu sporazuma u okviru STO.
2. Strane će odmah obavještavati Zajednički komitet o promjenama svoje poljoprivredne politike ili mjera koje se primjenjuju, a koje mogu uticati na uslove poljoprivredne trgovine između njih kako je predviđeno ovim Sporazumom. Na zahtjev bilo koje strane održaće se hitne konsultacije radi razmatranja situacije.
3. Bez obzira na stav 2 člana 21, sve Strane će se u međusobnoj trgovini uzdržavati od uvođenja izvoznih subvencija i ukinuti sve takve postojeće subvencije.

Član 12

Sanitarne i fitosanitarne mjere

1. Prava i obaveze Strana koje se odnose na primjenu sanitarnih i fitosanitarnih mjera biće regulisane Sporazumom STO o primjeni sanitarnih i fitosanitarnih mjera.
2. Strane će sarađivati na polju sanitarnih i fitosanitarnih mjera, uključujući i veterinarska pitanja, u cilju nediskriminatorne primjene relevantnih propisa. Svaka Strana će na zahtjev druge Strane pružati informacije o sanitarnim i fitosanitarnim mjerama.
3. Strane će, gdje je to odgovarajuće, stupiti u pregovore u cilju zaključivanja sporazuma o usklađivanju ili međusobnom priznavanju u ovim pitanjima, u skladu sa relevantnim odredbama Sporazuma STO o primjeni sanitarnih i fitosanitarnih mjera i ostalim relevantnim međunarodnim sporazumima.
4. Svako sporno pitanje proizašlo iz primjene ovog člana biće rješavano u skladu sa odredbama člana 42.

GLAVA IV

Tehničke prepreke u trgovini

Član 13

Tehničke prepreke u trgovini

1. Pravima i obavezama Strana koje se odnose na primjenu tehničkih barijera u trgovini upravljače Sporazum STO o tehničkim barijerama u trgovini, osim ako ovim članom nije predviđeno drugačije.
2. Članice preuzimaju obavezu da, u skladu sa Sporazumom STO o tehničkim barijerama u trgovini, identifikuju i eliminišu nepotrebne prepreke u trgovini. Zajednička komisija, ili specijalna komisija za tehničke barijere trgovini, koja može biti formirana u skladu sa članom 41, stavom 5, će vršiti pregled procesa eliminacije nepotrebnih tehničkih prepreka u trgovini.
3.
 - a. Strane preuzimaju obavezu da ne uvode nove nepotrebne trgovinske barijere. U tom smislu one će u okviru Zajedničke komisije, ili specijalne komisije koju Zajednička komisija imenuje za ove potrebe, sarađivati u cilju harmonizacije tehničkih propisa, standarda i obaveznih procedura ocjenjivanja usaglašenosti, sa konačnom namjerom uklanjanja tehničkih barijera u trgovini.
 - b. Svaka Strana će obavijestiti Zajedničku komisiju, ili specijalnu komisiju za tehničke barijere trgovini, o bilo kom nacrtu teksta novog tehničkog propisa (uključujući bilo kakve obavezne procedure ocjenjivanja usaglašenosti) ili standarda, najmanje 90 dana prije njihovog usvajanja, osim u hitnim slučajevima navedenim u Sporazumu STO o tehničkim barijerama trgovini. Ukoliko Strana predloži transpoziciju Evropskog ili međunarodnog tehničkog propisa ili standarda, rok će biti 30 dana.
 - c. Ne dovodeći u pitanje Sporazum STO o tehničkim barijerama u trgovini Strane se podstiču na usklađivanje svojih tehničkih propisa, standarda ili procedura ocjenjivanja usaglašenosti sa propisima, standardima i procedurama Evropske zajednice, osim ukoliko bi njihova upotreba predstavljala neefikasno ili neadekvatno sredstvo za ispunjavanje legitimnih ciljeva Strana.
4. Članice preuzimaju obavezu da prije 31. decembra 2010. godine stupe u pregovore u cilju zaključivanja plurilateralnih sporazuma o harmonizaciji ili uzajamnom priznavanju u oblasti njihovih tehničkih propisa i standarda, kao i procedura ocjenjivanja usaglašenosti i atestiranja usaglašenosti u skladu sa relevantnim odredbama sporazuma STO o tehničkim preprekama u trgovini i ostalim relevantnim međunarodnim sporazumima.
5. Ako Strana smatra da je druga Strana usvojila ili da se nalazi u procesu usvajanja mjere koja predstavlja nepotrebnu tehničku barijeru u trgovini, obavijestiće o tome Zajedničku komisiju, ili specijalnu komisiju koja se bavi tehničkim preprekama u trgovini, a koja će donijeti odluku o radnji koju treba preduzeti.
6. Svako sporno pitanje koje bi moglo proizići iz primjene ovog člana će se tretirati u skladu sa odredbama člana 42 ovog Sporazuma.

GLAVA V

OPŠTE ODREDBE

A.- Operativna pravila

Član 14

Pravila o porijeklu i saradnja na polju carinske administracije

1. Ukoliko ovim Sporazumom nije drugačije predviđeno, Aneks 4 definiše pravila o porijeklu za primjenu odredbi ovog Sporazuma, kao i metoda administrativne saradnje u carinskim pitanjima. Zajednička komisija može odlučiti da izmijeni odredbe Aneksa 4.
2. Aneks 5 definiše zajednička pravila o uzajamnom pružanju administrativne pomoći u carinskim pitanjima.
3. U cilju obezbjeđivanja efikasne i harmonizovane primjene Aneksa 4 i Aneksa 5 i odgovarajućih članova ovog Sporazuma, Strane će preduzeti odgovarajuće mjere, uključujući i redovno preispitivanje od strane Zajedničke komisije.
4. Strane će pojednostaviti carinske procedure i koliko je god moguće smanjiti formalnosti koje se nameću u trgovini. Strane će sve teškoće koje proističu iz primjene ovih odredbi rješavati u skladu sa odredbama člana 42.

Član 15

Fiskalna diskriminacija

1. Strane će se uzdržavati od bilo kakvih mjera ili praksi interne fiskalne prirode kojima se uvodi, neposredno ili posredno, diskriminacija između proizvoda koji potiču iz Strana i od dana stupanja ovog Sporazuma na snagu ukinuće sve postojeće mjere tog tipa.
2. Proizvodi izvezeni na teritoriju jedne od članica ne mogu imati koristi od povraćaja domaćih poreza čije vrijednosti premašuju iznos indirektnog oporezivanja koje se nameće za te proizvode.

Član 16

Plaćanja

1. Plaćanja u konvertibilnim valutama koje se slobodno mijenjaju na tržištu, vezana za trgovinu robama između Strana i transfer takvih plaćanja na teritoriju Strane u kojoj je poverilac nastanjen, biće oslobođena bilo kakvih ograničenja.
2. Strane će se uzdržavati od bilo kakve razmjene ili administrativnih ograničenja na grantove, otplatu ili prihvatanje kratkoročnih i srednjoročnih kredita za trgovinu robom u kojoj rezident učestvuje.
3. Bez obzira na odredbe stava 2 ovog člana, sve mjere koje se odnose na tekuća plaćanja vezana za kretanje roba, biće u skladu sa uslovima iznijetim u članu VIII Sporazuma Međunarodnog monetarnog fonda i primjenjivaće se na nediskriminatornoj osnovi.

Član 17

Opšta izuzeća

Ovaj Sporazum neće isključivati zabranu ili ograničenje na uvoz, izvoz ili robu u tranzitu, koje je opravdano iz razloga javnog morala, javne politike ili javne bezbjednosti; zaštite zdravlja i života ljudi, životinja ili biljaka; zaštite nacionalnih blaga od umjetničke, istorijske ili arheološke vrijednosti; zaštite intelektualne svojine ili pravila koja se odnose na zlato ili srebro ili očuvanje potrošivih prirodnih resursa, ako takve mjere stupe na snagu zajedno sa ograničenjima domaće proizvodnje ili potrošnje. Takve zabrane ili ograničenja neće, međutim, predstavljati sredstvo proizvoljne diskriminacije ili prikrivenog ograničavanja trgovine između Strana.

Član 18

Izuzeća u pogledu bezbjednosti

Ništa iz ovog Sporazuma neće sprečavati neku Stranu da uvede bilo kakve mjere koje smatra neophodnim za:

1. sprečavanje otkrivanja informacija koje bi išle na štetu njenih vitalnih bezbjednosnih interesa;
2. radi zaštite svojih vitalnih bezbjednosnih interesa ili radi ispunjavanja međunarodnih obaveza ili mjera domaće politike:
 - a. vezano za trgovinu oružjem, municijom i ratnim materijalom, pod uslovom da takve mjere ne idu na štetu uslova konkurencije za proizvode čija namjena nije konkretno za vojne svrhe, i vezano za takvu trgovinu drugom robom, materijalima i uslugama, koja se obavlja neposredno ili posredno u cilju snabdijevanja vojnih institucija; ili
 - b. vezano za neširenje biološkog i hemijskog oružja, nuklearnog oružja ili drugih nuklearnih eksplozivnih naprava; ili
 - c. za vrijeme rata ili u drugim situacijama u kojima vlada ozbiljna napetost u međunarodnim odnosima.

B.- Pravila konkurencije

Član 19

Državni monopoli i državna trgovinska preduzeća

1. Strane će prilagođavati sve državne monopole trgovinskog karaktera ili državna trgovinska preduzeća tako da, u skladu sa odredbama STO, osiguraju da neće biti diskriminacije u pogledu uslova pod kojima se proizvodi plasiraju na tržište između preduzeća Strana u skladu sa odredbama STO. Strane će obavještavati Zajedničku komisiju o mjerama usvojenim radi primjene ove odredbe.
2. Odredbe stavova 1 i 3 ovog člana primjenjivaće se na svako tijelo kroz koje nadležni organi Strana, zakonski ili činjenično, neposredno ili posredno, kontrolišu, određuju ili značajno utiču na uvoz ili

izvoz između strana. Ove odredbe će se isto tako primjenjivati na monopole koje Država prenosi na druge.

3. Strane će se uzdržavati od uvođenja bilo kojih novih mjera koje su u suprotnosti sa principima iznijetim u stavovima 1 i 2 ovog člana ili koje ograničavaju djelokrug članova koji se odnose na zabranu carinskih dažbina i kvantitativnih ograničenja između Strana.

Član 20

Pravila konkurencije koja se odnose na preduzeća

1. Slijedi ono što je u suprotnosti sa propisnim sprovođenjem Sporazuma u mjeri u kojoj može uticati na trgovinu između Strana:

a. svi sporazumi između preduzeća, odluke udruženja preduzeća i zajedničke prakse između preduzeća, čiji je cilj ili željeno dejstvo spriječavanje, ograničavanje ili narušavanje konkurencije na teritoriji članica u cjelini ili na njihovim značajnijim djelovima;

b. zloupotreba dominantnog položaja na teritoriji Strana od strane jednog ili više preduzeća, na teritoriji Strana u cjelini ili na njihovim značajnijim djelovima.

2. Svaka praksa koja je u suprotnosti sa ovim članom biće ocjenjivana u skladu sa principima pravila o konkurenciji koja se primjenjuju u Evropskoj Zajednici, a posebno sa članovima 81, 82 i 86 Ugovora o osnivanju Evropske Zajednice.

3. Do 1. maja 2010. godine odredbe stavova 1 i 2 će se primjenjivati na aktivnosti svih preduzeća, uključujući i javna preduzeća, kojima Strane dodijele specijalna ili ekskluzivna prava Na preduzeća kojima je povjereno vršenje usluga od opšteg ekonomskog interesa ili preduzeća koja imaju karakter monopola koji donosi prihod, primjenjivaće se odredbe stavova 1 i 2 u onoj mjeri u kojoj to ne ometa izvršenje, bilo pravno, bilo činjenično, konkretnih zadataka koji su im dodijeljeni .

4. Kad je riječ o proizvodima iz Glave III, odredbe propisane stavom 1(a) se neće primjenjivati na ovakve sporazume, odluke i prakse koje predstavljaju sastavni dio domaće tržišne organizacije.

5. Strane se obavezuju na primjenu svojih zakona o konkurenciji u cilju uklanjanja praksi pomenutih u stavu 1.

6. Strane će se u tom smislu međusobno obavještavati o relevantnim aktivnostima na polju primjene i razmjenjivati informacije. Ni od jedne Strane se neće zahtijevati da otkriva informacije koje su prema njihovim zakonima povjerljive. Nadležni organi i/ili drugi relevantni organi dotičnih Strana će po zahtjevu stupiti u konsultacije radi lakšeg uklanjanja praksi navedenih u stavovima 1 i 2. Dotične Strane će sa punom pažnjom razmotriti taj zahtjev. Ova koordinacija neće spriječiti Strane u donošenju autonomne odluke.

7. Ako neka Strana smatra da je određena praksa nekompatibilna sa sa stavovima 1- 4 ovog člana i ako takva praksa uzrokuje ili prijeti da uzrokuje ozbiljnu štetu interesima te Strane ili nanosi materijalnu štetu njenoj industriji, ona može preduzeti odgovarajuće mjere pod uslovima i u skladu sa procedurom definisanom u članu 24.

Član 21

Državna pomoć

1. Svaka pomoć koju dodijeli članica ili koja se dodijeli preko državnih resursa u bilo kom obliku, a koja ometa ili prijeti da ometa konkurenciju time što dovodi u povlašćeni položaj određene proizvode u mjeri u kojoj može uticati na trgovinu između date Strane i ostalih Strana ovog Sporazuma, biće nespojiva sa propisnim sprovođenjem ovog Sporazuma.
2. Odredbe stava 1 se neće primjenjivati na proizvode iz poglavlja III.
3. Strane preuzimaju obavezu primjenjivanja svojih odgovarajućih zakona sa ciljem obezbjeđenja primjene principa iz stava 1.
4. Svaka praksa suprotna ovom članu biće ocjenjivana na bazi principa pravila o državnoj pomoći koja se primjenjuju u Evropskoj Zajednici, konkretno člana 87 Ugovora o osnivanju Evropske zajednice.
5. Ako Strana smatra da je određena praksa nekompatibilna sa uslovima datim u stavu 1 i ako takva praksa nanosi ili prijeti da nanese ozbiljnu štetu interesima te Strane ili prouzrokuje materijalnu štetu njenoj industriji, ona može preduzeti odgovarajuće mjere pod uslovima i u skladu sa odredbama člana 24.
6. Ništa u ovom članu neće prejudicirati niti na bilo koji način spriječiti ni jednu Stranu da uvede kompenzatorne mjere u skladu sa relevantnim članovima GATT-a 1994 i Sporazumom STO o subvencijama i kompenzatornim mjerama, ili sa drugim internim zakonodavstvom.
7. Svaka Strana će se postarati da postoji transparentnost u oblasti državne pomoći, između ostalog, time što će dostavljati redovni godišnji izvještaj Zajedničkoj komisiji o iznosu i raspodjeli dodijeljene pomoći i na zahtjev davati informacije drugim Stranama o planu pomoći i o posebnim pojedinačnim slučajevima dodjele državne pomoći.

C.-Pravila o zaštitnim mjerama u nepredviđenim situacijama

Član 22

Antidampinške mjere

1. Ako neka članica utvrdi da u trgovini s drugom članicom dolazi do dampinga u smislu člana VI GATT-a, ona može preduzeti odgovarajuće mjere protiv ove prakse u skladu sa Sporazumom STO o primjeni člana VI GATT -a i pod uslovima definisanim u Zajedničkoj deklaraciji koja se odnosi na ovaj član.
2. Strane će odmah obavještavati svaku dotičnu Stranu i Zajedničku komisiju o radnjama i mjerama koje preduzima i odmah dostavljati sve relevantne informacije. – B i H zahtijevala konsultacije

Član 23

Opšte zaštitne mjere

1. Strane potvrđuju svoje pravo da preduzimaju zaštitne mjere u skladu sa članom XIX GATT i Sporazuma STO o zaštitnim mjerama, pod uslovima definisanim u Zajedničkoj deklaraciji u prilogu ovog člana.

2. Bez obzira na stav 1, kada se, kao rezultat obaveza koje u skladu sa ovim Sporazumom ima neka Strana, bilo koji proizvod uvezen u takvim povećanim količinama i u skladu sa takvim uslovima iz neke Strane Sporazuma, tako da to izaziva ili prijeti da izazove:

a. ozbiljnu štetu za domaće proizvođače sličnih ili direktno konkurentnih proizvoda na teritoriji države uvoznice, ili

b. ozbiljne teškoće u bilo kom sektoru ekonomije koji bi mogao izazvati ozbiljan poremećaj u ekonomskoj situaciji zemlje uvoznice,

Strana uvoznica može preduzeti odgovarajuće bilateralne zaštitne mjere protiv drugih strana, pod uslovima i u skladu sa relevantnim procedurama definisanih u članu 24.

Član 23 bis

Bez obzira na ostale odredbe ovog Sporazuma, naročito član 23, kao i obzirom na posebnu osjetljivost tržišta poljoprivrednih proizvoda, ukoliko uvoz proizvoda porijeklom iz jedne od Strana koje podliježu koncesijama dodijeljenim shodno aneksu 3, izazove ozbiljan poremećaj na tržištu ili u domaćim regulatornim mehanizmima druge Strane, obje Strane će odmah započeti konsultacije radi pronalaženja odgovarajućeg rješenja. U očekivanju takvog rješenja, pogođena strana može preduzeti odgovarajuće mjere koje smatra neophodnim.

Član 24

Uslovi i procedure za preduzimanje mjera

1. Prije pokretanja postupka za primjenu mjera pomenutih u članovima 20, 21 i 23, Strane će pokušati da riješe sve međusobne razlike kroz direktne konsultacije.

2. U slučaju kada jedna Strana uvozi proizvode koji mogu da dovedu do situacije pomenute u članu 23, a koja nameće administrativnu proceduru čiji je cilj brzo pribavljanje informacija o kretanju trgovinskih tokova, ona će o tome obavijestiti dotične Strane.

3. Ne dovodeći u pitanje stav 7 ovog člana, Strana koja razmatra pribjegavanje zaštitnim mjerama iz članova 20, 21 i 23 o tome će odmah obavijestiti drugu Stranu i Zajedničku komisiju i dostaviti sve relevantne informacije. Zajednička komisija će ispitati slučaj bez odlaganja i može donijeti bilo koju odluku potrebnu za eliminisanje teškoće prijavljene od dotične Strane. U slučaju nedonošenja takve odluke u roku od 30 kalendarskih dana od prijavljivanja slučaja Zajedničkoj komisiji i ako se pitanje

pokrenuto od Strane koja se žali ne riješi, dotična Strana može usvojiti mjere u cilju rješavanja problema.

4. Mjere definisane u članovima 21, 23 i 42 biće ograničene u pogledu obima i trajanja u mjeri u kojoj to bude striktno neophodno za raščišćavanje situacije koja je dovela do njihove primjene i neće premašivati štetu uzrokovanu dotičnom praksom. Prioritet će biti dat onim mjerama koje najmanje remete funkcionisanje ovog Sporazuma.

5. Bilateralne zaštitne mjere iz člana 23, stav 2, će se sastojati od povećanja odgovarajuće stope dažbine koja se primjenjuje u okviru ovog Sporazuma. Rezultantna stopa dažbine neće premašivati najmanju od:

- a. MFN stopu dažbine koja se primjenjivala u vrijeme preduzimanja radnje, ili
 - b. MFN stopu dažbine koja se primjenjivala neposredno dan prije stupanja ovog Sporazuma na snagu.
- Ovakve mjere će sadržati jasne elemente koji postepeno vode njihovoj eliminaciji i neće trajati duže od jedne godine. Moći će da se obnavljati najviše dva puta. Nikakve mjere neće se primjenjivati na uvoz proizvoda na koje se prethodno primjenjivala ovakva mjera u periodu od dvije godine od isticanja mjere.

6. Informacija o mjerama preduzetim u skladu sa članovima navedenim u stavovima 4 i 5 biće odmah proslijeđene ostalim Stranama i Zajedničkoj komisiji. Zajednička komisija će nadzirati primjenu ovih mjera, posebno sa ciljem njihovog što bržeg ublažavanja ili ukidanja.

7. Kada izuzetne i kritične okolnosti koje zahtijevaju trenutnu akciju učine nemogućim prethodno razmatranje ili informisanje, u zavisnosti od slučaja, Strana o kojoj je riječ može, u slučajevima člana 23, stav 2 primijeniti privremene mjere striktno neophodne za rješavanje situacije. Takve mjere se mogu primjenjivati najviše 200 kalendarskih dana za bilateralne zaštitne mjere. O ovim mjerama će se dostaviti obavještenje bez odlaganja i zakazaće se konsultacije između Strana što je prije moguće na Zajedničkom komitetu i u skladu sa relevantnim stavovima ovog člana.

Član 25

Teškoće vezane za platni bilans

Kada jedna od Strana ima ozbiljne teškoće u pogledu platnog bilansa, ili joj neposredno prijete takve teškoće, Strana o kojoj je riječ može usvojiti restriktivne uvozne mjere na principu *erga omnes* u skladu sa odredbama STO. Ove mjere će biti ograničenog trajanja i neće moći ići preko onog što je neophodno da se popravi situacija platnog bilansa. Ove mjere će se postepeno ublažavati kako se uslovi vezani za platni bilans popravljaju i biće ukinute kada prilike više ne budu opravdavale takve mjere. Strana će odmah obavijestiti drugu Stranu o uvođenju takvih mjera i, kad god je moguće, o rokovima za njihovo ukidanje.

GLAVA VI

NOVA PITANJA U TRGOVINI

A.- USLUGE

Član 26

Obim i definicije

Članovi u dijelu A ovog Sporazuma odnose se na mjere koje će primjenjivati Strane, a koje utiču na trgovinu uslugama. Za potrebe ovog Sporazuma, trgovina uslugama se definiše u skladu sa članom I i, ako je podesno, članom XVIII GATS-a.

Član 27

Ciljevi

Strane će postepeno razvijati i širiti saradnju sa ciljem postizanja progresivne liberalizacije i uzajamnog otvaranja tržišta usluga u kontekstu evropskih integracija i poštujući relevantne odredbe Opšteg sporazuma o trgovini uslugama i obaveze koje su Strane – članice STO preuzele u okviru GATS-a.

Član 28

Elektronska trgovina

Spoznajući da elektronska sredstva pružaju veće mogućnosti u trgovini u mnogim sektorima, Strane su se složile da unapređuju razvoj međusobne elektronske trgovine, posebno sarađujući u oblasti pristupa tržištu i regulatornih pitanja u oblasti elektronske trgovine.

Član 29

Razvojna klauzula

1. Zajednička komisija će vršiti godišnji pregled rezultata saradnje pomenute u Članu 27 i, ako je to odgovarajuće, predložiti, u skladu sa pravilima svojih procedura, pokretanje pregovora sa ciljem postepenog postizanja višeg nivoa liberalizacije. Dalje obaveze preuzete kao rezultat ovih pregovora biće definisane u Ponudi za usluge koja čini sastavni dio ovog Sporazuma.

B.- INVESTICIJE

Član 30

Obim

1. Strane potvrđuju svoja prava i obaveze iz bilateralnih sporazuma o ulaganjima nevedene u Aneksu 6.

2. Odredbe članova 30-33 ovog Sporazuma, ne dovodeći u pitanje prava i obaveze Strana koje proizilaze iz sporazuma iz Aneksa 6.

3. Strane su saglasne da nikakav spor vezan za tumačenje ili primjenu odredbi članova 30-33 neće predavati na arbitražnu proceduru definisanu u članu 43 ukoliko se takav spor bude mogao predati na arbitražnu proceduru omogućenu u nekom od sporazuma iz Aneksa 6.

Član 31 Ciljevi

1. Strane će stvoriti i održavati stabilne, povoljne i transparentne uslove za kompanije drugih Strana koje investiraju ili razmatraju mogućnost investiranja na njihovim teritorijama.

2. Svaka Strana će što je više moguće promovisati eventualne investicije izvršene od investitora drugih Strana i priznavati takve investicije u skladu sa svojim domaćim zakonima i propisima.

3. Kad Strana prizna investiciju izvršenu od strane investitora iz druge Strane ona će, u skladu sa svojim domaćim zakonima i propisima, dati neophodne dozvole i administrativna ovlašćenja u vezi sa takvim investicijama.

4. U ovom smislu Strane će u okviru Zajedničke komisije razmjenjivati informacije o svojim zakonima i propisima vezanim za ustanovljavanje investicija, kao i svim investicionim mogućnostima.

Član 32 Tretman investicija

1. Svaka članica će obezbijediti korektan i ravnopravan tretman, kao i punu zaštitu i sigurnost investicija izvršenim od investitora drugih Strana.

3. Svaka Strana će štiti investicije izvršene u skladu sa njihovim domaćim zakonima i propisima od investitora iz drugih Strana i neće nerazumnim i diskriminatornim mjerama ometati upravljanje, upotrebu, produžavanje, prodaju, likvidaciju ili uživanje u rezultatima takvih investicija. Takođe, Strane neće usvajati nikakve nove propise ili mjere koje bi dovele do diskriminacije kad je riječ o ustanovljavanju kompanije iz bilo koje Strane na njihovoj teritoriji.

4. Kad je riječ o ustanovljavanju i funkcionisanju investicija drugih Strana, Strane će im pružati ne manje povoljan tretman od tretmana koji svaka Strana pruža investitorima na svojoj sopstvenoj teritoriji ili koji svaka Strana pruža investitorima iz trećih zemalja, zavisno od toga koji je od tih tretmana povoljniji.

5. Nediskriminatorni tretman, nacionalni tretman i tretman najpovlašćenije nacije se neće primjenjivati na sadašnje ili buduće prednosti odobrene od strane bilo koje Strane na osnovu njenog članstva u carinskoj, ekonomskoj ili monetarnoj uniji, zajedničkom tržištu ili slobodnoj trgovinskoj zoni. Takođe, ovaj tretman se neće odnositi na bilo koje prednosti koje bilo koja Strana odobri investitorima iz trećih zemalja na osnovu sporazuma o dvostrukom oporezivanju ili drugih sporazuma o oporezivanju na recipročnoj osnovi.

Član 33

Razvojna klauzula

1. Strane će se u okviru Zajedničke komisije konsultovati sa ciljem postepenog postizanja šire koordinacije u svojim investicionim politikama.
2. U tom smislu Strane potvrđuju svoju obavezu da postepeno preispituju svoj interni pravni okvir u oblasti investicija, sa ciljem olakšavanja investicionih uslova. Strane će razmjenjivati informacije o ovim aspektima u okviru Zajedničke komisije u skladu sa članom 31, stav 4.
3. Strane će takođe ispitivati mogućnosti davanja sličnih dopunskih povoljnosti, kako investitorima iz drugih Strana, tako i eventualnim investitorima iz trećih zemalja.

C.- JAVNE NABAVKE

Član 34

Obim i definicije

Ovaj Sporazum se primjenjuje na sve zakone, propise, procedure ili prakse vezane za bilo koju nabavku centralne ili lokalnih organa uprave ili drugog relevantnog subjekta. Ništa u članovima 26-29 neće biti konstruisano na način koji bi nametao bilo kakvu obavezu u dijelu javnih nabavki. Primjenjivaće se definicije iz člana I Sporazuma STO o javnim nabavkama.

Član 35

Ciljevi

1. Svaka Strana će na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma obezbijediti da se nabavke njenih institucija obavljaju na transparentan, razuman i nediskriminatoran način, kao i da se dobavljači iz svih Strana ravnopravno tretiraju, obezbjeđujući princip otvorene i efektivne konkurentnosti.
2. Svaka Strana će najkasnije do 1. maja 2010. godine obezbijediti progresivno i efektivno otvaranje svojih tržišta javnih nabavki, kako bi, u skladu sa svim relevantnim zakonima, propisima, procedurama i praksama robe, usluge i dobavljači drugih Strana uživati tretman ne manje povoljan od tretmana koji se dodjeljuje domaćim robama, uslugama i dobavljačima. Strane će posebno nastojati:
 - a. da jednog lokalnog dobavljača ne tretiraju manje povoljno od drugih lokalnih dobavljača na osnovu stepena njihove afilijacije sa stranim subjektom ili vlasništva lica iz druge Strane, i
 - b. da neće vršiti diskriminaciju protiv lokalnih dobavljača na osnovu činjenice da su roba ili usluge koje dobavljač za potrebe određene nabavke nudi zapravo robe ili usluge druge Strane.
3. Ovaj član se neće primjenjivati na mjere koje se odnose na carinske dažbine ili druge vrste naplata koje važe za ili su u vezi sa uvozom, na metod određivanja takvih dažbina, druge propise koji se odnose na uvoz, uključujući i ograničenja i druge formalnosti, niti na mjere koje utiču na trgovinu uslugama sem onih kojima se konkretno regulišu javne nabavke.

Član 36

Razvojna klauzula

1. Strane će u okviru Zajedničke komisije vršiti redovan pregled procesa otvaranja njihovih tržišta javnih nabavki. Prvi pregled će se izvršiti najkasnije 1. maja 2008. godine i fokusiraće se na poštovanje člana 35, stav 1. Na osnovu tih pregleda Zajednička komisija može preporučiti dalje radnje u pravcu ispunjavanja ciljeva definisanih članom 35, stav 2.

2. Ako bi bilo koja Strana u budućnosti trebala da dodijeli trećoj strani neku dodatnu povoljnost u pogledu pristupa njihovim tržištima javnih nabavki u odnosu na ono što je predviđeno ovim Sporazumom, ona će ponuditi adekvatne mogućnosti ostalim Stranama da uđu u pregovore sa ciljem dodjeljivanja ovih povoljnosti i njima na recipročnoj osnovi.

D.- ZAŠTITA INTELEKTUALNE SVOJINE

Član 37

Obim i definicije

Za svrhu ovog Sporazuma, prava po osnovu intelektualne svojine obuhvataju prava industrijske svojine (patente, žigove, industrijski dizajn i geografske oznake porijekla) autorska i srodna prava, topografiju integrisanih kola, zaštitu neobjavljenih podataka i zaštitu od nelojalne konkurencije kao što je definisano u članu 10 *bis* Pariske konvencije za zaštitu industrijske svojine i zaštitu neotkrivenih informacija kao što je definisano u članu 39 Sporazuma TRIPS.

Član 38

Ciljevi

1. Strane će pružati i obezbijediti adekvatnu i efektivnu zaštitu prava intelektualne svojine shodno međunarodnim standardima, uključujući efektivne načine primjene ovakvih prava kao što je definisano u sporazumu TRIPS i ostalim međunarodnim sporazumima i konvencijama .

2. U ostvarivanju ovih ciljeva, Strane će trajno obezbjeđivati adekvatnu i efektu primjenu obaveza koje proizilaze iz konvencija navedenih u Aneksu 7.

3. U ostvarivanju ovih obaveza, Strane koje još nisu potpisnice konvencija navedenih u Aneksu 7 će istima pristupiti i obezbijediti adekvatnu i efektivnu primjenu obaveza koje iz njih proističu najkasnije do 1. maja 2014. godine.

Član 39

Razvojna klauzula

1. Ako bilo koja od Strana ponudi trećoj strani dodatne povoljnosti u pogledu prava po osnovu intelektualne svojine u većem obimu od onog što je dogovoreno u Dijelu D, ona će stupiti u konsultacije sa drugim Stranama sa ciljem da i svima njima pruži ovakve povoljnosti i/ili preferencijale na osnovu reciprociteta.

2. Iako Strane izražavaju svoju spremnost da poštuju obaveze koje proističu iz multilateralnih konvencija koje su pobrojane u Aneksu 7, one mogu odlučiti da u ovaj član uključe druge multilateralne konvencije iz ove oblasti i da se obavežu da revidiraju dio D najkasnije do 1. maja 2011. godine.

GLAVA VII

Pravila o funkcionisanju

Član 40 Zajednička komisija

1. Strane su saglasne sa osnivanjem Zajedničke komisije koja će se sastojati od predstavnika Strana.
2. Zajednička komisija će nadzirati i administrirati implementaciju ovog Sporazuma. Zajedničkoj komisiji će pružati podršku stalni Sekretarijat, lociran u Briselu. Zajednička komisija će donijeti odluku o funkcionisanju i administrativnim pravilima Sekretarijata.
3. U cilju pravilne implementacije ovog Sporazuma Strane će razmjenjivati informacije i, na zahtjev bilo koje Strane, održavati konsultacije u okviru Zajedničke komisije. Zajednička komisija će razmatrati mogućnosti daljeg uklanjanja prepreka u trgovini između Strana.
4. Zajednička komisija može donositi odluke u u slučajevima definisanim ovim Sporazumom. Po ostalim pitanjima Zajednička komisija može davati preporuke.

Član 41 Procedure Zajedničke komisije

1. Zajednička komisija će se sastajati kad god je to potrebno, ali najmanje jednom godišnje. Svaka strana može zatražiti da se sastanak organizuje.
2. Zajednička komisija će postupati na osnovu konsenzusa.
3. Osim kad je riječ o odlukama pomenutim u članu 14, stav 1, predstavnik Strane u Zajedničkoj komisiji može prihvatiti odluku uz rezervu vezanu za ispunjenje zahtjeva koji se odnose na domaće zakonodavstvo. Ukoliko u samoj odluci nije definisan neki drugi datum, ista će stupiti na snagu danom obavještenja Depozitara o uklanjanju rezerve.
4. Na svojoj prvoj sjednici nakon stupanja ovog Sporazuma na snagu Zajednička komisija će usvojiti svoja proceduralna pravila koja će, između ostaloga, sadržati odredbe koje se odnose na sazivanje sastanaka, imenovanje Predsjedavajućeg i njegovog/njenog mandata, kao i procedura glasanja i raspoređivanja doprinosa.
5. Zajednička komisija može odlučiti da osnuje odgovarajuće organe, kao što su radne grupe, podkomisije i druga tijela neophodna za pružanje pomoći u izvršavanju zadataka.

6. Zajednička komisija će usvojiti usaglašeni spisak medijatora na kojem će se nalaziti lica koja su kvalifikovana za posredovanje u sporovima shodno UNCITRAL – ovim pravilima.

Član 42

Ispunjavanje obaveza i konsultacije

1. Strane će preduzeti sve potrebne mjere kako bi ispunile svoje obaveze i ciljeve iz ovog Sporazuma i nastojati da svi ciljevi definisani Sporazumom budu ispunjeni. Ukoliko dođe do bilo kakvog odstupanja u pogledu tumačenja i primjene Sporazuma, dotične Strane će učiniti sve da kroz saradnju i konsultacije, ako je potrebno i u okviru Zajedničke komisije, postignu uzajamno zadovoljavajuće rešenje.

2. Svaka Strana može pismenim putem podnijeti zahtjev Zajedničkom komitetu da se organizuju konsultacije sa bilo kojom drugom Stranom, a u vezi sa bilo aktuelnom ili predloženom mjerom ili bilo kojim drugim pitanjem za koje ona smatra da može uticati na sprovođenje ovog Sporazuma. Strana koja traži konsultacije će istovremeno pismenim putem obavijestiti druge Strane o svom zahtjevu i dostaviti im sve relevantne informacije. Zajednička komisija može predložiti odgovarajuće mjere.

3. Ako se dotične Strane slažu, konsultacije se mogu obaviti uz prisustvo posrednika. Ukoliko se dotične Strane ne slažu oko posrednika, predsjedavajući Zajedničkog komiteta, ili, ukoliko je on državljanin ili rezident jedne od dotičnih Strana, prvi od njegovih prethodnika koji nije njihov državljanin, će imenovati posrednika u roku od 20 kalendarskih dana od prijema inicijalnog pismenog zahtjeva za posredovanjem u skladu sa principima navedenim u Aneksu 8. Posrednik je dužan da preda Zajedničkoj komisiji konačan izvještaj u roku od najviše 60 kalendarskih dana nakon njegovog/njenog imenovanja. Ukoliko se na osnovu izvještaja posrednika ne može naći nikakvo rješenje, problem će biti proslijeđen Zajedničkoj komisiji sa ciljem iznalaženja opšte prihvatljivog rješenja. Ukoliko Zajednički komitet ne iznađe rešenje prihvatljivo za obje Strane, Zajednička komisija će predložiti odgovarajuće mjere.

4. Ukoliko jedna Strana smatra da druga Strana nije ispunila obaveze iz ovog Sporazuma, i ako se u okviru bilateralnih konsultacija, posredovanja ili Zajedničke komisije ne iznađe rješenje prihvatljivo za obje Strane u roku od 90 kalendarskih dana od dana prijema obavještenja iz stava 2, prva Strana može preduzeti privremene mjere za ponovno uspostavljanje ravnoteže shodno postupku definisanim članom 24. Strane i Zajednički komitet će bez odlaganja biti obaviješteni o preduzetim mjerama, a Zajednički komitet će održati redovne konsultacije sa ciljem da se takve mjere ukinu. Mjere će se ukinuti kada se dokaže da one više nisu opravdane sa aspekta Zajedničke komisije, ili, ako se predmet preda na arbitražu, kada se donese i izvrši odluka arbitražnog suda usklađena sa viđenjem Zajedničke komisije.

Član 43

Arbitraža

1. Sporovi između Strana, nastali nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma i vezani za tumačenje prava i obaveza iz ovog Sporazuma koji nisu razriješeni na direktnim konsultacijama u Zajedničkom komitetu u roku od 90 kalendarskih dana od dana prijema zahtjeva za obavljanje konsultacija, mogu se podnijeti na arbitražu tako što će bilo koja Strana u sporu pismenim putem

obavijestiti drugu Stranu u sporu. Kopija ovakvog obavještenja biće prosljeđena svim Stranama u sporu. Kada više Strana zahtjeva da se sprovede postupak arbitraže protiv jedne Strane, a u vezi sa istim predmetom, kada je to izvodljivo, odrediće se isti sud koji će postupati po takvim predmetima.

2. Arbitražni sud će postupati u sporovima u skladu sa odredbama ovog Sporazuma i svim ostalim primjenljivim pravilima međunarodnog prava. Sud će uzeti u obzir i obavještenja dobijena od Strana koje nisu u sporu.

3. Arbitražni sud će se konstituisati i funkcionisaće u skladu sa aneksom 9. Odluka arbitražnog suda je konačna i obavezujuća za sve strane u sporu.

4. Sporovi pod konsultacijama ili arbitražom shodno ovom Sporazumu ne mogu biti predati STO na razrješavanje, niti predmet može biti predat na arbitražu u skladu sa ovim članom prije procedure STO za razrješavanje sporova.

Član 44

Transparentnost

1. Svaka Strana će odmah objaviti svaki zakon, propis, sudsku odluku i administrativna pravila opšte primjene i procedure, uključujući standardne ugovorne klauzule itd. Kad je riječ o pitanjima obuhvaćenim ovim Sporazumom. Svaka Strana će na isti način odmah objaviti sve izmjene ovakvih mjera.

2. Svaka Strana će odmah odgovoriti na sve zahtjeve drugih Strana za specifičnim informacijama o bilo kojoj od njenih mjera generalne primjene međunarodnih sporazuma koji se odnose na ovaj Sporazum ili utiču na njega. Strane će uspostaviti informacioni punkt kojem će se upućivati svi ovakvi upiti. Kontakt osobe će zatim te upite prosljeđivati relevantnim domaćim agencijama.

Član 45

Opšta razvojna klauzula

1. Ukoliko jedna od Strana smatra da bi bilo korisno i u interesu privreda Strana da se razviju i prodube odnosi predviđeni ovim Sporazumom tako što će se isti proširiti i na druge oblasti koje nisu obuhvaćene Sporazumom, ona će obrazložiti svoj prijedlog i dostaviti ga drugim Stranama. Strane mogu naložiti Zajedničkom komitetu da prouči takav prijedlog, kao i da predloži pregovore.

2. Sporazumi koji proisteknu iz postupka opisanog u stavu 1, biće podložni ratifikaciji ili odobrenju Strana shodno internim pravnim procedurama u njihovim državama.

Član 46

Trgovinski odnosi koje regulišu ovaj i drugi Sporazumi

1. Ovim Sporazumom neće biti onemogućeno uspostavljanje ili održavanje carinskih unija, zona slobodne trgovine ili sklapanje aranžmana o prekograničnoj trgovini pod uslovom da isti nemaju negativan učinak na trgovinski režim, a posebno na odredbe koje se odnose na pravila porijekla kako je to predviđeno u ovom Sporazumu.

Član 47 Aneksi

1. Aneksi i zajedničke deklaracije ovog Sporazuma čine njegov sastavni dio.
2. Zajednička komisija može odlučiti da izmijeni anekse u skladu sa odredbama stava 4 člana 40 i u skladu sa odgovarajućim ustavnim zahtjevima zakonodavstva Strana.
3. Amandmani iz stava 2 ovog člana će stupiti na snagu u skladu sa stavom 3, član 41 ovog Sporazuma ukoliko se Strane ne dogovore drugačije.

Član 48 Amandmani

Amandmani na ovaj Sporazum, sem onih iz člana 47, će stupiti na snagu na dan prijema posljednjeg pismenog obavještenja posredstvom diplomatskih kanala, čime Strane obavještavaju Depozitara da su zahtjevi za stupanje amandmana na snagu ispunjeni.

Član 49 Pristup Sporazumu

1. Pristup ovom Sporazumu može se ostvariti uz saglasnost svih Strana.
2. Uslovi pristupanja Sporazumu treba da budu definisani u Sporazumu o pristupanju zaključenom između svih Strana na jednoj i Strane u pristupanju na drugoj strani.

Član 50 Stupanje na snagu

1. Ovaj Sporazum (CEFTA 2006) će stupiti na snagu na dan stupanja na snagu Sporazuma o izmjeni i pristupanju CEFTA-i.

Član 51 Važenje i otkazivanje

1. Ovaj Sporazum se zaključuje na neodređeno vrijeme.
2. Svaka strana može otkazati primjenu ovog Sporazuma pismenim obavještenjem koje će proslijediti Depozitaru diplomatskim kanalima. Obavještenje o otkazivanju će stupiti na snagu prvog dana sedmog mjeseca po prijemu obavještenja o otkazivanju.
3. Strane su saglasne da će svaka Strana koja pristupi Evropskoj uniji istupiti iz ovog Sporazuma i to najkasnije dan prije nego što njeno u članjenje u EU postane pravosnažno, kao i da ista neće biti dužna da isplati bilo kakvu nadoknadu drugim Stranama zbog izmijenjenih uslova trgovine.

Član 52 Depozitar

Vlada Republike Hrvatske, djelujući kao depozitar, će obavijestiti sve Države koje su potpisnice ovog Sporazuma o svim obavještenjima u skladu sa članom 4 Sporazuma o izmjeni i pristupanju CEFTA-i i o svim drugim aktima i obavještenjima koja se odnose na ovaj Sporazum.

Konsolidovana verzija Centralnoevropskog Sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006) urađena je u jednom autentičnom primjerku na engleskom jeziku.

ZAJEDNIČKE DEKLARACIJE

Zajednička deklaracija koja se odnosi na primjenu pravila i procedura STO

Strane su, u mjeri u kojoj je to definisano u kontekstu ovog Sporazuma, saglasne da primjenjuju pravila i procedure navedene u aneksima 1A, 1B i 1C Marakeškog sporazuma o osnivanju STO, bez obzira da li su njene članice ili ne.

Zajednička deklaracija o saradnji i pomoći

Strane će, gdje god je to odgovarajuće, nastojati da razviju ekonomsku i tehničku saradnju i da jedna drugoj pružaju pomoć u obezbjeđenju sljedećih konkretnih, ali ne samo tih, elemenata:

- a) savjeta vezanih za načine organizovanja odgovarajućih podsticajnih infrastruktura za investicije, uključujući i agencije za promociju investicija;
- b) okvira i procedura za stimulisanje zajedničkih investicija i zajedničke proizvodnje za tržišta trećih zemalja;
- c) programa obuke sa ciljem boljeg razumijevanja njihovih sistema javnih nabavki, statističkih podataka, kao i obezbjeđenja lakšeg pristupa njihovim tržištima;
- d) jedne ili više dolje navedenih aktivnosti koje se tiču prava intelektualne svojine:
 - (i) pravne savjete (komentare nacrtu zakona, sudskih i administrativnih odluka, primjene i drugih pitanja vezanih za zaštitu prava intelektualne svojine);
 - (ii) savjete vezane za načine organizovanja administrativne infrastrukture, kao što su patentni zavodi, udruženja za kolektivnu zaštitu i inspeksijski organi;
 - (iii) obuka u oblasti administrativnih i menadžerskih tehnika zaštite prava intelektualne svojine;
 - (iv) specifična obuka za sudije, tužioce, advokate, kao i carinske i policijske službenike i inspektore u cilju obezbjeđenja efikasnije primjene odgovarajućih zakona; i

- (v) aktivnosti na podizanju svijesti privatnog sektora i civilnog društva o značaju zaštite prava intelektualne svojine.

Zajednička deklaracija o članovima 20 i 21

1. Strane će najkasnije 1. maja 2010. godine obezbijediti primjenjivost odgovarajućih odredbi koje se tiču pravila konkurencije u nacionalnim zakonodavstvima dotičnih Strana.
2. Odredbe koje se tiču pravila konkurencije u nacionalnim zakonodavstvima dotičnih Strana moraju biti usklađene sa načelima članova 81, 82, 86 i 87 Ugovora o osnivanju Evropske zajednice.
3. Strane će u periodu naznačenom u stavu 1 osnovati nezavisni operativni organ zadužen za primjenu propisa vezanih za konkurenciju i državnu pomoć.

Zajednička deklaracija o članovima 21, 22 i 23

Strane izjavljuju da neće primjenjivati antidampinške, kompenzatorne i zaštitne mjere prije nego što izdaju detaljne interne propise koji definišu pravila i procedure i određuju tehnička pitanja vezana za primjenu takvih mjera. Strane će obezbijediti punu usklađenost svojih internih propisa sa relevantnim odredbama STO, uključujući član VI i XIX GATT-a i Sporazum o implementaciji člana VI, Sporazum o subvencijama i kompenzatornim mjerama, kao i Sporazum o zaštitnim mjerama. Nakon implementacije ovakvog zakonodavstva Strane će naplaćivati sve antidampinške i kompenzatorne carine i primjenjivati sve zaštitne mjere koje su potpuno usklađene sa relevantnim odredbama STO.

ANEKS 2 SPORAZUMA O IZMJENI I PRISTUPANJU CENTRALNOEVROPSKOM SPORAZUMU O SLOBODNOJ TRGOVINI: Bilateralni sporazumi o slobodnoj trgovini koji će prestati da važe stupanjem na snagu CEFTA 2006 saglasno članu 4, paragraf 4

Sljedeći bilateralni sporazumi o slobodnoj trgovini će prestati da važe stupanjem na snagu ovog Sporazuma u odnosima između strana ugovornica.

a) Za Republiku Albaniju:

- Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Albanije i Bosne i Hercegovine, potpisan 28 aprila 2003, stupio na snagu 1 decembra 2004;
- Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Albanije i Republike Hrvatske, potpisan 27 septembra 2002, stupio na snagu 1 juna 2003;
- Sporazum o slobodnoj trgovini između Vlade Albanije i Vlade Makedonije, potpisan 29 marta 2002, stupio na snagu 15 jula 2002;
- Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Albanije i Republike Moldavije, potpisan 13 novembra 2003, stupio na snagu 1 novembra 2004;

- Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Albanije i Srbije i Crne Gore, potpisan 13. novembra 2003, stupio na snagu 1. avgusta 2004;
- Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Albanije i Privremene administrativne misije Ujedinjenih Nacija na Kosovu u ime privremenih institucija samouprave na Kosovu, potpisan 7. jula 2003, stupio na snagu 1. oktobra 2003.

b) Za Bosnu i Hercegovinu:

- Sporazum o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Republike Albanije, potpisan 28. aprila 2003, stupio na snagu 1. decembra 2004;
- Sporazum o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, potpisan 19. decembra 2000, stupio na snagu 1. februara 2005;
- Sporazum o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije, potpisan 20. aprila 2002, stupio na snagu 1. jula 2002;
- Sporazum o slobodnoj trgovini između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Moldavije, potpisan 23. decembra 2002, stupio na snagu 1. oktobra 2004;
- Sporazum o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije, potpisan 1. februara 2002, stupio na snagu 1. june 2002;
- Privremeni Sporazum o slobodnoj trgovini između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Privremene administrativne misije Ujedinjenih Nacija na Kosovu (UNMIK), potpisan 19. oktobra 2006.

c) Za Republiku Hrvatsku:

- Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Albanije, potpisan 27. Septembra 2002, stupio na snagu 1. Juna 2003;
- Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, potpisan 19. decembra 2000, stupio na snagu 1. februara 2005;
- Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Republike Moldavije, potpisan 27. februara 2004, stupio na snagu 1. oktobra 2004;
- Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije, potpisan 23. decembra 2002, stupio na snagu 1. jula 2004;
- Sporazum između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o izmjenama Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije, potpisan 14. januara 2004, stupio na snagu 1. jula 2004;
- Privremeni Sporazum o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Hrvatske i Privremene administrativne misije Ujedinjenih Nacija na Kosovu u ime privremenih institucija samouprave na Kosovu, potpisan 28. Septembra 2006, privremena primjena 1. Novembra 2006.

d) Za Republiku Makedoniju:

- Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Makedonije i Republike Albanije, potpisan 29. marta 2002, stupio na snagu 15. jula 2002;
- Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Makedonije i Bosne i Hercegovine, potpisan 20. aprila 2002, stupio na snagu 1. jula 2002;

- Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Makedonije i Republike Moldavije, potpisan 28. januara 2004, stupio na snagu 1. decembra 2004;
- Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Makedonije i Srbije i Crne Gore, potpisan 21. oktobra 2005, stupio na snagu 1. juna 2006;
- Privremeni sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Makedonije i Privremene administrativne misije Ujedinjenih Nacija na Kosovu (UNMIK), potpisan 31. avgusta 2005, stupio na snagu 2. februara 2006.

e) Za Republiku Moldaviju:

- Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Moldavije i Republike Albanije, potpisan 13. novembra 2003, stupio na snagu 1. novembra 2004;
- Sporazum o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Moldavije i Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine, potpisan 23. decembra 2002, stupio na snagu 1. oktobra 2004;
- Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Moldavije i Republike Hrvatske, potpisan 27. februara 2004, stupio na snagu 1. oktobra 2004;
- Sporazum o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Moldavije i Vlade Republike Makedonije, potpisan 28. januara 2004, stupio na snagu 1. decembra 2004;
- Sporazum o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Moldavije i Savjeta ministara Srbije i Crne Gore, potpisan 13. novembra 2003, stupio na snagu 1. septembra 2004.

f) Za Republiku Crnu Goru¹⁰:

- Sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Crne Gore i Republike Albanije, potpisan 13. novembra 2003, stupio na snagu 1. avgusta 2004;
- Sporazum o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine, potpisan 1. februara 2002, stupio na snagu 1. juna 2002;¹¹
- Sporazum o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske, potpisan 23. decembra 2002, stupio na snagu 1. jula 2004;
- Sporazum između Srbije i Crne Gore i Republike Hrvatske o izmjenama Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije, potpisan 14. januara 2004, stupio na snagu 1. jula 2004;
- Sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Crne Gore i Republike Makedonije, potpisan 21. oktobra 2005, stupio na snagu 1. juna 2006;
- Sporazum o slobodnoj trgovini između Savjeta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Moldavije, potpisan potpisan 13. novembra 2003, stupio na snagu 1. septembra 2004;

g) Za Republiku Srbiju:¹²

¹⁰ Prema Odluci o proglašenju nezavisnosti Republike Crne Gore, usvojenoj 3. juna 2006. godine od strane Skupštine Republike Crne Gore, definiše se preuzimanje i primjena sporazuma koji su zaključeni ili kojima je pristupila Državna zajednica Srbije i Crne Gore, a koji se odnose i na Crnu Goru i u potpunosti su usaglašeni sa crnogorskim zakonodavstvom.

¹¹ Primjenjuje se u Crnoj Gori od septembra 2003

- Sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Crne Gore i Republike Albanije, potpisan 13. novembra 2003, stupio na snagu 1. avgusta 2004;
- Sporazum o slobodnoj trgovini između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine, potpisan 1. februara 2002, stupio na snagu 1. juna 2002;
- Sporazum o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske, potpisan 23. decembra 2002, stupio na snagu 1. jula 2004;
- Sporazum između Srbije i Crne Gore i Republike Hrvatske o izmjenama Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije, potpisan 14. januara 2004, stupio na snagu 1. jula 2004;
- Sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Crne Gore i Republike Makedonije, potpisan 21. oktobra 2005, stupio na snagu 1. juna 2006;
- Sporazum o slobodnoj trgovini između Savjeta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Moldavije, potpisan potpisan 13. novembra 2003, stupio na snagu 1. septembra 2004;

h) Za Privremenu administrativnu misiju Ujedinjenih Nacija na Kosovu (UNMIK):

- Sporazum o slobodnoj trgovini između Privremene administrativne misije Ujedinjenih Nacija na Kosovu (UNMIK) i Republike Albanije, potpisan 7. jula 2003, stupio na snagu 1. oktobra 2003;
- Privremeni sporazum o slobodnoj trgovini sa Bivšom jugoslovenskom Republikom Makedonijom, potpisan razmjenom pisama 31 Avgusta 2005, stupio na snagu 2 Februara 2006;
- Privremeni sporazum o slobodnoj trgovini između Privremene administrativne misije Ujedinjenih Nacija na Kosovu (UNMIK) u ime privremenih institucija samouprave na Kosovu i Vlade Republike Hrvatske, potpisan 28. septembra 2006, privremeno se primjenjuje od 1 Novembra 2006;
- Privremeni sporazum o slobodnoj trgovini između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Privremene administrativne misije Ujedinjenih Nacija na Kosovu (UNMIK), potpisan 19. oktobra 2006.

¹² Republika Srbija nastavlja da primjenjuje sporazume o slobodnoj trgovini koji su bili na snazi na nivou Državne zajednice Srbija i Crna Gora

ANEKS 1

**TARIFNE OZNAKE KOJE POTPADAJU POD HS POGLAVLJA 25 DO 97 KOJE SE SMATRAJU
POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA U OVOM SPORAZUMU**

odnose se na član 7 i član 9

ANEKS 1

**TARIFNE OZNAKE OBUHVAĆENE GLAVAMA 25 - 97 KN KOJE SE U OVOM SPORAZUMU
SMATRAJU POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA**

odnosi se na član 7 i član 9

HS tarifna oznaka	2905.43	(manitol)
HS tarifna oznaka	2905.44	(sorbitol)
HS tarifna oznaka	33.01	(esencijalna ulja)
HS tarifna oznaka	od 35.01 do 35.05	(albuminalne supstance, modifikovani skrob, ljepkovi)
HS tarifna oznaka	3809.10	(sredstva za doradu)
HS tarifna oznaka	3824.60	(sorbitol, osim sorbitola iz tar. podbroja 2905.44)
HS tarifna oznaka	od 41.01 do 41.03	(sirova i štavljena koža)
HS tarifna oznaka	43.01	(sirovo krzno)
HS tarifna oznaka	od 50.01 do 50.03	(sirova svila i otpaci od svile)
HS tarifna oznaka	od 51.01 do 51.03	(vuna i životinjska dlaka)
HS tarifna oznaka	od 52.01 do 52.03	(sirovi pamuk, otpaci od pamuka i kardiran ili češljan pamuk)
HS tarifni broj	53.01	(sirovi lan)

	HS tarifni broj	53.02	(sirova konoplja)
--	-----------------	-------	-------------------

--

ANEKS 2

INDUSTRIJSKI PROIZVODI KOJI NISU LIBERALIZOVANI NA DATUM

STUPANJA NA SNAGU SPORAZUMA

odnose se na član 8, stav 1 i 2

ANEKS 2

**INDUSTRIJSKI PROIZVODI KOJI NISU LIBERALIZOVANI NA DATUM STUPANJA NA SNAGU
SPORAZUMA**

odnosi se na član 8, stav 1 i 2

Napomena: Od 1. januara 2007. godine, Bugarska i Rumunija, kao EU članice, će primjenjivati EU uslove trgovine sa Stranama potpisnicama CEFTA

ANEKS 2.1

**Industrijski proizvodi koji nisu liberalizovani na datum stupanja na snagu ovog Sporazuma za
uvoz u
Republiku Makedoniju**

Uvozne carine koje se primjenjuju u Republici Makedoniji na industrijske proizvode **porijeklom iz Republike Moldavije**, biće reducirane u skladu sa sljedećim vremenskim rokovima:

- od 1. januara 2007, na 50% od osnovne MFN carine;
- od 1. januara 2008, na 40% od osnovne MFN carine;
- od 1. januara 2009, 0%

2515 12	4203	6110	8403	8504 40 81	8708 60 91
2515 20	4205	6201	8404	8504 40 84	8708 60 99
2520	4409 20 91	6202 11	8407 21	8504 40 88	8708 91 90
2710 11	4409 20 98	6202 19	8407 29	8504 40 90	8708 92 90
2710 19	4418 10 50	6202 91	8408 10	8504 50 95	8708 93 90
3208 20	4418 10 90	6202 92	8413 19	8504 90 11	8708 94 90
3209	4418 20 50	6202 93	8413 20	8504 90 18	8711
3210	4418 20 80	6202 99	8413 30	8504 90 99	8712
3401	4802 10	6301	8413 40	8507 10	8716 10
3402 20	4802 55	6302 31	8413 50	8507 20 92	9028 20
3402 90	4802 56	6402	8413 60	8507 20 98	9028 30
3506 10	4802 57	6403	8413 81	8516 10	9401 20
3917 21	4802 58	6404	8413 82	8516 21	9401 30
3917 22	4818 40 90	6405	8413 91	8516 29	9401 61
3917 23	4819	6601 10	8413 92	8516 60 59	9401 69
3917 29 90	4820 10 10	6601 99	8414 10	8516 60 70	9401 71
3917 31	4820 20	6802 10	8414 20	8516 60 80	9401 79
3917 32	4820 40 90	6802 21	8414 51	8516 60 90	9401 80
3917 33	4820 90	6802 22	8414 59	8516 80	9401 90 30
3917 39	4821	6802 23	8415 10	8516 90	9401 90 80
3917 40	5112	6802 29	8415 20	8535 10	9403 10 10
3921 11	5204 20	6807	8415 81	8535 21	9403 10 99
3921 12	5211 42	6809	8415 82	8535 30 10	9403 20
3921 13	5601 21	6811	8415 83	8535 90	9403 30
3921 90 11	5601 22	6908	8418 10	8536	9403 40
3921 90 19	5601 29	6910	8418 21	8537	9403 50
3921 90 30	5601 30	6911	8418 22	8544 20	9403 60
3923 10	5603	6912	8418 29	8544 30	9403 70
3923 21	5801 10	7007	8418 30	8544 41	9403 80
3923 40	5801 21	7009 10	8418 40	8544 49	9403 90
3923 50 90	5801 23	7019 11	8418 50	8544 51	9405 10 28
3923 90	5801 24	7019 12	8418 91	8544 59	9405 10 91
3924 10	5801 25	7019 19	8418 99	8544 60	9405 10 98
3924 90 11	5801 26	7019 40	8483 40	8607 21	9405 20 11
3924 90 19	5801 31	7317	8483 50	8607 29	9405 20 19
3925 20	5801 32	7321 11	8483 60	8702	9406 00
3925 30	5801 33	7321 12	8501 10	8704 21 39	
3925 90 10	5801 34	7321 13	8504 10	8704 21 99	
3925 90 20	5801 35	7321 83	8504 21	8704 22 99	
3926 10	5801 36	7321 90	8504 22	8704 23 99	
3926 20	5801 90	7322	8504 23	8704 31 39	
3926 30	5802	7323 93	8504 31 80	8704 31 99	
3926 40	5803	7604	8504 32 80	8704 32 99	
3926 90 98	6001	7610	8504 33	8708 10 90	
90	6101	8304	8504 34	8708 21 90	
4016 91	6102	8309 10	8504 40 40	8708 29 90	
4202	6103	8310	8504 40 55	8708 50 90	

ANEKS 2.2

Industrijski proizvodi koji nisu liberalizovani na datum stupanja na snagu ovog Sporazuma za uvoz u Republiku Moldaviju

Uvozne carine koje se primjenjuju u Republici Moldaviji na industrijske proizvode **porijeklom iz Republike Makedonije**, biće reducirane u skladu sa sljedećim vremenskim rokovima:

- od 1. januara 2007, na 50% od osnovne MFN carine;
- od 1. januara 2008, na 40% od osnovne MFN carine;
- od 1. januara 2009, 0%

252010	610130	620432	721310	854459
252020	610342	620433	730890	854810
252100	610343	620439	730900	860400
271290	610433	620443	731029	860610
300590	610443	620451	731100	860620
330129	610462	620452	731816	860691
330190	610463	620453	732690	860692
330210	610510	620459	740400	860699
330590	610520	620461	760120	870120
330720	610610	620462	760200	870130
380810	610711	620463	761010	870323
380830	610811	620469	831110	870324
392310	610831	620520	841112	870422
392330	610891	620630	841191	870840
392340	610910	620640	841370	870899
392350	610990	620690	841960	871639
392390	611020	620891	842230	880212
392690	611030	621010	842240	880230
410110	611120	621132	843230	880240
410121	611130	621133	843351	880330
410210	611241	621142	843390	901420
410422	611420	621143	843860	901580
410431	620111	630399	845012	901890
410439	620112	630790	845019	903090
420212	620113	640399	847150	903180
420219	620191	640419	847160	903190
420239	620192	640510	847330	940430
440920	620193	640520	848071	940560
441520	620291	640610	850710	940600
470710	620293	640699	851690	960310
470790	620311	650590	851790	

481099	620312	680422	852520	
481840	620331	680919	852691	
490199	620332	681019	852910	
540773	620333	700420	852990	
551219	620342	701091	853120	
570241	620343	701092	853690	
570249	620413	701093	853810	
581099	620429	701400	854389	
600293	620431	720431	854411	

ANEKS 2.3

**Industrijski proizvodi koji nisu liberalizovani na datum stupanja na snagu ovog Sporazuma za uvoz u
Privremenu administrativnu misiju Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK)**

1. Uvozne carine koje se primjenjuju od strane UNMIK-a na teritoriji Kosova na industrijske proizvode **porijeklom iz Republike Makedonije** su ukinute, izuzev proizvoda za koje će carine biti primjenjivane u skladu sa sljedećim vremenskim rokovima:

- od 1. januara 2007, na 60% od osnovne MFN carine;
- od 1. januara 2008, 0%

Tarifni broj
2710

2. Uvozne carine koje se primjenjuju od strane UNMIK-a na teritoriji Kosova na industrijske proizvode **porijeklom iz Republike Makedonije** su ukinute, izuzev proizvoda za koje će carine biti primjenjivane u skladu sa sljedećim vremenskim rokovima:

- od 1. januara 2007, na 60% od osnovne MFN carine;
- od 1. januara 2008, 0%

Tarifni broj
2710
3402
8418

ANEKS 3

POLJOPRIVREDNE KONCESIJE

odnosi se na član 10, stav 1

Napomena: Od 1. januara 2007, Bugarska i Rumunija, kao EU članice, će primjenjivati EU uslove trgovine sa Stranama potpisnicama CEFTA

**ANEKS 3.1: UVOZ U ALBANIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)**

Tarifna oznaka		Albanija MFN 2006	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK/Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
010110		2	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
	01011010				0				
010190		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
	01019090				0				
010210		2	0	0	0	0	0	0	0
010290		10	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0
	01029029			0					
010310		2	MFN	0	0	MFN	0	0	0
010391		2	MFN	0	0	MFN	MFN	MFN	0
010392		2	MFN	0	MFN	MFN	MFN	MFN	0
010410		2	MFN	0	MFN	MFN	MFN	MFN	0
	01041010				0		0	0	
010420		2	MFN	0	MFN	MFN	MFN	MFN	0
	01042010				0		0	0	
010511		2	MFN	0	0	MFN	MFN	MFN	0
	01051111						0		
	01051191						0		
010512		2	MFN	0	MFN	MFN	MFN	MFN	0
010519		2	0	0	0	0	0	0	0
010592		2	MFN	0	0	MFN	MFN	MFN	0
010593		15	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
010599		15	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0
010611		2	0	0	0	0	0	0	0
010612		2	0	0	0	0	0	0	0
010619		2	0	0	0	0	0	0	0
010620		2	0	0	0	0	0	0	0
010631		2	0	0	0	0	0	0	0
010632		2	0	0	0	0	0	0	0
010639		2	0	0	0	0	0	0	0
010690		2	0	0	0	0	0	0	0
020110		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
020120		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
020130		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
020210		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
020220		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
020230		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0

ANEKS 3.1: UVOZ U ALBANIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija MFN 2006	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK/Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
020311		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
020312		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
020319		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
020321		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
020322		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
020329		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
020410		10	R*	MFN	MFN	R*	KVOTA	MFN	0
020421		10	R	MFN	MFN	R	KVOTA	MFN	0
020422		10	R	MFN	MFN	R	KVOTA	MFN	0
020423		10	R	MFN	MFN	R	KVOTA	MFN	0
020430		10	R	MFN	MFN	R	KVOTA	MFN	0
020441		10	R	MFN	MFN	R	KVOTA	MFN	0
020442		10	R	MFN	MFN	R	KVOTA	MFN	0
020443		10	R	MFN	MFN	R	KVOTA	MFN	0
020450		10	R	MFN	MFN	R	KVOTA	MFN	0
020500		15	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0
020610		2	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0
	02061010			0			0		
020621		10	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0
020622		10	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0
020629		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
	02062910			0			0		
020630		10	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0
020641		10	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0
020649		10	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0
020680		2	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0
	02068010			0			0		
020690		10	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0
	02069010			0			0		
020711		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
020712		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
020713		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
020714		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0

ANEKS 3.1: UVOZ U ALBANIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija MFN 2006	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK/Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
020724		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
020725		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
020726		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
020727		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
020732		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
020733		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
020734		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
020735		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
020736		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
020810		10	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0
020820		10	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0
020830		10	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0
020840		10	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0
020850		10	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0
020890		10	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0
020900		10	MFN	MFN	MFN	MFN	KVOTA	MFN	0
021011		10	MFN	MFN	MFN	MFN	KVOTA	MFN	0
021012		10	MFN	MFN	MFN	MFN	KVOTA	MFN	0
021019		10	MFN	MFN	MFN	MFN	KVOTA	MFN	0
021020		10	MFN	MFN	MFN	MFN	KVOTA	MFN	0
021091		10	MFN	MFN	0	MFN	KVOTA	MFN	0
021092		10	MFN	MFN	0	MFN	KVOTA	MFN	0
021093		10	MFN	MFN	0	MFN	KVOTA	MFN	0
021099		10	MFN	MFN	0	MFN	KVOTA	MFN	0
030110		0	0	0	0	0	0	0	0
030191		0	0	0	0	0	0	0	0
030192		0	0	0	0	0	0	0	0
030193		0	0	0	0	0	0	0	0
030199		0	0	0	0	0	0	0	0
030211		0	0	0	0	0	0	0	0
030212		0	0	0	0	0	0	0	0
030219		0	0	0	0	0	0	0	0
030221		0	0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.1: UVOZ U ALBANIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija MFN 2006	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK/Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
030222		0	0	0	0	0	0	0	0
030223		0	0	0	0	0	0	0	0
030229		0	0	0	0	0	0	0	0
030231		0	0	0	0	0	0	0	0
030232		0	0	0	0	0	0	0	0
030233		0	0	0	0	0	0	0	0
030234		0	0	0	0	0	0	0	0
030235		0	0	0	0	0	0	0	0
030236		0	0	0	0	0	0	0	0
030239		0	0	0	0	0	0	0	0
030240		0	0	0	0	0	0	0	0
030250		0	0	0	0	0	0	0	0
030261		0	0	0	0	0	0	0	0
030262		0	0	0	0	0	0	0	0
030263		0	0	0	0	0	0	0	0
030264		0	0	0	0	0	0	0	0
030265		0	0	0	0	0	0	0	0
030266		0	0	0	0	0	0	0	0
030269		0	0	0	0	0	0	0	0
030270		0	0	0	0	0	0	0	0
030311		0	0	0	0	0	0	0	0
030319		0	0	0	0	0	0	0	0
030321		0	0	0	0	0	0	0	0
030322		0	0	0	0	0	0	0	0
030329		0	0	0	0	0	0	0	0
030331		0	0	0	0	0	0	0	0
030332		0	0	0	0	0	0	0	0
030333		0	0	0	0	0	0	0	0
030339		0	0	0	0	0	0	0	0
030341		0	0	0	0	0	0	0	0
030342		0	0	0	0	0	0	0	0
030343		0	0	0	0	0	0	0	0
030344		0	0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.1: UVOZ U ALBANIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija MFN 2006	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK/Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
030345		0	0	0	0	0	0	0	0
030346		0	0	0	0	0	0	0	0
030349		0	0	0	0	0	0	0	0
030350		0	0	0	0	0	0	0	0
030360		0	0	0	0	0	0	0	0
030371		0	0	0	0	0	0	0	0
030372		0	0	0	0	0	0	0	0
030373		0	0	0	0	0	0	0	0
030374		0	0	0	0	0	0	0	0
030375		0	0	0	0	0	0	0	0
030376		0	0	0	0	0	0	0	0
030377		0	0	0	0	0	0	0	0
030378		0	0	0	0	0	0	0	0
030379		0	0	0	0	0	0	0	0
030380		0	0	0	0	0	0	0	0
030410		0	0	0	0	0	0	0	0
030420		0	0	0	0	0	0	0	0
030490		0	0	0	0	0	0	0	0
030510		0	0	0	0	0	0	0	0
030520		0	0	0	0	0	0	0	0
030530		0	0	0	0	0	0	0	0
030541		0	0	0	0	0	0	0	0
030542		0	0	0	0	0	0	0	0
030549		0	0	0	0	0	0	0	0
030551		0	0	0	0	0	0	0	0
030559		0	0	0	0	0	0	0	0
030561		0	0	0	0	0	0	0	0
030562		0	0	0	0	0	0	0	0
030563		0	0	0	0	0	0	0	0
030569		0	0	0	0	0	0	0	0
030611		0	0	0	0	0	0	0	0
030612		0	0	0	0	0	0	0	0
030613		0	0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.1: UVOZ U ALBANIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija MFN 2006	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK/Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
030614		0	0	0	0	0	0	0	0
030619		0	0	0	0	0	0	0	0
030621		0	0	0	0	0	0	0	0
030622		0	0	0	0	0	0	0	0
030623		0	0	0	0	0	0	0	0
030624		0	0	0	0	0	0	0	0
030629		0	0	0	0	0	0	0	0
030710		0	0	0	0	0	0	0	0
030721		0	0	0	0	0	0	0	0
030729		0	0	0	0	0	0	0	0
030731		0	0	0	0	0	0	0	0
030739		0	0	0	0	0	0	0	0
030741		0	0	0	0	0	0	0	0
030749		0	0	0	0	0	0	0	0
030751		0	0	0	0	0	0	0	0
030759		0	0	0	0	0	0	0	0
030760		0	0	0	0	0	0	0	0
030791		0	0	0	0	0	0	0	0
030799		0	0	0	0	0	0	0	0
040110		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
040120		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
040130		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
040210		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
040221		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
040229		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
040291		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
040299		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
040310		10	MFN	KVOTA	MFN	MFN	KVOTA	MFN	0
040390		10	MFN	KVOTA	MFN	MFN	KVOTA	MFN	0
040410		2	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0
040490		10	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0
040510		10	MFN	MFN	MFN	MFN	KVOTA	KVOTA	0
040520		10	MFN	MFN	MFN	MFN	KVOTA	KVOTA	0

ANEKS 3.1: UVOZ U ALBANIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija MFN 2006	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK/Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
040590		10	MFN	MFN	MFN	MFN	KVOTA	KVOTA	0
040610		10	MFN	MFN	KVOTA	MFN	KVOTA	MFN	0
	04061080							KVOTA	
040620		10	MFN	MFN	MFN	MFN	KVOTA	MFN	0
040630		10	MFN	KVOTA	MFN	MFN	KVOTA	MFN	0
040640		10	MFN	MFN	MFN	MFN	KVOTA	MFN	0
040690		10	MFN	KVOTA	MFN	MFN	KVOTA	MFN	0
	04069029				KVOTA				
040700		2	MFN	0	MFN	MFN	MFN	MFN	0
040811		10	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0
040819		10	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0
040891		10	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0
040899		10	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0
040900		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
041000		10	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0
050100		10	MFN	MFN	0	MFN	0	0	0
050210		10	0	MFN	0	0	0	0	0
050290		10	0	MFN	0	0	0	0	0
050300		10	0	MFN	0	0	0	0	0
050400		10	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0
050510		10	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0
050590		10	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0
050610		10	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0
050690		10	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0
050710		10	0	0	0	0	0	0	0
050790		10	0	0	0	0	0	0	0
050800		0	0	0	0	0	0	0	0
050900		0	0	0	0	0	0	0	0
051000		0	0	0	0	0	0	0	0
051110		10	0	0	0	0	0	0	0
051191		0	0	0	0	0	0	0	0
051199		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
060110		2	0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.1: UVOZ U ALBANIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija MFN 2006	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK/Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
060120		2	0	0	0	0	0	0	0
060210		2	MFN	0	0	MFN	MFN	MFN	0
060220		2	0	0	0	0	MFN	MFN	0
	06022010		MFN			MFN			
	06022090						0	0	
060230		2	0	0	0	0	0	0	0
060240		2	0	0	0	0	0	0	0
060290		2	0	0	0	0	0	0	0
060310		15	0	MFN	MFN	0	0	0	0
060390		15	0	MFN	MFN	0	0	0	0
060410		15	MFN	0	MFN	MFN	0	MFN	0
060491		15	MFN	0	MFN	MFN	0	MFN	0
060499		15	MFN	0	MFN	MFN	0	MFN	0
070110		2	MFN	0	0	MFN	MFN	MFN	0
070190		10	R	MFN	MFN	R	MFN	MFN	0
070200		10	R	MFN	KVOTA	R	MFN	MFN	0
070310		15	MFN	MFN	MFN	MFN	KVOTA	MFN	0
	703100010				0				
070320		2	MFN	0	MFN	MFN	KVOTA	MFN	0
070390		10	MFN	MFN	MFN	MFN	KVOTA	MFN	0
070410		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
070420		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
070490		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
070511		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
070519		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
070521		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
070529		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
070610		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
070690		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
070700		10	MFN	MFN	KVOTA	MFN	MFN	MFN	0
070810		15	MFN	MFN	MFN	MFN	KVOTA	MFN	0
070820		15	MFN	MFN	MFN	MFN	KVOTA	MFN	0
070890		10	MFN	MFN	MFN	MFN	KVOTA	MFN	0

ANEKS 3.1: UVOZ U ALBANIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija MFN 2006	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK/Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
070910		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
070920		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
070930		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
070940		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
070951		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
070952		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
070959		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
070960		10	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0
070970		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
070990		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
071010		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
071021		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
071022		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
071029		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
071030		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
071040		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
071080		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
071090		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
071120		10	MFN	MFN	MFN	MFN	0	0	0
071130		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
071140		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
071151		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
071159		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
071190		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
071220		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
071231		10	0	MFN	MFN	0	0	0	0
071232		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
071233		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
071239		10	0	MFN	MFN	0	0	0	0
071290		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
	0712 90 19		0			0	0	0	
071310		5	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
	0713 10 10		0	0	0	0	0	0	

ANEKS 3.1: UVOZ U ALBANIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija MFN 2006	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK/Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
071320		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
071331		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
071332		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
071333		5	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
	0713 33 10			0	0		0		
071339		10	MFN	MFN	MFN	0	MFN	MFN	0
071340		10	0	MFN	0	0	0	0	0
071350		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
071390		2	0	0	MFN	0	0	0	0
	0713 90 10				0				
071410		10	0	MFN	0	0	0	0	0
071420		10	0	MFN	0	0	0	0	0
071490		10	0	MFN	0	0	0	0	0
080111		10	0	MFN	0	MFN	0	0	0
080119		10	0	MFN	0	MFN	0	0	0
080121		10	0	MFN	0	MFN	0	0	0
080122		10	0	MFN	0	MFN	0	0	0
080131		10	0	MFN	0	MFN	0	0	0
080132		10	0	MFN	0	MFN	0	0	0
080211		10	0	0	MFN	MFN	MFN	0	0
080212		10	0	0	MFN	MFN	MFN	0	0
080221		10	MFN	0	MFN	MFN	MFN	MFN	0
080222		10	MFN	0	MFN	MFN	MFN	MFN	0
080231		10	MFN	0	MFN	MFN	MFN	MFN	0
080232		10	MFN	0	MFN	MFN	MFN	MFN	0
080240		10	MFN	0	MFN	MFN	MFN	MFN	0
080250		10	0	0	MFN	MFN	MFN	0	0
080290		10	MFN	0	MFN	MFN	MFN	MFN	0
080300		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
080410		10	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0	0
080420		10	MFN	0	MFN	MFN	MFN	MFN	0
	0804 20 90		R			R		0	
080430		10	MFN	0	MFN	MFN	MFN	MFN	0

ANEKS 3.1: UVOZ U ALBANIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija MFN 2006	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK/Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
080440		10	MFN	0	MFN	MFN	MFN	MFN	0
080450		10	MFN	0	MFN	MFN	MFN	MFN	0
080510		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
080520		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
080540		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
080550		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
080590		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
080610		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
080620		10	0	MFN	MFN	0	0	0	0
080711		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
080719		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
080720		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
080810		10	MFN	MFN	KVOTA	MFN	MFN	MFN	0
080820		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
080910		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
080920		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
080930		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
080940		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
081010		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
081020		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
081030		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
081040		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
081050		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
081060		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
081090		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
081110		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
081120		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
	0811 20 59								
081190		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
	0811 90 95								
081210		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
081290		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
081310		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0

ANEKS 3.1: UVOZ U ALBANIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija MFN 2006	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK/Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
081320		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
081330		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
081340		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
081350		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
081400		10	0	MFN	0	0	0	0	0
090111		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
090112		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
090121		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
090122		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
090190		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
090210		15	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
090220		15	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
090230		15	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
090240		15	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
090300		15	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
090411		15	0	MFN	0	0	0	0	0
090412		15	0	MFN	0	0	0	0	0
090420		15	0	MFN	MFN	0	0	0	0
090500		15	0	0	0	0	0	0	0
090610		15	0	0	0	0	0	0	0
090620		15	0	0	0	0	0	0	0
090700		15	0	MFN	0	0	0	0	0
090810		2	0	0	0	0	0	0	0
090820		2	0	0	0	0	0	0	0
090830		2	0	0	0	0	0	0	0
090910		15	MFN	0	0	MFN	MFN	MFN	0
090920		15	MFN	0	0	MFN	MFN	MFN	0
090930		15	MFN	0	0	MFN	MFN	MFN	0
090940		15	MFN	0	0	MFN	MFN	MFN	0
090950		15	MFN	0	0	MFN	MFN	MFN	0
091010		15	0	MFN	0	0	0	0	0
091020		15	0	MFN	0	0	0	0	0
091030		15	0	MFN	0	0	0	0	0

ANEKS 3.1: UVOZ U ALBANIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija MFN 2006	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK/Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
091040		15	0	MFN	0	0	0	0	0
091050		15	0	MFN	0	0	0	0	0
091091		15	0	MFN	0	0	0	0	0
091099		15	0	MFN	0	0	0	0	0
100110		2	MFN	0	MFN	MFN	MFN	KVOTA	0
100190		2	MFN	0	MFN	MFN	MFN	KVOTA	0
100200		2	MFN	0	0	MFN	MFN	MFN	0
100300		2	0	0	MFN	0	0	0	0
	1003 00 10				0				
100400		2	MFN	0	0	MFN	MFN	MFN	0
100510		2	MFN	0	0	MFN	MFN	MFN	0
100590		2	MFN	0	MFN	MFN	MFN	MFN	0
100610		2	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
	1006 10 10				0				
100620		2	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
100630		2	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
100640		2	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
100700		2	0	0	0	0	0	0	0
100810		2	0	0	0	0	0	0	0
100820		2	0	0	0	0	0	0	0
100830		2	0	0	0	0	0	0	0
100890		2	0	0	0	0	0	0	0
110100		10	MFN	0	MFN	MFN	MFN	KVOTA	0
110210		10	MFN	0	MFN	MFN	MFN	MFN	0
110220		10	R	0	MFN	R	MFN	MFN	0
110230		10	MFN	0	MFN	MFN	MFN	MFN	0
110290		10	MFN	0	MFN	MFN	MFN	MFN	0
110311		10	MFN	0	0	MFN	MFN	MFN	0
110313		10	MFN	0	0	MFN	MFN	KVOTA	0
110319		10	MFN	0	0	MFN	MFN	MFN	0
110320		10	MFN	0	0	MFN	MFN	MFN	0
110412		10	MFN	0	MFN	MFN	MFN	MFN	0
110419		10	MFN	0	MFN	MFN	MFN	MFN	0

ANEKS 3.1: UVOZ U ALBANIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija MFN 2006	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK/Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
110422		10	MFN	0	MFN	MFN	MFN	MFN	0
110423		10	MFN	0	MFN	MFN	MFN	MFN	0
110429		10	MFN	0	MFN	MFN	MFN	MFN	0
110430		10	MFN	0	MFN	MFN	MFN	MFN	0
110510		10	0	0	0	0	MFN	0	0
110520		10	0	0	0	0	MFN	0	0
110610		10	0	0	0	0	MFN	0	0
110620		10	0	0	0	0	MFN	0	0
110630		10	0	0	0	0	MFN	0	0
110710		10	0	0	MFN	0	MFN	0	0
110720		10	0	0	MFN	0	MFN	0	0
110811		10	MFN	0	0	MFN	MFN	MFN	0
110812		10	MFN	0	0	MFN	MFN	MFN	0
110813		10	MFN	0	0	MFN	MFN	MFN	0
110814		10	MFN	0	0	MFN	MFN	MFN	0
110819		10	MFN	0	0	MFN	MFN	MFN	0
110820		10	MFN	0	0	MFN	MFN	0	0
110900		10	0	0	MFN	0	MFN	0	0
120100		0	0	0	0	0	0	0	0
120210		10	0	0	0	0	MFN	0	0
120220		10	0	0	0	0	MFN	0	0
120300		0	0	0	0	0	0	0	0
120400		0	0	0	0	0	0	0	0
120510		0	0	0	0	0	0	0	0
120590		0	0	0	0	0	0	0	0
120600		0	0	0	0	0	0	0	0
120710		0	0	0	0	0	0	0	0
120720		0	0	0	0	0	0	0	0
120730		0	0	0	0	0	0	0	0
120740		0	0	0	0	0	0	0	0
120750		0	0	0	0	0	0	0	0
120760		0	0	0	0	0	0	0	0
120791		0	0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.1: UVOZ U ALBANIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija MFN 2006	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK/Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
120799		0	0	0	0	0	0	0	0
120810		0	0	0	0	0	0	0	0
120890		0	0	0	0	0	0	0	0
120910		2	MFN	0	0	MFN	MFN	MFN	0
120921		2	MFN	0	MFN	MFN	MFN	MFN	0
120922		2	MFN	0	0	MFN	MFN	MFN	0
120923		2	MFN	0	0	MFN	MFN	MFN	0
120924		2	MFN	0	0	MFN	MFN	MFN	0
120925		2	MFN	0	0	MFN	MFN	MFN	0
120926		2	MFN	0	0	MFN	MFN	MFN	0
120929		2	MFN	0	0	MFN	MFN	MFN	0
120930		2	MFN	0	0	MFN	MFN	MFN	0
120991		2	MFN	0	0	MFN	MFN	MFN	0
120999		2	MFN	0	0	MFN	MFN	MFN	0
121010		2	0	0	MFN	0	MFN	0	0
121020		10	0	0	MFN	0	0	0	0
121110		10	0	0	0	0	0	0	0
121120		10	0	0	0	0	0	0	0
121130		10	MFN	0	MFN	MFN	MFN	MFN	0
121140		10	MFN	0	MFN	MFN	MFN	MFN	0
121190		10	MFN	0	MFN	MFN	MFN	MFN	0
121210		10	0	0	0	0	MFN	0	0
121220		10	0	0	0	0	MFN	0	0
121230		10	0	0	0	0	MFN	0	0
121291		10	0	0	0	0	MFN	0	0
121299		10	0	0	0	0	MFN	0	0
121300		10	0	0	0	0	MFN	0	0
121410		10	MFN	0	0	MFN	MFN	MFN	0
121490		10	MFN	0	0	MFN	MFN	MFN	0
130110		10	0	0	0	0	0	0	0
130120		10	0	0	0	0	0	0	0
130190		10	0	0	0	0	0	0	0
130211		10	0	0	0	0	MFN	0	0

ANEKS 3.1: UVOZ U ALBANIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija MFN 2006	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK/Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
130212		10	0	0	0	0	0	0	0
130213		10	0	0	0	0	MFN	0	0
130214		10	0	0	0	0	0	0	0
130219		10	0	0	0	0	0	0	0
130220		2	0	0	0	0	MFN	0	0
130231		10	0	0	0	0	MFN	0	0
130232		10	0	0	0	0	MFN	0	0
130239		10	0	0	MFN	0	MFN	0	0
140110		10	0	0	0	0	0	0	0
140120		10	0	0	0	0	0	0	0
140190		10	0	0	0	0	0	0	0
140200		10	0	0	0	0	MFN	0	0
140300		10	MFN	0	0	MFN	MFN	MFN	0
140410		10	0	0	0	0	MFN	0	0
140420		10	0	0	0	0	0	0	0
140490		10	0	0	0	0	MFN	0	0
150100		10	MFN	0	MFN	MFN	MFN	MFN	0
150200		2	0	0	0	0	MFN	0	0
150300		10	MFN	0	MFN	MFN	MFN	MFN	0
150410		0	0	0	0	0	0	0	0
150420		0	0	0	0	0	0	0	0
150430		0	0	0	0	0	0	0	0
150500		10	0	0	0	0	MFN	0	0
150600		10	0	0	0	0	MFN	0	0
150710		0	0	0	0	0	0	0	0
150790		0	0	0	0	0	0	0	0
150810		2	0	0	0	0	MFN	0	0
150890		10	MFN	0	0	MFN	MFN	MFN	0
150910		10	R	0	MFN	R	MFN	0	0
150990		10	R	0	MFN	R	MFN	MFN	0
151000		10	MFN	0	MFN	MFN	MFN	MFN	0
151110		0	0	0	0	0	0	0	0
151190		0	0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.1: UVOZ U ALBANIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija MFN 2006	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK/Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
151211		0	0	0	0	0	0	0	0
151219		0	0	0	0	0	0	0	0
151221		0	0	0	0	0	0	0	0
151229		0	0	0	0	0	0	0	0
151311		0	0	0	0	0	0	0	0
151319		0	0	0	0	0	0	0	0
151321		0	0	0	0	0	0	0	0
151329		0	0	0	0	0	0	0	0
151411		0	0	0	0	0	0	0	0
151419		0	0	0	0	0	0	0	0
151491		0	0	0	0	0	0	0	0
151499		0	0	0	0	0	0	0	0
151511		0	0	0	0	0	0	0	0
151519		0	0	0	0	0	0	0	0
151521		0	0	0	0	0	0	0	0
151529		0	0	0	0	0	0	0	0
151530		0	0	0	0	0	0	0	0
151540		0	0	0	0	0	0	0	0
151550		0	0	0	0	0	0	0	0
151590		0	0	0	0	0	0	0	0
151610		10	0	0	0	0	MFN	0	0
151620		0	0	0	0	0	0	0	0
151710		0	0	0	0	0	0	0	0
151790		0	0	0	0	0	0	0	0
151800		0	0	0	0	0	0	0	0
152000		10	MFN	0	0	MFN	MFN	MFN	0
152110		10	0	0	0	0	MFN	0	0
152190		10	MFN	0	0	MFN	MFN	MFN	0
152200		10	MFN	0	MFN	MFN	MFN	MFN	0
	15220010				0				
160100		10	R	MFN	KVOTA	R	KVOTA	KVOTA	0
160210		10	R	0	KVOTA	R	KVOTA	MFN	0
160220		15	R	0	KVOTA	R	KVOTA	MFN	0

ANEKS 3.1: UVOZ U ALBANIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija MFN 2006	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK/Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
160231		10	R	0	KVOTA	R	KVOTA	MFN	0
160232		10	R	0	KVOTA	R	KVOTA	MFN	0
160239		10	R	0	KVOTA	R	KVOTA	MFN	0
160241		10	R	0	KVOTA	R	KVOTA	MFN	0
160242		10	R	0	KVOTA	R	KVOTA	MFN	0
160249		10	R	0	KVOTA	R	KVOTA	MFN	0
160250		10	R	0	KVOTA	R	KVOTA	MFN	0
160290		15	R	0	KVOTA	R	KVOTA	MFN	0
160300		0	0	0	0	0	0	0	0
160411		0	0	0	0	0	0	0	0
160412		0	0	0	0	0	0	0	0
160413		0	0	0	0	0	0	0	0
160414		0	0	0	0	0	0	0	0
160415		0	0	0	0	0	0	0	0
160416		0	0	0	0	0	0	0	0
160419		0	0	0	0	0	0	0	0
160420		0	0	0	0	0	0	0	0
160430		0	0	0	0	0	0	0	0
160510		0	0	0	0	0	0	0	0
160520		0	0	0	0	0	0	0	0
160530		0	0	0	0	0	0	0	0
160540		0	0	0	0	0	0	0	0
160590		0	0	0	0	0	0	0	0
170111		2	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
170112		2	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
170191		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
170199		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
170211		10	MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0
170219		10	MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0
170220		10	MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0
170230		2	MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0
170240		2	MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0
170250		2	MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0

ANEKS 3.1: UVOZ U ALBANIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija MFN 2006	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK/Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
170260		2	MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0
170290		2	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0	0
	1702 90 60							MFN	
170310		2	0	0	0	0	0	0	0
170390		0	0	0	0	0	0	0	0
170410		10	MFN	MFN	KVOTA	MFN	0	0	0
170490		10	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
180100		10	0	0	0	0	0	0	0
180200		10	0	0	0	0	0	0	0
180310		10	0	MFN	0	0	0	0	0
180320		10	0	MFN	0	0	0	0	0
180400		10	0	MFN	0	0	0	0	0
180500		10	0	MFN	0	0	0	0	0
180610		10	0	0	0	0	0	0	0
180620		10	0	0	0	0	0	0	0
180631		10	0	0	0	0	0	0	0
180632		10	0	0	0	0	0	0	0
180690		10	0	0	0	0	0	0	0
190110		10	0	0	0	0	MFN	0	0
190120		10	0	0	0	0	MFN	0	0
190190		10	0	0	0	0	MFN	0	0
190211		10	MFN	0	0	MFN	MFN	KVOTA	0
190219		10	MFN	0	0	MFN	MFN	KVOTA	0
190220		10	MFN	0	0	MFN	MFN	KVOTA	0
190230		10	MFN	0	0	MFN	MFN	KVOTA	0
190240		10	MFN	0	0	MFN	MFN	KVOTA	0
190300		10	0	0	0	0	MFN	0	0
190410		10	0	0	0	0	MFN	0	0
190420		10	0	0	0	0	MFN	0	0
190430		10	0	0	0	0	MFN	0	0
190490		10	0	0	0	0	MFN	0	0
190510		2	MFN	0	0	MFN	MFN	MFN	0
190520		2	MFN	0	0	MFN	MFN	MFN	0

ANEKS 3.1: UVOZ U ALBANIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija MFN 2006	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK/Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
190531		2	R	0	0	R	MFN	KVOTA	0
190532		2	R	0	0	R	MFN	KVOTA	0
190540		2	MFN	0	0	MFN	MFN	MFN	0
190590		2	MFN	0	0	MFN	MFN	MFN	0
200110		15	R	KVOTA	0	R	MFN	MFN	0
200190		15	R	KVOTA	MFN	R	MFN	MFN	0
	20019020								
	20019050				0				
	20019070				0				
	20019096				0				
200210		15	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
200290		15	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
200310		15	R	MFN	MFN	R	MFN	MFN	0
200320		15	R	MFN	MFN	R	MFN	MFN	0
200390		15	R	MFN	MFN	R	MFN	MFN	0
200410		15	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
200490		15	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
200510		15	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0
200520		15	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
200540		15	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
200551		15	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
200559		15	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
200560		15	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
200570		15	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
200580		15	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
200590		15	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
200600		15	R	MFN	MFN	R	MFN	MFN	0
200710		10	MFN	KVOTA	0	MFN	KVOTA	KVOTA	0
200791		10	MFN	KVOTA	MFN	MFN	KVOTA	KVOTA	0
200799		6	MFN	KVOTA	0	MFN	KVOTA	KVOTA	0
200811		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
200819		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
200820		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0

ANEKS 3.1: UVOZ U ALBANIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija MFN 2006	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK/Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
200830		15	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
200840		15	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
200850		15	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
200860		15	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
200870		15	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
200880		15	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
200891		15	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
200892		15	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
200899		15	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
200911		15	R	KVOTA	0	R	KVOTA	KVOTA	0
200912		15	R	KVOTA	0	R	KVOTA	KVOTA	0
200919		15	R	KVOTA	0	R	KVOTA	KVOTA	0
200921		15	R	KVOTA	0	R	KVOTA	KVOTA	0
200929		15	R	KVOTA	0	R	KVOTA	KVOTA	0
200931		15	R	KVOTA	0	R	KVOTA	KVOTA	0
200939		15	R	KVOTA	0	R	KVOTA	KVOTA	0
200941		15	R	KVOTA	0	R	KVOTA	KVOTA	0
200949		15	R	KVOTA	0	R	KVOTA	KVOTA	0
200950		15	R	KVOTA	0	R	KVOTA	KVOTA	0
200961		15	R	KVOTA	0	R	KVOTA	KVOTA	0
200969		15	R	KVOTA	0	R	KVOTA	KVOTA	0
200971		15	R	KVOTA	0	R	KVOTA	KVOTA	0
200979		15	R	KVOTA	0	R	KVOTA	KVOTA	0
200980		15	R	KVOTA	0	R	KVOTA	KVOTA	0
200990		15	R	KVOTA	0	R	KVOTA	KVOTA	0
210111		15	R	MFN	MFN	R	MFN	MFN	0
210112		15	R	MFN	MFN	R	MFN	MFN	0
210120		15	R	MFN	MFN	R	MFN	MFN	0
	21012092			0					
210130		15	R	MFN	MFN	R	MFN	MFN	0
210210		0	0	0	0	0	0	0	0
210220		10	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0
210230		10	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0

ANEKS 3.1: UVOZ U ALBANIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija MFN 2006	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK/Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
210310		15	R	MFN	0	R	0	0	0
210320		15	MFN	MFN	0	MFN	0	0	0
210330		15	R	MFN	0	R	0	0	0
210390		15	R	0	0	R	0	0	0
210410		15	0	0	0	0	0	KVOTA	0
210420		10	0	MFN	0	0	0	KVOTA	0
210500		15	R	0	0	R	KVOTA	KVOTA	0
210610		0	0	0	0	0	0	0	0
210690		2	0	0	0	0	0	0	0
	2106 90 92								
	2106 90 98								
220110		15	R	KVOTA	0	R	KVOTA	KVOTA	0
220190		15	R	KVOTA	0	R	KVOTA	KVOTA	0
220210		15	MFN	KVOTA	0	MFN	KVOTA	MFN	0
220290		15	MFN	KVOTA	0	MFN	KVOTA	MFN	0
220300		10	MFN	MFN	MFN	MFN	KVOTA	KVOTA	0
220410		15	MFN	MFN	0	MFN	MFN	KVOTA	0
220421		15	MFN	MFN	0	MFN	MFN	KVOTA	0
220429		15	MFN	MFN	0	MFN	MFN	KVOTA	0
220430		15	MFN	MFN	0	MFN	MFN	KVOTA	0
220510		5	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
220590		5	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
220600		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
220710		10	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0
220720		10	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0
220820		5	MFN	MFN	MFN	MFN	KVOTA	MFN	0
	2208 20 12		R			R		KVOTA	
	2208 20 26							KVOTA	
	2208 20 29					R			
220830		5	MFN	MFN	MFN	MFN	KVOTA	MFN	0
220840		5	MFN	MFN	MFN	MFN	KVOTA	MFN	0
220850		5	MFN	MFN	MFN	MFN	KVOTA	MFN	0
220860		5	MFN	MFN	MFN	R	KVOTA	MFN	0

ANEKS 3.1: UVOZ U ALBANIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija MFN 2006	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK/Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
220870		5	MFN	MFN	MFN	MFN	KVOTA	KVOTA	0
220890		5	MFN	MFN	MFN	R	KVOTA	MFN	0
220900		15	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0
230110		2	0	0	0	0	MFN	MFN	0
230120		0	0	0	0	0	0	0	0
230210		2	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0	0
230220		2	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0	0
230230		2	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0	0
230240		2	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0	0
230250		0	0	0	0	0	MFN	0	0
230310		10	0	0	0	0	MFN	0	0
230320		10	0	0	0	0	MFN	0	0
230330		10	0	0	0	0	MFN	0	0
230400		0	0	0	0	0	0	0	0
230500		10	0	0	0	0	0	0	0
230610		0	0	0	0	0	0	0	0
230620		0	0	0	0	0	0	0	0
230630		0	0	0	0	0	0	0	0
230641		0	0	0	0	0	0	0	0
230649		0	0	0	0	0	0	0	0
230650		0	0	0	0	0	0	0	0
230660		0	0	0	0	0	0	0	0
230670		0	0	0	0	0	0	0	0
230690		0	0	0	0	0	0	0	0
230700		10	MFN	0	0	MFN	MFN	MFN	0
230800		10	MFN	0	0	MFN	MFN	MFN	0
230910		10	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0	0
230990		2	MFN	0	0	MFN	MFN	KVOTA	0
240110		2	MFN	0	MFN	MFN	MFN	MFN	0
240120		2	MFN	0	MFN	MFN	MFN	MFN	0
240130		2	MFN	0	MFN	MFN	MFN	MFN	0
240210		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
240220		10	MFN	KVOTA	MFN	MFN	MFN	MFN	0

ANEKS 3.1: UVOZ U ALBANIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija MFN 2006	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK/Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
240290		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
240310		2	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
	24031090			0					
240391		10	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
240399		15	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
290543		0	0	0	0	0	0	0	0
290544		0	0	0	0	0	0	0	0
330111		6	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0
330112		6	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0
330113		6	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0
330114		6	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0
330119		6	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0
330121		6	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0
330122		6	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0
330123		6	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0
330124		6	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0
330125		6	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0
330126		6	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0
330129		6	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0
330130		6	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0
330190		6	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	1
350110		6	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
350190		6	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
350211		6	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
350219		6	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
350220		6	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
350290		6	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
350300		2	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
350400		0	0	0	0	0	0	0	0
350510		6	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
350520		2	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
380910		2	MFN	MFN	0	MFN	MFN	MFN	0
382460		2	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0

ANEKS 3.1: UVOZ U ALBANIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija MFN 2006	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK/Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
410120		2	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
410150		2	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
410190		2	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
410210		2	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
410221		2	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
410229		2	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
410310		2	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
410320		2	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
410330		2	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
410390		2	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
430110		2	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
430130		2	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
430160		2	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
430170		2	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
430180		2	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
430190		2	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
500100		2	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
500200		2	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
500310		2	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
500390		2	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
510111		2	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
510119		2	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
510121		2	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
510129		2	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
510130		2	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
510211		2	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
510219		2	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
510220		2	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
510310		2	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
510320		2	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
510330		2	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
520100		2	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
520210		2	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0

ANEKS 3.1: UVOZ U ALBANIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija MFN 2006	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK/Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
520291		2	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
520299		2	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
520300		2	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
530110		2	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
530121		2	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
530129		2	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
530130		2	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
530210		2	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0
530290		2	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	MFN	0

R* znači postepenu redukciju kao što slijedi: 20% od MFN od 1.januara 2007; 1.januara 2008. ukidaju se za Moldaviju

R u vezi BiH znači postepenu redukciju kao što slijedi: 30% od MFN od 1.januara 2007; 1.januara 2008. se ukidaju za BiH

ANEKS 3.1 UVOZ U ALBANIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA II: PREFERENCIJALNE UVOZNE KVOTE

Zemlja porijekla	Tarifna oznaka	Kvota (tone)	Preferencijalna carinska stopa unutar kvote	Uvozna carinska stopa za količine koje prelaze kvotu
Srbija	0405	200	0	MFN
	0406 10 80	200	0	MFN
	1001	2500	0	MFN
	1101	2500	0	MFN
	1103 13	5000	0	MFN
	1601	100	0	MFN
	1902	250	0	MFN
	1905 31	750	0	MFN
	2007	250	0	MFN
	2009	200	0	MFN
	2104	100	0	MFN
	2105	100	0	MFN
	2201	200	0	MFN
	2203	200	0	MFN
	2204	200	0	MFN
	2208 20 12	500	0	MFN
	2208 20 26	200	0	MFN
	2208 70	500	0	MFN
	2309 90	400	0	MFN
Hrvatska	0403	50	0	MFN
	0406 30	100	0	MFN
	0406 90	100	0	MFN
	2001	100	0	MFN
	2007	50	0	MFN
	2009	200	0	MFN
	2201	500	0	MFN
	2202			
	240220	100	0	MFN
Makedonija	0406 10	50	0	MFN
	0406 90 29 00	50	0	MFN
	0702	150	0	MFN
	0707	100	0	MFN
	0808 10	3000	0	MFN
	1601	150	0	MFN
	1602	100	0	MFN
	1704	200	0	MFN
Crna Gora	0204	100	0	MFN
	020900	600	0	MFN
	0210			

ANEKS 3.1 UVOZ U ALBANIJU IZ CEFTA POTPISNICA

TABELA II: PREFERENCIJALNE UVOZNE KVOTE

Zemlja porijekla	Tarifna oznaka	Kvota (tone)	Preferencijalna carinska stopa unutar kvote	Uvozna carinska stopa za količine koje prelaze kvotu
	0403	100	0	MFN
	0405	50	0	MFN
	0406	100	0	MFN
	0703	100	0	MFN
	0708	100	0	MFN
	160100	300	0	MFN
	1602			
	2007	200	0	MFN
	2009	100	0	MFN
	210500	100	0	MFN
	2201	1000	0	MFN
	2202			
	220300			
	2208	200	0	MFN

ANEKS 3.2: UVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU IZ CEFTA POTPISNICA

TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
010110		MFN	0	0	0	0	0	0
010190		MFN	0	0	0	0	0	0
010210		0	0	0	0	0	0	0
010290		MFN	0	0	0	0	0	0
010310		MFN	0	0	0	0	0	0
010391		MFN	0	0	0	0	0	0
010392		MFN	0	0	0	0	0	0
010410		MFN	0	0	0	0	0	0
010420		MFN	0	0	0	0	0	0
010511		MFN	0	0	0	0	0	0
010512		MFN	0	0	0	0	0	0
010519		0	0	0	0	0	0	0
010592		MFN	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.2: UVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU IZ CEFTA POTPISNICA

TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
010593		MFN	0	0	0	0	0	0
010599		MFN	0	0	0	0	0	0
010611		0	0	0	0	0	0	0
010612		0	0	0	0	0	0	0
010619		0	0	0	0	0	0	0
010620		0	0	0	0	0	0	0
010631		0	0	0	0	0	0	0
010632		0	0	0	0	0	0	0
010639		0	0	0	0	0	0	0
010690		0	0	0	0	0	0	0
020110		MFN	0	0	0	0	0	0
020120		MFN	0	0	0	0	0	0
020130		MFN	0	0	0	0	0	0
020210		MFN	0	0	0	0	0	0
020220		MFN	0	0	0	0	0	0
020230		MFN	0	0	0	0	0	0
020311		MFN	0	0	0	0	0	0
020312		MFN	0	0	0	0	0	0
020319		MFN	0	0	0	0	0	0
020321		MFN	0	0	0	0	0	0
020322		MFN	0	0	0	0	0	0
020329		MFN	0	0	0	0	0	0
020410		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
020421		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
020422		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
020423		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.2: UVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU IZ CEFTA POTPISNICA

TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
020430		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
020441		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
020442		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
020443		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
020450		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
020500		MFN	0	0	0	0	0	0
020610		MFN	0	0	0	0	0	0
020621		MFN	0	0	0	0	0	0
020622		MFN	0	0	0	0	0	0
020629		MFN	0	0	0	0	0	0
020630		MFN	0	0	0	0	0	0
020641		MFN	0	0	0	0	0	0
020649		MFN	0	0	0	0	0	0
020680		MFN	0	0	0	0	0	0
020690		MFN	0	0	0	0	0	0
020711		MFN	0	0	0	0	0	0
020712		MFN	0	0	0	0	0	0
020713		MFN	0	0	0	0	0	0
020714		MFN	0	0	0	0	0	0
020724		MFN	0	0	0	0	0	0
020725		MFN	0	0	0	0	0	0
020726		MFN	0	0	0	0	0	0
020727		MFN	0	0	0	0	0	0
020732		MFN	0	0	0	0	0	0
020733		MFN	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.2: UVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU IZ CEFTA POTPISNICA

TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
020734		MFN	0	0	0	0	0	0
020735		MFN	0	0	0	0	0	0
020736		MFN	0	0	0	0	0	0
020810		MFN	0	0	0	0	0	0
020820		MFN	0	0	0	0	0	0
020830		MFN	0	0	0	0	0	0
020840		MFN	0	0	0	0	0	0
020850		MFN	0	0	0	0	0	0
020890		MFN	0	0	0	0	0	0
020900		MFN	0	0	0	0	0	0
021011		MFN	0	0	0	0	0	0
021012		MFN	0	0	0	0	0	0
021019		MFN	0	0	0	0	0	0
021020		MFN	0	0	0	0	0	0
021091		MFN	0	0	0	0	0	0
021092		MFN	0	0	0	0	0	0
021093		MFN	0	0	0	0	0	0
021099		MFN	0	0	0	0	0	0
030110		MFN	0	0	0	0	0	0
030191		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
030192		MFN	0	0	0	0	0	0
030193		MFN	0	0	0	0	0	0
030199		MFN	0	0	0	0	0	0
030211		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
030212		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
030219		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.2: UVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU IZ CEFTA POTPISNICA**TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)**

Tarifna oznaka		Albanija	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
030221		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
030222		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
030223		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
030229		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
030231		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
030232		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
030233		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
030234		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
030235		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
030236		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
030239		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
030240		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.2: UVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU IZ CEFTA POTPISNICA

TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
030250		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
030261		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
030262		0	0	0	0	0	0	0
030263		0	0	0	0	0	0	0
030264		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
030265		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
030266		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
030269		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
030270		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
030311		MFN	0	0	0	0	0	0
030319		0	0	0	0	0	0	0
030321		MFN	0	0	0	0	0	0
030322		MFN	0	0	0	0	0	0
030329		MFN	0	0	0	0	0	0
030331		0	0	0	0	0	0	0
030332		0	0	0	0	0	0	0
030333		0	0	0	0	0	0	0
030339		0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.2: UVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU IZ CEFTA POTPISNICA

TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
030341		0	0	0	0	0	0	0
030342		0	0	0	0	0	0	0
030343		0	0	0	0	0	0	0
030344		0	0	0	0	0	0	0
030345		0	0	0	0	0	0	0
030346		0	0	0	0	0	0	0
030349		0	0	0	0	0	0	0
030350		MFN	0	0	0	0	0	0
030360		MFN	0	0	0	0	0	0
030371		MFN	0	0	0	0	0	0
030372		0	0	0	0	0	0	0
030373		0	0	0	0	0	0	0
030374		MFN	0	0	0	0	0	0
030375		0	0	0	0	0	0	0
030376		MFN	0	0	0	0	0	0
030377		0	0	0	0	0	0	0
030378		MFN	0	0	0	0	0	0
030379		MFN	0	0	0	0	0	0
030380		MFN	0	0	0	0	0	0
030410		MFN	0	0	0	0	0	0
030420		MFN	0	0	0	0	0	0
030490		MFN	0	0	0	0	0	0
030510		MFN	0	0	0	0	0	0
030520		0	0	0	0	0	0	0
030530		MFN	0	0	0	0	0	0
030541		MFN	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.2: UVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU IZ CEFTA POTPISNICA

TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
030542		MFN	0	0	0	0	0	0
030549		MFN	0	0	0	0	0	0
030551		0	0	0	0	0	0	0
030559		MFN	0	0	0	0	0	0
030561		MFN	0	0	0	0	0	0
030562		MFN	0	0	0	0	0	0
030563		MFN	0	0	0	0	0	0
030569		MFN	0	0	0	0	0	0
030611		MFN	0	0	0	0	0	0
030612		MFN	0	0	0	0	0	0
030613		MFN	0	0	0	0	0	0
030614		MFN	0	0	0	0	0	0
030619		MFN	0	0	0	0	0	0
030621		MFN	0	0	0	0	0	0
030622		MFN	0	0	0	0	0	0
030623		MFN	0	0	0	0	0	0
030624		MFN	0	0	0	0	0	0
030629		MFN	0	0	0	0	0	0
030710		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
030721		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
030729		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
030731		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.2: UVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU IZ CEFTA POTPISNICA

TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
030739		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
030741		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
030749		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
030751		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
030759		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
030760		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
030791		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
030799		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
040110		MFN	0	0	0	0	0	0
040120		MFN	0	0	0	0	0	0
040130		MFN	0	0	0	0	0	0
040210		MFN	0	0	0	0	0	0
040221		MFN	0	0	0	0	0	0
040229		MFN	0	0	0	0	0	0
040291		MFN	0	0	0	0	0	0
040299		MFN	0	0	0	0	0	0
040310		MFN	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.2: UVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU IZ CEFTA POTPISNICA

TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
040390		MFN	0	0	0	0	0	0
040410		MFN	0	0	0	0	0	0
040490		MFN	0	0	0	0	0	0
040510		MFN	0	0	0	0	0	0
040520		MFN	0	0	0	0	0	0
040590		MFN	0	0	0	0	0	0
040610		MFN	0	0	0	0	0	0
040620		MFN	0	0	0	0	0	0
040630		MFN	0	0	0	0	0	0
040640		MFN	0	0	0	0	0	0
040690		MFN	0	0	0	0	0	0
040700		MFN	0	0	0	0	0	0
040811		MFN	0	0	0	0	0	0
040819		MFN	0	0	0	0	0	0
040891		MFN	0	0	0	0	0	0
040899		MFN	0	0	0	0	0	0
040900		MFN	0	0	0	0	0	0
041000		MFN	0	0	0	0	0	0
050100		MFN	0	0	0	0	0	0
050210		0	0	0	0	0	0	0
050290		0	0	0	0	0	0	0
050300		0	0	0	0	0	0	0
050400		MFN	0	0	0	0	0	0
050510		MFN	0	0	0	0	0	0
050590		MFN	0	0	0	0	0	0
050610		MFN	0	0	0	0	0	0
050690		MFN	0	0	0	0	0	0
050710		0	0	0	0	0	0	0
050790		0	0	0	0	0	0	0
050800		0	0	0	0	0	0	0
050900		MFN	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.2: UVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU IZ CEFTA POTPISNICA

TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
051000		0	0	0	0	0	0	0
051110		0	0	0	0	0	0	0
051191		MFN	0	0	0	0	0	0
051199		MFN	0	0	0	0	0	0
060110		0	0	0	0	0	0	0
060120		0	0	0	0	0	0	0
060210		MFN	0	0	0	0	0	0
060220		0	0	0	0	0	0	0
	06022010	MFN						
060230		0	0	0	0	0	0	0
060240		0	0	0	0	0	0	0
060290		0	0	0	0	0	0	0
060310		0	0	0	0	0	0	0
060390		0	0	0	0	0	0	0
060410		MFN	0	0	0	0	0	0
060491		MFN	0	0	0	0	0	0
060499		MFN	0	0	0	0	0	0
070110		MFN	0	0	0	0	0	0
070190		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
070200		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
070310		MFN	0	0	0	0	0	0
070320		MFN	0	0	0	0	0	0
070390		MFN	0	0	0	0	0	0
070410		MFN	0	0	0	0	0	0
070420		MFN	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.2: UVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU IZ CEFTA POTPISNICA

TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
070490		MFN	0	0	0	0	0	0
070511		MFN	0	0	0	0	0	0
070519		MFN	0	0	0	0	0	0
070521		MFN	0	0	0	0	0	0
070529		MFN	0	0	0	0	0	0
070610		MFN	0	0	0	0	0	0
070690		MFN	0	0	0	0	0	0
070700		MFN	0	0	0	0	0	0
070810		MFN	0	0	0	0	0	0
070820		MFN	0	0	0	0	0	0
070890		MFN	0	0	0	0	0	0
070910		MFN	0	0	0	0	0	0
070920		MFN	0	0	0	0	0	0
070930		MFN	0	0	0	0	0	0
070940		MFN	0	0	0	0	0	0
070951		MFN	0	0	0	0	0	0
070952		MFN	0	0	0	0	0	0
070959		MFN	0	0	0	0	0	0
070960		MFN	0	0	0	0	0	0
070970		MFN	0	0	0	0	0	0
070990		MFN	0	0	0	0	0	0
071010		MFN	0	0	0	0	0	0
071021		MFN	0	0	0	0	0	0
071022		MFN	0	0	0	0	0	0
071029		MFN	0	0	0	0	0	0
071030		MFN	0	0	0	0	0	0
071040		MFN	0	0	0	0	0	0
071080		MFN	0	0	0	0	0	0
071090		MFN	0	0	0	0	0	0
071120		MFN	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.2: UVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU IZ CEFTA POTPISNICA

TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
071130		MFN	0	0	0	0	0	0
071140		MFN	0	0	0	0	0	0
071151		MFN	0	0	0	0	0	0
071159		MFN	0	0	0	0	0	0
071190		MFN	0	0	0	0	0	0
071220		MFN	0	0	0	0	0	0
	071220	MFN	0	0	0	0	0	0
071231		0	0	0	0	0	0	0
071232		MFN	0	0	0	0	0	0
071233		MFN	0	0	0	0	0	0
071239		0	0	0	0	0	0	0
071290		MFN	0	0	0	0	0	0
	0712901900	0						
071310		MFN	0	0	0	0	0	0
	0713101000	0						
071320		MFN	0	0	0	0	0	0
071331		MFN	0	0	0	0	0	0
071332		MFN	0	0	0	0	0	0
071333		MFN	0	0	0	0	0	0
071339		MFN	0	0	0	0	0	0
071340		0	0	0	0	0	0	0
071350		MFN	0	0	0	0	0	0
071390		0	0	0	0	0	0	0
071410		0	0	0	0	0	0	0
071420		0	0	0	0	0	0	0
071490		0	0	0	0	0	0	0
080111		0	0	0	0	0	0	0
080119		0	0	0	0	0	0	0
080121		0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.2: UVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU IZ CEFTA POTPISNICA

TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
080122		0	0	0	0	0	0	0
080131		0	0	0	0	0	0	0
080132		0	0	0	0	0	0	0
080211		0	0	0	0	0	0	0
080212		0	0	0	0	0	0	0
080221		MFN	0	0	0	0	0	0
080222		MFN	0	0	0	0	0	0
080231		MFN	0	0	0	0	0	0
080232		MFN	0	0	0	0	0	0
080240		MFN	0	0	0	0	0	0
080250		0	0	0	0	0	0	0
080290		MFN	0	0	0	0	0	0
080300		MFN	0	0	0	0	0	0
080410		MFN	0	0	0	0	0	0
080420		MFN	0	0	0	0	0	0
	08042090	60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)						
080430		MFN	0	0	0	0	0	0
080440		MFN	0	0	0	0	0	0
080450		MFN	0	0	0	0	0	0
080510		MFN	0	0	0	0	0	0
080520		MFN	0	0	0	0	0	0
080540		MFN	0	0	0	0	0	0
080550		MFN	0	0	0	0	0	0
080590		MFN	0	0	0	0	0	0
080610		MFN	0	0	0	0	0	0
080620		0	0	0	0	0	0	0
080711		MFN	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.2: UVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU IZ CEFTA POTPISNICA

TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
080719		MFN	0	0	0	0	0	0
080720		MFN	0	0	0	0	0	0
080810		MFN	0	0	0	0	0	0
080820		MFN	0	0	0	0	0	0
080910		MFN	0	0	0	0	0	0
080920		MFN	0	0	0	0	0	0
080930		MFN	0	0	0	0	0	0
080940		MFN	0	0	0	0	0	0
081010		MFN	0	0	0	0	0	0
081020		MFN	0	0	0	0	0	0
081030		MFN	0	0	0	0	0	0
081040		MFN	0	0	0	0	0	0
081050		MFN	0	0	0	0	0	0
081060		MFN	0	0	0	0	0	0
081090		MFN	0	0	0	0	0	0
081110		MFN	0	0	0	0	0	0
081120		MFN	0	0	0	0	0	0
081190		MFN	0	0	0	0	0	0
081210		MFN	0	0	0	0	0	0
081290		MFN	0	0	0	0	0	0
081310		MFN	0	0	0	0	0	0
081320		MFN	0	0	0	0	0	0
081330		MFN	0	0	0	0	0	0
081340		MFN	0	0	0	0	0	0
081350		MFN	0	0	0	0	0	0
081400		0	0	0	0	0	0	0
090111		MFN	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.2: UVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU IZ CEFTA POTPISNICA

TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
090112		MFN	0	0	0	0	0	0
090121		MFN	0	0	0	0	0	0
090122		MFN	0	0	0	0	0	0
090190		MFN	0	0	0	0	0	0
090210		MFN	0	0	0	0	0	0
090220		MFN	0	0	0	0	0	0
090230		MFN	0	0	0	0	0	0
090240		MFN	0	0	0	0	0	0
090300		MFN	0	0	0	0	0	0
090411		0	0	0	0	0	0	0
090412		0	0	0	0	0	0	0
090420		0	0	0	0	0	0	0
090500		0	0	0	0	0	0	0
090610		0	0	0	0	0	0	0
090620		0	0	0	0	0	0	0
090700		0	0	0	0	0	0	0
090810		0	0	0	0	0	0	0
090820		0	0	0	0	0	0	0
090830		0	0	0	0	0	0	0
090910		MFN	0	0	0	0	0	0
090920		MFN	0	0	0	0	0	0
090930		MFN	0	0	0	0	0	0
090940		MFN	0	0	0	0	0	0
090950		MFN	0	0	0	0	0	0
091010		0	0	0	0	0	0	0
091020		0	0	0	0	0	0	0
091030		0	0	0	0	0	0	0
091040		0	0	0	0	0	0	0
091050		0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.2: UVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU IZ CEFTA POTPISNICA

TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
091091		0	0	0	0	0	0	0
091099		0	0	0	0	0	0	0
100110		MFN	0	0	0	0	0	0
100190		MFN	0	0	0	0	0	0
100200		MFN	0	0	0	0	0	0
100300		0	0	0	0	0	0	0
100400		MFN	0	0	0	0	0	0
100510		MFN	0	0	0	0	0	0
100590		MFN	0	0	0	0	0	0
100610		MFN	0	0	0	0	0	0
100620		MFN	0	0	0	0	0	0
100630		MFN	0	0	0	0	0	0
100640		MFN	0	0	0	0	0	0
100700		0	0	0	0	0	0	0
100810		0	0	0	0	0	0	0
100820		0	0	0	0	0	0	0
100830		0	0	0	0	0	0	0
100890		0	0	0	0	0	0	0
110100		MFN	0	0	0	0	0	0
110210		MFN	0	0	0	0	0	0
110220		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
110230		MFN	0	0	0	0	0	0
110290		MFN	0	0	0	0	0	0
110311		MFN	0	0	0	0	0	0
110313		MFN	0	0	0	0	0	0
110319		MFN	0	0	0	0	0	0
110320		MFN	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.2: UVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU IZ CEFTA POTPISNICA

TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
110412		MFN	0	0	0	0	0	0
110419		MFN	0	0	0	0	0	0
110422		MFN	0	0	0	0	0	0
110423		MFN	0	0	0	0	0	0
110429		MFN	0	0	0	0	0	0
110430		MFN	0	0	0	0	0	0
110510		0	0	0	0	0	0	0
110520		0	0	0	0	0	0	0
110610		0	0	0	0	0	0	0
110620		0	0	0	0	0	0	0
110630		0	0	0	0	0	0	0
110710		0	0	0	0	0	0	0
110720		0	0	0	0	0	0	0
110811		MFN	0	0	0	0	0	0
110812		MFN	0	0	0	0	0	0
110813		MFN	0	0	0	0	0	0
110814		MFN	0	0	0	0	0	0
110819		MFN	0	0	0	0	0	0
110820		MFN	0	0	0	0	0	0
110900		0	0	0	0	0	0	0
120100		0	0	0	0	0	0	0
120210		0	0	0	0	0	0	0
120220		0	0	0	0	0	0	0
120300		0	0	0	0	0	0	0
120400		0	0	0	0	0	0	0
120510		MFN	0	0	0	0	0	0
120590		MFN	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.2: UVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU IZ CEFTA POTPISNICA

TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
120600		MFN	0	0	0	0	0	0
120710		0	0	0	0	0	0	0
120720		0	0	0	0	0	0	0
120730		MFN	0	0	0	0	0	0
120740		MFN	0	0	0	0	0	0
120750		0	0	0	0	0	0	0
120760		MFN	0	0	0	0	0	0
120791		MFN	0	0	0	0	0	0
120799		MFN	0	0	0	0	0	0
120810		0	0	0	0	0	0	0
120890		MFN	0	0	0	0	0	0
120910		MFN	0	0	0	0	0	0
120921		MFN	0	0	0	0	0	0
120922		MFN	0	0	0	0	0	0
120923		MFN	0	0	0	0	0	0
120924		MFN	0	0	0	0	0	0
120925		MFN	0	0	0	0	0	0
120926		MFN	0	0	0	0	0	0
120929		MFN	0	0	0	0	0	0
120930		MFN	0	0	0	0	0	0
120991		MFN	0	0	0	0	0	0
120999		MFN	0	0	0	0	0	0
121010		0	0	0	0	0	0	0
121020		0	0	0	0	0	0	0
121110		0	0	0	0	0	0	0
121120		0	0	0	0	0	0	0
121130		MFN	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.2: UVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU IZ CEFTA POTPISNICA

TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
121140		MFN	0	0	0	0	0	0
121190		MFN	0	0	0	0	0	0
121210		0	0	0	0	0	0	0
121220		0	0	0	0	0	0	0
121230		0	0	0	0	0	0	0
121291		0	0	0	0	0	0	0
121299		0	0	0	0	0	0	0
121300		0	0	0	0	0	0	0
121410		MFN	0	0	0	0	0	0
121490		MFN	0	0	0	0	0	0
130110		0	0	0	0	0	0	0
130120		0	0	0	0	0	0	0
130190		0	0	0	0	0	0	0
130211		0	0	0	0	0	0	0
130212		0	0	0	0	0	0	0
130213		0	0	0	0	0	0	0
130214		0	0	0	0	0	0	0
130219		0	0	0	0	0	0	0
130220		0	0	0	0	0	0	0
130231		0	0	0	0	0	0	0
130232		0	0	0	0	0	0	0
130239		0	0	0	0	0	0	0
140110		0	0	0	0	0	0	0
140120		0	0	0	0	0	0	0
140190		0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.2: UVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU IZ CEFTA POTPISNICA

TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
140200		0	0	0	0	0	0	0
140300		MFN	0	0	0	0	0	0
140410		0	0	0	0	0	0	0
140420		0	0	0	0	0	0	0
140490		0	0	0	0	0	0	0
150100		MFN	0	0	0	0	0	0
150200		0	0	0	0	0	0	0
150300		MFN	0	0	0	0	0	0
150410		0	0	0	0	0	0	0
150420		0	0	0	0	0	0	0
150430		0	0	0	0	0	0	0
150500		0	0	0	0	0	0	0
150600		0	0	0	0	0	0	0
150710		MFN	0	0	0	0	0	0
150790		MFN	0	0	0	0	0	0
150810		0	0	0	0	0	0	0
150890		MFN	0	0	0	0	0	0
150910		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
150990		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
151000		MFN	0	0	0	0	0	0
151110		0	0	0	0	0	0	0
151190		0	0	0	0	0	0	0
151211		MFN	0	0	0	0	0	0
151219		MFN	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.2: UVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU IZ CEFTA POTPISNICA

TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
151221		MFN	0	0	0	0	0	0
151229		MFN	0	0	0	0	0	0
151311		0	0	0	0	0	0	0
151319		0	0	0	0	0	0	0
151321		0	0	0	0	0	0	0
151329		0	0	0	0	0	0	0
151411		MFN	0	0	0	0	0	0
151419		0	0	0	0	0	0	0
151491		0	0	0	0	0	0	0
151499		0	0	0	0	0	0	0
151511		0	0	0	0	0	0	0
151519		0	0	0	0	0	0	0
151521		0	0	0	0	0	0	0
	15152190	MFN						
151529		0	0	0	0	0	0	0
	15152990	MFN						
151530		0	0	0	0	0	0	0
151540		0	0	0	0	0	0	0
151550		0	0	0	0	0	0	0
151590		0	0	0	0	0	0	0
151610		0	0	0	0	0	0	0
151620		0	0	0	0	0	0	0
151710		MFN	0	0	0	0	0	0
151790		MFN	0	0	0	0	0	0
151800		MFN	0	0	0	0	0	0
152000		MFN	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.2: UVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU IZ CEFTA POTPISNICA

TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
152110		0	0	0	0	0	0	0
152190		MFN	0	0	0	0	0	0
152200		MFN	0	0	0	0	0	0
160100		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
160210		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
160220		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
160231		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
160232		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
160239		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
160241		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
160242		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
160249		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
160250		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.2: UVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU IZ CEFTA POTPISNICA

TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
160290		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
160300		0	0	0	0	0	0	0
160411		MFN	0	0	0	0	0	0
160412		MFN	0	0	0	0	0	0
160413		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
160414		MFN	0	0	0	0	0	0
160415		MFN	0	0	0	0	0	0
160416		MFN	0	0	0	0	0	0
160419		MFN	0	0	0	0	0	0
160420		MFN	0	0	0	0	0	0
160430		MFN	0	0	0	0	0	0
160510		MFN	0	0	0	0	0	0
160520		MFN	0	0	0	0	0	0
160530		MFN	0	0	0	0	0	0
160540		MFN	0	0	0	0	0	0
160590		MFN	0	0	0	0	0	0
170111		MFN	0	0	0	0	0	0
170112		MFN	0	0	0	0	0	0
170191		MFN	0	0	0	0	0	0
170199		MFN	0	0	0	0	0	0
170211		MFN	0	0	0	0	0	0
170219		MFN	0	0	0	0	0	0
170220		MFN	0	0	0	0	0	0
170230		MFN	0	0	0	0	0	0
170240		MFN	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.2: UVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU IZ CEFTA POTPISNICA

TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
170250		MFN	0	0	0	0	0	0
170260		MFN	0	0	0	0	0	0
170290		MFN	0	0	0	0	0	0
170310		0	0	0	0	0	0	0
170390		0	0	0	0	0	0	0
170410		MFN	0	0	0	0	0	0
170490		MFN	0	0	0	0	0	0
180100		0	0	0	0	0	0	0
180200		0	0	0	0	0	0	0
180310		0	0	0	0	0	0	0
180320		0	0	0	0	0	0	0
180400		0	0	0	0	0	0	0
180500		0	0	0	0	0	0	0
180610		0	0	0	0	0	0	0
180620		0	0	0	0	0	0	0
180631		0	0	0	0	0	0	0
180632		0	0	0	0	0	0	0
180690		0	0	0	0	0	0	0
190110		0	0	0	0	0	0	0
190120		0	0	0	0	0	0	0
190190		0	0	0	0	0	0	0
190211		MFN	0	0	0	0	0	0
190219		MFN	0	0	0	0	0	0
190220		MFN	0	0	0	0	0	0
190230		MFN	0	0	0	0	0	0
190240		MFN	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.2: UVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU IZ CEFTA POTPISNICA

TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
190300		0	0	0	0	0	0	0
190410		0	0	0	0	0	0	0
190420		0	0	0	0	0	0	0
190430		0	0	0	0	0	0	0
190490		0	0	0	0	0	0	0
190510		MFN	0	0	0	0	0	0
190520		MFN	0	0	0	0	0	0
190531		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
190532		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
190540		MFN	0	0	0	0	0	0
190590		MFN	0	0	0	0	0	0
200110		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
200190		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
200210		MFN	0	0	0	0	0	0
200290		MFN	0	0	0	0	0	0
200310		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
200320		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.2: UVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU IZ CEFTA POTPISNICA

TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
200390		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
200410		MFN	0	0	0	0	0	0
200490		MFN	0	0	0	0	0	0
200510		MFN	0	0	0	0	0	0
200520		MFN	0	0	0	0	0	0
200540		MFN	0	0	0	0	0	0
200551		MFN	0	0	0	0	0	0
200559		MFN	0	0	0	0	0	0
200560		MFN	0	0	0	0	0	0
200570		MFN	0	0	0	0	0	0
200580		MFN	0	0	0	0	0	0
200590		MFN	0	0	0	0	0	0
200600		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
200710		MFN	0	0	0	0	0	0
200791		MFN	0	0	0	0	0	0
200799		MFN	0	0	0	0	0	0
200811		MFN	0	0	0	0	0	0
200819		MFN	0	0	0	0	0	0
200820		MFN	0	0	0	0	0	0
200830		MFN	0	0	0	0	0	0
200840		MFN	0	0	0	0	0	0
200850		MFN	0	0	0	0	0	0
200860		MFN	0	0	0	0	0	0
200870		MFN	0	0	0	0	0	0
200880		MFN	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.2: UVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU IZ CEFTA POTPISNICA

TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
200891		MFN	0	0	0	0	0	0
200892		MFN	0	0	0	0	0	0
200899		MFN	0	0	0	0	0	0
200911		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
200912		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
200919		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
200921		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
200929		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
200931		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
200939		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
200941		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
200949		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
200950		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.2: UVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU IZ CEFTA POTPISNICA

TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
200961		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
200969		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
200971		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
200979		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
200980		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
200990		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
210111		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
210112		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
210120		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
210130		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
210210		MFN	0	0	0	0	0	0
210220		MFN	0	0	0	0	0	0
210230		MFN	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.2: UVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU IZ CEFTA POTPISNICA

TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
210310		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
210320		MFN	0	0	0	0	0	0
210330		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
210390		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
210410		0	0	0	0	0	0	0
210420		0	0	0	0	0	0	0
210500		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
210610		0	0	0	0	0	0	0
210690		0	0	0	0	0	0	0
220110		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
220190		60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)	0	0	0	0	0	0
220210		MFN	0	0	0	0	0	0
220290		MFN	0	0	0	0	0	0
220300		MFN	0	0	0	0	0	0
220410		MFN	0	0	0	0	0	0
220421		MFN	0	0	0	0	0	0
220429		MFN	0	0	0	0	0	0
220430		MFN	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.2: UVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU IZ CEFTA POTPISNICA

TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
220510		MFN	0	0	0	0	0	0
220590		MFN	0	0	0	0	0	0
220600		MFN	0	0	0	0	0	0
220710		MFN	0	0	0	0	0	0
220720		MFN	0	0	0	0	0	0
220820		MFN	0	0	0	0	0	0
	22082012	60%MFN (2006) 30%MFN (2007) 0 (2008)						
220830		MFN	0	0	0	0	0	0
220840		MFN	0	0	0	0	0	0
220850		MFN	0	0	0	0	0	0
220860		MFN	0	0	0	0	0	0
220870		MFN	0	0	0	0	0	0
220890		MFN	0	0	0	0	0	0
220900		MFN	0	0	0	0	0	0
230110		0	0	0	0	0	0	0
230120		MFN	0	0	0	0	0	0
230210		MFN	0	0	0	0	0	0
230220		MFN	0	0	0	0	0	0
230230		MFN	0	0	0	0	0	0
230240		MFN	0	0	0	0	0	0
230250		MFN	0	0	0	0	0	0
230310		0	0	0	0	0	0	0
230320		0	0	0	0	0	0	0
230330		0	0	0	0	0	0	0
230400		0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.2: UVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU IZ CEFTA POTPISNICA

TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
230500		0	0	0	0	0	0	0
230610		MFN	0	0	0	0	0	0
230620		MFN	0	0	0	0	0	0
230630		MFN	0	0	0	0	0	0
230641		MFN	0	0	0	0	0	0
230649		MFN	0	0	0	0	0	0
230650		MFN	0	0	0	0	0	0
230660		MFN	0	0	0	0	0	0
230670		MFN	0	0	0	0	0	0
230690		MFN	0	0	0	0	0	0
230700		MFN	0	0	0	0	0	0
230800		MFN	0	0	0	0	0	0
230910		MFN	0	0	0	0	0	0
230990		MFN	0	0	0	0	0	0
240110		MFN	0	0	0	0	0	0
240120		MFN	0	0	0	0	0	0
240130		MFN	0	0	0	0	0	0
240210		MFN	0	0	0	0	0	0
240220		MFN	0	0	0	0	0	0
240290		MFN	0	0	0	0	0	0
240310		MFN	0	0	0	0	0	0
240391		MFN	0	0	0	0	0	0
240399		MFN	0	0	0	0	0	0
290543		MFN	0	0	0	0	0	0
290544		MFN	0	0	0	0	0	0
330111		MFN	0	0	0	0	0	0
330112		MFN	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.2: UVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU IZ CEFTA POTPISNICA

TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
330113		MFN	0	0	0	0	0	0
330114		MFN	0	0	0	0	0	0
330119		MFN	0	0	0	0	0	0
330121		MFN	0	0	0	0	0	0
330122		MFN	0	0	0	0	0	0
330123		MFN	0	0	0	0	0	0
330124		MFN	0	0	0	0	0	0
330125		MFN	0	0	0	0	0	0
330126		MFN	0	0	0	0	0	0
330129		MFN	0	0	0	0	0	0
330130		MFN	0	0	0	0	0	0
330190		MFN	0	0	0	0	0	0
350110		MFN	0	0	0	0	0	0
350190		MFN	0	0	0	0	0	0
350211		MFN	0	0	0	0	0	0
350219		MFN	0	0	0	0	0	0
350220		MFN	0	0	0	0	0	0
350290		MFN	0	0	0	0	0	0
350300		MFN	0	0	0	0	0	0
350400		MFN	0	0	0	0	0	0
350510		MFN	0	0	0	0	0	0
350520		MFN	0	0	0	0	0	0
380910		MFN	0	0	0	0	0	0
382460		MFN	0	0	0	0	0	0
410120		MFN	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.2: UVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU IZ CEFTA POTPISNICA

TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
410150		MFN	0	0	0	0	0	0
410190		MFN	0	0	0	0	0	0
410210		MFN	0	0	0	0	0	0
410221		MFN	0	0	0	0	0	0
410229		MFN	0	0	0	0	0	0
410310		MFN	0	0	0	0	0	0
410320		MFN	0	0	0	0	0	0
410330		MFN	0	0	0	0	0	0
410390		MFN	0	0	0	0	0	0
430110		MFN	0	0	0	0	0	0
430130		MFN	0	0	0	0	0	0
430160		MFN	0	0	0	0	0	0
430170		MFN	0	0	0	0	0	0
430180		MFN	0	0	0	0	0	0
430190		MFN	0	0	0	0	0	0
500100		MFN	0	0	0	0	0	0
500200		MFN	0	0	0	0	0	0
500310		MFN	0	0	0	0	0	0
500390		MFN	0	0	0	0	0	0
510111		MFN	0	0	0	0	0	0
510119		MFN	0	0	0	0	0	0
510121		MFN	0	0	0	0	0	0
510129		MFN	0	0	0	0	0	0
510130		MFN	0	0	0	0	0	0
510211		MFN	0	0	0	0	0	0
510219		MFN	0	0	0	0	0	0
510220		MFN	0	0	0	0	0	0
510310		MFN	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.2: UVOZ U BOSNU I HERCEGOVINU IZ CEFTA POTPISNICA**TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)**

Tarifna oznaka		Albanija	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
510320		MFN	0	0	0	0	0	0
510330		MFN	0	0	0	0	0	0
520100		MFN	0	0	0	0	0	0
520210		MFN	0	0	0	0	0	0
520291		MFN	0	0	0	0	0	0
520299		MFN	0	0	0	0	0	0
520300		MFN	0	0	0	0	0	0
530110		MFN	0	0	0	0	0	0
530121		MFN	0	0	0	0	0	0
530129		MFN	0	0	0	0	0	0
530130		MFN	0	0	0	0	0	0
530210		MFN	0	0	0	0	0	0
530290		MFN	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.3: UVOZ U HRVATSKU IZ CEFTA POTPISNICA**TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)**

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
010110		0	0	0	MFN	0	0	0
010190		MFN	0	0	MFN	0	0	0
010210		0	0	0	0	0	0	0
010290		MFN	0	0	MFN	KVOTA	KVOTA	0
	01029029	0						
010310		0	0	0	MFN	0	0	0
010391		0	0	0	MFN	10	10	0
010392		0	0	0	MFN	15	KVOTA	0
010410		0	0	0	MFN	0	0	0
010420		0	0	0	MFN	0	0	0
010511		0	0	0	MFN	KVOTA	KVOTA	0

ANEKS 3.3: UVOZ U HRVATSKU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
010512		0	0	0	MFN	KVOTA	KVOTA	0
010519		0	0	0	MFN	KVOTA	KVOTA	0
010592		0	0	0	MFN	KVOTA	KVOTA	0
010593		MFN	0	0	MFN	KVOTA	KVOTA	0
010599		MFN	0	0	MFN	KVOTA	KVOTA	0
010611		0	0	0	0	0	0	0
010612		0	0	0	0	0	0	0
010619		0	0	0	MFN	0	0	0
010620		0	0	0	0	0	0	0
010631		0	0	0	MFN	0	0	0
010632		0	0	0	MFN	0	0	0
010639		0	0	0	MFN	0	0	0
010690		0	0	0	MFN	0	0	0
020110		MFN	0	0	KVOTA	20	KVOTA	0
020120		MFN	0	0	KVOTA	20	KVOTA	0
020130		MFN	0	0	KVOTA	20	KVOTA	0
020210		MFN	0	0	KVOTA	20	KVOTA	0
020220		MFN	0	0	KVOTA	20	KVOTA	0
020230		MFN	0	0	KVOTA	20	KVOTA	0
020311		MFN	0	MFN	KVOTA	10	KVOTA	0
020312		MFN	0	MFN	KVOTA	10	KVOTA	0
020319		MFN	0	MFN	KVOTA	10	KVOTA	0
020321		MFN	0	KVOTA	KVOTA	10	KVOTA	0
020322		MFN	0	KVOTA	KVOTA	10	KVOTA	0
020329		MFN	0	KVOTA	KVOTA	10	KVOTA	0
020410		KVOTA	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
020421		KVOTA	0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
020422		KVOTA	0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
020423		KVOTA	0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
020430		KVOTA	0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
020441		KVOTA	0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
020442		KVOTA	0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
020443		KVOTA	0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
020450		KVOTA	0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
020500		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0

ANEKS 3.3: UVOZ U HRVATSKU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
020610		MFN	0	0	KVOTA	12	12	0
	02061010	0						
020621		MFN	0	0	KVOTA	12	12	0
020622		MFN	0	0	KVOTA	12	12	0
020629		MFN	0	0	KVOTA	12	12	0
	02062910	0						
020630		MFN	0	0	KVOTA	12	12	0
020641		MFN	0	0	KVOTA	12	12	0
020649		MFN	0	0	KVOTA	12	12	0
020680		MFN	0	0	KVOTA	12	12	0
	02068010	0						
020690		MFN	0	0	KVOTA	12	12	0
	02069010	0						
020711		MFN	0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
020712		MFN	0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
020713		MFN	0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
020714		MFN	0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
020724		MFN	0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
020725		MFN	0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
020726		MFN	0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
020727		MFN	0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
020732		MFN	0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
020733		MFN	0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
020734		MFN	0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
020735		MFN	0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
020736		MFN	0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
020810		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
020820		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
020830		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
020840		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
020850		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
020890		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
020900		MFN	0	0	KVOTA	20	20	0
021011		MFN	0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
021012		MFN	0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0

ANEKS 3.3: UVOZ U HRVATSKU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
021019		MFN	0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
021020		MFN	0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
021091		MFN	0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
021092		MFN	0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
021093		MFN	0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
021099		MFN	0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
030110		0	0	0	MFN	0	0	0
030191		0	0	0	MFN	20	20	0
030192		0	0	0	MFN	0	0	0
030193		0	0	0	MFN	20	20	0
030199		0	0	0	MFN	0	0	0
030211		0	0	0	MFN	10	10	0
030212		0	0	0	MFN	0	0	0
030219		0	0	0	MFN	0	0	0
030221		0	0	0	MFN	0	0	0
030222		0	0	0	MFN	0	0	0
030223		0	0	0	MFN	0	0	0
030229		0	0	0	MFN	0	0	0
030231		0	0	0	MFN	0	0	0
030232		0	0	0	MFN	0	0	0
030233		0	0	0	MFN	0	0	0
030234		0	0	0	MFN	0	0	0
030235		0	0	0	MFN	0	0	0
030236		0	0	0	MFN	0	0	0
030239		0	0	0	MFN	0	0	0
030240		0	0	0	MFN	0	0	0
030250		0	0	0	MFN	0	0	0
030261		0	0	0	MFN	0	0	0
030262		0	0	0	0	0	0	0
030263		0	0	0	0	0	0	0
030264		0	0	0	MFN	0	0	0
030265		0	0	0	MFN	0	0	0
030266		0	0	0	MFN	0	0	0
030269		0	0	0	MFN	0	0	0
	03026911					10	10	

ANEKS 3.3: UVOZ U HRVATSKU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
030270		0	0	0	MFN	0	0	0
030311		0	0	0	MFN	0	0	0
030319		0	0	0	0	0	0	0
030321		0	0	0	MFN	10	10	0
030322		0	0	0	MFN	0	0	0
030329		0	0	0	MFN	0	0	0
030331		0	0	0	0	0	0	0
030332		0	0	0	0	0	0	0
030333		0	0	0	0	0	0	0
030339		0	0	0	0	0	0	0
030341		0	0	0	0	0	0	0
030342		0	0	0	0	0	0	0
030343		0	0	0	0	0	0	0
030344		0	0	0	0	0	0	0
030345		0	0	0	0	0	0	0
030346		0	0	0	0	0	0	0
030349		0	0	0	0	0	0	0
030350		0	0	0	MFN	0	0	0
030360		0	0	0	MFN	0	0	0
030371		0	0	0	MFN	0	0	0
030372		0	0	0	0	0	0	0
030373		0	0	0	0	0	0	0
030374		0	0	0	MFN	0	0	0
030375		0	0	0	0	0	0	0
030376		0	0	0	MFN	0	0	0
030377		0	0	0	0	0	0	0
030378		0	0	0	MFN	0	0	0
030379		0	0	0	MFN	0	0	0
	03037911					5	5	
030380		0	0	0	MFN	0	0	0
030410		0	0	0	MFN	0	0	0
030420		0	0	0	MFN	0	0	0
030490		0	0	0	MFN	0	0	0
030510		0	0	0	MFN	0	0	0
030520		0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.3: UVOZ U HRVATSKU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
030530		0	0	0	MFN	0	0	0
030541		0	0	0	MFN	0	0	0
030542		0	0	0	MFN	0	0	0
030549		0	0	0	MFN	0	0	0
030551		0	0	0	0	0	0	0
030559		0	0	0	MFN	0	0	0
030561		0	0	0	MFN	0	0	0
030562		0	0	0	MFN	0	0	0
030563		0	0	0	MFN	0	0	0
030569		0	0	0	MFN	0	0	0
030611		0	0	0	MFN	0	0	0
030612		0	0	0	MFN	0	0	0
030613		0	0	0	MFN	0	0	0
030614		0	0	0	MFN	0	0	0
030619		0	0	0	MFN	0	0	0
030621		0	0	0	MFN	0	0	0
030622		0	0	0	MFN	0	0	0
030623		0	0	0	MFN	0	0	0
030624		0	0	0	MFN	0	0	0
030629		0	0	0	MFN	0	0	0
030710		0	0	0	MFN	0	0	0
030721		0	0	0	MFN	0	0	0
030729		0	0	0	MFN	0	0	0
030731		0	0	0	MFN	0	0	0
030739		0	0	0	MFN	0	0	0
030741		0	0	0	MFN	0	0	0
030749		0	0	0	MFN	0	0	0
030751		0	0	0	MFN	0	0	0
030759		0	0	0	MFN	0	0	0
030760		0	0	0	MFN	0	0	0
030791		0	0	0	MFN	0	0	0
030799		0	0	0	MFN	0	0	0
040110		MFN	0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
040120		MFN	0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
040130		MFN	0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0

ANEKS 3.3: UVOZ U HRVATSKU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
040210		MFN	0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
040221		MFN	0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
040229		MFN	0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
040291		MFN	0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
040299		MFN	0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
040310		MFN	0	0	KVOTA	10	10	0
040390		MFN	0	0	KVOTA	10	10	0
040410		MFN	0	0	MFN	0	0	0
040490		MFN	0	0	MFN	0	0	0
040510		MFN	0	0	KVOTA	25	25	0
040520		MFN	0	0	KVOTA	25	25	0
040590		MFN	0	0	KVOTA	25	25	0
040610		MFN	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
	04061080	KVOTA						
040620		MFN	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
040630		MFN	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
040640		MFN	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
040690		MFN	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
	04069029	KVOTA						
040700		0	0	0	MFN	KVOTA	KVOTA	0
040811		MFN	0	0	MFN	KVOTA	KVOTA	0
040819		MFN	0	0	MFN	KVOTA	KVOTA	0
040891		MFN	0	0	MFN	KVOTA	KVOTA	0
040899		MFN	0	0	MFN	KVOTA	KVOTA	0
040900		KVOTA	0	0	MFN	25	25	0
041000		MFN	0	0	MFN	0	0	0
050100		MFN	0	0	MFN	0	0	0
050210		MFN	0	0	MFN	0	0	0
050290		MFN	0	0	MFN	0	0	0
050300		MFN	0	0	MFN	0	0	0
050400		MFN	0	0	MFN	0	0	0
050510		MFN	0	0	MFN	0	0	0
050590		MFN	0	0	MFN	0	0	0
050610		MFN	0	0	MFN	0	0	0
050690		MFN	0	0	MFN	0	0	0

ANEKS 3.3: UVOZ U HRVATSKU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
050710		0	0	0	0	0	0	0
050790		0	0	0	0	0	0	0
050800		0	0	0	0	0	0	0
050900		0	0	0	MFN	0	0	0
051000		0	0	0	MFN	0	0	0
051110		0	0	0	0	0	0	0
051191		0	0	0	MFN	0	0	0
051199		MFN	0	0	MFN	0	0	0
060110		0	0	0	MFN	0	0	0
060120		0	0	0	MFN	0	0	0
060210		0	0	0	MFN	0	0	0
060220		0	0	0	MFN	0	0	0
060230		0	0	0	MFN	0	0	0
060240		0	0	0	MFN	0	0	0
060290		0	0	0	MFN	0	0	0
060310		MFN	0	0	MFN	0	0	0
060390		MFN	0	0	MFN	0	0	0
060410		0	0	0	MFN	0	0	0
060491		0	0	0	MFN	0	0	0
060499		0	0	0	MFN	0	0	0
070110		0	0	0	MFN	0	0	0
070190		MFN	0	0	MFN	KVOTA	KVOTA	0
	0701905020	KVOTA						
070200		MFN	0	KVOTA	MFN	KVOTA	KVOTA	0
	0702000010	KVOTA						
	0702000020	KVOTA						
070310		MFN	0	0	MFN	15	KVOTA	0
070320		0	0	0	MFN	15	KVOTA	0
070390		KVOTA	0	0	MFN	15	KVOTA	0
070410		MFN	0	0	MFN	20	KVOTA	0
070420		MFN	0	0	MFN	20	KVOTA	0
070490		MFN	0	0	MFN	20	KVOTA	0
070511		MFN	0	0	MFN	10	KVOTA	0
070519		MFN	0	0	MFN	10	KVOTA	0
070521		MFN	0	0	MFN	10	KVOTA	0

ANEKS 3.3: UVOZ U HRVATSKU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
070529		MFN	0	0	MFN	10	KVOTA	0
070610		KVOTA	0	0	MFN	20	KVOTA	0
070690		MFN	0	0	MFN	20	KVOTA	0
070700		MFN	0	KVOTA	MFN	KVOTA	KVOTA	0
	07070005	KVOTA						
070810		MFN	0	0	MFN	10	10	0
070820		MFN	0	0	MFN	10	10	0
	0708200020	KVOTA						
070890		MFN	0	0	MFN	10	10	0
070910		MFN	0	0	MFN	10	10	0
070920		MFN	0	0	MFN	10	10	0
070930		MFN	0	0	MFN	10	10	0
070940		MFN	0	0	MFN	10	10	0
070951		MFN	0	0	MFN	10	10	0
070952		MFN	0	0	MFN	10	10	0
070959		MFN	0	0	MFN	10	10	0
070960		MFN	0	KVOTA	MFN	10	10	0
070970		MFN	0	0	MFN	10	10	0
070990		MFN	0	0	MFN	10	10	0
071010		MFN	0	0	MFN	10	10	0
071021		MFN	0	0	MFN	10	10	0
071022		MFN	0	0	MFN	10	10	0
071029		MFN	0	0	MFN	10	10	0
071030		MFN	0	0	MFN	10	10	0
071040		MFN	0	0	MFN	10	10	0
071080		MFN	0	0	MFN	10	10	0
071090		MFN	0	0	MFN	10	10	0
071120		MFN	0	0	MFN	10	10	0
071130		MFN	0	0	MFN	10	10	0
071140		MFN	0	0	MFN	10	10	0
071151		MFN	0	0	MFN	10	10	0
071159		MFN	0	0	MFN	10	10	0
071190		MFN	0	0	MFN	10	10	0
071220		MFN	0	0	MFN	10	10	0
071231		MFN	0	0	MFN	10	10	0

ANEKS 3.3: UVOZ U HRVATSKU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
071232		MFN	0	0	MFN	10	10	0
071233		MFN	0	0	MFN	10	10	0
071239		MFN	0	0	MFN	10	10	0
071290		MFN	0	0	MFN	10	10	0
071310		MFN	0	0	MFN	15	15	0
	07131010	0						
	07133310	0						
071320		MFN	0	0	MFN	15	15	0
071331		KVOTA	0	0	MFN	15	15	0
071332		MFN	0	0	MFN	15	15	0
071333		MFN	0	0	MFN	15	15	0
071339		MFN	0	0	MFN	15	15	0
071340		MFN	0	0	MFN	15	15	0
071350		MFN	0	0	MFN	15	15	0
071390		0	0	0	MFN	15	15	0
071410		MFN	0	0	MFN	0	0	0
071420		MFN	0	0	MFN	0	0	0
071490		MFN	0	0	MFN	0	0	0
080111		MFN	0	0	MFN	0	0	0
080119		MFN	0	0	MFN	0	0	0
080121		MFN	0	0	MFN	0	0	0
080122		MFN	0	0	MFN	0	0	0
080131		MFN	0	0	MFN	0	0	0
080132		MFN	0	0	MFN	0	0	0
080211		0	0	0	MFN	0	0	0
080212		0	0	0	MFN	0	0	0
080221		0	0	0	MFN	0	0	0
080222		0	0	0	MFN	0	0	0
080231		0	0	0	MFN	0	0	0
080232		0	0	0	MFN	0	0	0
080240		0	0	0	MFN	0	0	0
080250		0	0	0	MFN	0	0	0
080290		0	0	0	MFN	0	0	0
080300		MFN	0	0	MFN	0	0	0
080410		0	0	0	MFN	0	0	0

ANEKS 3.3: UVOZ U HRVATSKU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
080420		0	0	0	MFN	0	0	0
080430		0	0	0	MFN	0	0	0
080440		0	0	0	MFN	0	0	0
080450		0	0	0	MFN	0	0	0
080510		MFN	0	0	MFN	0	0	0
080520		MFN	0	0	MFN	0	0	0
080540		MFN	0	0	MFN	0	0	0
080550		MFN	0	0	MFN	0	0	0
080590		MFN	0	0	MFN	0	0	0
080610		MFN	0	0	MFN	KVOTA	KVOTA	0
080620		MFN	0	0	MFN	0	0	0
080711		MFN	0	KVOTA	MFN	KVOTA	KVOTA	0
080719		MFN	0	0	MFN	19	19	0
080720		MFN	0	0	MFN	0	0	0
080810		MFN	0	KVOTA	MFN	15	KVOTA	0
080820		MFN	0	0	MFN	15	KVOTA	0
080910		MFN	0	0	MFN	KVOTA	KVOTA	0
080920		MFN	0	0	MFN	KVOTA	KVOTA	0
080930		MFN	0	0	MFN	KVOTA	KVOTA	0
080940		MFN	0	0	MFN	KVOTA	KVOTA	0
081010		MFN	0	0	MFN	15	KVOTA	0
081020		MFN	0	0	MFN	20	KVOTA	0
081030		MFN	0	0	MFN	10	KVOTA	0
081040		MFN	0	0	MFN	0	0	0
081050		MFN	0	0	MFN	KVOTA	KVOTA	0
081060		MFN	0	0	MFN	0	0	0
081090		MFN	0	0	MFN	0	0	0
081110		MFN	0	0	MFN	10	10	0
081120		MFN	0	0	MFN	10	10	0
081190		MFN	0	0	MFN	10	10	0
081210		MFN	0	0	MFN	0	0	0
081290		MFN	0	0	MFN	0	0	0
081310		MFN	0	0	MFN	0	0	0
081320		MFN	0	0	MFN	0	0	0
081330		MFN	0	0	MFN	0	0	0

ANEKS 3.3: UVOZ U HRVATSKU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
081340		MFN	0	0	MFN	0	0	0
081350		MFN	0	0	MFN	0	0	0
081400		MFN	0	0	MFN	0	0	0
090111		MFN	0	0	MFN	0	0	0
090112		MFN	0	0	MFN	0	0	0
090121		MFN	0	0	MFN	8	8	0
090122		MFN	0	0	MFN	8	8	0
090190		MFN	0	0	MFN	0	0	0
090210		MFN	0	0	MFN	0	0	0
090220		MFN	0	0	MFN	0	0	0
090230		MFN	0	0	MFN	0	0	0
090240		MFN	0	0	MFN	0	0	0
090300		MFN	0	0	MFN	0	0	0
090411		MFN	0	0	MFN	0	0	0
090412		MFN	0	0	MFN	0	0	0
090420		MFN	0	0	MFN	0	0	0
090500		0	0	0	0	0	0	0
090610		0	0	0	0	0	0	0
090620		0	0	0	0	0	0	0
090700		MFN	0	0	MFN	0	0	0
090810		0	0	0	MFN	0	0	0
090820		0	0	0	MFN	0	0	0
090830		0	0	0	0	0	0	0
090910		0	0	0	MFN	0	0	0
090920		0	0	0	MFN	0	0	0
090930		0	0	0	MFN	0	0	0
090940		0	0	0	MFN	0	0	0
090950		0	0	0	MFN	0	0	0
091010		MFN	0	0	MFN	0	0	0
091020		MFN	0	0	MFN	0	0	0
091030		MFN	0	0	MFN	0	0	0
091040		MFN	0	0	MFN	0	0	0
091050		MFN	0	0	MFN	0	0	0
091091		MFN	0	0	MFN	0	0	0
091099		MFN	0	0	MFN	0	0	0

ANEKS 3.3: UVOZ U HRVATSKU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
100110		0	0	0	MFN	0	0	0
100190		0	0	0	MFN	0	KVOTA	0
100200		0	0	0	MFN	0	10	0
100300		0	0	0	MFN	0	KVOTA	0
100400		0	0	0	MFN	0	10	0
100510		0	0	0	MFN	0	KVOTA	0
100590		0	0	0	MFN	0	KVOTA	0
100610		0	0	0	MFN	0	0	0
100620		0	0	0	MFN	0	0	0
100630		0	0	0	MFN	0	0	0
100640		0	0	0	MFN	0	0	0
100700		0	0	0	MFN	0	0	0
100810		0	0	0	MFN	0	0	0
100820		0	0	0	MFN	0	0	0
100830		0	0	0	MFN	0	0	0
100890		0	0	0	MFN	0	0	0
110100		0	0	KVOTA	KVOTA	0	KVOTA	0
110210		0	0	0	MFN	0	KVOTA	0
110220		0	0	0	MFN	0	KVOTA	0
110230		0	0	0	MFN	0	0	0
110290		0	0	0	MFN	0	KVOTA	0
110311		0	0	0	MFN	0	KVOTA	0
110313		0	0	0	MFN	0	KVOTA	0
110319		0	0	0	MFN	0	KVOTA	0
110320		0	0	0	MFN	0	KVOTA	0
110412		0	0	0	MFN	0	6	0
110419		0	0	0	MFN	0	6	0
110422		0	0	0	MFN	0	6	0
110423		0	0	0	MFN	0	6	0
110429		0	0	0	MFN	0	6	0
110430		0	0	0	MFN	0	6	0
110510		0	0	0	MFN	0	0	0
110520		0	0	0	MFN	0	0	0
110610		0	0	0	MFN	0	0	0
110620		0	0	0	MFN	0	0	0

ANEKS 3.3: UVOZ U HRVATSKU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
110630		0	0	0	MFN	0	0	0
110710		0	0	0	MFN	0	0	0
110720		0	0	0	MFN	0	0	0
110811		0	0	0	MFN	0	0	0
110812		0	0	0	MFN	0	0	0
110813		0	0	0	MFN	0	0	0
110814		0	0	0	MFN	0	0	0
110819		0	0	0	MFN	0	0	0
110820		0	0	0	MFN	0	0	0
110900		0	0	0	MFN	0	0	0
120100		0	0	0	MFN	0	0	0
120210		0	0	0	MFN	0	0	0
120220		0	0	0	MFN	0	0	0
120300		0	0	0	0	0	0	0
120400		0	0	0	0	0	0	0
120510		0	0	0	MFN	0	0	0
120590		0	0	0	MFN	0	0	0
120600		0	0	0	MFN	0	KVOTA	0
	12060010						0	
120710		0	0	0	0	0	0	0
120720		0	0	0	0	0	0	0
120730		0	0	0	MFN	0	0	0
120740		0	0	0	MFN	0	0	0
120750		0	0	0	0	0	0	0
120760		0	0	0	MFN	0	0	0
120791		0	0	0	MFN	0	0	0
120799		0	0	0	MFN	0	0	0
120810		0	0	0	MFN	0	0	0
120890		0	0	0	MFN	0	0	0
120910		0	0	0	MFN	0	0	0
120921		0	0	0	MFN	0	0	0
120922		0	0	0	MFN	0	0	0
120923		0	0	0	MFN	0	0	0
120924		0	0	0	MFN	0	0	0
120925		0	0	0	MFN	0	0	0

ANEKS 3.3: UVOZ U HRVATSKU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
120926		0	0	0	MFN	0	0	0
120929		0	0	0	MFN	0	0	0
120930		0	0	0	MFN	0	0	0
120991		0	0	0	MFN	0	0	0
120999		0	0	0	MFN	0	0	0
121010		0	0	0	MFN	0	0	0
121020		0	0	0	MFN	0	0	0
121110		0	0	0	0	0	0	0
121120		0	0	0	0	0	0	0
121130		0	0	0	MFN	0	0	0
121140		0	0	0	MFN	0	0	0
121190		0	0	0	MFN	0	0	0
121210		0	0	0	MFN	0	0	0
121220		0	0	0	MFN	0	0	0
121230		0	0	0	MFN	0	0	0
121291		0	0	0	MFN	0	0	0
121299		0	0	0	MFN	0	0	0
121300		0	0	0	MFN	0	0	0
121410		0	0	0	MFN	0	0	0
121490		0	0	0	MFN	0	0	0
130110		0	0	0	MFN	0	0	0
130120		0	0	0	0	0	0	0
130190		0	0	0	0	0	0	0
130211		0	0	0	MFN	0	0	0
130212		0	0	0	0	0	0	0
130213		0	0	0	MFN	0	0	0
130214		0	0	0	0	0	0	0
130219		0	0	0	0	0	0	0
130220		0	0	0	MFN	0	0	0
130231		0	0	0	MFN	0	0	0
130232		0	0	0	MFN	0	0	0
130239		0	0	0	MFN	0	0	0
140110		0	0	0	0	0	0	0
140120		0	0	0	0	0	0	0
140190		0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.3: UVOZ U HRVATSKU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
140200		0	0	0	MFN	0	0	0
140300		0	0	0	MFN	0	0	0
140410		0	0	0	MFN	0	0	0
140420		0	0	0	0	0	0	0
140490		0	0	0	MFN	0	0	0
150100		0	0	0	MFN	0	0	0
150200		0	0	0	MFN	0	0	0
150300		0	0	0	MFN	0	0	0
150410		0	0	0	0	0	0	0
150420		0	0	0	0	0	0	0
150430		0	0	0	MFN	0	0	0
150500		0	0	0	MFN	0	0	0
150600		0	0	0	MFN	0	0	0
150710		0	0	0	KVOTA	0	KVOTA	0
150790		0	0	0	KVOTA	0	KVOTA	0
150810		0	0	0	MFN	0	0	0
150890		0	0	0	MFN	0	0	0
150910		0	0	0	MFN	0	0	0
150990		0	0	0	MFN	0	0	0
151000		0	0	0	MFN	0	0	0
151110		0	0	0	MFN	0	0	0
151190		0	0	0	MFN	0	0	0
151211		0	0	0	KVOTA	0	25	0
151219		0	0	KVOTA	KVOTA	0	25	0
151221		0	0	0	KVOTA	0	0	0
151229		0	0	0	KVOTA	0	0	0
151311		0	0	0	MFN	0	0	0
151319		0	0	0	MFN	0	0	0
151321		0	0	0	MFN	0	0	0
151329		0	0	0	MFN	0	0	0
151411		0	0	0	MFN	0	10	0
151419		0	0	0	MFN	0	10	0
151491		0	0	0	MFN	0	10	0
151499		0	0	0	MFN	0	10	0
151511		0	0	0	MFN	0	0	0

ANEKS 3.3: UVOZ U HRVATSKU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
151519		0	0	0	MFN	0	0	0
151521		0	0	0	MFN	0	0	0
151529		0	0	0	MFN	0	0	0
151530		0	0	0	MFN	0	0	0
151540		0	0	0	0	0	0	0
151550		0	0	0	MFN	0	0	0
151590		0	0	0	MFN	0	0	0
151610		0	0	0	MFN	0	KVOTA	0
151620		0	0	0	MFN	0	KVOTA	0
151710		0	0	0	MFN	0	KVOTA	0
151790		0	0	0	MFN	0	KVOTA	0
151800		0	0	0	MFN	0	0	0
152000		0	0	0	MFN	0	0	0
152110		0	0	0	MFN	0	0	0
152190		0	0	0	MFN	0	0	0
152200		0	0	0	MFN	0	0	0
160100		MFN	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
160210		0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
160220		0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
160231		0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
160232		0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
160239		0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
160241		0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
160242		0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
160249		0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
160250		0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
160290		0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
160300		MFN	0	0	MFN	0	0	0
	16030010	0						
160411		0	0	0	MFN	0	0	0
160412		0	0	0	MFN	0	0	0
160413		0	0	0	MFN	0	0	0
160414		0	0	0	MFN	0	0	0
160415		0	0	0	MFN	0	0	0
160416		0	0	0	MFN	0	0	0

ANEKS 3.3: UVOZ U HRVATSKU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
160419		0	0	0	MFN	0	0	0
160420		0	0	0	MFN	0	0	0
160430		0	0	0	MFN	0	0	0
160510		0	0	0	MFN	0	0	0
160520		0	0	0	MFN	0	0	0
160530		0	0	0	MFN	0	0	0
160540		0	0	0	MFN	0	0	0
160590		0	0	0	MFN	0	0	0
170111		MFN	0	0	MFN	0	KVOTA	0
170112		MFN	0	0	MFN	0	KVOTA	0
170191		MFN	0	0	MFN	0	KVOTA	0
170199		MFN	0	MFN	MFN	0	KVOTA	0
170211		MFN	0	0	KVOTA	0	KVOTA	0
170219		MFN	0	0	KVOTA	0	KVOTA	0
170220		MFN	0	0	KVOTA	0	KVOTA	0
170230		MFN	0	0	KVOTA	0	KVOTA	0
170240		MFN	0	0	KVOTA	0	KVOTA	0
170250		MFN	0	0	KVOTA	0	KVOTA	0
170260		MFN	0	0	KVOTA	0	KVOTA	0
170290		MFN	0	0	KVOTA	0	KVOTA	0
170310		0	0	0	MFN	0	KVOTA	0
170390		0	0	0	MFN	0	KVOTA	0
170410		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
170490		0	0	0	KVOTA	0	0	0
180100		0	0	0	0	0	0	0
180200		0	0	0	0	0	0	0
180310		MFN	0	0	MFN	0	0	0
180320		MFN	0	0	MFN	0	0	0
180400		MFN	0	0	MFN	0	0	0
180500		MFN	0	0	MFN	0	0	0
180610		0	0	0	KVOTA	0	0	0
180620		0	0	0	KVOTA	0	0	0
180631		0	0	0	KVOTA	0	0	0
180632		0	0	0	KVOTA	0	0	0
180690		0	0	0	KVOTA	0	0	0

ANEKS 3.3: UVOZ U HRVATSKU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
190110		0	0	0	MFN	0	0	0
190120		0	0	0	MFN	0	0	0
190190		0	0	0	MFN	0	0	0
190211		0	0	0	KVOTA	0	0	0
190219		0	0	0	KVOTA	0	0	0
190220		0	0	0	KVOTA	0	0	0
190230		0	0	0	KVOTA	0	0	0
190240		0	0	0	KVOTA	0	0	0
190300		0	0	0	MFN	0	0	0
190410		0	0	0	MFN	0	0	0
190420		0	0	0	MFN	0	0	0
190430		0	0	0	MFN	0	0	0
190490		0	0	0	MFN	0	0	0
190510		0	0	0	KVOTA	0	0	0
190520		0	0	0	KVOTA	0	0	0
190531		0	0	0	KVOTA	0	0	0
190532		0	0	0	KVOTA	0	0	0
190540		0	0	0	KVOTA	0	0	0
190590		0	0	0	KVOTA	0	0	0
200110		MFN	0	KVOTA	KVOTA	15	15	0
200190		MFN	0	0	KVOTA	15	15	0
	20019065	KVOTA						
200210		KVOTA	0	KVOTA	KVOTA	20	20	0
200290		MFN	0	KVOTA	KVOTA	20	20	0
200310		MFN	0	0	MFN	0	0	0
200320		MFN	0	0	MFN	0	0	0
200390		MFN	0	0	MFN	0	0	0
200410		MFN	0	0	MFN	0	0	0
200490		MFN	0	0	MFN	0	0	0
200510		MFN	0	0	MFN	0	0	0
200520		MFN	0	0	MFN	0	0	0
200540		MFN	0	0	MFN	0	0	0
200551		MFN	0	0	MFN	0	0	0
200559		MFN	0	0	MFN	0	0	0
200560		MFN	0	0	MFN	0	0	0

ANEKS 3.3: UVOZ U HRVATSKU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
200570		MFN	0	0	MFN	0	0	0
200580		MFN	0	0	MFN	0	0	0
200590		MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
	20059070			0				
	20059075			0				
200600		MFN	0	0	MFN	0	0	0
200710		MFN	0	0	KVOTA	15	15	0
200791		MFN	0	0	KVOTA	15	15	0
200799		MFN	0	0	KVOTA	15	15	0
200811		MFN	0	0	MFN	10	10	0
200819		MFN	0	0	MFN	10	10	0
200820		MFN	0	0	MFN	10	10	0
200830		MFN	0	0	MFN	10	10	0
200840		MFN	0	0	MFN	10	10	0
200850		MFN	0	0	MFN	10	10	0
200860		MFN	0	0	MFN	10	10	0
200870		MFN	0	0	MFN	10	10	0
200880		MFN	0	0	MFN	10	10	0
200891		MFN	0	0	MFN	10	10	0
200892		MFN	0	0	MFN	10	10	0
200899		MFN	0	0	MFN	10	10	0
200911		KVOTA	0	0	KVOTA	0	15	0
200912		KVOTA	0	0	KVOTA	15	15	0
200919		KVOTA	0	0	KVOTA	0	0	0
	20091991					15	15	
	20091998					15	15	
200921		KVOTA	0	0	KVOTA	15	15	0
200929		KVOTA	0	0	KVOTA	0	0	0
	20092991					15	15	
	20092999					15	15	
200931		KVOTA	0	0	KVOTA	15	15	0
200939		KVOTA	0	0	KVOTA	15	15	0
	20093911					0	0	
	20093919					0	0	
	2009393910					0	0	

ANEKS 3.3: UVOZ U HRVATSKU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
	2009395910					0	0	
	2009399910					0	0	
200941		KVOTA	0	0	KVOTA	15	15	0
200949		KVOTA	0	0	KVOTA	15	15	0
	20094911					0	0	
	20094919					0	0	
	2009499910					0	0	
200950		KVOTA	0	0	KVOTA	15	15	0
200961		KVOTA	0	0	KVOTA	15	15	0
200969		KVOTA	0	0	KVOTA	0	0	0
	20096959					15	15	
	20096979					15	15	
	20096990					15	15	
200971		KVOTA	0	0	KVOTA	15	15	0
200979		KVOTA	0	0	KVOTA	15	15	0
	20097911					0	0	
	20097919					0	0	
	2009799910					0	0	
200980		KVOTA	0	0	KVOTA	0	0	0
	20098050					15	15	
	20098061					15	15	
	20098063					15	15	
	20098069					15	15	
	20098071					15	15	
	20098073					15	15	
	20098079					15	15	
	20098085					15	15	
	20098086					15	15	
	20098088					15	15	
	20098089					15	15	
	20098095					15	15	
	20098096					15	15	

ANEKS 3.3: UVOZ U HRVATSKU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
	20098097					15	15	
	20098099					15	15	
200990		KVOTA	0	0	KVOTA	0	0	0
	20099031					15	15	
	20099039					15	15	
	20099041					15	15	
	20099049					15	15	
	20099051					15	15	
	20099059					15	15	
	20099071					15	15	
	20099073					15	15	
	20099079					15	15	
	20099092					15	15	
	20099094					15	15	
	20099095					15	15	
	20099096					15	15	
	20099097					15	15	
	20099098					15	15	
210111		MFN	0	0	MFN	0	0	0
210112		MFN	0	0	MFN	0	0	0
210120		MFN	0	0	MFN	0	0	0
	21012092	0						
210130		MFN	0	0	MFN	0	0	0
210210		0	0	0	MFN	0	0	0
	21021031						15	
	21021039						15	
210220		MFN	0	0	MFN	0	0	0
210230		MFN	0	0	MFN	0	0	0
210310		MFN	0	0	MFN	0	0	0
210320		MFN	0	0	MFN	0	0	0
210330		MFN	0	0	MFN	0	0	0
210390		0	0	0	MFN	0	0	0
210410		0	0	0	MFN	0	4	0
210420		MFN	0	0	MFN	0	4	0
210500		0	0	0	MFN	25	25	0

ANEKS 3.3: UVOZ U HRVATSKU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
210610		0	0	0	MFN	0	0	0
210690		0	0	0	MFN	0	0	0
220110		KVOTA	0	0	MFN	20	20	0
220190		KVOTA	0	0	MFN	0	0	0
220210		KVOTA	0	0	MFN	25	25	0
220290		KVOTA	0	0	MFN	0	0	0
	2202901010					10	10	
220300		MFN	0	0	MFN	20	20	0
220410		MFN	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
220421		MFN	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
220429		MFN	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
220430		MFN	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
220510		MFN	0	0	MFN	0	0	0
220590		MFN	0	0	MFN	0	0	0
220600		MFN	0	0	0	0	0	0
220710		MFN	0	0	0	10	10	0
220720		MFN	0	0	0	10	10	0
220820		MFN	0	0	0	KVOTA	KVOTA	0
	22082012	KVOTA						
220830		MFN	0	0	0	KVOTA	KVOTA	0
220840		MFN	0	0	0	KVOTA	KVOTA	0
220850		MFN	0	0	0	KVOTA	KVOTA	0
220860		MFN	0	0	0	KVOTA	KVOTA	0
220870		MFN	0	0	0	KVOTA	KVOTA	0
220890		MFN	0	0	0	KVOTA	KVOTA	0
220900		MFN	0	0	MFN	10	10	0
230110		0	0	0	MFN	0	0	0
230120		0	0	0	MFN	0	0	0
230210		0	0	0	MFN	0	0	0
230220		0	0	0	MFN	0	0	0
230230		0	0	0	MFN	0	0	0
230240		0	0	0	MFN	0	0	0
230250		0	0	0	MFN	0	0	0
230310		0	0	0	MFN	0	0	0

ANEKS 3.3: UVOZ U HRVATSKU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
230320		0	0	0	MFN	0	0	0
230330		0	0	0	MFN	0	0	0
230400		0	0	0	0	0	0	0
230500		0	0	0	0	0	0	0
230610		0	0	0	MFN	0	0	0
230620		0	0	0	MFN	0	0	0
230630		0	0	0	MFN	0	0	0
230641		0	0	0	MFN	0	0	0
230649		0	0	0	MFN	0	0	0
230650		0	0	0	MFN	0	0	0
230660		0	0	0	MFN	0	0	0
230670		0	0	0	MFN	0	0	0
230690		0	0	0	MFN	0	0	0
230700		0	0	0	MFN	0	0	0
230800		0	0	0	MFN	0	0	0
230910		0	0	0	MFN	0	0	0
230990		0	0	0	MFN	0	0	0
240110		0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
240120		0	0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
240130		0	0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
240210		MFN	0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
240220		MFN	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
240290		MFN	0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
240310		MFN	0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
	24031090	0						
240391		MFN	0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
240399		MFN	0	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
290543		MFN	0	0	MFN	0	0	0
290544		MFN	0	0	MFN	0	0	0
330111		MFN	0	0	MFN	0	0	0
330112		MFN	0	0	MFN	0	0	0
330113		MFN	0	0	MFN	0	0	0
330114		MFN	0	0	MFN	0	0	0
330119		MFN	0	0	MFN	0	0	0
330121		MFN	0	0	MFN	0	0	0

ANEKS 3.3: UVOZ U HRVATSKU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
330122		MFN	0	0	MFN	0	0	0
330123		MFN	0	0	MFN	0	0	0
330124		MFN	0	0	MFN	0	0	0
330125		MFN	0	0	MFN	0	0	0
330126		MFN	0	0	MFN	0	0	0
330129		MFN	0	0	MFN	0	0	0
330130		MFN	0	0	MFN	0	0	0
330190		MFN	0	0	MFN	0	0	0
350110		MFN	0	0	MFN	0	0	0
350190		MFN	0	0	MFN	0	0	0
350211		MFN	0	0	MFN	0	0	0
350219		MFN	0	0	MFN	0	0	0
350220		MFN	0	0	MFN	0	0	0
350290		MFN	0	0	MFN	0	0	0
350300		MFN	0	0	MFN	0	0	0
350400		MFN	0	0	MFN	0	0	0
350510		MFN	0	0	MFN	0	0	0
350520		MFN	0	0	MFN	0	0	0
380910		MFN	0	0	MFN	0	0	0
382460		MFN	0	0	MFN	0	0	0
410120		MFN	0	0	MFN	0	0	0
410150		MFN	0	0	MFN	0	0	0
410190		MFN	0	0	MFN	0	0	0
410210		MFN	0	0	MFN	0	0	0
410221		MFN	0	0	MFN	0	0	0
410229		MFN	0	0	MFN	0	0	0
410310		MFN	0	0	MFN	0	0	0
410320		MFN	0	0	MFN	0	0	0
410330		MFN	0	0	MFN	0	0	0
410390		MFN	0	0	MFN	0	0	0
430110		MFN	0	0	MFN	0	0	0
430130		MFN	0	0	MFN	0	0	0
430160		MFN	0	0	MFN	0	0	0
430170		MFN	0	0	MFN	0	0	0
430180		MFN	0	0	MFN	0	0	0

ANEKS 3.3: UVOZ U HRVATSKU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
430190		MFN	0	0	MFN	0	0	0
500100		MFN	0	0	MFN	0	0	0
500200		MFN	0	0	MFN	0	0	0
500310		MFN	0	0	MFN	0	0	0
500390		MFN	0	0	MFN	0	0	0
510111		MFN	0	0	MFN	0	0	0
510119		MFN	0	0	MFN	0	0	0
510121		MFN	0	0	MFN	0	0	0
510129		MFN	0	0	MFN	0	0	0
510130		MFN	0	0	MFN	0	0	0
510211		MFN	0	0	MFN	0	0	0
510219		MFN	0	0	MFN	0	0	0
510220		MFN	0	0	MFN	0	0	0
510310		MFN	0	0	MFN	0	0	0
510320		MFN	0	0	MFN	0	0	0
510330		MFN	0	0	MFN	0	0	0
520100		MFN	0	0	MFN	0	0	0
520210		MFN	0	0	MFN	0	0	0
520291		MFN	0	0	MFN	0	0	0
520299		MFN	0	0	MFN	0	0	0
520300		MFN	0	0	MFN	0	0	0
530110		MFN	0	0	MFN	0	0	0
530121		MFN	0	0	MFN	0	0	0
530129		MFN	0	0	MFN	0	0	0
530130		MFN	0	0	MFN	0	0	0
530210		MFN	0	0	MFN	0	0	0
530290		MFN	0	0	MFN	0	0	0

ANEKS 3.3 UVOZ U HRVATSKU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA II: PREFERENCIJALNE UVOZNE KVOTE

Zemlja porijekla	Tarifna oznaka	Kvota (tone)	Preferencijalna carina unutar kvote	Uvozna carina za količine koje prelaze kvotu
---------------------	----------------	--------------	--	--

Albanija				
	0204	150	0	MFN
	04061080	100	0	MFN
	04069029	150	0	MFN
	0409	50	0	MFN
	0701905020	200	0	MFN
	0702000010 0702000020	300	0	MFN
	07039000	150	0	MFN
	07061000	100	0	MFN
	07070005	150	0	MFN
	0708200020	100	0	MFN
	07133100	100	0	MFN
	20019065	100	0	MFN
	200210	300	0	MFN
	2009	200	0	MFN
	2201 2202	500	0	MFN
	22082012	75	0	MFN
Makedonija				
	020321 020322 020329	300	0	45% od MFN
	020410	800	0	45% od MFN
	0406	100	0	45% od MFN
	070200	4.000	0	45% od MFN
	070700	1.200	0	45% od MFN
	070960	3.500	0	45% od MFN
	080711	7.500	0	45% od MFN
	080810	1.000	0	45% od MFN
	110100	200	0	45% od MFN
	151219	200	0	45% od MFN
	160100	150	0	45% od MFN
	1602	150	0	45% od MFN
	200110	400	0	45% od MFN
	2002	1.500	0	45% od MFN

	20059010 20059030 20059050 20059060 2005907010 20059080 2005908010	1.200	0	45% od MFN
	2204	4.000	0	45% od MFN
	220429	2.750	0	45% od MFN
	240110	2.500	0	45% od MFN
	240220	180	0	45% od MFN
Moldavija				
	02	150	0	MFN
	0401	300	0	MFN
	0402	100	0	MFN
	0403	100	0	MFN
	0405	100	0	MFN
	0406	100	0	MFN
	110100	100	0	MFN
	1507	100	0	MFN
	1512	100	0	MFN
	160100	100	0	MFN
	1602	100	0	MFN
	1702	300	0	MFN
	1704	150	0	MFN
	1806	150	0	MFN
	1902	100	0	MFN
	1905	150	0	MFN
	2001	100	0	MFN
	2002	100	0	MFN
	2007	100	0	MFN
	2009	100	0	MFN
	2204	100	0	MFN
	2401	100	0	MFN
	2402	100	0	MFN
	2403	100	0	MFN
Crna Gora				
	010290, izuzev:	20	10	MFN
	01029041 01029049	120	10	50% od MFN
	0105	50	0	50% od MFN

	0204	300	10	MFN
	0207	50	10	50% od MFN
	0210	50	10	MFN
	0401	50	10	MFN
	0402	50	10	MFN
	0406	40	10	MFN
	040700	25	10	50% od MFN
	0408	25	0	50% od MFN
	070190	600	10	MFN
	07020000	600	10	MFN
	070700	300	10	MFN
	080610	300	0	MFN
	08071100	500	10	MFN
	0809	300	10	MFN
	08105000	50	0	MFN
	160100	100	10	MFN
	1602	50	10	MFN
	2204	200	10	MFN
	2208	10	10	MFN
	2401	25	5	MFN
	2402	25	10	MFN
	2403	25	5	MFN
Srbija				
	010290, izuzev:	100	15	MFN
	01029041 01029049	1.200	10	MFN
	010392	100	15	MFN
	0105	50	15	MFN
	0201	100	25	MFN
	0202	100	25	MFN
	0203	100	25	MFN
	0204	100	25	MFN
	0207	50	25	MFN
	0210	50	25	MFN
	0401	25	10	MFN
	0402	25	20	MFN
	0406	50	10	MFN
	040700	25	20	MFN
	0408	25	20	MFN
	070190	1.000	20	MFN
	07020000	100	20	MFN

0703	20	20	MFN
0704	20	20	MFN
0705	20	20	MFN
0706	20	20	MFN
070700	20	20	MFN
080610	25	0	MFN
08071100	20	20	MFN
080810	20	20	MFN
080820	20	20	MFN
0809	20	20	MFN
08101000	20	20	MFN
081020	20	20	MFN
081030	20	20	MFN
08105000	25	0	MFN
100190	100	20	MFN
100300	100	20	MFN
1005	100	20	MFN
110100	100	20	MFN
1102, izuzev: 11023000	100	20	MFN
1103	100	20	MFN
12060091 12060099	100	10	MFN
1507	50	5	MFN
1516	25	0	MFN
1517	25	20	MFN
160100	10	25	MFN
1602	500	10	MFN
1701	200	20	MFN
1702	50	20	MFN
1703	100	0	MFN
2204	50	20	MFN
2208	50	20	MFN
2401	25	5	MFN
2402	25	10	MFN
2403	25	5	MFN

ANEKS 3.4 UVOZ U MAKEDONIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
010110		0	0	0	0	0	0	0
010190		0	0	0	0	0	0	0
010210		0	0	0	0	0	0	0
010290		0	0	0	MFN	0	0	0
	0102 90 21	MFN						
	0102 90 41	MFN						
	0102 90 49	MFN						
	0102 90 51	MFN						
	0102 90 59	MFN						
	0102 90 61	MFN						
	0102 90 69	MFN						
	0102 90 71	MFN						
	0102 90 79	MFN						
	0102 90 90	MFN						
010310		0	0	0	0	0	0	0
010391		0	0	0	0	0	0	0
010392		MFN	0	0	MFN	0	0	0
010410			0	0	MFN	0	0	0
	0104 10 10	0						
	0104 10 30	MFN						
	0104 10 80	MFN						
010420			0	0	MFN	0	0	0
	0104 20 10	0						
	0104 20 90	MFN						
010511		MFN	0	0	MFN	0	0	0
010512		MFN	0	0	MFN	0	0	0
010519		0	0	0	MFN	0	0	0
010592		0	0	0	MFN	0	0	0
010593		MFN	0	0	MFN	0	0	0
010599		0	0	0	MFN	0	0	0
010611		0	0	0	0	0	0	0
010612		0	0	0	0	0	0	0
010619		0	0	0	0	0	0	0
010620		0	0	0	0	0	0	0
010631		0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.4 UVOZ U MAKEDONIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
010632		0	0	0	0	0	0	0
010639		0	0	0	0	0	0	0
010690		0	0	0	MFN	0	0	0
020110		MFN	0	0	MFN	0	0	0
020120		MFN	0	0	MFN	0	0	0
020130		MFN	0	0	MFN	0	0	0
020210		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
020220		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
020230		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
020311		MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
020312		MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
020319		MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
020321		MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
020322		MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
020329		MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
020410		MFN	0	0	MFN	0	0	0
020421		MFN	0	0	MFN	0	0	0
020422		MFN	0	0	MFN	0	0	0
020423		MFN	0	0	MFN	0	0	0
020430		MFN	0	0	MFN	0	0	0
020441		MFN	0	0	MFN	0	0	0
020442		MFN	0	0	MFN	0	0	0
020443		MFN	0	0	MFN	0	0	0
020450		MFN	0	0	MFN	0	0	0
020500		0	0	0	0	0	0	0
020610		0	0	0	MFN	0	0	0
020621		0	0	0	MFN	0	0	0
020622		0	0	0	MFN	0	0	0
020629		MFN	0	0	MFN	0	0	0
020630		0	0	0	MFN	0	0	0
020641		0	0	0	MFN	0	0	0
020649		0	0	0	MFN	0	0	0
020680		0	0	0	MFN	0	0	0
020690		0	0	0	MFN	0	0	0
020711		MFN	0	0	MFN	0	0	0

ANEKS 3.4 UVOZ U MAKEDONIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
020712		MFN	0	0	MFN	0	0	0
020713		MFN	0	0	MFN	0	0	0
020714		MFN	0	0	MFN	0	0	0
020724		MFN	0	0	MFN	0	0	0
020725		MFN	0	0	MFN	0	0	0
020726		MFN	0	0	MFN	0	0	0
020727		MFN	0	0	MFN	0	0	0
020732		MFN	0	0	MFN	0	0	0
020733		MFN	0	0	MFN	0	0	0
020734		MFN	0	0	MFN	0	0	0
020735		MFN	0	0	MFN	0	0	0
020736		MFN	0	0	MFN	0	0	0
020810		0	0	0	MFN	0	0	0
020820		0	0	0	MFN	0	0	0
020830		0	0	0	MFN	0	0	0
020840		0	0	0	MFN	0	0	0
020850		0	0	0	MFN	0	0	0
020890		0	0	0	MFN	0	0	0
020900		MFN	0	0	MFN	0	0	0
021011		MFN	0	0	MFN	0	0	0
021012		MFN	0	0	MFN	0	0	0
021019		MFN	0	0	MFN	0	0	0
021020		MFN	0	0	MFN	0	0	0
021091		0	0	0	MFN	0	0	0
021092		0	0	0	MFN	0	0	0
021093		0	0	0	MFN	0	0	0
021099		0	0	0	MFN	0	0	0
030110		0	0	0	MFN	0	0	0
030191		MFN	0	0	MFN	0	0	0
030192		0	0	0	MFN	0	0	0
030193		MFN	0	0	MFN	0	0	0
030199		0	0	0	MFN	0	0	0
030211		MFN	0	0	MFN	0	0	0
030212		0	0	0	MFN	0	0	0
030219		0	0	0	MFN	0	0	0

ANEKS 3.4 UVOZ U MAKEDONIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
030221		0	0	0	MFN	0	0	0
030222		0	0	0	MFN	0	0	0
030223		0	0	0	MFN	0	0	0
030229		0	0	0	MFN	0	0	0
030231		0	0	0	MFN	0	0	0
030232		0	0	0	MFN	0	0	0
030233		0	0	0	MFN	0	0	0
030234		0	0	0	MFN	0	0	0
030235		0	0	0	MFN	0	0	0
030236		0	0	0	MFN	0	0	0
030239		0	0	0	MFN	0	0	0
030240		0	0	0	MFN	0	0	0
030250		0	0	0	MFN	0	0	0
030261		0	0	0	MFN	0	0	0
030262		0	0	0	0	0	0	0
030263		0	0	0	0	0	0	0
030264		0	0	0	MFN	0	0	0
030265		0	0	0	MFN	0	0	0
030266		0	0	0	MFN	0	0	0
030269		0	0	0	MFN	0	0	0
	0302 69 11	MFN						
030270		0	0	0	MFN	0	0	0
030311		0	0	0	MFN	0	0	0
030319		0	0	0	0	0	0	0
030321		MFN	0	0	MFN	0	0	0
030322		0	0	0	0	0	0	0
030329		0	0	0	MFN	0	0	0
030331		0	0	0	0	0	0	0
030332		0	0	0	0	0	0	0
030333		0	0	0	0	0	0	0
030339		0	0	0	0	0	0	0
030341		0	0	0	0	0	0	0
030342		0	0	0	0	0	0	0
030343		0	0	0	0	0	0	0
030344		0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.4 UVOZ U MAKEDONIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
030345		0	0	0	0	0	0	0
030346		0	0	0	0	0	0	0
030349		0	0	0	0	0	0	0
030350		0	0	0	MFN	0	0	0
030360		0	0	0	MFN	0	0	0
030371		0	0	0	MFN	0	0	0
030372		0	0	0	0	0	0	0
030373		0	0	0	0	0	0	0
030374		0	0	0	MFN	0	0	0
030375		0	0	0	0	0	0	0
030376		0	0	0	MFN	0	0	0
030377		0	0	0	0	0	0	0
030378		0	0	0	MFN	0	0	0
030379		0	0	0	MFN	0	0	0
	0303 79 11	MFN						
030380		0	0	0	MFN	0	0	0
030410		0	0	0	MFN	0	0	0
	0304 10 15	MFN						
	0304 10 17	MFN						
	0304 10 19	0						
030420		0	0	0	MFN	0	0	0
	0304 20 15	0						
	0304 20 17	0						
	0304 20 19	MFN						
030490		0	0	0	MFN	0	0	0
030510		0	0	0	MFN	0	0	0
030520		0	0	0	0	0	0	0
030530		0	0	0	MFN	0	0	0
030541		0	0	0	MFN	0	0	0
030542		0	0	0	MFN	0	0	0
030549		0	0	0	MFN	0	0	0
	0305 49 45	MFN						
030551		0	0	0	0	0	0	0
030559		0	0	0	MFN	0	0	0
030561		0	0	0	MFN	0	0	0

ANEKS 3.4 UVOZ U MAKEDONIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
030562		0	0	0	MFN	0	0	0
030563		0	0	0	MFN	0	0	0
030569		0	0	0	MFN	0	0	0
030611		0	0	0	MFN	0	0	0
030612		0	0	0	MFN	0	0	0
030613		0	0	0	MFN	0	0	0
030614		0	0	0	MFN	0	0	0
030619		0	0	0	MFN	0	0	0
030621		0	0	0	MFN	0	0	0
030622		0	0	0	MFN	0	0	0
030623		0	0	0	MFN	0	0	0
030624		0	0	0	MFN	0	0	0
030629		0	0	0	MFN	0	0	0
030710		0	0	0	MFN	0	0	0
030721		0	0	0	MFN	0	0	0
030729		0	0	0	MFN	0	0	0
030731		0	0	0	MFN	0	0	0
030739		0	0	0	MFN	0	0	0
030741		0	0	0	MFN	0	0	0
030749		0	0	0	MFN	0	0	0
030751		0	0	0	MFN	0	0	0
030759		0	0	0	MFN	0	0	0
030760		0	0	0	MFN	0	0	0
030791		0	0	0	MFN	0	0	0
030799		0	0	0	MFN	0	0	0
040110		MFN	0	0	MFN	0	0	0
040120		MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
040130		MFN	0	0	MFN	0	0	0
040210		MFN	0	0	MFN	0	0	0
040221		MFN	0	0	MFN	0	0	0
040229		MFN	0	0	MFN	0	0	0
040291		MFN	0	0	MFN	0	0	0
040299		MFN	0	0	MFN	0	0	0
040310		MFN	0	0	MFN	0	0	0
040390		MFN	0	0	MFN	0	0	0

ANEKS 3.4 UVOZ U MAKEDONIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
040410		0	0	0	MFN	0	0	0
040490		0	0	0	MFN	0	0	0
040510		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
040520		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
040590		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
040610		KVOTA	0	0	MFN	0	0	0
040620		MFN	0	0	MFN	0	0	0
040630		MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
040640		MFN	0	0	MFN	0	0	0
040690		MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
	0406 90 29	KVOTA						
040700		MFN	0	0	MFN	0	0	0
040811		0	0	0	MFN	0	0	0
040819		0	0	0	MFN	0	0	0
040891		0	0	0	MFN	0	0	0
040899		0	0	0	MFN	0	0	0
040900		MFN	0	0	MFN	0	0	0
041000		0	0	0	MFN	0	0	0
050100		0	0	0	0	0	0	0
050210		0	0	0	0	0	0	0
050290		0	0	0	0	0	0	0
050300		0	0	0	0	0	0	0
050400		0	0	0	0	0	0	0
050510		0	0	0	0	0	0	0
050590		0	0	0	0	0	0	0
050610		0	0	0	0	0	0	0
050690		0	0	0	0	0	0	0
050710		0	0	0	0	0	0	0
050790		0	0	0	0	0	0	0
050800		0	0	0	0	0	0	0
050900		0	0	0	0	0	0	0
051000		0	0	0	0	0	0	0
051110		0	0	0	0	0	0	0
051191		0	0	0	0	0	0	0
051199		0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.4 UVOZ U MAKEDONIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
060110		0	0	0	MFN	0	0	0
060120		0	0	0	MFN	0	0	0
060210		0	0	0	MFN	0	0	0
060220		0	0	0	MFN	0	0	0
060230		0	0	0	MFN	0	0	0
060240		0	0	0	MFN	0	0	0
060290		0	0	0	MFN	0	0	0
060310		MFN	0	0	MFN	0	0	0
060390		MFN	0	0	MFN	0	0	0
060410		MFN	0	0	MFN	0	0	0
060491		MFN	0	0	MFN	0	0	0
060499		MFN	0	0	MFN	0	0	0
070110		0	0	0	0	0	0	0
070190		KVOTA	0	0	MFN	0	0	0
070200		KVOTA	0	0	MFN	0	0	0
070310		MFN	0	0	MFN	0	0	0
	0703 10 19 10	0						
070320		MFN	0	0	MFN	0	0	0
070390		MFN	0	0	MFN	0	0	0
070410		MFN	0	0	MFN	0	0	0
070420		MFN	0	0	MFN	0	0	0
070490		MFN	0	0	MFN	0	0	0
070511		MFN	0	0	MFN	0	0	0
070519		MFN	0	0	MFN	0	0	0
070521		MFN	0	0	MFN	0	0	0
070529		MFN	0	0	MFN	0	0	0
070610		KVOTA	0	0	MFN	0	0	0
070690		KVOTA	0	0	MFN	0	0	0
070700		KVOTA	0	0	MFN	0	0	0
070810		MFN	0	0	MFN	0	0	0
070820		0	0	0	MFN	0	0	0
070890		MFN	0	0	MFN	0	0	0
070910		MFN	0	0	MFN	0	0	0
070920		MFN	0	0	MFN	0	0	0
070930		MFN	0	0	MFN	0	0	0

ANEKS 3.4 UVOZ U MAKEDONIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
070940		MFN	0	0	MFN	0	0	0
070951		MFN	0	0	MFN	0	0	0
070952		MFN	0	0	MFN	0	0	0
070959		MFN	0	0	MFN	0	0	0
070960		MFN	0	0	MFN	0	0	0
070970		MFN	0	0	MFN	0	0	0
070990		MFN	0	0	MFN	0	0	0
	0709 90 31	0						
	0709 90 39	0						
071010		MFN	0	0	MFN	0	0	0
071021		MFN	0	0	MFN	0	0	0
071022		MFN	0	0	MFN	0	0	0
071029		MFN	0	0	MFN	0	0	0
071030		MFN	0	0	MFN	0	0	0
071040		MFN	0	0	MFN	0	0	0
071080		MFN	0	0	MFN	0	0	0
071090		MFN	0	0	MFN	0	0	0
071120		0	0	0	MFN	0	0	0
071130		MFN	0	0	MFN	0	0	0
071140		MFN	0	0	MFN	0	0	0
071151		MFN	0	0	MFN	0	0	0
071159		MFN	0	0	MFN	0	0	0
071190		MFN	0	0	MFN	0	0	0
071220		MFN	0	0	MFN	0	0	0
071231		MFN	0	0	MFN	0	0	0
071232		MFN	0	0	MFN	0	0	0
071233		MFN	0	0	MFN	0	0	0
071239		MFN	0	0	MFN	0	0	0
071290		MFN	0	0	MFN	0	0	0
071310		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
071320		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
071331		0	0	0	KVOTA	0	0	0
071332		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
071333		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
071339		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0

ANEKS 3.4 UVOZ U MAKEDONIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
071340		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
071350		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
071390		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
071410		0	0	0	0	0	0	0
071420		0	0	0	0	0	0	0
071490		0	0	0	0	0	0	0
080111		0	0	0	0	0	0	0
080119		0	0	0	0	0	0	0
080121		0	0	0	0	0	0	0
080122		0	0	0	0	0	0	0
080131		0	0	0	0	0	0	0
080132		0	0	0	0	0	0	0
080211		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
080212		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
080221		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
080222		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
080231		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
080232		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
080240		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
080250		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
080290		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
080300		MFN	0	0	MFN	0	0	0
080410		0	0	0	MFN	0	0	0
080420		0	0	0	MFN	0	0	0
080430		MFN	0	0	MFN	0	0	0
080440		MFN	0	0	MFN	0	0	0
080450		MFN	0	0	MFN	0	0	0
080510		MFN	0	0	MFN	0	0	0
080520		MFN	0	0	MFN	0	0	0
080540		MFN	0	0	MFN	0	0	0
080550		MFN	0	0	MFN	0	0	0
080590		MFN	0	0	MFN	0	0	0
080610		MFN	0	0	MFN	0	0	0
080620		MFN	0	0	MFN	0	0	0
080711		KVOTA	0	0	MFN	0	0	0

ANEKS 3.4 UVOZ U MAKEDONIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
080719		MFN	0	0	MFN	0	0	0
080720		0	0	0	0	0	0	0
080810		MFN	0	0	MFN	0	0	0
080820		MFN	0	0	MFN	0	0	0
080910		MFN	0	0	MFN	0	0	0
080920		MFN	0	0	MFN	0	0	0
080930		MFN	0	0	MFN	0	0	0
080940		MFN	0	0	MFN	0	0	0
081010		MFN	0	0	MFN	0	0	0
081020		MFN	0	0	MFN	0	0	0
081030		MFN	0	0	MFN	0	0	0
081040		MFN	0	0	MFN	0	0	0
081050		MFN	0	0	MFN	0	0	0
081060		MFN	0	0	MFN	0	0	0
081090		MFN	0	0	MFN	0	0	0
081110		MFN	0	0	MFN	0	0	0
081120		MFN	0	0	MFN	0	0	0
081190		MFN	0	0	MFN	0	0	0
081210		MFN	0	0	MFN	0	0	0
081290		MFN	0	0	MFN	0	0	0
081310		MFN	0	0	MFN	0	0	0
081320		MFN	0	0	MFN	0	0	0
081330		MFN	0	0	MFN	0	0	0
081340		MFN	0	0	MFN	0	0	0
081350		MFN	0	0	MFN	0	0	0
081400		0	0	0	0	0	0	0
090111		MFN	0	0	MFN	0	0	0
090112		MFN	0	0	MFN	0	0	0
090121		MFN	0	0	MFN	0	0	0
090122		MFN	0	0	MFN	0	0	0
090190		MFN	0	0	MFN	0	0	0
090210		MFN	0	0	MFN	0	0	0
090220		MFN	0	0	MFN	0	0	0
090230		MFN	0	0	MFN	0	0	0
090240		MFN	0	0	MFN	0	0	0

ANEKS 3.4 UVOZ U MAKEDONIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
090300		MFN	0	0	MFN	0	0	0
090411		0	0	0	MFN	0	0	0
090412		0	0	0	MFN	0	0	0
090420		MFN	0	0	MFN	0	0	0
090500		0	0	0	0	0	0	0
090610		0	0	0	0	0	0	0
090620		0	0	0	0	0	0	0
090700		0	0	0	0	0	0	0
090810		0	0	0	0	0	0	0
090820		0	0	0	0	0	0	0
090830		0	0	0	0	0	0	0
090910		0	0	0	0	0	0	0
090920		0	0	0	0	0	0	0
090930		0	0	0	0	0	0	0
090940		0	0	0	0	0	0	0
090950		0	0	0	0	0	0	0
091010		0	0	0	0	0	0	0
091020		0	0	0	0	0	0	0
091030		0	0	0	0	0	0	0
091040		0	0	0	0	0	0	0
091050		0	0	0	0	0	0	0
091091		0	0	0	0	0	0	0
091099		0	0	0	0	0	0	0
100110		MFN	0	KVOTA	KVOTA	0	0	0
100190		MFN	0	KVOTA	KVOTA	0	0	0
100200		0	0	0	MFN	0	0	0
100300		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
	1003 00 10	0						
100400		0	0	0	MFN	0	0	0
100510		0	0	0	0	0	0	0
100590		0	0	0	0	0	0	0
100610		MFN	0	0	MFN	0	0	0
	1006 10 10	0						
100620		MFN	0	0	MFN	0	0	0
100630		MFN	0	0	MFN	0	0	0

ANEKS 3.4 UVOZ U MAKEDONIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
100640		MFN	0	0	MFN	0	0	0
100700		0	0	0	MFN	0	0	0
100810		0	0	0	MFN	0	0	0
100820		0	0	0	MFN	0	0	0
100830		0	0	0	MFN	0	0	0
100890		0	0	0	MFN	0	0	0
110100		MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
110210		MFN	0	0	MFN	0	0	0
110220		MFN	0	0	MFN	0	0	0
110230		MFN	0	0	MFN	0	0	0
110290		MFN	0	0	MFN	0	0	0
110311		0	0	0	MFN	0	0	0
110313		0	0	0	MFN	0	0	0
110319		0	0	0	MFN	0	0	0
110320		0	0	0	MFN	0	0	0
110412		MFN	0	0	MFN	0	0	0
110419		MFN	0	0	MFN	0	0	0
110422		MFN	0	0	MFN	0	0	0
110423		MFN	0	0	MFN	0	0	0
110429		MFN	0	0	MFN	0	0	0
110430		MFN	0	0	MFN	0	0	0
110510		0	0	0	MFN	0	0	0
110520		0	0	0	MFN	0	0	0
110610		0	0	0	MFN	0	0	0
110620		0	0	0	0	0	0	0
110630		0	0	0	MFN	0	0	0
110710		MFN	0	0	MFN	0	0	0
110720		MFN	0	0	MFN	0	0	0
110811		0	0	0	MFN	0	0	0
110812		0	0	0	MFN	0	0	0
110813		0	0	0	MFN	0	0	0
110814		0	0	0	MFN	0	0	0
110819		0	0	0	MFN	0	0	0
110820		0	0	0	MFN	0	0	0
110900		0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.4 UVOZ U MAKEDONIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
120100		0	0	0	0	0	0	0
120210		0	0	0	MFN	0	0	0
120220		0	0	0	MFN	0	0	0
120300		0	0	0	0	0	0	0
120400		0	0	0	0	0	0	0
120510		0	0	0	0	0	0	0
120590		0	0	0	0	0	0	0
120600		MFN	0	0	MFN	0	0	0
120710		0	0	0	0	0	0	0
120720		0	0	0	0	0	0	0
120730		0	0	0	0	0	0	0
120740		0	0	0	0	0	0	0
120750		0	0	0	0	0	0	0
120760		0	0	0	0	0	0	0
120791		MFN	0	0	MFN	0	0	0
120799		0	0	0	0	0	0	0
120810		0	0	0	0	0	0	0
120890		0	0	0	0	0	0	0
120910		0	0	0	0	0	0	0
120921		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
120922		0	0	0	KVOTA	0	0	0
120923		0	0	0	KVOTA	0	0	0
120924		0	0	0	KVOTA	0	0	0
120925		0	0	0	KVOTA	0	0	0
120926		0	0	0	KVOTA	0	0	0
120929		0	0	0	KVOTA	0	0	0
120930		0	0	0	KVOTA	0	0	0
120991		0	0	0	KVOTA	0	0	0
120999		0	0	0	KVOTA	0	0	0
121010		0	0	0	0	0	0	0
121020		0	0	0	0	0	0	0
121110		0	0	0	0	0	0	0
121120		0	0	0	0	0	0	0
121130		MFN	0	0	MFN	0	0	0
121140		MFN	0	0	MFN	0	0	0

ANEKS 3.4 UVOZ U MAKEDONIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
121190		MFN	0	0	MFN	0	0	0
121210		0	0	0	0	0	0	0
121220		0	0	0	0	0	0	0
121230		0	0	0	MFN	0	0	0
121291		MFN	0	0	MFN	0	0	0
121299		0	0	0	MFN	0	0	0
121300		0	0	0	0	0	0	0
121410		0	0	0	0	0	0	0
121490		0	0	0	0	0	0	0
130110		0	0	0	0	0	0	0
130120		0	0	0	0	0	0	0
130190		0	0	0	0	0	0	0
130211		0	0	0	0	0	0	0
130212		0	0	0	0	0	0	0
130213		0	0	0	0	0	0	0
130214		0	0	0	0	0	0	0
130219		0	0	0	0	0	0	0
130220		0	0	0	0	0	0	0
130231		0	0	0	0	0	0	0
130232		0	0	0	0	0	0	0
130239		0	0	0	0	0	0	0
140110		0	0	0	0	0	0	0
140120		0	0	0	0	0	0	0
140190		0	0	0	0	0	0	0
140200		0	0	0	0	0	0	0
140300		0	0	0	0	0	0	0
140410		0	0	0	0	0	0	0
140420		0	0	0	0	0	0	0
140490		0	0	0	0	0	0	0
150100		MFN	0	0	MFN	0	0	0
150200		0	0	0	0	0	0	0
150300		MFN	0	0	MFN	0	0	0
150410		0	0	0	0	0	0	0
150420		0	0	0	0	0	0	0
150430		0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.4 UVOZ U MAKEDONIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
150500		0	0	0	MFN	0	0	0
150600		0	0	0	MFN	0	0	0
150710		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
150790		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
150810		0	0	0	0	0	0	0
150890		0	0	0	0	0	0	0
150910		0	0	0	MFN	0	0	0
150990		0	0	0	MFN	0	0	0
151000		MFN	0	0	MFN	0	0	0
151110		0	0	0	0	0	0	0
151190		0	0	0	0	0	0	0
151211		0	0	0	0	0	0	0
151219		MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
151221		0	0	0	0	0	0	0
151229		0	0	0	0	0	0	0
151311		0	0	0	0	0	0	0
151319		0	0	0	0	0	0	0
151321		0	0	0	0	0	0	0
151329		0	0	0	0	0	0	0
151411		0	0	0	0	0	0	0
151419		0	0	0	0	0	0	0
151491		0	0	0	0	0	0	0
151499		MFN	0	0	MFN	0	0	0
151511		0	0	0	0	0	0	0
151519		0	0	0	0	0	0	0
151521		0	0	0	0	0	0	0
151529		0	0	0	0	0	0	0
151530		0	0	0	0	0	0	0
151540		0	0	0	0	0	0	0
151550		0	0	0	0	0	0	0
151590		0	0	0	0	0	0	0
151610		0	0	0	0	0	0	0
151620		0	0	0	0	0	0	0
151710		0	0	0	MFN	0	0	0
151790		0	0	0	MFN	0	0	0

ANEKS 3.4 UVOZ U MAKEDONIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
151800		0	0	0	0	0	0	0
152000		0	0	0	0	0	0	0
152110		0	0	0	MFN	0	0	0
152190		0	0	0	MFN	0	0	0
152200		MFN	0	0	MFN	0	0	0
	1522 00 10	0						
160100		KVOTA	0	KVOTA	KVOTA	0	0	0
160210		KVOTA	0	QOUTA	KVOTA	0	0	0
160220		KVOTA	0	KVOTA	KVOTA	0	0	0
160231		KVOTA	0	KVOTA	KVOTA	0	0	0
160232		KVOTA	0	KVOTA	KVOTA	0	0	0
160239		KVOTA	0	KVOTA	KVOTA	0	0	0
160241		KVOTA	0	KVOTA	KVOTA	0	0	0
160242		KVOTA	0	KVOTA	KVOTA	0	0	0
160249		KVOTA	0	KVOTA	KVOTA	0	0	0
160250		KVOTA	0	KVOTA	KVOTA	0	0	0
160290		KVOTA	0	KVOTA	KVOTA	0	0	0
160300		MFN	0	0	MFN	0	0	0
160411		MFN	0	0	MFN	0	0	0
160412		MFN	0	0	MFN	0	0	0
160413		MFN	0	0	MFN	0	0	0
160414		MFN	0	0	MFN	0	0	0
160415		MFN	0	0	MFN	0	0	0
160416		MFN	0	0	MFN	0	0	0
160419		MFN	0	0	MFN	0	0	0
160420		MFN	0	0	MFN	0	0	0
160430		MFN	0	0	MFN	0	0	0
160510		MFN	0	0	MFN	0	0	0
160520		MFN	0	0	MFN	0	0	0
160530		MFN	0	0	MFN	0	0	0
160540		MFN	0	0	MFN	0	0	0
160590		MFN	0	0	MFN	0	0	0
170111		0	0	0	0	0	0	0
170112		MFN	0	0	MFN	0	0	0
170191		MFN	0	0	MFN	0	0	0

ANEKS 3.4 UVOZ U MAKEDONIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
170199		MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
170211		0	0	0	MFN	0	0	0
170219		0	0	0	MFN	0	0	0
170220		0	0	0	MFN	0	0	0
170230		0	0	0	MFN	0	0	0
170240		0	0	0	MFN	0	0	0
170250		0	0	0	MFN	0	0	0
170260		0	0	0	MFN	0	0	0
170290		MFN	0	0	MFN	0	0	0
170310		0	0	0	KVOTA	0	0	0
170390		0	0	0	KVOTA	0	0	0
170410		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
170490		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
180100		0	0	0	0	0	0	0
180200		0	0	0	0	0	0	0
180310		0	0	0	0	0	0	0
180320		0	0	0	0	0	0	0
180400		0	0	0	0	0	0	0
180500		0	0	0	0	0	0	0
180610		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
180620		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
180631		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
180632		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
180690		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
190110		0	0	0	MFN	0	0	0
190120		0	0	0	MFN	0	0	0
190190		0	0	0	MFN	0	0	0
190211		MFN	0	0	MFN	0	0	0
190219		MFN	0	0	MFN	0	0	0
190220		MFN	0	0	MFN	0	0	0
190230		MFN	0	0	MFN	0	0	0
190240		MFN	0	0	MFN	0	0	0
190300		0	0	0	0	0	0	0
190410		0	0	0	MFN	0	0	0
190420		0	0	0	MFN	0	0	0

ANEKS 3.4 UVOZ U MAKEDONIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
190430		0	0	0	MFN	0	0	0
190490		0	0	0	MFN	0	0	0
190510		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
190520		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
190531		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
190532		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
190540		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
190590		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
200110		0	0	0	KVOTA	0	0	0
200190		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
	2001 90 50	0						
	2001 90 65	0						
	2001 90 70	0						
	2001 90 99	0						
200210		MFN	0	0	MFN	0	0	0
200290		MFN	0	0	MFN	0	0	0
200310		MFN	0	0	MFN	0	0	0
200320		MFN	0	0	MFN	0	0	0
200390		MFN	0	0	MFN	0	0	0
200410		MFN	0	0	MFN	0	0	0
200490		MFN	0	0	MFN	0	0	0
200510		0	0	0	KVOTA	0	0	0
200520		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
200540		MFN	0	0	MFN	0	0	0
200551		MFN	0	0	MFN	0	0	0
200559		MFN	0	0	MFN	0	0	0
200560		MFN	0	0	MFN	0	0	0
200570		0	0	0	MFN	0	0	0
200580		MFN	0	0	MFN	0	0	0
200590		MFN	0	0	MFN	0	0	0
200600		MFN	0	0	MFN	0	0	0
200710		0	0	0	KVOTA	0	0	0
200791		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
200799		0	0	0	KVOTA	0	0	0
200811		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0

ANEKS 3.4 UVOZ U MAKEDONIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
200819		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
200820		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
200830		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
200840		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
200850		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
200860		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
200870		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
200880		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
200891		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
200892		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
200899		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
200911		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
200912		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
200919		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
200921		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
200929		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
200931		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
200939		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
200941		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
200949		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
200950		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
200961		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
200969		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
200971		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
200979		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
200980		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
200990		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
210111		MFN	0	0	MFN	0	0	0
210112		MFN	0	0	MFN	0	0	0
210120		MFN	0	0	MFN	0	0	0
210130		MFN	0	0	MFN	0	0	0
210210		0	0	0	MFN	0	0	0
210220		0	0	0	MFN	0	0	0
210230		0	0	0	MFN	0	0	0
210310		0	0	0	MFN	0	0	0

ANEKS 3.4 UVOZ U MAKEDONIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
210320		0	0	0	MFN	0	0	0
210330		0	0	0	MFN	0	0	0
210390		0	0	0	MFN	0	0	0
	2103 90 90 90			KVOTA		0	0	
210410		0	0	KVOTA	MFN	0	0	0
210420		0	0	0	MFN	0	0	0
210500		0	0	0	MFN	0	0	0
210610		0	0	0	0	0	0	0
210690		0	0	0	MFN	0	0	0
220110		0	0	0	MFN	0	0	0
220190		0	0	0	MFN	0	0	0
220210		0	0	0	MFN	0	0	0
220290		0	0	0	MFN	0	0	0
220300		0	0	0	0	0	0	0
220410		MFN	0	0	MFN	0	0	0
220421		MFN	0	0	MFN	0	0	0
220429		MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
220430		MFN	0	0	MFN	0	0	0
220510		MFN	0	0	MFN	0	0	0
220590		MFN	0	0	MFN	0	0	0
220600		MFN	0	0	MFN	0	0	0
220710		0	0	0	MFN	0	0	0
220720		0	0	0	MFN	0	0	0
220820		MFN	0	0	MFN	0	0	0
	2208 20 12	KVOTA						
220830		MFN	0	0	MFN	0	0	0
220840		MFN	0	0	MFN	0	0	0
220850		MFN	0	0	MFN	0	0	0
220860		MFN	0	0	MFN	0	0	0
220870		MFN	0	0	MFN	0	0	0
220890		MFN	0	0	MFN	0	0	0
220900		MFN	0	0	MFN	0	0	0
230110		0	0	0	0	0	0	0
230120		0	0	0	0	0	0	0
230210		MFN	0	0	MFN	0	0	0

ANEKS 3.4 UVOZ U MAKEDONIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
230220		MFN	0	0	MFN	0	0	0
230230		MFN	0	0	MFN	0	0	0
230240		MFN	0	0	MFN	0	0	0
230250		0	0	0	0	0	0	0
230310		0	0	0	0	0	0	0
230320		0	0	0	0	0	0	0
230330		0	0	0	0	0	0	0
230400		0	0	0	0	0	0	0
230500		0	0	0	0	0	0	0
230610		0	0	0	0	0	0	0
230620		0	0	0	0	0	0	0
230630		0	0	0	0	0	0	0
230641		0	0	0	0	0	0	0
230649		0	0	0	0	0	0	0
230650		0	0	0	0	0	0	0
230660		0	0	0	0	0	0	0
230670		0	0	0	0	0	0	0
230690		0	0	0	0	0	0	0
230700		0	0	0	MFN	0	0	0
230800		0	0	0	MFN	0	0	0
230910		MFN	0	0	MFN	0	0	0
230990		0	0	0	MFN	0	0	0
240110		MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
240120		MFN	0	0	MFN	0	0	0
240130		MFN	0	0	MFN	0	0	0
240210		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
240220		MFN	0	KVOTA	KVOTA	0	0	0
240290		MFN	0	0	KVOTA	0	0	0
240310		MFN	0	0	MFN	0	0	0
240391		MFN	0	0	MFN	0	0	0
240399		MFN	0	0	MFN	0	0	0
290543		0	0	0	0	0	0	0
290544		0	0	0	0	0	0	0
330111		0	0	0	0	0	0	0
330112		0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.4 UVOZ U MAKEDONIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
330113		0	0	0	0	0	0	0
330114		0	0	0	0	0	0	0
330119		0	0	0	0	0	0	0
330121		0	0	0	0	0	0	0
330122		0	0	0	0	0	0	0
330123		0	0	0	0	0	0	0
330124		0	0	0	0	0	0	0
330125		0	0	0	0	0	0	0
330126		0	0	0	0	0	0	0
330129		0	0	0	0	0	0	0
330130		0	0	0	0	0	0	0
330190		0	0	0	0	0	0	0
350110		0	0	0	MFN	0	0	0
350190		0	0	0	MFN	0	0	0
350211		0	0	0	0	0	0	0
350219		0	0	0	0	0	0	0
350220		0	0	0	0	0	0	0
350290		0	0	0	0	0	0	0
350300		0	0	0	0	0	0	0
350400		0	0	0	0	0	0	0
350510		0	0	0	0	0	0	0
350520		0	0	0	0	0	0	0
380910		0	0	0	0	0	0	0
382460		0	0	0	MFN	0	0	0
410120		0	0	0	0	0	0	0
410150		0	0	0	0	0	0	0
410190		0	0	0	0	0	0	0
410210		0	0	0	0	0	0	0
410221		0	0	0	0	0	0	0
410229		0	0	0	0	0	0	0
410310		0	0	0	0	0	0	0
410320		0	0	0	0	0	0	0
410330		0	0	0	0	0	0	0
410390		0	0	0	0	0	0	0
430110		0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.4 UVOZ U MAKEDONIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Moldavija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
430130		0	0	0	0	0	0	0
430160		0	0	0	0	0	0	0
430170		0	0	0	0	0	0	0
430180		0	0	0	0	0	0	0
430190		0	0	0	0	0	0	0
500100		0	0	0	0	0	0	0
500200		0	0	0	0	0	0	0
500310		0	0	0	0	0	0	0
500390		0	0	0	0	0	0	0
510111		0	0	0	0	0	0	0
510119		0	0	0	0	0	0	0
510121		0	0	0	0	0	0	0
510129		0	0	0	0	0	0	0
510130		0	0	0	0	0	0	0
510211		0	0	0	0	0	0	0
510219		0	0	0	0	0	0	0
510220		0	0	0	0	0	0	0
510310		0	0	0	0	0	0	0
510320		0	0	0	0	0	0	0
510330		0	0	0	0	0	0	0
520100		0	0	0	0	0	0	0
520210		0	0	0	0	0	0	0
520291		0	0	0	0	0	0	0
520299		0	0	0	0	0	0	0
520300		0	0	0	0	0	0	0
530110		0	0	0	0	0	0	0
530121		0	0	0	0	0	0	0
530129		0	0	0	0	0	0	0
530130		0	0	0	0	0	0	0
530210		0	0	0	0	0	0	0
530290		0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.4 UVOZ U MAKEDONIJU IZ CEFTA POTPISNICA

TABELA II: PREFERENCIJALNE UVOZNE KVOTE

Zemlja porijekla	Tarifna pozija	Kvota (tone/hl)	Preferencijalna carina unutar kvote	Uvozna carina za količine koje prelaze kvotu
Albanija				
	0406 10	50	0	MFN
	0406 90 29	50	0	MFN
	0701	300	0	MFN
	0702 00	150	0	MFN
	0706	200	0	MFN
	0707 00	100	0	MFN
	0807 ex 0807 11 00 00	2.500	0	MFN
	1601 00	150	0	MFN
	1602	100	0	MFN
	2208 20 12 00	200 hl	0	MFN
Hrvatska				
	0203 21	300	0%	45% od MFN
	0203 22			
	0203 29			
	0401 20	600	0%	45% od MFN
	0406 30	150	0%	45% od MFN
	0406 90	150	0%	45% od MFN
	1001	20.000	0%	45% od MFN
	1101	200	0%	45% od MFN
	1512 19	200	0%	45% od MFN
	1601	400	0%	45% od MFN
	1602	1.100	0%	45% od MFN
	2103 90 90 90	300	0%	45% od MFN
	2104 10	540	0%	45% od MFN
	2204 29	400 hl	0%	45% od MFN
	2401 10	2.500	0%	45% od MFN
	2402 20	100	0%	45% od MFN
Moldavija				
	0202	100	0%	MFN
	0405	100	0%	MFN
	0713	100	0%	MFN
	0802	100	0%	MFN
	1001	1.000	0%	MFN

1003	1.000	0%	MFN
1209	100	0%	MFN
1507	100	0%	MFN
1601	50	0%	MFN
1602	50	0%	MFN
1703	300	0%	MFN
1704	50	0%	MFN
1806	50	0%	MFN
1905	50	0%	MFN
2001	100	0%	MFN
2005 10	100	0%	MFN
2005 20			
2007	100	0%	MFN
2008	100	0%	MFN
2009	50	0%	MFN
2402	50	0%	MFN

ANEKS 3.5 UVOZ U MOLDAVIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija		Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:	2007	2008						
010110		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
	01011010								
010190		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
010210		0	0	0	0	0	0	0	0
010290		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
010310		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
010391		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
010392		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
010410		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
010420		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
010511		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
010512		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
010519		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
	01051920	0	0						

ANEKS 3.5 UVOZ U MOLDAVIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija		Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
		2007	2008						
	01051990	0	0						
010592		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
010593		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
010599		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
010611		0	0	0	0	0	0	0	0
010612		0	0	0	0	0	0	0	0
010619		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
010620		0	0	0	0	0	0	0	0
010631		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
010632		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
010639		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
010690		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
020110		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
020120		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
020130		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
020210		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
020220		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
020230		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
020311		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
020312		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
020319		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
020321		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
020322		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
020329		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
020410		20% od MFN	0	0	MFN	MFN	0	0	0
020421		20% od MFN	0	0	MFN	MFN	0	0	0
020422		20% od MFN	0	0	MFN	MFN	0	0	0
020423		20% od MFN	0	0	MFN	MFN	0	0	0

ANEKS 3.5 UVOZ U MOLDAVIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija		Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
		2007	2008						
020430		20% od MFN	0	0	MFN	MFN	0	0	0
020441		20% od MFN	0	0	MFN	MFN	0	0	0
020442		20% od MFN	0	0	MFN	MFN	0	0	0
020443		20% od MFN	0	0	MFN	MFN	0	0	0
020450		20% od MFN	0	0	MFN	MFN	0	0	0
020500		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
020610		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
020621		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
020622		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
020629		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
020630		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
020641		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
020649		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
020680		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
020690		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
020711		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
020712		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
020713		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
020714		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
020724		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
020725		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
020726		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
020727		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
020732		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
020733		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
020734		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
020735		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
020736		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0

ANEKS 3.5 UVOZ U MOLDAVIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija		Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
		2007	2008						
020810		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
020820		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
020830		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
020840		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
020850		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
020890		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
020900		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
021011		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
021012		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
021019		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
021020		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
021091		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
021092		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
021093		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
021099		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
030110		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030191		20% od MFN	0	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030192		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030193		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030199		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030211		20% od MFN	0	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030212		20% od MFN	0	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030219		20% od MFN	0	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030221		20% od MFN	0	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030222		20% od MFN	0	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030223		20% od MFN	0	0	KVOTA	MFN	0	0	0

ANEKS 3.5 UVOZ U MOLDAVIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija		Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
		2007	2008						
030229		20% od MFN	0	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030231		20% od MFN	0	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030232		20% od MFN	0	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030233		20% od MFN	0	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030234		20% od MFN	0	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030235		20% od MFN	0	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030236		20% od MFN	0	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030239		20% od MFN	0	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030240		20% od MFN	0	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030250		20% od MFN	0	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030261		20% od MFN	0	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030262		0	0	0	0	0	0	0	0
030263		0	0	0	0	0	0	0	0
030264		20% od MFN	0	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030265		20% od MFN	0	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030266		20% od MFN	0	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030269		20% od MFN	0	0	KVOTA	MFN	0	0	0

ANEKS 3.5 UVOZ U MOLDAVIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija		Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
		2007	2008						
030270		20% od MFN	0	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030311		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030319		0	0	0	0	0	0	0	0
030321		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030322		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030329		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030331		0	0	0	0	0	0	0	0
030332		0	0	0	0	0	0	0	0
030333		0	0	0	0	0	0	0	0
030339		0	0	0	0	0	0	0	0
030341		0	0	0	0	0	0	0	0
030342		0	0	0	0	0	0	0	0
030343		0	0	0	0	0	0	0	0
030344		0	0	0	0	0	0	0	0
030345		0	0	0	0	0	0	0	0
030346		0	0	0	0	0	0	0	0
030349		0	0	0	0	0	0	0	0
030350		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030360		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030371		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030372		0	0	0	0	0	0	0	0
030373		0	0	0	0	0	0	0	0
030374		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030375		0	0	0	0	0	0	0	0
030376		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030377		0	0	0	0	0	0	0	0
030378		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030379		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030380		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030410		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030420		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0

ANEKS 3.5 UVOZ U MOLDAVIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija		Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
		2007	2008						
030490		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030510		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030520		0	0	0	0	0	0	0	0
030530		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030541		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030542		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030549		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030551		0	0	0	0	0	0	0	0
030559		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030561		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030562		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030563		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030569		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030611		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030612		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030613		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030614		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030619		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030621		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030622		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030623		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030624		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030629		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030710		20% od MFN	0	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030721		20% od MFN	0	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030729		20% od MFN	0	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030731		20% od MFN	0	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030739		20% od MFN	0	0	KVOTA	MFN	0	0	0

ANEKS 3.5 UVOZ U MOLDAVIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija		Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
		2007	2008						
030741		20% od MFN	0	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030749		20% od MFN	0	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030751		20% od MFN	0	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030759		20% od MFN	0	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030760		20% od MFN	0	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030791		20% od MFN	0	0	KVOTA	MFN	0	0	0
030799		20% od MFN	0	0	KVOTA	MFN	0	0	0
040110		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
040120		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
040130		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
040210		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
040221		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
040229		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
040291		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
040299		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
040310		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
040390		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
040410		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
040490		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
040510		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
040520		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
040590		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
040610		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
040620		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
040630		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
040640		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0

ANEKS 3.5 UVOZ U MOLDAVIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija		Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
		2007	2008						
040690		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
040700		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
040811		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
040819		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
040891		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
040899		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
040900		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
041000		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
050100		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
050210		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
050290		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
050300		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
050400		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
050510		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
050590		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
050610		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
050690		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
050710		0	0	0	0	0	0	0	0
050790		0	0	0	0	0	0	0	0
050800		0	0	0	0	0	0	0	0
050900		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
051000		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
051110		0	0	0	0	0	0	0	0
051191		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
051199		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
060110		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
060120		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
060210		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
060220		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
	06022010	0	0						
	06022090	MFN	MFN						
060230		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0

ANEKS 3.5 UVOZ U MOLDAVIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija		Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
		2007	2008						
060240		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
060290		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
060310		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
060390		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
060410		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
060491		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
060499		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
070110		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
070190		20% od MFN	0	0	MFN	MFN	0	0	0
070200		20% od MFN	0	0	MFN	MFN	0	0	0
070310		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
070320		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
070390		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
070410		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
070420		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
070490		MFN	MFN	0	MFN	KVOTA	0	0	0
070511		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
070519		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
070521		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
070529		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
070610		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
070690		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
070700		MFN	MFN	0	MFN	KVOTA	0	0	0
070810		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
070820		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
070890		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
070910		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
070920		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
070930		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
070940		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0

ANEKS 3.5 UVOZ U MOLDAVIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija		Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:	2007	2008						
070951		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
070952		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
070959		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
070960		MFN	MFN	0	MFN	KVOTA	0	0	0
070970		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
070990		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
071010		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
071021		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
071022		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
071029		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
071030		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
071040		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
071080		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
071090		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
071120		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
071130		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
071140		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
071151		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
071159		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
071190		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
071220		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
071231		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
071232		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
071233		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
071239		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
071290		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
	07129011	MFN	MFN						
	07129019	0	0						
071310		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
	07131010	0	0						
071320		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
071331		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0

ANEKS 3.5 UVOZ U MOLDAVIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija		Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
		2007	2008						
071332		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
071333		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
071339		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
071340		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
071350		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
071390		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
071410		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
071420		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
071490		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
080111		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
080119		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
080121		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
080122		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
080131		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
080132		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
080211		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
080212		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
080221		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
080222		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
080231		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
080232		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
080240		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
080250		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
080290		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
080300		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
080410		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
080420		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
	08042090	20% od MFN	0						
080430		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
080440		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
080450		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0

ANEKS 3.5 UVOZ U MOLDAVIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija		Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
		2007	2008						
080510		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
080520		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
080540		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
080550		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
080590		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
080610		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
080620		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
080711		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
080719		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
080720		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
080810		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
080820		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
080910		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
080920		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
080930		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
080940		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
081010		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
081020		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
081030		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
081040		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
081050		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
081060		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
081090		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
081110		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
081120		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
081190		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
081210		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
081290		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
081310		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
081320		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
081330		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
081340		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0

ANEKS 3.5 UVOZ U MOLDAVIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija		Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
		2007	2008						
081350		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
081400		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
090111		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
090112		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
090121		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
090122		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
090190		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
090210		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
090220		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
090230		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
090240		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
090300		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
090411		0	0	0	MFN	KVOTA	0	0	0
090412		0	0	0	MFN	KVOTA	0	0	0
090420		0	0	0	MFN	KVOTA	0	0	0
090500		0	0	0	0	0	0	0	0
090610		0	0	0	0	0	0	0	0
090620		0	0	0	0	0	0	0	0
090700		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
090810		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
090820		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
090830		0	0	0	0	0	0	0	0
090910		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
090920		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
090930		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
090940		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
090950		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
091010		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
091020		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
091030		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
091040		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
091050		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0

ANEKS 3.5 UVOZ U MOLDAVIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija		Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
		2007	2008						
091091		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
091099		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
100110		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
100190		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
100200		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
100300		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
100400		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
100510		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
100590		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
100610		MFN	MFN	0	MFN	KVOTA	0	0	0
100620		MFN	MFN	0	MFN	KVOTA	0	0	0
100630		MFN	MFN	0	MFN	KVOTA	0	0	0
100640		MFN	MFN	0	MFN	KVOTA	0	0	0
100700		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
100810		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
100820		0	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
100830		0	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
100890		0	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
110100		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
110210		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
110220		20% od MFN	0	0	MFN	MFN	0	0	0
110230		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
110290		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
110311		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
110313		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
110319		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
110320		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
110412		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
110419		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
110422		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
110423		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0

ANEKS 3.5 UVOZ U MOLDAVIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija		Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
		2007	2008						
110429		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
110430		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
110510		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
110520		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
110610		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
110620		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
110630		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
110710		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
110720		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
110811		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
110812		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
110813		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
110814		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
110819		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
110820		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
110900		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
120100		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
120210		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
120220		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
120300		0	0	0	0	0	0	0	0
120400		0	0	0	0	0	0	0	0
120510		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
120590		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
120600		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
120710		0	0	0	0	0	0	0	0
120720		0	0	0	0	0	0	0	0
120730		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
120740		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
120750		0	0	0	0	0	0	0	0
120760		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
120791		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
120799		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
120810		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0

ANEKS 3.5 UVOZ U MOLDAVIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija		Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
		2007	2008						
120890		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
120910		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
120921		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
120922		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
120923		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
120924		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
120925		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
120926		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
120929		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
120930		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
120991		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
120999		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
121010		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
121020		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
121110		0	0	0	0	0	0	0	0
121120		0	0	0	0	0	0	0	0
121130		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
121140		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
121190		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
121210		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
121220		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
121230		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
121291		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
121299		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
121300		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
121410		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
121490		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
130110		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
130120		0	0	0	0	0	0	0	0
130190		0	0	0	0	0	0	0	0
130211		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
130212		0	0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.5 UVOZ U MOLDAVIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija		Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
		2007	2008						
130213		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
130214		0	0	0	0	0	0	0	0
130219		0	0	0	0	0	0	0	0
130220		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
130231		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
130232		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
130239		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
140110		0	0	0	0	0	0	0	0
140120		0	0	0	0	0	0	0	0
140190		0	0	0	0	0	0	0	0
140200		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
140300		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
140410		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
140420		0	0	0	0	0	0	0	0
140490		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
150100		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
150200		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
150300		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
150410		0	0	0	0	0	0	0	0
150420		0	0	0	0	0	0	0	0
150430		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
	15043010	0	0						
	15043090	0	0						
150500		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
150600		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
150710		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
150790		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
150810		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
150890		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
150910		20% od MFN	0	0	KVOTA	MFN	0	0	0

ANEKS 3.5 UVOZ U MOLDAVIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija		Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
		2007	2008						
150990		20% od MFN	0	0	KVOTA	MFN	0	0	0
151000		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
151110		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
151190		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
151211		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
	15121191	0	0						
151219		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
151221		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
151229		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
151311		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
151319		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
151321		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
151329		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
151411		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
151419		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
151491		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
151499		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
151511		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
151519		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
151521		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
	15152190	MFN	MFN						
151529		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
	15152990	MFN	MFN						
151530		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
151540		0	0	0	0	0	0	0	0
151550		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
151590		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
151610		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
151620		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
151710		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
151790		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0

ANEKS 3.5 UVOZ U MOLDAVIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija		Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
		2007	2008						
151800		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
152000		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
152110		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
152190		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
152200		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
160100		20% od MFN	0	0	MFN	KVOTA	0	0	0
160210		20% od MFN	0	0	KVOTA	KVOTA	0	0	0
160220		20% od MFN	0	0	KVOTA	KVOTA	0	0	0
160231		20% od MFN	0	0	KVOTA	KVOTA	0	0	0
160232		20% od MFN	0	0	KVOTA	KVOTA	0	0	0
160239		20% od MFN	0	0	KVOTA	KVOTA	0	0	0
160241		20% od MFN	0	0	KVOTA	KVOTA	0	0	0
160242		20% od MFN	0	0	KVOTA	KVOTA	0	0	0
160249		20% od MFN	0	0	KVOTA	KVOTA	0	0	0
160250		20% od MFN	0	0	KVOTA	KVOTA	0	0	0
160290		20% od MFN	0	0	KVOTA	KVOTA	0	0	0
160300		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
160411		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
160412		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
160413		20% od MFN	0	0	KVOTA	MFN	0	0	0
160414		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0

ANEKS 3.5 UVOZ U MOLDAVIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija		Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
		2007	2008						
160415		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
160416		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
160419		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
160420		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
160430		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
160510		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
160520		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
160530		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
160540		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
160590		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
170111		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
170112		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
170191		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
170199		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
170211		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
170219		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
170220		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
170230		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
170240		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
170250		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
170260		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
170290		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
170310		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
170390		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
170410		MFN	MFN	0	MFN	KVOTA	0	0	0
170490		MFN	MFN	0	KVOTA	KVOTA	0	0	0
180100		0	0	0	0	0	0	0	0
180200		0	0	0	0	0	0	0	0
180310		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
180320		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
180400		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
180500		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0

ANEKS 3.5 UVOZ U MOLDAVIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija		Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
		2007	2008						
180610		0	0	0	KVOTA	KVOTA	0	0	0
180620		0	0	0	KVOTA	KVOTA	0	0	0
180631		0	0	0	KVOTA	KVOTA	0	0	0
180632		0	0	0	KVOTA	KVOTA	0	0	0
180690		0	0	0	KVOTA	KVOTA	0	0	0
190110		0	0	0	KVOTA	MFN	0	0	0
190120		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
190190		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
190211		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
190219		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
190220		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
190230		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
190240		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
190300		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
190410		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
190420		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
190430		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
190490		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
190510		MFN	MFN	0	KVOTA	KVOTA	0	0	0
190520		MFN	MFN	0	KVOTA	KVOTA	0	0	0
190531		20% od MFN	0	0	KVOTA	KVOTA	0	0	0
190532		20% od MFN	0	0	KVOTA	KVOTA	0	0	0
190540		MFN	MFN	0	KVOTA	KVOTA	0	0	0
190590		MFN	MFN	0	KVOTA	KVOTA	0	0	0
200110		20% od MFN	0	0	MFN	MFN	0	0	0
200190		20% od MFN	0	0	MFN	MFN	0	0	0
	20019020					KVOTA			
	20019050					KVOTA			
	20019070					KVOTA			

ANEKS 3.5 UVOZ U MOLDAVIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija		Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
		2007	2008						
	20019096					MFN			
200210		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
200290		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
200310		20% od MFN	0	0	MFN	MFN	0	0	0
200320		20% od MFN	0	0	MFN	MFN	0	0	0
200390		20% od MFN	0	0	MFN	MFN	0	0	0
200410		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
200490		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
200510		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
200520		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
200540		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
200551		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
200559		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
200560		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
200570		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
200580		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
200590		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
	20059080					KVOTA			
200600		20% od MFN	0	0	MFN	MFN	0	0	0
200710		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
200791		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
200799		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
200811		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
200819		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
200820		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
200830		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
200840		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
200850		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
200860		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0

ANEKS 3.5 UVOZ U MOLDAVIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija		Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
		2007	2008						
200870		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
200880		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
200891		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
200892		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
200899		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
200911		20% od MFN	0	0	MFN	KVOTA	0	0	0
200912		20% od MFN	0	0	MFN	KVOTA	0	0	0
200919		20% od MFN	0	0	MFN	KVOTA	0	0	0
200921		20% od MFN	0	0	MFN	KVOTA	0	0	0
200929		20% od MFN	0	0	MFN	KVOTA	0	0	0
200931		20% od MFN	0	0	MFN	KVOTA	0	0	0
200939		20% od MFN	0	0	MFN	KVOTA	0	0	0
200941		20% od MFN	0	0	MFN	KVOTA	0	0	0
200949		20% od MFN	0	0	MFN	KVOTA	0	0	0
200950		20% od MFN	0	0	MFN	KVOTA	0	0	0
200961		20% od MFN	0	0	MFN	KVOTA	0	0	0
200969		20% od MFN	0	0	MFN	KVOTA	0	0	0
200971		20% od MFN	0	0	MFN	KVOTA	0	0	0
200979		20% od MFN	0	0	MFN	KVOTA	0	0	0

ANEKS 3.5 UVOZ U MOLDAVIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija		Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
		2007	2008						
200980		20% od MFN	0	0	MFN	KVOTA	0	0	0
200990		20% od MFN	0	0	MFN	KVOTA	0	0	0
210111		20% od MFN	0	0	MFN	KVOTA	0	0	0
210112		20% od MFN	0	0	MFN	KVOTA	0	0	0
210120		20% od MFN	0	0	MFN	KVOTA	0	0	0
210130		20% od MFN	0	0	MFN	KVOTA	0	0	0
210210		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	0	0	0
210220		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
210230		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
210310		20% od MFN	0	0	MFN	KVOTA	0	0	0
210320		MFN	MFN	0	MFN	KVOTA	0	0	0
210330		20% od MFN	0	0	MFN	KVOTA	0	0	0
210390		20% od MFN	0	0	0	KVOTA	0	0	0
210410		0	0	0	KVOTA	KVOTA	0	0	0
210420		0	0	0	MFN	KVOTA	0	0	0
210500		20% od MFN	0	0	KVOTA	MFN	0	0	0
210610		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
210690		0	0	0	KVOTA	MFN	0	0	0
220110		20% od MFN	0	0	MFN	KVOTA	0	0	0
220190		20% od MFN	0	0	MFN	KVOTA	0	0	0
220210		MFN	MFN	0	KVOTA	KVOTA	0	0	0

ANEKS 3.5 UVOZ U MOLDAVIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija		Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
		2007	2008						
220290		MFN	MFN	0	KVOTA	KVOTA	0	0	0
220300		MFN	MFN	0	MFN	KVOTA	0	0	0
220410		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	KVOTA	KVOTA	0
220421		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	KVOTA	KVOTA	0
220429		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	KVOTA	KVOTA	0
220430		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	KVOTA	KVOTA	0
220510		MFN	MFN	0	MFN	MFN	KVOTA	KVOTA	0
220590		MFN	MFN	0	MFN	MFN	KVOTA	KVOTA	0
220600		MFN	MFN	0	0	MFN	KVOTA	KVOTA	0
220710		MFN	MFN	0	MFN	MFN	KVOTA	KVOTA	0
220720		MFN	MFN	0	MFN	MFN	KVOTA	KVOTA	0
220820		MFN	MFN	0	0	MFN	KVOTA	KVOTA	0
	22082012	20% od MFN	0						
	22082029	20% od MFN	0						
220830		MFN	MFN	0	0	MFN	KVOTA	KVOTA	0
220840		MFN	MFN	0	0	MFN	KVOTA	KVOTA	0
220850		MFN	MFN	0	0	MFN	KVOTA	KVOTA	0
220860		20% od MFN	0	0	0	MFN	KVOTA	KVOTA	0
220870		MFN	MFN	0	0	MFN	KVOTA	KVOTA	0
220890		20% od MFN	0	0	0	MFN	KVOTA	KVOTA	0
220900		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
230110		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
230120		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
230210		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
230220		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
230230		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
230240		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
230250		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
230310		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0

ANEKS 3.5 UVOZ U MOLDAVIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija		Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
		2007	2008						
230320		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
230330		0	0	0	MFN	MFN	0	0	0
230400		0	0	0	0	0	0	0	0
230500		0	0	0	0	0	0	0	0
230610		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
230620		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
230630		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
230641		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
230649		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
230650		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
230660		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
230670		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
230690		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
230700		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
230800		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
230910		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
230990		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
240110		MFN	MFN	0	MFN	MFN	KVOTA	KVOTA	0
240120		MFN	MFN	0	KVOTA	MFN	KVOTA	KVOTA	0
240130		MFN	MFN	0	MFN	MFN	KVOTA	KVOTA	0
240210		MFN	MFN	0	MFN	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
240220		MFN	MFN	0	KVOTA	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
240290		MFN	MFN	0	MFN	KVOTA	KVOTA	KVOTA	0
240310		MFN	MFN	0	MFN	MFN	KVOTA	KVOTA	0
240391		MFN	MFN	0	MFN	MFN	KVOTA	KVOTA	0
240399		MFN	MFN	0	MFN	MFN	KVOTA	KVOTA	0
290543		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
290544		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
330111		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
330112		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
330113		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
330114		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0

ANEKS 3.5 UVOZ U MOLDAVIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija		Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
		2007	2008						
330119		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
330121		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
330122		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
330123		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
330124		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
330125		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
330126		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
330129		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
330130		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
330190		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
350110		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
350190		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
350211		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
350219		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
350220		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
350290		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
350300		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
350400		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
350510		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
350520		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
380910		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
382460		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
410120		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
410150		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
410190		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
410210		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
410221		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
410229		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
410310		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
410320		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
410330		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
410390		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0

ANEKS 3.5 UVOZ U MOLDAVIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija		Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Crna Gora	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:								
		2007	2008						
430110		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
430130		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
430160		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
430170		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
430180		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
430190		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
500100		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
500200		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
500310		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
500390		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
510111		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
510119		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
510121		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
510129		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
510130		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
510211		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
510219		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
510220		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
510310		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
510320		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
510330		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
520100		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
520210		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
520291		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
520299		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
520300		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
530110		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
530121		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
530129		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
530130		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
530210		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0
530290		MFN	MFN	0	MFN	MFN	0	0	0

ANEKS 3.5 UVOZ U MOLDAVIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA II: PREFERENCIJALNE UVOZNE KVOTE

Zemlja porijekla	Tarifna pozicija	Kvota (tone)	Preferencijalna carina unutar kvote	Uvozna carina za količine koje prelaze kvotu
Hrvatska				
	03	100	0%	MFN
	0403	100	0%	MFN
	0406	100	0%	MFN
	0805	100	0%	MFN
	100190	2.000	0%	MFN
	100590	500	0%	MFN
	1101	100	0%	MFN
	1509	300	0%	MFN
	1602	100	0%	MFN
	1604	100	0%	MFN
	170490	150	0%	MFN
	1806	150	0%	MFN
	190110	300	0%	MFN
	1905	150	0%	MFN
	210210	100	0%	MFN
	210410	150	0%	MFN
	2105	100	0%	MFN
	210690	150	0%	MFN
	2202	100	0%	MFN
	2204	100	0%	MFN
	240120	100	0%	MFN
	240220	100	0%	MFN
Makedonija				
	070490	200	0%	MFN
	070700	100	0%	MFN
	070960	100	0%	MFN
	0904	10	0%	MFN
	1006	200	0%	MFN
	1601	50	0%	MFN
	1602	50	0%	MFN
	1704	50	0%	MFN
	1806	50	0%	MFN
	1905	50	0%	MFN
	20019020	100	0%	MFN

	20019050	100	0%	MFN
	20019070	100	0%	MFN
	200590801	100	0%	MFN
	200590809	50	0%	MFN
	2009	50	0%	MFN
	2101	10	0%	MFN
	2103	150	0%	MFN
	2104	150	0%	MFN
	2201	300	0%	MFN
	2202	200	0%	MFN
	2203	3,000 hl	0%	MFN
	2402	100	0%	MFN
Crna Gora				
	2204	30	10%	MFN
	2205	20	15%	MFN
	2206	20	15%	MFN
	2207	20	15%	MFN
	2208	20	10%	MFN
	2401	50	0%	MFN
	2402	10	5%	MFN
	2403	10	0%	MFN
Srbija				
	2204	270	10%	MFN
	2205	80	15%	MFN
	2206	80	15%	MFN
	2207	80	15%	MFN
	2208	80	10%	MFN
	2401	450	0%	MFN
	2402	40	5%	MFN
	2403	40	0%	MFN

ANEKS 3.6 UVOZ U CRNU GORU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
010110		0	0	0	0	0	0	
010190		MFN	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.6 UVOZ U CRNU GORU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
	01019011							
	01019030							
010210		0	0	0	0	0	0	0
010290		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
	01029051							
	01029059							
	01029061							
	01029069							
	01029071							
	01029079							
	01029090							
010310		0	0	0	0	0	0	0
010391		MFN	0	10	0	0	0	0
010392		MFN	0	15	0	0	0	0
010410		MFN	0	0	0	0	0	0
	01041010	0						
010420		MFN	0	0	0	0	0	0
	01042010	0						0
010511		MFN	0	KVOTA	0	0	0	
	01051111	0						
	01051191	0						
010512		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
010519		0	0	KVOTA	0	0	0	0
010592		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
010593		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
010599		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
010611		0	0	0	0	0	0	0
010612		0	0	0	0	0	0	0
010619		0	0	0	0	0	0	0
010620		0	0	0	0	0	0	0
010631		0	0	0	0	0	0	0
010632		0	0	0	0	0	0	0
010639		0	0	0	0	0	0	0
010690		0	0	0	0	0	0	0
020110		MFN	0	20	0	0	0	0

ANEKS 3.6 UVOZ U CRNU GORU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
020120		MFN	0	20	0	0	0	0
020130		MFN	0	20	0	0	0	0
020210		MFN	0	20	0	0	0	0
020220		MFN	0	20	0	0	0	0
020230		MFN	0	20	0	0	0	0
020311		MFN	0	10	0	0	0	0
020312		MFN	0	10	0	0	0	0
020319		MFN	0	10	0	0	0	0
020321		MFN	0	10	0	0	0	0
020322		MFN	0	10	0	0	0	0
020329		MFN	0	10	0	0	0	0
020410		KVOTA	0	KVOTA	0	0	0	0
020421		KVOTA	0	KVOTA	0	0	0	0
020422		KVOTA	0	KVOTA	0	0	0	0
020423		KVOTA	0	KVOTA	0	0	0	0
020430		KVOTA	0	KVOTA	0	0	0	0
020441		KVOTA	0	KVOTA	0	0	0	0
020442		KVOTA	0	KVOTA	0	0	0	0
020443		KVOTA	0	KVOTA	0	0	0	0
020450		KVOTA	0	KVOTA	0	0	0	0
020500		MFN	0	0	0	0	0	0
020610		MFN	0	12	0	0	0	0
	02061010	0						
020621		MFN	0	12	0	0	0	0
020622		MFN	0	12	0	0	0	0
020629		MFN	0	12	0	0	0	0
	02062910	0						
020630		MFN	0	12	0	0	0	0
020641		MFN	0	12	0	0	0	0
020649		MFN	0	12	0	0	0	0
020680		MFN	0	12	0	0	0	0
	02068010	0						
020690		MFN	0	12	0	0	0	0
	02069010	0						
020711		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0

ANEKS 3.6 UVOZ U CRNU GORU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
020712		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
020713		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
020714		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
020724		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
020725		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
020726		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
020727		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
020732		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
020733		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
020734		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
020735		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
020736		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
020810		MFN	0	0	0	0	0	0
020820		MFN	0	0	0	0	0	0
020830		MFN	0	0	0	0	0	0
020840		MFN	0	0	0	0	0	0
020850		MFN	0	0	0	0	0	0
020890		MFN	0	0	0	0	0	0
020900		KVOTA	0	20	0	0	0	0
021011		KVOTA	0	KVOTA	0	0	0	0
021012		KVOTA	0	KVOTA	0	0	0	0
021019		KVOTA	0	KVOTA	0	0	0	0
021020		KVOTA	0	KVOTA	0	0	0	0
021091		KVOTA	0	KVOTA	0	0	0	0
021092		KVOTA	0	KVOTA	0	0	0	0
021093		KVOTA	0	KVOTA	0	0	0	0
021099		KVOTA	0	KVOTA	0	0	0	0
030110		0	0	0	0	0	0	0
030191		MFN	0	20	0	0	0	0
030192		MFN	0	0	0	0	0	0
030193		MFN	0	20	0	0	0	0
	0301930010	0						
030199		0	0	0	0	0	0	0
030211		0	0	10	0	0	0	0
030212		MFN	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.6 UVOZ U CRNU GORU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
030219		MFN	0	0	0	0	0	0
030221		0	0	0	0	0	0	0
030222		MFN	0	0	0	0	0	0
030223		0	0	0	0	0	0	0
030229		0	0	0	0	0	0	0
030231		MFN	0	0	0	0	0	0
030232		MFN	0	0	0	0	0	0
030233		MFN	0	0	0	0	0	0
030234		MFN	0	0	0	0	0	0
030235		MFN	0	0	0	0	0	0
030236		MFN	0	0	0	0	0	0
030239		MFN	0	0	0	0	0	0
030240		0	0	0	0	0	0	0
030250		0	0	0	0	0	0	0
030261		MFN	0	0	0	0	0	0
030262		0	0	0	0	0	0	0
030263		0	0	0	0	0	0	0
030264		MFN	0	0	0	0	0	0
030265		0	0	0	0	0	0	0
030266		MFN	0	0	0	0	0	0
030269		MFN	0	0	0	0	0	0
030270		0	0	0	0	0	0	0
030311		0	0	0	0	0	0	0
030319		0	0	0	0	0	0	0
030321		MFN	0	10	0	0	0	0
030322		MFN	0	0	0	0	0	0
030329		MFN	0	0	0	0	0	0
030331		0	0	0	0	0	0	0
030332		0	0	0	0	0	0	0
030333		0	0	0	0	0	0	0
030339		0	0	0	0	0	0	0
030341		0	0	0	0	0	0	0
030342		0	0	0	0	0	0	0
030343		0	0	0	0	0	0	0
030344		0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.6 UVOZ U CRNU GORU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
030345		0	0	0	0	0	0	0
030346		0	0	0	0	0	0	0
030349		0	0	0	0	0	0	0
030350		0	0	0	0	0	0	0
030360		0	0	0	0	0	0	0
030371		0	0	0	0	0	0	0
030372		0	0	0	0	0	0	0
030373		0	0	0	0	0	0	0
030374		MFN	0	0	0	0	0	0
030375		0	0	0	0	0	0	0
030376		MFN	0	0	0	0	0	0
030377		0	0	0	0	0	0	0
030378		MFN	0	0	0	0	0	0
030379		MFN	0	0	0	0	0	0
	03037911			5				
030380		0	0	0	0	0	0	0
030410		MFN	0	0	0	0	0	0
030420		MFN	0	0	0	0	0	0
030490		MFN	0	0	0	0	0	0
030510		0	0	0	0	0	0	0
030520		0	0	0	0	0	0	0
030530		0	0	0	0	0	0	0
030541		0	0	0	0	0	0	0
030542		0	0	0	0	0	0	0
030549		MFN	0	0	0	0	0	0
030551		0	0	0	0	0	0	0
030559		0	0	0	0	0	0	0
030561		MFN	0	0	0	0	0	0
030562		MFN	0	0	0	0	0	0
030563		MFN	0	0	0	0	0	0
030569		MFN	0	0	0	0	0	0
030611		0	0	0	0	0	0	0
030612		0	0	0	0	0	0	0
030613		MFN	0	0	0	0	0	0
030614		0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.6 UVOZ U CRNU GORU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
030619		0	0	0	0	0	0	0
030621		0	0	0	0	0	0	0
030622		0	0	0	0	0	0	0
030623		MFN	0	0	0	0	0	0
030624		0	0	0	0	0	0	0
030629		0	0	0	0	0	0	0
030710		0	0	0	0	0	0	0
030721		0	0	0	0	0	0	0
030729		0	0	0	0	0	0	0
030731		MFN	0	0	0	0	0	0
030739		MFN	0	0	0	0	0	0
030741		MFN	0	0	0	0	0	0
030749		MFN	0	0	0	0	0	0
030751		MFN	0	0	0	0	0	0
030759		MFN	0	0	0	0	0	0
030760		0	0	0	0	0	0	0
030791		0	0	0	0	0	0	0
030799		0	0	0	0	0	0	0
040110		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
040120		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
040130		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
040210		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
040221		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
040229		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
040291		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
040299		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
040310		KVOTA	0	10	0	0	0	0
040390		KVOTA	0	10	0	0	0	0
040410		MFN	0	0	0	0		0
040490		MFN	0	0	0	0	0	0
040510		KVOTA	0	25	0	0	0	0
040520		KVOTA	0	25	0	0	0	0
040590		KVOTA	0	25	0	0	0	0
040610		KVOTA	0	KVOTA	0	0	0	0
040620		KVOTA	0	KVOTA	0	0	0	0

ANEKS 3.6 UVOZ U CRNU GORU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
040630		KVOTA	0	KVOTA	0	0	0	0
040640		KVOTA	0	KVOTA	0	0	0	0
040690		KVOTA	0	KVOTA	0	0	0	0
040700		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
040811		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
040819		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
040891		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
040899		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
040900		MFN	0	25	0	0	0	0
041000		MFN	0	0	0	0	0	0
050100		0	0	0	0	0	0	0
050210		0	0	0	0	0	0	0
050290		0	0	0	0	0	0	0
050300		0	0	0	0	0	0	0
050400		0	0	0	0	0	0	0
050510		0	0	0	0	0	0	0
050590		0	0	0	0	0	0	0
050610		0	0	0	0	0	0	0
050690		0	0	0	0	0	0	0
050710		0	0	0	0	0	0	0
050790		0	0	0	0	0	0	0
050800		0	0	0	0	0	0	0
050900		0	0	0	0	0	0	0
051000		0	0	0	0	0	0	0
051110		0	0	0	0	0	0	0
051191		0	0	0	0	0	0	0
051199		0	0	0	0	0	0	0
060110		0	0	0	0	0	0	0
060120		0	0	0	0	0	0	0
060210		0	0	0	0	0	0	0
	06021090	MFN						
060220		0	0	0	0	0	0	0
	06022010	MFN						
060230		0	0	0	0	0	0	0
060240		0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.6 UVOZ U CRNU GORU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
060290		0	0	0	0	0	0	0
060310		0	0	0	0	0	0	0
060390		0	0	0	0	0	0	0
060410		0	0	0	0	0	0	0
060491		0	0	0	0	0	0	0
060499		0	0	0	0	0	0	0
070110		MFN	0	0	0	0	0	0
070190		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
070200		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
070310		KVOTA	0	15	0	0	0	0
070320		KVOTA	0	15	0	0	0	0
070390		KVOTA	0	15	0	0	0	0
070410		MFN	0	20	0	0	0	0
070420		MFN	0	20	0	0	0	0
070490		MFN	0	20	0	0	0	0
070511		MFN	0	10	0	0	0	0
070519		MFN	0	10	0	0	0	0
070521		MFN	0	10	0	0	0	0
070529		MFN	0	10	0	0	0	0
070610		KVOTA	0	20	0	0	0	0
070690		KVOTA	0	20	0	0	0	0
070700		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
070810		MFN	0	10	0	0	0	0
070820		MFN	0	10	0	0	0	0
070890		MFN	0	10	0	0	0	0
070910		MFN	0	10	0	0	0	0
070920		MFN	0	10	0	0	0	0
070930		MFN	0	10	0	0	0	0
070940		MFN	0	10	0	0	0	0
070951		MFN	0	10	0	0	0	0
070952		MFN	0	10	0	0	0	0
070959		MFN	0	10	0	0	0	0
070960		MFN	0	10	0	0	0	0
070970		MFN	0	10	0	0	0	0
070990		MFN	0	10	0	0	0	0

ANEKS 3.6 UVOZ U CRNU GORU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
071010		MFN	0	10	0	0	0	0
071021		MFN	0	10	0	0	0	0
071022		MFN	0	10	0	0	0	0
071029		MFN	0	10	0	0	0	0
071030		MFN	0	10	0	0	0	0
071040		MFN	0	10	0	0	0	0
071080		MFN	0	10	0	0	0	0
071090		MFN	0	10	0	0	0	0
071120		0	0	10	0	0	0	0
071130		MFN	0	10	0	0	0	0
071140		MFN	0	10	0	0	0	0
071151		MFN	0	10	0	0	0	0
071159		MFN	0	10	0	0	0	0
071190		MFN	0	10	0	0	0	0
071220		MFN	0	10	0	0	0	0
071231		0	0	10	0	0	0	0
071232		MFN	0	10	0	0	0	0
071233		MFN	0	10	0	0	0	0
071239		0	0	10	0	0	0	0
	0712390000							
071290		MFN	0	10	0	0	0	0
	07129019	0						
071310		MFN	0	15	0	0	0	0
	07131010	0						
071320		MFN	0	15	0	0	0	0
071331		MFN	0	15	0	0	0	0
071332		MFN	0	15	0	0	0	0
071333		MFN	0	15	0	0	0	0
	07133310	0						
071339		MFN	0	15	0	0	0	0
071340		0	0	15	0	0	0	0
071350		MFN	0	15	0	0	0	0
071390		0	0	15	0	0	0	0
071410		0	0	0	0	0	0	0
071420		0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.6 UVOZ U CRNU GORU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
071490		0	0	0	0	0	0	0
080111		0	0	0	0	0	0	0
080119		0	0	0	0	0	0	0
080121		0	0	0	0	0	0	0
080122		0	0	0	0	0	0	0
080131		0	0	0	0	0	0	0
080132		0	0	0	0	0	0	0
080211		0	0	0	0	0	0	0
080212		0	0	0	0	0	0	0
080221		0	0	0	0	0	0	0
080222		0	0	0	0	0	0	0
080231		0	0	0	0	0	0	0
080232		0	0	0	0	0	0	0
080240		0	0	0	0	0	0	0
080250		0	0	0	0	0	0	0
080290		0	0	0	0	0	0	0
080300		MFN	0	0	0	0	0	0
080410		0	0	0	0	0	0	0
080420		MFN	0	0	0	0	0	0
080430		0	0	0	0	0	0	0
080440		0	0	0	0	0	0	0
080450		0	0	0	0	0	0	0
080510		MFN	0	0	0	0	0	0
080520		MFN	0	0	0	0	0	0
080540		MFN	0	0	0	0	0	0
080550		MFN	0	0	0	0	0	0
080590		MFN	0	0	0	0	0	0
080610		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
080620		0	0	0	0	0	0	0
080711		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
080719		MFN	0	19	0	0	0	0
080720		MFN	0	0	0	0	0	0
080810		MFN	0	15	0	0	0	0
080820		MFN	0	15	0	0	0	0
080910		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0

ANEKS 3.6 UVOZ U CRNU GORU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
080920		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
	08092095							
080930		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
080940		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
081010		MFN	0	15	0	0	0	0
081020		MFN	0	20	0	0	0	0
081030		MFN	0	10	0	0	0	0
081040		MFN	0	0	0	0	0	0
081050		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
081060		MFN	0	0	0	0	0	0
081090		MFN	0	0	0	0	0	0
081110		MFN	0	10	0	0	0	0
081120		MFN	0	10	0	0	0	0
081190		MFN	0	10	0	0	0	0
081210		MFN	0	0	0	0	0	0
081290		MFN	0	0	0	0	0	0
081310		MFN	0	0	0	0	0	0
081320		MFN	0	0	0	0	0	0
081330		MFN	0	0	0	0	0	0
081340		MFN	0	0	0	0	0	0
	08134050							
	08134060							
	08134070							
	08134095							
081350		MFN	0	0	0	0	0	0
081400		0	0	0	0	0	0	0
090111		MFN	0	0	0	0	0	0
090112		MFN	0	0	0	0	0	0
090121		MFN	0	8	0	0	0	0
090122		MFN	0	8	0	0	0	0
090190		MFN	0	0	0	0	0	0
090210		MFN	0	0	0	0	0	0
090220		MFN	0	0	0	0	0	0
090230		MFN	0	0	0	0	0	0
090240		MFN	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.6 UVOZ U CRNU GORU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
090300		0	0	0	0	0	0	0
090411		0	0	0	0	0	0	0
090412		0	0	0	0	0	0	0
090420		0	0	0	0	0	0	0
090500		0	0	0	0	0	0	0
090610		0	0	0	0	0	0	0
090620		0	0	0	0	0	0	0
090700		0	0	0	0	0	0	0
090810		0	0	0	0	0	0	0
090820		0	0	0	0	0	0	0
090830		0	0	0	0	0	0	0
090910		0	0	0	0	0	0	0
090920		0	0	0	0	0	0	0
090930		0	0	0	0	0	0	0
090940		0	0	0	0	0	0	0
090950		0	0	0	0	0	0	0
091010		0	0	0	0	0	0	0
091020		0	0	0	0	0	0	0
091030		0	0	0	0	0	0	0
091040		0	0	0	0	0	0	0
091050		0	0	0	0	0	0	0
091091		0	0	0	0	0	0	0
091099		0	0	0	0	0	0	0
100110		0	0	0	0	0	0	0
100190		0	0	0	0	0	0	0
100200		0	0	0	0	0	0	0
100300		0	0	0	0	0	0	0
100400		0	0	0	0	0	0	0
100510		0	0	0	0	0	0	0
100590		0	0	0	0	0	0	0
100610		0	0	0	0	0	0	0
100620		0	0	0	0	0	0	0
100630		0	0	0	0	0	0	0
100640		0	0	0	0	0	0	0
100700		0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.6 UVOZ U CRNU GORU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
100810		0	0	0	0	0	0	0
100820		0	0	0	0	0	0	0
100830		0	0	0	0	0	0	0
100890		0	0	0	0	0	0	0
110100		MFN	0	0	0	0	0	0
110210		MFN	0	0	0	0	0	0
110220		MFN	0	0	0	0	0	0
110230		MFN	0	0	0	0	0	0
110290		MFN	0	0	0	0	0	0
110311		MFN	0	0	0	0	0	0
110313		MFN	0	0	0	0	0	0
110319		MFN	0	0	0	0	0	0
110320		MFN	0	0	0	0	0	0
110412		0	0	0	0	0	0	0
110419		0	0	0	0	0	0	0
110422		0	0	0	0	0	0	0
110423		0	0	0	0	0	0	0
110429		0	0	0	0	0	0	0
110430		0	0	0	0	0	0	0
110510		0	0	0	0	0	0	0
110520		0	0	0	0	0	0	0
110610		0	0	0	0	0	0	0
110620		0	0	0	0	0	0	0
110630		0	0	0	0	0	0	0
110710		0	0	0	0	0	0	0
110720		0	0	0	0	0	0	0
110811		0	0	0	0	0	0	0
110812		0	0	0	0	0	0	0
110813		0	0	0	0	0	0	0
110814		0	0	0	0	0	0	0
110819		0	0	0	0	0	0	0
110820		0	0	0	0	0	0	0
110900		0	0	0	0	0	0	0
120100		0	0	0	0	0	0	0
120210		0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.6 UVOZ U CRNU GORU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
120220		0	0	0	0	0	0	0
120300		0	0	0	0	0	0	0
120400		0	0	0	0	0	0	0
120510		0	0	0	0	0	0	0
120590		0	0	0	0	0	0	0
120600		0	0	0	0	0	0	0
120710		0	0	0	0	0	0	0
120720		0	0	0	0	0	0	0
120730		0	0	0	0	0	0	0
120740		0	0	0	0	0	0	0
120750		0	0	0	0	0	0	0
120760		0	0	0	0	0	0	0
120791		0	0	0	0	0	0	0
120799		0	0	0	0	0	0	0
120810		0	0	0	0	0	0	0
120890		0	0	0	0	0	0	0
120910		0	0	0	0	0	0	0
120921		0	0	0	0	0	0	0
120922		0	0	0	0	0	0	0
120923		0	0	0	0	0	0	0
120924		0	0	0	0	0	0	0
120925		0	0	0	0	0	0	0
120926		0	0	0	0	0	0	0
120929		0	0	0	0	0	0	0
120930		0	0	0	0	0	0	0
120991		0	0	0	0	0	0	0
120999		0	0	0	0	0	0	0
121010		0	0	0	0	0	0	0
121020		0	0	0	0	0	0	0
121110		0	0	0	0	0	0	0
121120		0	0	0	0	0	0	0
121130		0	0	0	0	0	0	0
121140		0	0	0	0	0	0	0
121190		0	0	0	0	0	0	0
121210		0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.6 UVOZ U CRNU GORU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
121220		0	0	0	0	0	0	0
121230		0	0	0	0	0	0	0
121291		0	0	0	0	0	0	0
121299		0	0	0	0	0	0	0
121300		0	0	0	0	0	0	0
121410		0	0	0	0	0	0	0
121490		0	0	0	0	0	0	0
130110		0	0	0	0	0	0	0
130120		0	0	0	0	0	0	0
130190		0	0	0	0	0	0	0
130211		0	0	0	0	0	0	0
130212		0	0	0	0	0	0	0
130213		0	0	0	0	0	0	0
130214		0	0	0	0	0	0	0
130219		0	0	0	0	0	0	0
130220		0	0	0	0	0	0	0
130231		0	0	0	0	0	0	0
130232		0	0	0	0	0	0	0
130239		0	0	0	0	0	0	0
140110		0	0	0	0	0	0	0
140120		0	0	0	0	0	0	0
140190		0	0	0	0	0	0	0
140200		0	0	0	0	0	0	0
140300		0	0	0	0	0	0	0
140410		0	0	0	0	0	0	0
140420		0	0	0	0	0	0	0
140490		0	0	0	0	0	0	0
150100		0	0	0	0	0	0	0
150200		0	0	0	0	0	0	0
150300		0	0	0	0	0	0	0
150410		0	0	0	0	0	0	0
150420		0	0	0	0	0	0	0
150430		0	0	0	0	0	0	0
150500		0	0	0	0	0	0	0
150600		0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.6 UVOZ U CRNU GORU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
150710		0	0	0	0	0	0	0
150790		0	0	0	0	0	0	0
150810		0	0	0	0	0	0	0
150890		0	0	0	0	0	0	0
150910		MFN	0	0	0	0	0	0
150990		MFN	0	0	0	0	0	0
151000		MFN	0	0	0	0	0	0
151110		0	0	0	0	0	0	0
151190		0	0	0	0	0	0	0
151211		0	0	0	0	0	0	0
151219		0	0	0	0	0	0	0
151221		0	0	0	0	0	0	0
151229		0	0	0	0	0	0	0
151311		0	0	0	0	0	0	0
151319		0	0	0	0	0	0	0
151321		0	0	0	0	0	0	0
151329		0	0	0	0	0	0	0
151411		0	0	0	0	0	0	0
151419		0	0	0	0	0	0	0
151491		0	0	0	0	0	0	0
151499		0	0	0	0	0	0	0
151511		0	0	0	0	0	0	0
151519		0	0	0	0	0	0	0
151521		0	0	0	0	0	0	0
151529		0	0	0	0	0	0	0
151530		0	0	0	0	0	0	0
151540		0	0	0	0	0	0	0
151550		0	0	0	0	0	0	0
151590		0	0	0	0	0	0	0
151610		0	0	0	0	0	0	0
151620		0	0	0	0	0	0	0
151710		0	0	0	0	0	0	0
151790		0	0	0	0	0	0	0
151800		0	0	0	0	0	0	0
	15180031							

ANEKS 3.6 UVOZ U CRNU GORU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
	15180039							
152000		0	0	0	0	0	0	0
152110		0	0	0	0	0	0	0
152190		0	0	0	0	0	0	0
152200		0	0	0	0	0	0	0
160100		KVOTA	0	KVOTA	0	0	0	0
160210		KVOTA	0	KVOTA	0	0	0	0
160220		KVOTA	0	KVOTA	0	0	0	0
160231		KVOTA	0	KVOTA	0	0	0	0
160232		KVOTA	0	KVOTA	0	0	0	0
160239		KVOTA	0	KVOTA	0	0	0	0
160241		KVOTA	0	KVOTA	0	0	0	0
160242		KVOTA	0	KVOTA	0	0	0	0
160249		KVOTA	0	KVOTA	0	0	0	0
160250		KVOTA	0	KVOTA	0	0	0	0
160290		KVOTA	0	KVOTA	0	0	0	0
160300	16030010	MFN	0	0	0	0	0	0
		0						
160411		MFN	0	0	0	0	0	0
160412		MFN	0	0	0	0	0	0
160413		MFN	0	0	0	0	0	0
160414		MFN	0	0	0	0	0	0
160415		MFN	0	0	0	0	0	0
160416		MFN	0	0	0	0	0	0
160419		MFN	0	0	0	0	0	0
160420		MFN	0	0	0	0	0	0
160430		MFN	0	0	0	0	0	0
160510		MFN	0	0	0	0	0	0
160520		MFN	0	0	0	0	0	0
160530		MFN	0	0	0	0	0	0
160540		MFN	0	0	0	0	0	0
160590		MFN	0	0	0	0	0	0
170111		0	0	0	0	0	0	0
170112		0	0	0	0	0	0	0
170191		0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.6 UVOZ U CRNU GORU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
170199		0	0	0	0	0	0	0
170211		0	0	0	0	0	0	0
170219		0	0	0	0	0	0	0
170220		0	0	0	0	0	0	0
170230		0	0	0	0	0	0	0
170240		0	0	0	0	0	0	0
170250		0	0	0	0	0	0	0
170260		0	0	0	0	0	0	0
170290		0	0	0	0	0	0	0
	17029060	MFN						
170310		0	0	0	0	0	0	0
170390		0	0	0	0	0	0	0
170410		0	0	0	0	0	0	0
170490		0	0	0	0	0	0	0
	17049010	0						
180100		0	0	0	0	0	0	0
180200		0	0	0	0	0	0	0
180310		0	0	0	0	0	0	0
180320		0	0	0	0	0	0	0
180400		0	0	0	0	0	0	0
180500		0	0	0	0	0	0	0
180610		0	0	0	0	0	0	0
180620		0	0	0	0	0	0	0
180631		0	0	0	0	0	0	0
180632		0	0	0	0	0	0	0
180690		0	0	0	0	0	0	0
190110		0	0	0	0	0	0	0
190120		0	0	0	0	0	0	0
190190		0	0	0	0	0	0	0
190211		0	0	0	0	0	0	0
190219		0	0	0	0	0	0	0
190220		0	0	0	0	0	0	0
190230		0	0	0	0	0	0	0
190240		0	0	0	0	0	0	0
190300		0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.6 UVOZ U CRNU GORU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
190410		0	0	0	0	0	0	0
190420		0	0	0	0	0	0	0
190430		0	0	0	0	0	0	0
190490		0	0	0	0	0	0	0
190510		MFN	0	0	0	0	0	0
190520		MFN	0	0	0	0	0	0
190531		MFN	0	0	0	0	0	0
190532		MFN	0	0	0	0	0	0
190540		MFN	0	0	0	0	0	0
190590		MFN	0	0	0	0	0	0
200110		MFN	0	15	0	0	0	0
200190		MFN	0	15	0	0	0	0
200210		MFN	0	20	0	0	0	0
200290		MFN	0	20	0	0	0	0
200310		MFN	0	0	0	0	0	0
200320		MFN	0	0	0	0	0	0
200390		MFN	0	0	0	0	0	0
200410		MFN	0	0	0	0	0	0
200490		MFN	0	0	0	0	0	0
200510		MFN	0	0	0	0	0	0
200520		MFN	0	0	0	0	0	0
200540		MFN	0	0	0	0	0	0
200551		MFN	0	0	0	0	0	0
200559		MFN	0	0	0	0	0	0
200560		MFN	0	0	0	0	0	0
200570		MFN	0	0	0	0	0	0
200580		MFN	0	0	0	0	0	0
200590		MFN	0	0	0	0	0	0
200600		MFN	0	0	0	0	0	0
200710		KVOTA	0	15	0	0	0	0
200791		KVOTA	0	15	0	0	0	0
200799		KVOTA	0	15	0	0	0	0
200811		MFN	0	10	0	0	0	0
200819		MFN	0	10	0	0	0	0
200820		MFN	0	10	0	0	0	0

ANEKS 3.6 UVOZ U CRNU GORU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
200830		MFN	0	10	0	0	0	0
200840		MFN	0	10	0	0	0	0
200850		MFN	0	10	0	0	0	0
200860		MFN	0	10	0	0	0	0
200870		MFN	0	10	0	0	0	0
200880		MFN	0	10	0	0	0	0
200891		MFN	0	10	0	0	0	0
200892		MFN	0	10	0	0	0	0
200899		MFN	0	10	0	0	0	0
200911		KVOTA	0	0	0	0	0	0
200912		KVOTA	0	15	0	0	0	0
200919		KVOTA	0	0	0	0	0	0
	20091991			15				
	20091998			15				
200921		KVOTA	0	15	0	0	0	0
200929		KVOTA	0	0	0	0	0	0
	20092991			15				
	20092999			15				
200931		KVOTA	0	15	0	0	0	0
200939		KVOTA	0	15	0	0	0	0
	20093911			0				
	20093919			0				
	2009393910			0				
	2009395910			0				
	2009399910			0				
200941		KVOTA	0	15	0	0	0	0
200949		KVOTA	0	15	0	0	0	0
	20094911			0				
	20094919			0				
	2009499910			0				
200950		KVOTA	0	15	0	0	0	0
200961		KVOTA	0	15	0	0	0	0
200969		KVOTA	0	0	0	0	0	0
	20096959			15				
	20096979			15				

ANEKS 3.6 UVOZ U CRNU GORU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
	20096990			15				
200971		KVOTA	0	15	0	0	0	0
200979		KVOTA	0	15	0	0	0	0
	20097911			0				
	20097919			0				
	2009799910			0				
200980		KVOTA	0	0	0	0	0	0
	20098050			15				
	20098061			15				
	20098063			15				
	20098069			15				
	20098073			15				
	20098085			15				
	20098088			15				
	20098095			15				
	20098096			15				
	20098097			15				
200990		KVOTA	0	0	0	0	0	0
	20099031			15				
	20099039			15				
	20099041			15				
	20099049			15				
	20099051			15				
	20099059			15				
	20099071			15				
	20099073			15				
	20099079			15				
	20099092			15				
	20099094			15				
	20099095			15				
	20099096			15				
	20099097			15				
	20099098			15				
210111		MFN	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.6 UVOZ U CRNU GORU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
210112		MFN	0	0	0	0	0	0
210120		MFN	0	0	0	0	0	0
210130		MFN	0	0	0	0	0	0
210210		MFN	0	0	0	0	0	0
210220		MFN	0	0	0	0	0	0
210230		MFN	0	0	0	0	0	0
210310		0	0	0	0	0	0	0
210320		0	0	0	0	0	0	0
210330		0	0	0	0	0	0	0
210390		0	0	0	0	0	0	0
210410		0	0	0	0	0	0	0
210420		0	0	0	0	0	0	0
210500		KVOTA	0	25	0	0	0	0
210610		0	0	0	0	0	0	0
210690		0	0	0	0	0	0	0
220110		KVOTA	0	20	0	0	0	0
220190		KVOTA	0	0	0	0	0	0
220210		KVOTA	0	25	0	0	0	0
220290		KVOTA	0	0	0	0	0	0
	2202901010			10				
220300		KVOTA	0	20	0	0	0	0
220410		MFN	0	KVOTA	0	KVOTA	0	0
220421		MFN	0	KVOTA	0	KVOTA	0	0
220429		MFN	0	KVOTA	0	KVOTA	0	0
220430		MFN	0	KVOTA	0	KVOTA	0	0
220510		MFN	0	0	0	KVOTA	0	0
220590		MFN	0	0	0	KVOTA	0	0
220600		MFN	0	0	0	KVOTA	0	0
220710		MFN	0	10	0	KVOTA	0	0
220720		MFN	0	10	0	KVOTA	0	0
220820		KVOTA	0	KVOTA	0	KVOTA	0	0
	22082012							
	22082026							
	22082062							
	22082086							

ANEKS 3.6 UVOZ U CRNU GORU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
220830		KVOTA	0	KVOTA	0	KVOTA	0	0
220840		KVOTA	0	KVOTA	0	KVOTA	0	0
220850		KVOTA	0	KVOTA	0	KVOTA	0	0
220860		KVOTA	0	KVOTA	0	KVOTA	0	0
220870		KVOTA	0	KVOTA	0	KVOTA	0	0
220890		KVOTA	0	KVOTA	0	KVOTA	0	0
220900		MFN	0	10	0	0	0	0
230110		0	0	0	0	0	0	0
230120		0	0	0	0	0	0	0
230210		0	0	0	0	0	0	0
230220		0	0	0	0	0	0	0
230230		0	0	0	0	0	0	0
230240		0	0	0	0	0	0	0
230250		0	0	0	0	0	0	0
230310		0	0	0	0	0	0	0
230320		0	0	0	0	0	0	0
230330		0	0	0	0	0	0	0
230400		0	0	0	0	0	0	0
230500		0	0	0	0	0	0	0
230610		0	0	0	0	0	0	0
230620		0	0	0	0	0	0	0
230630		0	0	0	0	0	0	0
230641		0	0	0	0	0	0	0
230649		0	0	0	0	0	0	0
230650		0	0	0	0	0	0	0
230660		0	0	0	0	0	0	0
230670		0	0	0	0	0	0	0
230690		0	0	0	0	0	0	0
230700		0	0	0	0	0	0	0
230800		0	0	0	0	0	0	0
230910		0	0	0	0	0	0	0
230990		0	0	0	0	0	0	0
	2309901010							
240110		MFN	0	KVOTA	0	KVOTA	0	0
240120		MFN	0	KVOTA	0	KVOTA	0	0

ANEKS 3.6 UVOZ U CRNU GORU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
	24012060							
240130		MFN	0	KVOTA	0	KVOTA	0	0
240210		MFN	0	KVOTA	0	KVOTA	0	0
240220		MFN	0	KVOTA	0	KVOTA	0	0
240290		MFN	0	KVOTA	0	KVOTA	0	0
240310		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
240391		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
240399		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
290543		MFN	0	0	0	0	0	0
290544		MFN	0	0	0	0	0	0
330111		MFN	0	0	0	0	0	0
330112		MFN	0	0	0	0	0	0
330113		MFN	0	0	0	0	0	0
330114		MFN	0	0	0	0	0	0
330119		MFN	0	0	0	0	0	0
330121		MFN	0	0	0	0	0	0
330122		MFN	0	0	0	0	0	0
330123		MFN	0	0	0	0	0	0
330124		MFN	0	0	0	0	0	0
330125		MFN	0	0	0	0	0	0
330126		MFN	0	0	0	0	0	0
330129		MFN	0	0	0	0	0	0
330130		MFN	0	0	0	0	0	0
330190		MFN	0	0	0	0	0	0
350110		MFN	0	0	0	0	0	0
350190		MFN	0	0	0	0	0	0
350211		MFN	0	0	0	0	0	0
350219		MFN	0	0	0	0	0	0
350220		MFN	0	0	0	0	0	0
350290		MFN	0	0	0	0	0	0
350300		MFN	0	0	0	0	0	0
350400		MFN	0	0	0	0	0	0
350510		MFN	0	0	0	0	0	0
350520		MFN	0	0	0	0	0	0
380910		MFN	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.6 UVOZ U CRNU GORU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
382460		MFN	0	0	0	0	0	0
410120		MFN	0	0	0	0	0	0
410150		MFN	0	0	0	0	0	0
410190		MFN	0	0	0	0	0	0
410210		MFN	0	0	0	0	0	0
410221		MFN	0	0	0	0	0	0
410229		MFN	0	0	0	0	0	0
410310		MFN	0	0	0	0	0	0
410320		MFN	0	0	0	0	0	0
410330		MFN	0	0	0	0	0	0
410390		MFN	0	0	0	0	0	0
430110		MFN	0	0	0	0	0	0
430130		MFN	0	0	0	0	0	0
430160		MFN	0	0	0	0	0	0
430170		MFN	0	0	0	0	0	0
430180		MFN	0	0	0	0	0	0
430190		MFN	0	0	0	0	0	0
500100		MFN	0	0	0	0	0	0
500200		MFN	0	0	0	0	0	0
500310		MFN	0	0	0	0	0	0
500390		MFN	0	0	0	0	0	0
510111		0	0	0	0	0	0	0
510119		0	0	0	0	0	0	0
510121		0	0	0	0	0	0	0
510129		0	0	0	0	0	0	0
510130		0	0	0	0	0	0	0
510211		0	0	0	0	0	0	0
510219		0	0	0	0	0	0	0
510220		0	0	0	0	0	0	0
510310		0	0	0	0	0	0	0
510320		0	0	0	0	0	0	0
510330		0	0	0	0	0	0	0
520100		0	0	0	0	0	0	0
520210		0	0	0	0	0	0	0
520291		0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.6 UVOZ U CRNU GORU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Srbija	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
520299		0	0	0	0	0	0	0
520300		0	0	0	0	0	0	0
530110		0	0	0	0	0	0	0
530121		0	0	0	0	0	0	0
530129		0	0	0	0	0	0	0
530130		0	0	0	0	0	0	0
530210		0	0	0	0	0	0	0
530290		0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.6 UVOZ U CRNU GORU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA II: PREFERENCIJALNE UVOZNE KVOTE

Zemlja porijekla	Tarifna oznaka	Kvota (tone)	Preferencijalna carina unutar kvote	Uvozna carina za količine koje prelaze kvotu
Albanija				
	0204	100	0	MFN
	0209	600	0	MFN
	0210		0	MFN
	0403	100	0	MFN
	0405	50	0	MFN
	0406	100	0	MFN
	0703	100	0	MFN
	0706	100	0	MFN
	1601	300	0	MFN
	1602		0	MFN
	2007	200	0	MFN
	2009	100	0	MFN
	2105	100	0	MFN
	2201	1000	0	MFN
	2202		0	MFN
	2203	1000	0	MFN
	2208	200	0	MFN
Hrvatska				

	0102 90 izuzev:	20	10	MFN
	0102 90 41	120	10	50% od MFN
	0102 90 49			
	0105	50	0	50% od MFN
	0204	300	10	MFN
	0207	50	10	50% od MFN
	0210	50	10	MFN
	0401	50	10	MFN
	0402	50	10	MFN
	0406	40	10	MFN
	0407 00	25	10	50% od MFN
	0408	25	0	50% od MFN
	0701 90 00 00	600	10	MFN
	0702 00 00 00	600	10	MFN
	0707 00 00 00	300	10	MFN
	0806 10 00 00	300	0	MFN
	0807 11 00 00	500	10	MFN
	0809	300	10	MFN
	0810 50 00 00	50	0	MFN
	1601	100	10	MFN
	1602	50	10	MFN
	2204	200	10	MFN
	2208	10	10	MFN
	2401	25	5	MFN
	2402	25	10	MFN
	2403	25	5	MFN
Moldavija				
	2204	30	10	MFN
	2205	20	15	MFN
	2206	20	15	MFN
	2207	20	15	MFN
	2208	20	10	MFN
	2401	50	0	MFN
	2402	10	5	MFN
	2403	10	0	MFN

ANEKS 3.7 UVOZ U SRBIJU IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija	Moldavija	Crna Gora	UNMIK Kosovo
6-cifara	Izuzev:							
010110		0	0	0	0	0		0
	010110 90							
010190		MFN	0	0	0	0	0	0
	010190 11							
	010190 30							
010210		0	0	0	0	0	0	0
010290		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
	010290 21							
	010290 41							
	010290 51							
	010290 59							
	010290 61							
	010290 69							
	010290 71							
	010290 79							
	010290 90							
010310		0	0	0	0	0	0	0
010391		MFN	0	10	0	0	0	0
010392		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
010410		MFN	0	0	0	0	0	0
	010410 10	0						
010420		MFN	0	0	0	0	0	0
	010420 10	0						
010511		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
010512		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
010519		0	0	KVOTA	0	0	0	0
010592		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
010593		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
010599		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
010611		0	0	0	0	0	0	0
010612		0	0	0	0	0	0	0
010619		0	0	0	0	0	0	0
010620		0	0	0	0	0	0	0
010631		0	0	0	0	0	0	0

010632		0	0	0	0	0	0	0
010639		0	0	0	0	0	0	0
010690		0	0	0	0	0	0	0
020110		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
020120		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
020130		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
020210		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
020220		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
020230		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
020311		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
020312		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
020319		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
020321		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
020322		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
020329		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
020410		KVOTA	0	KVOTA	0	0	0	0
020421		KVOTA	0	KVOTA	0	0	0	0
020422		KVOTA	0	KVOTA	0	0	0	0
020423		KVOTA	0	KVOTA	0	0	0	0
020430		KVOTA	0	KVOTA	0	0	0	0
020441		KVOTA	0	KVOTA	0	0	0	0
020442		KVOTA	0	KVOTA	0	0	0	0
020443		KVOTA	0	KVOTA	0	0	0	0
020450		KVOTA	0	KVOTA	0	0	0	0
020500		MFN	0	0	0	0	0	0
020610		MFN	0	12	0	0	0	0
020621		MFN	0	12	0	0	0	0
020622		MFN	0	12	0	0	0	0
020629		MFN	0	12	0	0	0	0
020630		MFN	0	12	0	0	0	0
020641		MFN	0	12	0	0	0	0
020649		MFN	0	12	0	0	0	0
020680		MFN	0	12	0	0	0	0
020690		MFN	0	12	0	0	0	0
020711		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
020712		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
020713		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
020714		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
020724		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
020725		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
020726		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0

020727		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
020732		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
020733		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
020734		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
020735		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
020736		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
020810		MFN	0	0	0	0	0	0
020820		MFN	0	0	0	0	0	0
020830		MFN	0	0	0	0	0	0
020840		MFN	0	0	0	0	0	0
020850		MFN	0	0	0	0	0	0
020890		MFN	0	0	0	0	0	0
020900		MFN	0	20	0	0	0	0
021011		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
021012		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
021019		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
021020		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
021091		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
021092		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
021093		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
021099		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
030110		MFN	0	0	0	0	0	0
030191		MFN	0	20	0	0	0	0
030192		MFN	0	0	0	0	0	0
030193		MFN	0	20	0	0	0	0
030199		MFN	0	0	0	0	0	0
030211		MFN	0	10	0	0	0	0
030212		MFN	0	0	0	0	0	0
030219		MFN	0	0	0	0	0	0
030221		MFN	0	0	0	0	0	0
030222		MFN	0	0	0	0	0	0
030223		MFN	0	0	0	0	0	0
030229		MFN	0	0	0	0	0	0
030231		MFN	0	0	0	0	0	0
030232		MFN	0	0	0	0	0	0
030233		MFN	0	0	0	0	0	0
030234		MFN	0	0	0	0	0	0
030235		MFN	0	0	0	0	0	0
030236		MFN	0	0	0	0	0	0
030239		MFN	0	0	0	0	0	0
030240		MFN	0	0	0	0	0	0

030250		MFN	0	0	0	0	0	0
030261		MFN	0	0	0	0	0	0
030262		MFN	0	0	0	0	0	0
030263		MFN	0	0	0	0	0	0
030264		MFN	0	0	0	0	0	0
030265		MFN	0	0	0	0	0	0
030266		MFN	0	0	0	0	0	0
030269		MFN	0	0	0	0	0	0
	030269 11			10				
030270		MFN	0	0	0	0	0	0
030311		MFN	0	0	0	0	0	0
030319		MFN	0	0	0	0	0	0
030321		MFN	0	10	0	0	0	0
030322		MFN	0	0	0	0	0	0
030329		MFN	0	0	0	0	0	0
030331		MFN	0	0	0	0	0	0
030332		MFN	0	0	0	0	0	0
030333		MFN	0	0	0	0	0	0
030339		MFN	0	0	0	0	0	0
030341		MFN	0	0	0	0	0	0
030342		MFN	0	0	0	0	0	0
030343		MFN	0	0	0	0	0	0
030344		MFN	0	0	0	0	0	0
030345		MFN	0	0	0	0	0	0
030346		MFN	0	0	0	0	0	0
030349		MFN	0	0	0	0	0	0
030350		MFN	0	0	0	0	0	0
030360		MFN	0	0	0	0	0	0
030371		MFN	0	0	0	0	0	0
030372		MFN	0	0	0	0	0	0
030373		MFN	0	0	0	0	0	0
030374		MFN	0	0	0	0	0	0
030375		MFN	0	0	0	0	0	0
030376		MFN	0	0	0	0	0	0
030377		MFN	0	0	0	0	0	0
030378		MFN	0	0	0	0	0	0
030379		MFN	0	0	0	0	0	0
	03037911			5				
030380		MFN	0	0	0	0	0	0
030410		MFN	0	0	0	0	0	0
030420		MFN	0	0	0	0	0	0

030490		MFN	0	0	0	0	0	0
030510		MFN	0	0	0	0	0	0
030520		MFN	0	0	0	0	0	0
030530		MFN	0	0	0	0	0	0
030541		MFN	0	0	0	0	0	0
030542		MFN	0	0	0	0	0	0
030549		MFN	0	0	0	0	0	0
030551		MFN	0	0	0	0	0	0
030559		MFN	0	0	0	0	0	0
030561		MFN	0	0	0	0	0	0
030562		MFN	0	0	0	0	0	0
030563		MFN	0	0	0	0	0	0
030569		MFN	0	0	0	0	0	0
030611		MFN	0	0	0	0	0	0
030612		MFN	0	0	0	0	0	0
030613		MFN	0	0	0	0	0	0
030614		MFN	0	0	0	0	0	0
030619		MFN	0	0	0	0	0	0
030621		MFN	0	0	0	0	0	0
030622		MFN	0	0	0	0	0	0
030623		MFN	0	0	0	0	0	0
030624		MFN	0	0	0	0	0	0
030629		MFN	0	0	0	0	0	0
030710		MFN	0	0	0	0	0	0
030721		MFN	0	0	0	0	0	0
030729		MFN	0	0	0	0	0	0
030731		MFN	0	0	0	0	0	0
030739		MFN	0	0	0	0	0	0
030741		MFN	0	0	0	0	0	0
030749		MFN	0	0	0	0	0	0
030751		MFN	0	0	0	0	0	0
030759		MFN	0	0	0	0	0	0
030760		MFN	0	0	0	0	0	0
030791		MFN	0	0	0	0	0	0
030799		MFN	0	0	0	0	0	0
040110		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
040120		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
040130		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
040210		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
040221		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
040229		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0

040291		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
040299		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
040310		MFN	0	10	0	0	0	0
040390		MFN	0	10	0	0	0	0
040410		MFN	0	0	0	0	0	0
040490		MFN	0	0	0	0	0	0
040510		MFN	0	25	0	0	0	0
040520		MFN	0	25	0	0	0	0
040590		MFN	0	25	0	0	0	0
040610		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
	040610 80	KVOTA						
040620		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
040630		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
040640		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
040690		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
	040690 29	KVOTA						
040700		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
040811		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
040819		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
040891		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
040899		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
040900		MFN	0	25	0	0	0	0
041000		MFN	0	0	0	0	0	0
050100		0	0	0	0	0	0	0
050210		0	0	0	0	0	0	0
050290		0	0	0	0	0	0	0
050300		0	0	0	0	0	0	0
050400		MFN	0	0	0	0	0	0
050510		MFN	0	0	0	0	0	0
050590		MFN	0	0	0	0	0	0
050610		MFN	0	0	0	0	0	0
050690		MFN	0	0	0	0	0	0
050710		0	0	0	0	0	0	0
050790		0	0	0	0	0	0	0
050800		MFN	0	0	0	0	0	0
050900		MFN	0	0	0	0	0	0
051000		0	0	0	0	0	0	0
051110		0	0	0	0	0	0	0
051191		MFN	0	0	0	0	0	0
051199		MFN	0	0	0	0	0	0
060110		MFN	0	0	0	0	0	0

060120		0	0	0	0	0	0	0
060210		MFN	0	0	0	0	0	0
060220		0	0	0	0	0	0	0
	060220 10	MFN						
060230		0	0	0	0	0	0	0
060240		0	0	0	0	0	0	0
060290		0	0	0	0	0	0	0
060310		0	0	0	0	0	0	0
060390		0	0	0	0	0	0	0
060410		MFN	0	0	0	0	0	0
060491		MFN	0	0	0	0	0	0
060499		MFN	0	0	0	0	0	0
070110		MFN	0	0	0	0	0	0
070190		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
070200		KVOTA	0	KVOTA	0	0	0	0
070310		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
070320		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
070390		KVOTA	0	KVOTA	0	0	0	0
070410		KVOTA	0	KVOTA	0	0	0	0
070420		KVOTA	0	KVOTA	0	0	0	0
070490		KVOTA	0	KVOTA	0	0	0	0
070511		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
070519		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
070521		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
070529		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
070610		KVOTA	0	KVOTA	0	0	0	0
070690		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
070700		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
	070700 05	KVOTA						
070810		MFN	0	10	0	0	0	0
070820		MFN	0	10	0	0	0	0
070890		MFN	0	10	0	0	0	0
070910		MFN	0	10	0	0	0	0
070920		MFN	0	10	0	0	0	0
070930		MFN	0	10	0	0	0	0
070940		MFN	0	10	0	0	0	0
070951		MFN	0	10	0	0	0	0
070952		MFN	0	10	0	0	0	0
070959		MFN	0	10	0	0	0	0
070960		MFN	0	10	0	0	0	0
070970		MFN	0	10	0	0	0	0

070990		MFN	0	10	0	0	0	0
071010		MFN	0	10	0	0	0	0
071021		MFN	0	10	0	0	0	0
071022		MFN	0	10	0	0	0	0
071029		MFN	0	10	0	0	0	0
071030		MFN	0	10	0	0	0	0
071040		MFN	0	10	0	0	0	0
071080		MFN	0	10	0	0	0	0
071090		MFN	0	10	0	0	0	0
071120		0	0	10	0	0	0	0
071130		MFN	0	10	0	0	0	0
071140		MFN	0	10	0	0	0	0
071151		MFN	0	10	0	0	0	0
071159		MFN	0	10	0	0	0	0
071190		MFN	0	10	0	0	0	0
071220		0	0	10	0	0	0	0
071231		MFN	0	10	0	0	0	0
071232		0	0	10	0	0	0	0
071233		0	0	10	0	0	0	0
071239		MFN	0	10	0	0	0	0
	071239 00 00 69							
071290		0	0	10	0	0	0	0
071310		MFN	0	15	0	0	0	0
EX	071310 10	0						
071320		MFN	0	15	0	0	0	0
071331		MFN	0	15	0	0	0	0
071332		MFN	0	15	0	0	0	0
071333		MFN	0	15	0	0	0	0
EX	071333 10 10							
071339		MFN	0	15	0	0	0	0
071340		0	0	15	0	0	0	0
071350		MFN	0	15	0	0	0	0
071390		0	0	15	0	0	0	0
071410		0	0	0	0	0	0	0
071420		0	0	0	0	0	0	0
071490		0	0	0	0	0	0	0
080111		0	0	0	0	0	0	0
080119		0	0	0	0	0	0	0
080121		0	0	0	0	0	0	0
080122		0	0	0	0	0	0	0
080131		0	0	0	0	0	0	0

080132		0	0	0	0	0	0	0
080211		0	0	0	0	0	0	0
080212		0	0	0	0	0	0	0
080221		MFN	0	0	0	0	0	0
080222		MFN	0	0	0	0	0	0
080231		MFN	0	0	0	0	0	0
080232		MFN	0	0	0	0	0	0
080240		MFN	0	0	0	0	0	0
080250		0	0	0	0	0	0	0
080290		MFN	0	0	0	0	0	0
080300		MFN	0	0	0	0	0	0
080410		0	0	0	0	0	0	0
080420		MFN	0	0	0	0	0	0
	080420 90	0						
080430		MFN	0	0	0	0	0	0
080440		MFN	0	0	0	0	0	0
080450		MFN	0	0	0	0	0	0
080510		MFN	0	0	0	0	0	0
080520		MFN	0	0	0	0	0	0
080540		MFN	0	0	0	0	0	0
080550		MFN	0	0	0	0	0	0
080590		MFN	0	0	0	0	0	0
080610		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
080620		0	0	0	0	0	0	0
080711		KVOTA	0	KVOTA	0	0	0	0
080719		KVOTA	0	19	0	0	0	0
080720		MFN	0	0	0	0	0	0
080810		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
080820		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
080910		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
080920		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
Ex.080920 95	080920 95							
080930		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
080940		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
081010		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
081020		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
081030		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
081040		MFN	0	0	0	0	0	0
081050		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
081060		MFN	0	0	0	0	0	0
081090		MFN	0	0	0	0	0	0

081110		MFN	0	10	0	0	0	0
081120		MFN	0	10	0	0	0	0
081190		MFN	0	10	0	0	0	0
081210		KVOTA	0	0	0	0	0	0
081290		MFN	0	0	0	0	0	0
081310		MFN	0	0	0	0	0	0
081320		MFN	0	0	0	0	0	0
081330		MFN	0	0	0	0	0	0
081340		MFN	0	0	0	0	0	0
	081340 95							
	081340 95 (cherries)							
081350		MFN	0	0	0	0	0	0
081400		0	0	0	0	0	0	0
090111		MFN	0	0	0	0	0	0
090112		MFN	0	0	0	0	0	0
090121		MFN	0	8	0	0	0	0
090122		MFN	0	8	0	0	0	0
090190		MFN	0	0	0	0	0	0
090210		MFN	0	0	0	0	0	0
090220		MFN	0	0	0	0	0	0
090230		MFN	0	0	0	0	0	0
090240		MFN	0	0	0	0	0	0
090300		MFN	0	0	0	0	0	0
090411		0	0	0	0	0	0	0
090412		0	0	0	0	0	0	0
090420		0	0	0	0	0	0	0
090500		0	0	0	0	0	0	0
090610		0	0	0	0	0	0	0
090620		0	0	0	0	0	0	0
090700		0	0	0	0	0	0	0
090810		0	0	0	0	0	0	0
090820		0	0	0	0	0	0	0
090830		0	0	0	0	0	0	0
090910		MFN	0	0	0	0	0	0
090920		MFN	0	0	0	0	0	0
090930		MFN	0	0	0	0	0	0
090940		MFN	0	0	0	0	0	0
090950		MFN	0	0	0	0	0	0
091010		0	0	0	0	0	0	0
091020		0	0	0	0	0	0	0

091030		0	0	0	0	0	0	0
091040		0	0	0	0	0	0	0
091050		0	0	0	0	0	0	0
091091		0	0	0	0	0	0	0
091099		0	0	0	0	0	0	0
100110		MFN	0	0	0	0	0	0
	100110 00 10							
100190		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
	100190 91 10							
	100190 91 20							
	100190 99 10							
	100190 99 20							
	100190 99 30							
100200		MFN	0	10	0	0	0	0
100300		0	0	KVOTA	0	0	0	0
	100300 10 00							
100400		MFN	0	10	0	0	0	0
100510		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
100590		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
100610		0	0	0	0	0	0	0
100620		0	0	0	0	0	0	0
100630		0	0	0	0	0	0	0
100640		0	0	0	0	0	0	0
100700		0	0	0	0	0	0	0
100810		0	0	0	0	0	0	0
100820		0	0	0	0	0	0	0
100830		0	0	0	0	0	0	0
100890		0	0	0	0	0	0	0
110100		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
110210		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
110220		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
110230		MFN	0	0	0	0	0	0
110290		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
110311		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
110313		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
110319		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
110320		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
110412		MFN	0	6	0	0	0	0
110419		MFN	0	6	0	0	0	0
110422		MFN	0	6	0	0	0	0
110423		MFN	0	6	0	0	0	0

110429		MFN	0	6	0	0	0	0
110430		MFN	0	6	0	0	0	0
110510		0	0	0	0	0	0	0
110520		0	0	0	0	0	0	0
110610		0	0	0	0	0	0	0
110620		0	0	0	0	0	0	0
110630		0	0	0	0	0	0	0
110710		0	0	0	0	0	0	0
110720		0	0	0	0	0	0	0
110811		MFN	0	0	0	0	0	0
110812		MFN	0	0	0	0	0	0
110813		MFN	0	0	0	0	0	0
110814		MFN	0	0	0	0	0	0
110819		MFN	0	0	0	0	0	0
110820		0	0	0	0	0	0	0
110900		0	0	0	0	0	0	0
120100		0	0	0	0	0	0	0
120210		0	0	0	0	0	0	0
120220		0	0	0	0	0	0	0
120300		0	0	0	0	0	0	0
120400		0	0	0	0	0	0	0
120510		MFN	0	0	0	0	0	0
120590		MFN	0	0	0	0	0	0
120600		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
	12060010			0				
120710		MFN	0	0	0	0	0	0
120720		MFN	0	0	0	0	0	0
120730		MFN	0	0	0	0	0	0
120740		MFN	0	0	0	0	0	0
120750		MFN	0	0	0	0	0	0
120760		MFN	0	0	0	0	0	0
120791		MFN	0	0	0	0	0	0
120799		MFN	0	0	0	0	0	0
120810		0	0	0	0	0	0	0
120890		MFN	0	0	0	0	0	0
120910		MFN	0	0	0	0	0	0
120921		MFN	0	0	0	0	0	0
120922		MFN	0	0	0	0	0	0
120923		MFN	0	0	0	0	0	0
120924		MFN	0	0	0	0	0	0
120925		MFN	0	0	0	0	0	0

120926		MFN	0	0	0	0	0	0
120929		MFN	0	0	0	0	0	0
120930		MFN	0	0	0	0	0	0
120991		MFN	0	0	0	0	0	0
120999		MFN	0	0	0	0	0	0
121010		0	0	0	0	0	0	0
121020		0	0	0	0	0	0	0
121110		MFN	0	0	0	0	0	0
121120		MFN	0	0	0	0	0	0
121130		MFN	0	0	0	0	0	0
121140		MFN	0	0	0	0	0	0
121190		MFN	0	0	0	0	0	0
	12119030							
121210		0	0	0	0	0	0	0
121220		0	0	0	0	0	0	0
121230		0	0	0	0	0	0	0
121291		0	0	0	0	0	0	0
121299		0	0	0	0	0	0	0
121300		0	0	0	0	0	0	0
121410		MFN	0	0	0	0	0	0
121490		MFN	0	0	0	0	0	0
130110		0	0	0	0	0	0	0
130120		0	0	0	0	0	0	0
130190		MFN	0	0	0	0	0	0
130211		0	0	0	0	0	0	0
130212		0	0	0	0	0	0	0
130213		0	0	0	0	0	0	0
130214		0	0	0	0	0	0	0
130219		0	0	0	0	0	0	0
130220		0	0	0	0	0	0	0
130231		0	0	0	0	0	0	0
130232		0	0	0	0	0	0	0
130239		0	0	0	0	0	0	0
140110		MFN	0	0	0	0	0	0
140120		MFN	0	0	0	0	0	0
140190		MFN	0	0	0	0	0	0
140200		0	0	0	0	0	0	0
140300		MFN	0	0	0	0	0	0
140410		0	0	0	0	0	0	0
140420		0	0	0	0	0	0	0
140490		0	0	0	0	0	0	0

150100		MFN	0	0	0	0	0	0
150200		0	0	0	0	0	0	0
150300		MFN	0	0	0	0	0	0
150410		0	0	0	0	0	0	0
150420		0	0	0	0	0	0	0
150430		0	0	0	0	0	0	0
150500		0	0	0	0	0	0	0
150600		0	0	0	0	0	0	0
150710		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
150790		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
150810		0	0	0	0	0	0	0
150890		MFN	0	0	0	0	0	0
150910		0	0	0	0	0	0	0
150990		MFN	0	0	0	0	0	0
151000		MFN	0	0	0	0	0	0
151110		0	0	0	0	0	0	0
151190		0	0	0	0	0	0	0
151211		MFN	0	25	0	0	0	0
	151211 91							
151219		MFN	0	25	0	0	0	0
	151219 90							
151221		MFN	0	0	0	0	0	0
151229		MFN	0	0	0	0	0	0
151311		0	0	0	0	0	0	0
151319		0	0	0	0	0	0	0
151321		0	0	0	0	0	0	0
151329		0	0	0	0	0	0	0
151411		MFN	0	10	0	0	0	0
	151411 10 00	0						
151419		MFN	0	10	0	0	0	0
	151419 10 00	0						
151491		MFN	0	10	0	0	0	0
	151491 10 00	0						
151499		MFN	0	10	0	0	0	0
	151499 10 00	0						
151511		MFN	0	0	0	0	0	0
151519		MFN	0	0	0	0	0	0
	151519 10 00	0						
151521		MFN	0	0	0	0	0	0
151529		MFN	0	0	0	0	0	0
151530		MFN	0	0	0	0	0	0

151540		MFN	0	0	0	0	0	0
151550		MFN	0	0	0	0	0	0
151590		MFN	0	0	0	0	0	0
151610		0	0	KVOTA	0	0	0	0
151620		0	0	KVOTA	0	0	0	0
151710		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
151790		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
151800		0	0	0	0	0	0	0
152000		MFN	0	0	0	0	0	0
152110		0	0	0	0	0	0	0
152190		MFN	0	0	0	0	0	0
152200		MFN	0	0	0	0	0	0
160100		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
160210		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
160220		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
160231		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
160232		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
160239		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
160241		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
160242		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
160249		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
160250		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
160290		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
160300		0	0	0	0	0	0	0
160411		MFN	0	0	0	0	0	0
160412		MFN	0	0	0	0	0	0
160413		MFN	0	0	0	0	0	0
160414		MFN	0	0	0	0	0	0
160415		MFN	0	0	0	0	0	0
160416		MFN	0	0	0	0	0	0
160419		MFN	0	0	0	0	0	0
160420		MFN	0	0	0	0	0	0
160430		MFN	0	0	0	0	0	0
160510		MFN	0	0	0	0	0	0
160520		MFN	0	0	0	0	0	0
160530		MFN	0	0	0	0	0	0
160540		MFN	0	0	0	0	0	0
160590		MFN	0	0	0	0	0	0
170111		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
170112		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
170191		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0

170199		MFN	0	KVOTA	0	0	0	0
170211		0	0	KVOTA	0	0	0	0
170219		0	0	KVOTA	0	0	0	0
170220		0	0	KVOTA	0	0	0	0
170230		0	0	KVOTA	0	0	0	0
170240		0	0	KVOTA	0	0	0	0
170250		0	0	KVOTA	0	0	0	0
170260		0	0	KVOTA	0	0	0	0
170290		0	0	KVOTA	0	0	0	0
170310		0	0	KVOTA	0	0	0	0
170390		0	0	KVOTA	0	0	0	0
170410		0	0	0	0	0	0	0
170490		0	0	0	0	0	0	0
	170490 60	MFN						
	170490 10							
180100		0	0	0	0	0	0	0
180200		0	0	0	0	0	0	0
180310		0	0	0	0	0	0	0
180320		0	0	0	0	0	0	0
180400		0	0	0	0	0	0	0
180500		0	0	0	0	0	0	0
180610		0	0	0	0	0	0	0
180620		0	0	0	0	0	0	0
180631		0	0	0	0	0	0	0
180632		0	0	0	0	0	0	0
180690		0	0	0	0	0	0	0
190110		0	0	0	0	0	0	0
190120		0	0	0	0	0	0	0
190190		0	0	0	0	0	0	0
190211		MFN	0	0	0	0	0	0
190219		MFN	0	0	0	0	0	0
190220		MFN	0	0	0	0	0	0
190230		MFN	0	0	0	0	0	0
190240		MFN	0	0	0	0	0	0
190300		0	0	0	0	0	0	0
190410		0	0	0	0	0	0	0
190420		0	0	0	0	0	0	0
190430		0	0	0	0	0	0	0
190490		0	0	0	0	0	0	0
190510		MFN	0	0	0	0	0	0
190520		MFN	0	0	0	0	0	0

190531		MFN	0	0	0	0	0	0
190532		MFN	0	0	0	0	0	0
190540		MFN	0	0	0	0	0	0
190590		MFN	0	0	0	0	0	0
200110		KVOTA	0	15	0	0	0	0
200190		KVOTA	0	15	0	0	0	0
200210		MFN	0	20	0	0	0	0
200290		MFN	0	20	0	0	0	0
200310		MFN	0	0	0	0	0	0
200320		MFN	0	0	0	0	0	0
200390		MFN	0	0	0	0	0	0
200410		MFN	0	0	0	0	0	0
200490		MFN	0	0	0	0	0	0
200510		MFN	0	0	0	0	0	0
200520		MFN	0	0	0	0	0	0
200540		MFN	0	0	0	0	0	0
200551		MFN	0	0	0	0	0	0
200559		MFN	0	0	0	0	0	0
200560		MFN	0	0	0	0	0	0
200570		MFN	0	0	0	0	0	0
200580		MFN	0	0	0	0	0	0
200590		MFN	0	0	0	0	0	0
200600		MFN	0	0	0	0	0	0
200710		MFN	0	15	0	0	0	0
200791		MFN	0	15	0	0	0	0
200799		MFN	0	15	0	0	0	0
200811		MFN	0	10	0	0	0	0
200819		MFN	0	10	0	0	0	0
	200819 19							
	200819 99							
200820		MFN	0	10	0	0	0	0
200830		MFN	0	10	0	0	0	0
200840		MFN	0	10	0	0	0	0
200850		MFN	0	10	0	0	0	0
200860		MFN	0	10	0	0	0	0
200870		MFN	0	10	0	0	0	0
200880		MFN	0	10	0	0	0	0
200891		MFN	0	10	0	0	0	0
200892		MFN	0	10	0	0	0	0
200899		MFN	0	10	0	0	0	0
200911		KVOTA	0	15	0	0	0	0

	200911 11			0				
	200911 19			0				
200912		KVOTA	0	15	0	0	0	0
200919		KVOTA	0	0	0	0	0	0
	20091998			15				
200921		KVOTA	0	15	0	0	0	0
200929		KVOTA	0	0	0	0	0	0
	20092991			15				
	20092999			15				
200931		KVOTA	0	15	0	0	0	0
200939		KVOTA	0	15	0	0	0	0
	20093911			0				
	20093919			0				
200941		KVOTA	0	15	0	0	0	0
200949		KVOTA	0	15	0	0	0	0
	20094911			0				
	20094919			0				
	20094999			0				
200950		KVOTA	0	15	0	0	0	0
200961		KVOTA	0	15	0	0	0	0
200969		KVOTA	0	15	0	0	0	0
200971		KVOTA	0	15	0	0	0	0
200979		KVOTA	0	15	0	0	0	0
	20097911			0				
	20097919			0				
200980		KVOTA	0	0	0	0	0	0
	20098035			15				
	20098038			15				
	20098071			15				
	20098079			15				
	20098086			15				
	20098096			15				
200990		KVOTA	0	15	0	0	0	0
210111		MFN	0	0	0	0	0	0
210112		MFN	0	0	0	0	0	0
210120		MFN	0	0	0	0	0	0
210130		MFN	0	0	0	0	0	0
210210		MFN	0	0	0	0	0	0
	21021031			15				
	21021039			15				
210220		MFN	0	0	0	0	0	0

210230		MFN	0	0	0	0	0	0
210310		0	0	0	0	0	0	0
210320		0	0	0	0	0	0	0
210330		0	0	0	0	0	0	0
210390		0	0	0	0	0	0	0
210410		0	0	4	0	0	0	0
210420		0	0	4	0	0	0	0
210500		MFN	0	25	0	0	0	0
210610		0	0	0	0	0	0	0
210690		0	0	0	0	0	0	0
220110		KVOTA	0	20	0	0	0	0
220190		KVOTA	0	0	0	0	0	0
220210		MFN	0	25	0	0	0	0
220290		MFN	0	0	0	0	0	0
	2,203E+09			10				
220300		KVOTA	0	20	0	0	0	0
220410		KVOTA	0	KVOTA	0	KVOTA	0	0
220421		KVOTA	0	KVOTA	0	KVOTA	0	0
220429		KVOTA	0	KVOTA	0	KVOTA	0	0
220430		KVOTA	0	KVOTA	0	KVOTA	0	0
220510		MFN	0	0	0	KVOTA	0	0
220590		MFN	0	0	0	KVOTA	0	0
220600		MFN	0	0	0	KVOTA	0	0
220710		MFN	0	10	0	KVOTA	0	0
220720		MFN	0	10	0	KVOTA	0	0
220820		MFN	0	KVOTA	0	KVOTA	0	0
	220820 12	KVOTA						
	220820 26	KVOTA						
	220820 62	KVOTA						
	220820 86	KVOTA						
220830		MFN	0	KVOTA	0	KVOTA	0	0
220840		MFN	0	KVOTA	0	KVOTA	0	0
220850		MFN	0	KVOTA	0	KVOTA	0	0
220860		MFN	0	KVOTA	0	KVOTA	0	0
220870		KVOTA	0	KVOTA	0	KVOTA	0	0
220890		MFN	0	KVOTA	0	KVOTA	0	0
220900		MFN	0	10	0	0	0	0
230110		MFN	0	0	0	0	0	0
230120		MFN	0	0	0	0	0	0
230210		0	0	0	0	0	0	0
230220		0	0	0	0	0	0	0

230230		0	0	0	0	0	0	0
230240		0	0	0	0	0	0	0
230250		0	0	0	0	0	0	0
230310		0	0	0	0	0	0	0
230320		0	0	0	0	0	0	0
230330		0	0	0	0	0	0	0
230400		0	0	0	0	0	0	0
230500		0	0	0	0	0	0	0
230610		0	0	0	0	0	0	0
230620		0	0	0	0	0	0	0
230630		0	0	0	0	0	0	0
230641		0	0	0	0	0	0	0
230649		0	0	0	0	0	0	0
230650		0	0	0	0	0	0	0
230660		0	0	0	0	0	0	0
230670		0	0	0	0	0	0	0
230690		0	0	0	0	0	0	0
230700		0	0	0	0	0	0	0
230800		0	0	0	0	0	0	0
230910		0	0	0	0	0	0	0
230990		KVOTA	0	0	0	0	0	0
						0		
240110		MFN	0	KVOTA	0	KVOTA	0	0
	240110 60	KVOTA						
240120		MFN	0	KVOTA	0	KVOTA	0	0
	240120 60	KVOTA						
240130		MFN	0	KVOTA	0	KVOTA	0	0
240210		MFN	0	KVOTA	0	KVOTA	0	0
240220		MFN	0	KVOTA	0	KVOTA	0	0
240290		MFN	0	KVOTA	0	KVOTA	0	0
240310		MFN	0	KVOTA	0	KVOTA	0	0
240391		MFN	0	KVOTA	0	KVOTA	0	0
240399		MFN	0	KVOTA	0	KVOTA	0	0
290543		MFN	0	0	0	0	0	0
290544		MFN	0	0	0	0	0	0
330111		MFN	0	0	0	0	0	0
330112		MFN	0	0	0	0	0	0
330113		MFN	0	0	0	0	0	0
330114		MFN	0	0	0	0	0	0
330119		MFN	0	0	0	0	0	0
330121		MFN	0	0	0	0	0	0

330122		MFN	0	0	0	0	0	0
330123		MFN	0	0	0	0	0	0
330124		MFN	0	0	0	0	0	0
330125		MFN	0	0	0	0	0	0
330126		MFN	0	0	0	0	0	0
330129		MFN	0	0	0	0	0	0
330130		MFN	0	0	0	0	0	0
330190		MFN	0	0	0	0	0	0
350110		MFN	0	0	0	0	0	0
350190		MFN	0	0	0	0	0	0
350211		MFN	0	0	0	0	0	0
350219		MFN	0	0	0	0	0	0
350220		MFN	0	0	0	0	0	0
350290		MFN	0	0	0	0	0	0
350300		MFN	0	0	0	0	0	0
350400		MFN	0	0	0	0	0	0
350510		MFN	0	0	0	0	0	0
350520		MFN	0	0	0	0	0	0
380910		MFN	0	0	0	0	0	0
382460		MFN	0	0	0	0	0	0
410120		MFN	0	0	0	0	0	0
410150		MFN	0	0	0	0	0	0
410190		MFN	0	0	0	0	0	0
410210		MFN	0	0	0	0	0	0
410221		MFN	0	0	0	0	0	0
410229		MFN	0	0	0	0	0	0
410310		MFN	0	0	0	0	0	0
410320		MFN	0	0	0	0	0	0
410330		MFN	0	0	0	0	0	0
410390		MFN	0	0	0	0	0	0
430110		MFN	0	0	0	0	0	0
430130		MFN	0	0	0	0	0	0
430160		MFN	0	0	0	0	0	0
430170		MFN	0	0	0	0	0	0
430180		MFN	0	0	0	0	0	0
430190		MFN	0	0	0	0	0	0
500100		MFN	0	0	0	0	0	0
500200		MFN	0	0	0	0	0	0
500310		MFN	0	0	0	0	0	0
500390		MFN	0	0	0	0	0	0
510111		MFN	0	0	0	0	0	0

510119		MFN	0	0	0	0	0	0
510121		MFN	0	0	0	0	0	0
510129		MFN	0	0	0	0	0	0
510130		MFN	0	0	0	0	0	0
510211		MFN	0	0	0	0	0	0
510219		MFN	0	0	0	0	0	0
510220		MFN	0	0	0	0	0	0
510310		MFN	0	0	0	0	0	0
510320		MFN	0	0	0	0	0	0
510330		MFN	0	0	0	0	0	0
520100		MFN	0	0	0	0	0	0
520210		MFN	0	0	0	0	0	0
520291		MFN	0	0	0	0	0	0
520299		MFN	0	0	0	0	0	0
520300		MFN	0	0	0	0	0	0
530110		MFN	0	0	0	0	0	0
530121		MFN	0	0	0	0	0	0
530129		MFN	0	0	0	0	0	0
530130		MFN	0	0	0	0	0	0
530210		MFN	0	0	0	0	0	0
530290		MFN	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.7 UVOZ U SRBIJU IZ CEFTA POTPISNICA**TABELA II: PREFERENCIJALNE UVOZNE KVOTE**

Zemlja porijekla	Tarifna oznaka	Kvota (tone/L)	Preferencijalna carina unutar kvote	Uvozna carina za količine koje prelaze kvotu
Albanija				
	0204	100	0	MFN
	020410			
	020421			
	020422			
	020423			
	020430			
	020441			
	020442			
	020443			
	020450			
	0406 10 80	200	0	MFN
	0406 90 29	200	0	MFN
	0702	750	0	MFN

0703 90	200	0	MFN
0704	100	0	MFN
070410			
070420			
070490			
0706 10 00	200	0	MFN
0707 00 05	500	0	MFN
0807 11	2000	0	MFN
0807 19	300	0	MFN
0812 10 00	50	0	MFN
2001	100	0	MFN
200110			
200190			
2009	200	0	MFN
200911			
200912			
200919			
200921			
200929			
200931			
200939			
200941			
200949			
200950			
200961			
200969			
200971			
200979			
200980			
200990			
2201	200	0	MFN
220110			
220190			
2203	200	0	MFN
2204	200	0	MFN
220410			
220421			
220429			
220430			
2208 20 12	500	0	MFN
2208 20 62			

	2208 20 26	200	0	MFN
	2208 20 86			
	2208 70	500	0	MFN
	2309 90	400	0	MFN
	2401 10 60	500	0	MFN
	2401 20 60			
Hrvatska				
	01029005	100	15	MFN
	010290 21			
	01029029			
	010290 51			
	010290 59			
	010290 61			
	010290 69			
	010290 71			
	010290 79			
	010290 90			
	01029041 01029049	1.200	10	MFN
	010392	100	15	MFN
	010511	50	15	MFN
	010512			
	010519			
	010592			
	010593			
	010599			
	020110	100	25	MFN
	020120			
	020130			
	020210	100	25	MFN
	020220			
	020230			
	020311	100	25	MFN
	020312			
	020319			
	020321			
	020322			
	020329			
	020410	100	25	MFN
	020421			
	020422			

020423			
020430			
020441			
020442			
020443			
020450			
020711			
020712			
020713			
020714			
020724			
020725			
020726	50	25	MFN
020727			
020732			
020733			
020734			
020735			
020736			
021011			
021012			
021019			
021020	50	25	MFN
021091			
021092			
021093			
021099			
040110			
040120	25	10	MFN
040130			
040210			
040221			
040229	25	20	MFN
040291			
040299			
040610			
040620			
040630	50	10	MFN
040640			
040690			
040700	25	20	MFN

040811			
040819	25	20	MFN
040891			
040899			
070190	1.000	20	MFN
070200	100	20	MFN
070310	20	20	MFN
070320			
070390			
070410			
070420	20	20	MFN
070490			
070511			
070519			
070521	20	20	MFN
070529			
070610			
070690	20	20	MFN
070700	20	20	MFN
080610	25	0	MFN
080711	20	20	MFN
080810	20	20	MFN
080820	20	20	MFN
080910	20	20	MFN
080920			
080930			
080940			
081010	20	20	MFN
081020	20	20	MFN
081030	20	20	MFN
081050	25	0	MFN
100190	100	20	MFN
100300	100	20	MFN
100510	100	20	MFN
100590			
110100	100	20	MFN
110210	100	20	MFN
110220			
110290			
110311	100	20	MFN
110313			

110319			
110320			
120600 91	100	10	MFN
120600 99			
150710	50	5	MFN
150790			
151610	25	0	MFN
151620			
151710	25	20	MFN
151790			
160100	10	25	MFN
160210	500	10	MFN
160220			
160231			
160232			
160239			
160241			
160242			
160249			
160250			
160290			
170111	200	20	MFN
170112			
170191			
170199			
170211	50	20	MFN
170219			
170220			
170230			
170240			
170250			
170260			
170290			
170310	100	0	MFN
170390			
220410	50	20	MFN
220421			
220429			
220430			
220820	50	20	MFN
220830			

	220840			
	220850			
	220860			
	220870			
	220890			
	240110			
	240120	25	5	MFN
	240130			
	240210			
	240220	25	10	MFN
	240290			
	240310			
	240391	25	5	MFN
	240399			
Moldavija				
	2204	270	10	MFN
	2205	80	15	MFN
	2206	80	15	MFN
	2207	80	15	MFN
	2208	80	10	MFN
	2401	450	0	MFN
	2402	40	5	MFN
	2403	40	0	MFN

ANEKS 3.8 UVOZ na teritoriju Kosova/UNMIK IZ CEFTA POTPISNICA**TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)**

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija		Moldavija	Crna Gora	Srbija
6-cifara	Izuzev:				2007	2008			
010110		0	0	0	0	0	0	0	0
010190		0	0	0	0	0	0	0	0
010210		0	0	0	0	0	0	0	0
010290		0	0	0	0	0	0	0	0
010310		0	0	0	0	0	0	0	0
010391		0	0	0	0	0	0	0	0
010392		0	0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.8 UVOZ na teritoriju Kosova/UNMIK IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija		Moldavija	Crna Gora	Srbija
6-cifara	Izuzev:				2007	2008			
010410		0	0	0	0	0	0	0	0
010420		0	0	0	0	0	0	0	0
010511		0	0	0	0	0	0	0	0
010512		0	0	0	0	0	0	0	0
010519		0	0	0	0	0	0	0	0
010592		0	0	0	0	0	0	0	0
010593		0	0	0	0	0	0	0	0
010599		0	0	0	0	0	0	0	0
010611		0	0	0	0	0	0	0	0
010612		0	0	0	0	0	0	0	0
010619		0	0	0	0	0	0	0	0
010620		0	0	0	0	0	0	0	0
010631		0	0	0	0	0	0	0	0
010632		0	0	0	0	0	0	0	0
010639		0	0	0	0	0	0	0	0
010690		0	0	0	0	0	0	0	0
020110		0	0	0	0	0	0	0	0
020120		0	0	0	0	0	0	0	0
020130		0	0	0	0	0	0	0	0
020210		0	0	0	0	0	0	0	0
020220		0	0	0	0	0	0	0	0
020230		0	0	0	0	0	0	0	0
020311		0	0	0	0	0	0	0	0
020312		0	0	0	0	0	0	0	0
020319		0	0	0	0	0	0	0	0
020321		0	0	0	0	0	0	0	0
020322		0	0	0	0	0	0	0	0
020329		0	0	0	0	0	0	0	0
020410		0	0	0	0	0	0	0	0
020421		0	0	0	0	0	0	0	0
020422		0	0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.8 UVOZ na teritoriju Kosova/UNMIK IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija		Moldavija	Crna Gora	Srbija
6-cifara	Izuzev:				2007	2008			
020423		0	0	0	0	0	0	0	0
020430		0	0	0	0	0	0	0	0
020441		0	0	0	0	0	0	0	0
020442		0	0	0	0	0	0	0	0
020443		0	0	0	0	0	0	0	0
020450		0	0	0	0	0	0	0	0
020500		0	0	0	0	0	0	0	0
020610		0	0	0	0	0	0	0	0
020621		0	0	0	0	0	0	0	0
020622		0	0	0	0	0	0	0	0
020629		0	0	0	0	0	0	0	0
020630		0	0	0	0	0	0	0	0
020641		0	0	0	0	0	0	0	0
020649		0	0	0	0	0	0	0	0
020680		0	0	0	0	0	0	0	0
020690		0	0	0	0	0	0	0	0
020711		0	0	0	0	0	0	0	0
020712		0	0	0	0	0	0	0	0
020713		0	0	0	0	0	0	0	0
020714		0	0	0	0	0	0	0	0
020724		0	0	0	0	0	0	0	0
020725		0	0	0	0	0	0	0	0
020726		0	0	0	0	0	0	0	0
020727		0	0	0	0	0	0	0	0
020732		0	0	0	0	0	0	0	0
020733		0	0	0	0	0	0	0	0
020734		0	0	0	0	0	0	0	0
020735		0	0	0	0	0	0	0	0
020736		0	0	0	0	0	0	0	0
020810		0	0	0	0	0	0	0	0
020820		0	0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.8 UVOZ na teritoriju Kosova/UNMIK IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija		Moldavija	Crna Gora	Srbija
6-cifara	Izuzev:				2007	2008			
020830		0	0	0	0	0	0	0	0
020840		0	0	0	0	0	0	0	0
020850		0	0	0	0	0	0	0	0
020890		0	0	0	0	0	0	0	0
020900		0	0	0	0	0	0	0	0
021011		0	0	0	0	0	0	0	0
021012		0	0	0	0	0	0	0	0
021019		0	0	0	0	0	0	0	0
021020		0	0	0	0	0	0	0	0
021091		0	0	0	0	0	0	0	0
021092		0	0	0	0	0	0	0	0
021093		0	0	0	0	0	0	0	0
021099		0	0	0	0	0	0	0	0
030110		0	0	0	0	0	0	0	0
030191		0	0	0	0	0	0	0	0
030192		0	0	0	0	0	0	0	0
030193		0	0	0	0	0	0	0	0
030199		0	0	0	0	0	0	0	0
030211		0	0	0	0	0	0	0	0
030212		0	0	0	0	0	0	0	0
030219		0	0	0	0	0	0	0	0
030221		0	0	0	0	0	0	0	0
030222		0	0	0	0	0	0	0	0
030223		0	0	0	0	0	0	0	0
030229		0	0	0	0	0	0	0	0
030231		0	0	0	0	0	0	0	0
030232		0	0	0	0	0	0	0	0
030233		0	0	0	0	0	0	0	0
030234		0	0	0	0	0	0	0	0
030235		0	0	0	0	0	0	0	0
030236		0	0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.8 UVOZ na teritoriju Kosova/UNMIK IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija		Moldavija	Crna Gora	Srbija
6-cifara	Izuzev:				2007	2008			
030239		0	0	0	0	0	0	0	0
030240		0	0	0	0	0	0	0	0
030250		0	0	0	0	0	0	0	0
030261		0	0	0	0	0	0	0	0
030262		0	0	0	0	0	0	0	0
030263		0	0	0	0	0	0	0	0
030264		0	0	0	0	0	0	0	0
030265		0	0	0	0	0	0	0	0
030266		0	0	0	0	0	0	0	0
030269		0	0	0	0	0	0	0	0
030270		0	0	0	0	0	0	0	0
030311		0	0	0	0	0	0	0	0
030319		0	0	0	0	0	0	0	0
030321		0	0	0	0	0	0	0	0
030322		0	0	0	0	0	0	0	0
030329		0	0	0	0	0	0	0	0
030331		0	0	0	0	0	0	0	0
030332		0	0	0	0	0	0	0	0
030333		0	0	0	0	0	0	0	0
030339		0	0	0	0	0	0	0	0
030341		0	0	0	0	0	0	0	0
030342		0	0	0	0	0	0	0	0
030343		0	0	0	0	0	0	0	0
030344		0	0	0	0	0	0	0	0
030345		0	0	0	0	0	0	0	0
030346		0	0	0	0	0	0	0	0
030349		0	0	0	0	0	0	0	0
030350		0	0	0	0	0	0	0	0
030360		0	0	0	0	0	0	0	0
030371		0	0	0	0	0	0	0	0
030372		0	0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.8 UVOZ na teritoriju Kosova/UNMIK IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija		Moldavija	Crna Gora	Srbija
6-cifara	Izuzev:				2007	2008			
030373		0	0	0	0	0	0	0	0
030374		0	0	0	0	0	0	0	0
030375		0	0	0	0	0	0	0	0
030376		0	0	0	0	0	0	0	0
030377		0	0	0	0	0	0	0	0
030378		0	0	0	0	0	0	0	0
030379		0	0	0	0	0	0	0	0
030380		0	0	0	0	0	0	0	0
030410		0	0	0	0	0	0	0	0
030420		0	0	0	0	0	0	0	0
030490		0	0	0	0	0	0	0	0
030510		0	0	0	0	0	0	0	0
030520		0	0	0	0	0	0	0	0
030530		0	0	0	0	0	0	0	0
030541		0	0	0	0	0	0	0	0
030542		0	0	0	0	0	0	0	0
030549		0	0	0	0	0	0	0	0
030551		0	0	0	0	0	0	0	0
030559		0	0	0	0	0	0	0	0
030561		0	0	0	0	0	0	0	0
030562		0	0	0	0	0	0	0	0
030563		0	0	0	0	0	0	0	0
030569		0	0	0	0	0	0	0	0
030611		0	0	0	0	0	0	0	0
030612		0	0	0	0	0	0	0	0
030613		0	0	0	0	0	0	0	0
030614		0	0	0	0	0	0	0	0
030619		0	0	0	0	0	0	0	0
030621		0	0	0	0	0	0	0	0
030622		0	0	0	0	0	0	0	0
030623		0	0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.8 UVOZ na teritoriju Kosova/UNMIK IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija		Moldavija	Crna Gora	Srbija
6-cifara	Izuzev:				2007	2008			
030624		0	0	0	0	0	0	0	0
030629		0	0	0	0	0	0	0	0
030710		0	0	0	0	0	0	0	0
030721		0	0	0	0	0	0	0	0
030729		0	0	0	0	0	0	0	0
030731		0	0	0	0	0	0	0	0
030739		0	0	0	0	0	0	0	0
030741		0	0	0	0	0	0	0	0
030749		0	0	0	0	0	0	0	0
030751		0	0	0	0	0	0	0	0
030759		0	0	0	0	0	0	0	0
030760		0	0	0	0	0	0	0	0
030791		0	0	0	0	0	0	0	0
030799		0	0	0	0	0	0	0	0
040110		0	0	MFN	0	0	0	0	0
040120		0	0	MFN	0	0	0	0	0
040130		0	0	MFN	0	0	0	0	0
040210		0	0	0	0	0	0	0	0
040221		0	0	0	0	0	0	0	0
040229		0	0	0	0	0	0	0	0
040291		0	0	0	0	0	0	0	0
040299		0	0	0	0	0	0	0	0
040310		0	0	0	0	0	0	0	0
040390		0	0	0	0	0	0	0	0
040410		0	0	0	0	0	0	0	0
040490		0	0	0	0	0	0	0	0
040510		0	0	MFN	0	0	0	0	0
040520		0	0	MFN	0	0	0	0	0
040590		0	0	MFN	0	0	0	0	0
040610		0	0	MFN	0	0	0	0	0
040620		0	0	MFN	0	0	0	0	0

ANEKS 3.8 UVOZ na teritoriju Kosova/UNMIK IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija		Moldavija	Crna Gora	Srbija
6-cifara	Izuzev:				2007	2008			
040630		0	0	MFN	0	0	0	0	0
040640		0	0	MFN	0	0	0	0	0
040690		0	0	MFN	0	0	0	0	0
040700		0	0	0	0	0	0	0	0
	4070030				6	0			
040811		0	0	0	0	0	0	0	0
040819		0	0	0	0	0	0	0	0
040891		0	0	0	0	0	0	0	0
040899		0	0	0	0	0	0	0	0
040900		0	0	0	0	0	0	0	0
041000		0	0	0	0	0	0	0	0
050100		0	0	0	0	0	0	0	0
050210		0	0	0	0	0	0	0	0
050290		0	0	0	0	0	0	0	0
050300		0	0	0	0	0	0	0	0
050400		0	0	0	0	0	0	0	0
050510		0	0	0	0	0	0	0	0
050590		0	0	0	0	0	0	0	0
050610		0	0	0	0	0	0	0	0
050690		0	0	0	0	0	0	0	0
050710		0	0	0	0	0	0	0	0
050790		0	0	0	0	0	0	0	0
050800		0	0	0	0	0	0	0	0
050900		0	0	0	0	0	0	0	0
051000		0	0	0	0	0	0	0	0
051110		0	0	0	0	0	0	0	0
051191		0	0	0	0	0	0	0	0
051199		0	0	0	0	0	0	0	0
060110		0	0	0	0	0	0	0	0
060120		0	0	0	0	0	0	0	0
060210		0	0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.8 UVOZ na teritoriju Kosova/UNMIK IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija		Moldavija	Crna Gora	Srbija
6-cifara	Izuzev:				2007	2008			
060220		0	0	0	0	0	0	0	0
060230		0	0	0	0	0	0	0	0
060240		0	0	0	0	0	0	0	0
060290		0	0	0	0	0	0	0	0
060310		0	0	0	0	0	0	0	0
060390		0	0	0	0	0	0	0	0
060410		0	0	0	0	0	0	0	0
060491		0	0	0	0	0	0	0	0
060499		0	0	0	0	0	0	0	0
070110		0	0	0	0	0	0	0	0
070190		0	0	0	0	0	0	0	0
070200		0	0	0	0	0	0	0	0
070310		0	0	0	0	0	0	0	0
	7031019				6	0			
	7031090				6	0			
070320		0	0	0	0	0	0	0	0
070390		0	0	0	0	0	0	0	0
070410		0	0	0	0	0	0	0	0
070420		0	0	0	0	0	0	0	0
070490		0	0	0	0	0	0	0	0
	7049010				6	0			
070511		0	0	0	0	0	0	0	0
070519		0	0	0	0	0	0	0	0
070521		0	0	0	0	0	0	0	0
070529		0	0	0	0	0	0	0	0
070610		0	0	0	0	0	0	0	0
070690		0	0	0	0	0	0	0	0
070700		0	0	0	0	0	0	0	0
070810		0	0	0	0	0	0	0	0
070820		0	0	0	0	0	0	0	0
070890		0	0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.8 UVOZ na teritoriju Kosova/UNMIK IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija		Moldavija	Crna Gora	Srbija
6-cifara	Izuzev:				2007	2008			
070910		0	0	0	0	0	0	0	0
070920		0	0	0	0	0	0	0	0
070930		0	0	0	0	0	0	0	0
070940		0	0	0	0	0	0	0	0
070951		0	0	0	0	0	0	0	0
070952		0	0	0	0	0	0	0	0
070959		0	0	0	0	0	0	0	0
070960		0	0	0	0	0	0	0	0
	7096010				6	0			
	7096091				6	0			
070970		0	0	0	0	0	0	0	0
070990		0	0	0	0	0	0	0	0
071010		0	0	0	0	0	0	0	0
071021		0	0	0	0	0	0	0	0
071022		0	0	0	0	0	0	0	0
071029		0	0	0	0	0	0	0	0
071030		0	0	0	0	0	0	0	0
071040		0	0	0	0	0	0	0	0
071080		0	0	0	0	0	0	0	0
071090		0	0	0	0	0	0	0	0
071120		0	0	0	0	0	0	0	0
071130		0	0	0	0	0	0	0	0
071140		0	0	0	0	0	0	0	0
071151		0	0	0	0	0	0	0	0
071159		0	0	0	0	0	0	0	0
071190		0	0	0	0	0	0	0	0
071220		0	0	0	0	0	0	0	0
071231		0	0	0	0	0	0	0	0
071232		0	0	0	0	0	0	0	0
071233		0	0	0	0	0	0	0	0
071239		0	0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.8 UVOZ na teritoriju Kosova/UNMIK IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija		Moldavija	Crna Gora	Srbija
6-cifara	Izuzev:				2007	2008			
071290		0	0	0	0	0	0	0	0
071310		0	0	0	0	0	0	0	0
071320		0	0	0	0	0	0	0	0
071331		0	0	0	0	0	0	0	0
071332		0	0	0	0	0	0	0	0
071333		0	0	0	0	0	0	0	0
071339		0	0	0	0	0	0	0	0
071340		0	0	0	0	0	0	0	0
071350		0	0	0	0	0	0	0	0
071390		0	0	0	0	0	0	0	0
071410		0	0	0	0	0	0	0	0
071420		0	0	0	0	0	0	0	0
071490		0	0	0	0	0	0	0	0
080111		0	0	0	0	0	0	0	0
080119		0	0	0	0	0	0	0	0
080121		0	0	0	0	0	0	0	0
080122		0	0	0	0	0	0	0	0
080131		0	0	0	0	0	0	0	0
080132		0	0	0	0	0	0	0	0
080211		0	0	0	0	0	0	0	0
080212		0	0	0	0	0	0	0	0
080221		0	0	0	0	0	0	0	0
080222		0	0	0	0	0	0	0	0
080231		0	0	0	0	0	0	0	0
080232		0	0	0	0	0	0	0	0
080240		0	0	0	0	0	0	0	0
080250		0	0	0	0	0	0	0	0
080290		0	0	0	0	0	0	0	0
080300		0	0	0	0	0	0	0	0
080410		0	0	0	0	0	0	0	0
080420		0	0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.8 UVOZ na teritoriju Kosova/UNMIK IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija		Moldavija	Crna Gora	Srbija
6-cifara	Izuzev:				2007	2008			
080430		0	0	0	0	0	0	0	0
080440		0	0	0	0	0	0	0	0
080450		0	0	0	0	0	0	0	0
080510		0	0	0	0	0	0	0	0
080520		0	0	0	0	0	0	0	0
080540		0	0	0	0	0	0	0	0
080550		0	0	0	0	0	0	0	0
080590		0	0	0	0	0	0	0	0
080610		0	0	0	0	0	0	0	0
080620		0	0	0	0	0	0	0	0
080711		0	0	0	0	0	0	0	0
080719		0	0	0	0	0	0	0	0
080720		0	0	0	0	0	0	0	0
080810		0	0	0	0	0	0	0	0
080820		0	0	0	0	0	0	0	0
080910		0	0	0	0	0	0	0	0
080920		0	0	0	0	0	0	0	0
080930		0	0	0	0	0	0	0	0
080940		0	0	0	0	0	0	0	0
081010		0	0	0	0	0	0	0	0
081020		0	0	0	0	0	0	0	0
081030		0	0	0	0	0	0	0	0
081040		0	0	0	0	0	0	0	0
081050		0	0	0	0	0	0	0	0
081060		0	0	0	0	0	0	0	0
081090		0	0	0	0	0	0	0	0
081110		0	0	0	0	0	0	0	0
081120		0	0	0	0	0	0	0	0
081190		0	0	0	0	0	0	0	0
081210		0	0	0	0	0	0	0	0
081290		0	0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.8 UVOZ na teritoriju Kosova/UNMIK IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija		Moldavija	Crna Gora	Srbija
6-cifara	Izuzev:				2007	2008			
081310		0	0	0	0	0	0	0	0
081320		0	0	0	0	0	0	0	0
081330		0	0	0	0	0	0	0	0
081340		0	0	0	0	0	0	0	0
081350		0	0	0	0	0	0	0	0
081400		0	0	0	0	0	0	0	0
090111		0	0	0	0	0	0	0	0
090112		0	0	0	0	0	0	0	0
090121		0	0	0	0	0	0	0	0
090122		0	0	0	0	0	0	0	0
090190		0	0	0	0	0	0	0	0
090210		0	0	0	0	0	0	0	0
090220		0	0	0	0	0	0	0	0
090230		0	0	0	0	0	0	0	0
090240		0	0	0	0	0	0	0	0
090300		0	0	0	0	0	0	0	0
090411		0	0	0	0	0	0	0	0
090412		0	0	0	0	0	0	0	0
090420		0	0	0	0	0	0	0	0
090500		0	0	0	0	0	0	0	0
090610		0	0	0	0	0	0	0	0
090620		0	0	0	0	0	0	0	0
090700		0	0	0	0	0	0	0	0
090810		0	0	0	0	0	0	0	0
090820		0	0	0	0	0	0	0	0
090830		0	0	0	0	0	0	0	0
090910		0	0	0	0	0	0	0	0
090920		0	0	0	0	0	0	0	0
090930		0	0	0	0	0	0	0	0
090940		0	0	0	0	0	0	0	0
090950		0	0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.8 UVOZ na teritoriju Kosova/UNMIK IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija		Moldavija	Crna Gora	Srbija
6-cifara	Izuzev:				2007	2008			
091010		0	0	0	0	0	0	0	0
091020		0	0	0	0	0	0	0	0
091030		0	0	0	0	0	0	0	0
091040		0	0	0	0	0	0	0	0
091050		0	0	0	0	0	0	0	0
091091		0	0	0	0	0	0	0	0
091099		0	0	0	0	0	0	0	0
100110		0	0	0	0	0	0	0	0
100190		0	0	0	0	0	0	0	0
100200		0	0	0	0	0	0	0	0
100300		0	0	0	0	0	0	0	0
100400		0	0	0	0	0	0	0	0
100510		0	0	0	0	0	0	0	0
100590		0	0	0	0	0	0	0	0
100610		0	0	0	0	0	0	0	0
100620		0	0	0	0	0	0	0	0
100630		0	0	0	0	0	0	0	0
100640		0	0	0	0	0	0	0	0
100700		0	0	0	0	0	0	0	0
100810		0	0	0	0	0	0	0	0
100820		0	0	0	0	0	0	0	0
100830		0	0	0	0	0	0	0	0
100890		0	0	0	0	0	0	0	0
110100		0	0	0	0	0	0	0	0
110210		0	0	0	0	0	0	0	0
110220		0	0	0	0	0	0	0	0
110230		0	0	0	0	0	0	0	0
110290		0	0	0	0	0	0	0	0
110311		0	0	0	0	0	0	0	0
110313		0	0	0	0	0	0	0	0
110319		0	0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.8 UVOZ na teritoriju Kosova/UNMIK IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija		Moldavija	Crna Gora	Srbija
6-cifara	Izuzev:				2007	2008			
110320		0	0	0	0	0	0	0	0
110412		0	0	0	0	0	0	0	0
110419		0	0	0	0	0	0	0	0
110422		0	0	0	0	0	0	0	0
110423		0	0	0	0	0	0	0	0
110429		0	0	0	0	0	0	0	0
110430		0	0	0	0	0	0	0	0
110510		0	0	0	0	0	0	0	0
110520		0	0	0	0	0	0	0	0
110610		0	0	0	0	0	0	0	0
110620		0	0	0	0	0	0	0	0
110630		0	0	0	0	0	0	0	0
110710		0	0	0	0	0	0	0	0
110720		0	0	0	0	0	0	0	0
110811		0	0	0	0	0	0	0	0
110812		0	0	0	0	0	0	0	0
110813		0	0	0	0	0	0	0	0
110814		0	0	0	0	0	0	0	0
110819		0	0	0	0	0	0	0	0
110820		0	0	0	0	0	0	0	0
110900		0	0	0	0	0	0	0	0
120100		0	0	0	0	0	0	0	0
120210		0	0	0	0	0	0	0	0
120220		0	0	0	0	0	0	0	0
120300		0	0	0	0	0	0	0	0
120400		0	0	0	0	0	0	0	0
120510		0	0	0	0	0	0	0	0
120590		0	0	0	0	0	0	0	0
120600		0	0	0	0	0	0	0	0
120710		0	0	0	0	0	0	0	0
120720		0	0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.8 UVOZ na teritoriju Kosova/UNMIK IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija		Moldavija	Crna Gora	Srbija
6-cifara	Izuzev:				2007	2008			
120730		0	0	0	0	0	0	0	0
120740		0	0	0	0	0	0	0	0
120750		0	0	0	0	0	0	0	0
120760		0	0	0	0	0	0	0	0
120791		0	0	0	0	0	0	0	0
120799		0	0	0	0	0	0	0	0
120810		0	0	0	0	0	0	0	0
120890		0	0	0	0	0	0	0	0
120910		0	0	0	0	0	0	0	0
120921		0	0	0	0	0	0	0	0
120922		0	0	0	0	0	0	0	0
120923		0	0	0	0	0	0	0	0
120924		0	0	0	0	0	0	0	0
120925		0	0	0	0	0	0	0	0
120926		0	0	0	0	0	0	0	0
120929		0	0	0	0	0	0	0	0
120930		0	0	0	0	0	0	0	0
120991		0	0	0	0	0	0	0	0
120999		0	0	0	0	0	0	0	0
121010		0	0	0	0	0	0	0	0
121020		0	0	0	0	0	0	0	0
121110		0	0	0	0	0	0	0	0
121120		0	0	0	0	0	0	0	0
121130		0	0	0	0	0	0	0	0
121140		0	0	0	0	0	0	0	0
121190		0	0	0	0	0	0	0	0
121210		0	0	0	0	0	0	0	0
121220		0	0	0	0	0	0	0	0
121230		0	0	0	0	0	0	0	0
121291		0	0	0	0	0	0	0	0
121299		0	0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.8 UVOZ na teritoriju Kosova/UNMIK IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija		Moldavija	Crna Gora	Srbija
6-cifara	Izuzev:				2007	2008			
121300		0	0	0	0	0	0	0	0
121410		0	0	0	0	0	0	0	0
121490		0	0	0	0	0	0	0	0
130110		0	0	0	0	0	0	0	0
130120		0	0	0	0	0	0	0	0
130190		0	0	0	0	0	0	0	0
130211		0	0	0	0	0	0	0	0
130212		0	0	0	0	0	0	0	0
130213		0	0	0	0	0	0	0	0
130214		0	0	0	0	0	0	0	0
130219		0	0	0	0	0	0	0	0
130220		0	0	0	0	0	0	0	0
130231		0	0	0	0	0	0	0	0
130232		0	0	0	0	0	0	0	0
130239		0	0	0	0	0	0	0	0
140110		0	0	0	0	0	0	0	0
140120		0	0	0	0	0	0	0	0
140190		0	0	0	0	0	0	0	0
140200		0	0	0	0	0	0	0	0
140300		0	0	0	0	0	0	0	0
140410		0	0	0	0	0	0	0	0
140420		0	0	0	0	0	0	0	0
140490		0	0	0	0	0	0	0	0
150100		0	0	0	0	0	0	0	0
150200		0	0	0	0	0	0	0	0
150300		0	0	0	0	0	0	0	0
150410		0	0	0	0	0	0	0	0
150420		0	0	0	0	0	0	0	0
150430		0	0	0	0	0	0	0	0
150500		0	0	0	0	0	0	0	0
150600		0	0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.8 UVOZ na teritoriju Kosova/UNMIK IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija		Moldavija	Crna Gora	Srbija
6-cifara	Izuzev:				2007	2008			
150710		0	0	0	0	0	0	0	0
150790		0	0	0	0	0	0	0	0
150810		0	0	0	0	0	0	0	0
150890		0	0	0	0	0	0	0	0
150910		0	0	0	0	0	0	0	0
150990		0	0	0	0	0	0	0	0
151000		0	0	0	0	0	0	0	0
151110		0	0	0	0	0	0	0	0
151190		0	0	0	0	0	0	0	0
151211		0	0	0	0	0	0	0	0
151219		0	0	0	0	0	0	0	0
151221		0	0	0	0	0	0	0	0
151229		0	0	0	0	0	0	0	0
151311		0	0	0	0	0	0	0	0
151319		0	0	0	0	0	0	0	0
151321		0	0	0	0	0	0	0	0
151329		0	0	0	0	0	0	0	0
151411		0	0	0	0	0	0	0	0
151419		0	0	0	0	0	0	0	0
151491		0	0	0	0	0	0	0	0
151499		0	0	0	0	0	0	0	0
151511		0	0	0	0	0	0	0	0
151519		0	0	0	0	0	0	0	0
151521		0	0	0	0	0	0	0	0
151529		0	0	0	0	0	0	0	0
151530		0	0	0	0	0	0	0	0
151540		0	0	0	0	0	0	0	0
151550		0	0	0	0	0	0	0	0
151590		0	0	0	0	0	0	0	0
151610		0	0	0	0	0	0	0	0
151620		0	0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.8 UVOZ na teritoriju Kosova/UNMIK IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija		Moldavija	Crna Gora	Srbija
6-cifara	Izuzev:				2007	2008			
151710		0	0	0	0	0	0	0	0
151790		0	0	0	0	0	0	0	0
151800		0	0	0	0	0	0	0	0
152000		0	0	0	0	0	0	0	0
152110		0	0	0	0	0	0	0	0
152190		0	0	0	0	0	0	0	0
152200		0	0	0	0	0	0	0	0
160100		0	0	0	0	0	0	0	0
160210		0	0	MFN	0	0	0	0	0
160220		0	0	MFN	0	0	0	0	0
160231		0	0	MFN	0	0	0	0	0
160232		0	0	MFN	0	0	0	0	0
160239		0	0	MFN	0	0	0	0	0
160241		0	0	MFN	0	0	0	0	0
160242		0	0	MFN	0	0	0	0	0
160249		0	0	MFN	0	0	0	0	0
160250		0	0	MFN	0	0	0	0	0
160290		0	0	MFN	0	0	0	0	0
160300		0	0	0	0	0	0	0	0
160411		0	0	0	0	0	0	0	0
160412		0	0	0	0	0	0	0	0
160413		0	0	0	0	0	0	0	0
160414		0	0	0	0	0	0	0	0
160415		0	0	0	0	0	0	0	0
160416		0	0	0	0	0	0	0	0
160419		0	0	0	0	0	0	0	0
160420		0	0	0	0	0	0	0	0
160430		0	0	0	0	0	0	0	0
160510		0	0	0	0	0	0	0	0
160520		0	0	0	0	0	0	0	0
160530		0	0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.8 UVOZ na teritoriju Kosova/UNMIK IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija		Moldavija	Crna Gora	Srbija
6-cifara	Izuzev:				2007	2008			
160540		0	0	0	0	0	0	0	0
160590		0	0	0	0	0	0	0	0
170111		0	0	0	0	0	0	0	0
170112		0	0	0	0	0	0	0	0
170191		0	0	0	0	0	0	0	0
170199		0	0	0	0	0	0	0	0
170211		0	0	0	0	0	0	0	0
170219		0	0	0	0	0	0	0	0
170220		0	0	0	0	0	0	0	0
170230		0	0	0	0	0	0	0	0
170240		0	0	0	0	0	0	0	0
170250		0	0	0	0	0	0	0	0
170260		0	0	0	0	0	0	0	0
170290		0	0	0	0	0	0	0	0
170310		0	0	0	0	0	0	0	0
170390		0	0	0	0	0	0	0	0
170410		0	0	0	0	0	0	0	0
170490		0	0	0	0	0	0	0	0
180100		0	0	0	0	0	0	0	0
180200		0	0	0	0	0	0	0	0
180310		0	0	0	0	0	0	0	0
180320		0	0	0	0	0	0	0	0
180400		0	0	0	0	0	0	0	0
180500		0	0	0	0	0	0	0	0
180610		0	0	0	0	0	0	0	0
180620		0	0	0	0	0	0	0	0
180631		0	0	0	0	0	0	0	0
180632		0	0	0	0	0	0	0	0
180690		0	0	0	0	0	0	0	0
190110		0	0	0	0	0	0	0	0
190120		0	0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.8 UVOZ na teritoriju Kosova/UNMIK IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija		Moldavija	Crna Gora	Srbija
6-cifara	Izuzev:				2007	2008			
190190		0	0	0	0	0	0	0	0
190211		0	0	0	0	0	0	0	0
190219		0	0	0	0	0	0	0	0
190220		0	0	0	0	0	0	0	0
190230		0	0	0	0	0	0	0	0
190240		0	0	0	0	0	0	0	0
190300		0	0	0	0	0	0	0	0
190410		0	0	0	0	0	0	0	0
190420		0	0	0	0	0	0	0	0
190430		0	0	0	0	0	0	0	0
190490		0	0	0	0	0	0	0	0
190510		0	0	0	0	0	0	0	0
190520		0	0	0	0	0	0	0	0
190531		0	0	0	0	0	0	0	0
190532		0	0	0	0	0	0	0	0
190540		0	0	0	0	0	0	0	0
190590		0	0	0	0	0	0	0	0
200110		0	0	0	0	0	0	0	0
200190		0	0	0	0	0	0	0	0
200210		0	0	0	0	0	0	0	0
200290		0	0	0	0	0	0	0	0
200310		0	0	0	0	0	0	0	0
200320		0	0	0	0	0	0	0	0
200390		0	0	0	0	0	0	0	0
200410		0	0	0	0	0	0	0	0
200490		0	0	0	0	0	0	0	0
200510		0	0	MFN	0	0	0	0	0
200520		0	0	MFN	0	0	0	0	0
200540		0	0	MFN	0	0	0	0	0
200551		0	0	MFN	0	0	0	0	0
200559		0	0	MFN	0	0	0	0	0

ANEKS 3.8 UVOZ na teritoriju Kosova/UNMIK IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija		Moldavija	Crna Gora	Srbija
6-cifara	Izuzev:				2007	2008			
200560		0	0	MFN	0	0	0	0	0
200570		0	0	MFN	0	0	0	0	0
200580		0	0	MFN	0	0	0	0	0
200590		0	0	MFN	0	0	0	0	0
200600		0	0	0	0	0	0	0	0
200710		0	0	0	0	0	0	0	0
200791		0	0	0	0	0	0	0	0
200799		0	0	0	0	0	0	0	0
200811		0	0	0	0	0	0	0	0
200819		0	0	0	0	0	0	0	0
200820		0	0	0	0	0	0	0	0
200830		0	0	0	0	0	0	0	0
200840		0	0	0	0	0	0	0	0
200850		0	0	0	0	0	0	0	0
200860		0	0	0	0	0	0	0	0
200870		0	0	0	0	0	0	0	0
200880		0	0	0	0	0	0	0	0
200891		0	0	0	0	0	0	0	0
200892		0	0	0	0	0	0	0	0
200899		0	0	0	0	0	0	0	0
200911		0	0	0	0	0	0	0	0
200912		0	0	0	0	0	0	0	0
200919		0	0	0	0	0	0	0	0
200921		0	0	0	0	0	0	0	0
200929		0	0	0	0	0	0	0	0
200931		0	0	0	0	0	0	0	0
200939		0	0	0	0	0	0	0	0
200941		0	0	0	0	0	0	0	0
200949		0	0	0	0	0	0	0	0
200950		0	0	0	0	0	0	0	0
200961		0	0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.8 UVOZ na teritoriju Kosova/UNMIK IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija		Moldavija	Crna Gora	Srbija
6-cifara	Izuzev:				2007	2008			
200969		0	0	0	0	0	0	0	0
200971		0	0	0	0	0	0	0	0
200979		0	0	0	0	0	0	0	0
200980		0	0	0	0	0	0	0	0
200990		0	0	0	0	0	0	0	0
210111		0	0	0	0	0	0	0	0
210112		0	0	0	0	0	0	0	0
210120		0	0	0	0	0	0	0	0
210130		0	0	0	0	0	0	0	0
210210		0	0	0	0	0	0	0	0
210220		0	0	0	0	0	0	0	0
210230		0	0	0	0	0	0	0	0
210310		0	0	0	0	0	0	0	0
210320		0	0	0	0	0	0	0	0
210330		0	0	0	0	0	0	0	0
210390		0	0	0	0	0	0	0	0
210410		0	0	0	0	0	0	0	0
210420		0	0	0	0	0	0	0	0
210500		0	0	0	0	0	0	0	0
210610		0	0	0	0	0	0	0	0
210690		0	0	0	0	0	0	0	0
220110		0	0	0	0	0	0	0	0
220190		0	0	0	0	0	0	0	0
220210		0	0	0	0	0	0	0	0
220290		0	0	0	0	0	0	0	0
220300		0	0	0	0	0	0	0	0
220410		0	0	0	6	0	0	0	0
220421		0	0	0	6	0	0	0	0
220429		0	0	0	6	0	0	0	0
220430		0	0	0	6	0	0	0	0
220510		0	0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.8 UVOZ na teritoriju Kosova/UNMIK IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija		Moldavija	Crna Gora	Srbija
6-cifara	Izuzev:				2007	2008			
220590		0	0	0	0	0	0	0	0
220600		0	0	0	0	0	0	0	0
220710		0	0	0	0	0	0	0	0
220720		0	0	0	0	0	0	0	0
220820		0	0	0	0	0	0	0	0
220830		0	0	0	0	0	0	0	0
220840		0	0	0	0	0	0	0	0
220850		0	0	0	0	0	0	0	0
220860		0	0	0	0	0	0	0	0
220870		0	0	0	0	0	0	0	0
220890		0	0	0	0	0	0	0	0
220900		0	0	0	0	0	0	0	0
230110		0	0	0	0	0	0	0	0
230120		0	0	0	0	0	0	0	0
230210		0	0	0	0	0	0	0	0
230220		0	0	0	0	0	0	0	0
230230		0	0	0	0	0	0	0	0
230240		0	0	0	0	0	0	0	0
230250		0	0	0	0	0	0	0	0
230310		0	0	0	0	0	0	0	0
230320		0	0	0	0	0	0	0	0
230330		0	0	0	0	0	0	0	0
230400		0	0	0	0	0	0	0	0
230500		0	0	0	0	0	0	0	0
230610		0	0	0	0	0	0	0	0
230620		0	0	0	0	0	0	0	0
230630		0	0	0	0	0	0	0	0
230641		0	0	0	0	0	0	0	0
230649		0	0	0	0	0	0	0	0
230650		0	0	0	0	0	0	0	0
230660		0	0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.8 UVOZ na teritoriju Kosova/UNMIK IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija		Moldavija	Crna Gora	Srbija
6-cifara	Izuzev:				2007	2008			
230670		0	0	0	0	0	0	0	0
230690		0	0	0	0	0	0	0	0
230700		0	0	0	0	0	0	0	0
230800		0	0	0	0	0	0	0	0
230910		0	0	0	0	0	0	0	0
230990		0	0	0	0	0	0	0	0
240110		0	0	0	0	0	0	0	0
240120		0	0	0	0	0	0	0	0
240130		0	0	0	0	0	0	0	0
240210		0	0	0	0	0	0	0	0
240220		0	0	0	0	0	0	0	0
240290		0	0	0	0	0	0	0	0
240310		0	0	0	0	0	0	0	0
240391		0	0	0	0	0	0	0	0
240399		0	0	0	0	0	0	0	0
290543		0	0	0	0	0	0	0	0
290544		0	0	0	0	0	0	0	0
330111		0	0	0	0	0	0	0	0
330112		0	0	0	0	0	0	0	0
330113		0	0	0	0	0	0	0	0
330114		0	0	0	0	0	0	0	0
330119		0	0	0	0	0	0	0	0
330121		0	0	0	0	0	0	0	0
330122		0	0	0	0	0	0	0	0
330123		0	0	0	0	0	0	0	0
330124		0	0	0	0	0	0	0	0
330125		0	0	0	0	0	0	0	0
330126		0	0	0	0	0	0	0	0
330129		0	0	0	0	0	0	0	0
330130		0	0	0	0	0	0	0	0
330190		0	0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.8 UVOZ na teritoriju Kosova/UNMIK IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija		Moldavija	Crna Gora	Srbija
6-cifara	Izuzev:				2007	2008			
350110		0	0	0	0	0	0	0	0
350190		0	0	0	0	0	0	0	0
350211		0	0	0	0	0	0	0	0
350219		0	0	0	0	0	0	0	0
350220		0	0	0	0	0	0	0	0
350290		0	0	0	0	0	0	0	0
350300		0	0	0	0	0	0	0	0
350400		0	0	0	0	0	0	0	0
350510		0	0	0	0	0	0	0	0
350520		0	0	0	0	0	0	0	0
380910		0	0	0	0	0	0	0	0
382460		0	0	0	0	0	0	0	0
410120		0	0	0	0	0	0	0	0
410150		0	0	0	0	0	0	0	0
410190		0	0	0	0	0	0	0	0
410210		0	0	0	0	0	0	0	0
410221		0	0	0	0	0	0	0	0
410229		0	0	0	0	0	0	0	0
410310		0	0	0	0	0	0	0	0
410320		0	0	0	0	0	0	0	0
410330		0	0	0	0	0	0	0	0
410390		0	0	0	0	0	0	0	0
430110		0	0	0	0	0	0	0	0
430130		0	0	0	0	0	0	0	0
430160		0	0	0	0	0	0	0	0
430170		0	0	0	0	0	0	0	0
430180		0	0	0	0	0	0	0	0
430190		0	0	0	0	0	0	0	0
500100		0	0	0	0	0	0	0	0
500200		0	0	0	0	0	0	0	0
500310		0	0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 3.8 UVOZ na teritoriju Kosova/UNMIK IZ CEFTA POTPISNICA
TABELA I: DOGOVORENE UVOZNE CARINSKE STOPE (%)

Tarifna oznaka		Albanija	Bosna i Hercegovina	Hrvatska	Makedonija		Moldavija	Crna Gora	Srbija
6-cifara	Izuzev:				2007	2008			
500390		0	0	0	0	0	0	0	0
510111		0	0	0	0	0	0	0	0
510119		0	0	0	0	0	0	0	0
510121		0	0	0	0	0	0	0	0
510129		0	0	0	0	0	0	0	0
510130		0	0	0	0	0	0	0	0
510211		0	0	0	0	0	0	0	0
510219		0	0	0	0	0	0	0	0
510220		0	0	0	0	0	0	0	0
510310		0	0	0	0	0	0	0	0
510320		0	0	0	0	0	0	0	0
510330		0	0	0	0	0	0	0	0
520100		0	0	0	0	0	0	0	0
520210		0	0	0	0	0	0	0	0
520291		0	0	0	0	0	0	0	0
520299		0	0	0	0	0	0	0	0
520300		0	0	0	0	0	0	0	0
530110		0	0	0	0	0	0	0	0
530121		0	0	0	0	0	0	0	0
530129		0	0	0	0	0	0	0	0
530130		0	0	0	0	0	0	0	0
530210		0	0	0	0	0	0	0	0
530290		0	0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 4

**PROTOKOL KOJI SE ODNOSI NA DEFINICIJU POJMA "PROIZVODI SA PORIJEKLOM"
I METODE ADMINISTRATIVNE SARADNJE**

odnosi se na član 14, stav 1 i 3

ANEKS 4

PROTOKOL KOJI SE ODNOSI NA DEFINICIJU POJMA "PROIZVODI SA PORIJEKLOM" I METODE ADMINISTRATIVNE SARADNJE

koji se odnosi na član 14, stav 1 i 3

SADRŽAJ

GLAVA I OPŠTE ODREDBE

- Član 1 Definicije

GLAVA II DEFINICIJA POJMA "PROIZVODI SA PORIJEKLOM"

- Član 2 Opšti uslovi
- Član 3 CEFTA kumulacija porijekla
- Član 4 Kumulacija porijekla u kontekstu procesa stabilizacije i pridruživanja
- Član 5 Potpuno dobijeni proizvodi
- Član 6 Dovoljno prerađeni ili obrađeni proizvodi
- Član 7 Nedovoljni postupci obrade ili prerade
- Član 8 Kvalifikacijska jedinica
- Član 9 Pribor, rezervni djelovi i alati
- Član 10 Setovi
- Član 11 Neutralni elementi

GLAVA III TERITORIJALNI USLOVI

- Član 12 Princip teritorijalnosti
- Član 13 Direktni transport
- Član 14 Izložbe

GLAVA IV POVRAĆAJ ILI OSLOBOĐENJE

- Član 15 Zabrana povraćaja ili oslobođenja od carinskih dažbina

GLAVA V DOKAZ O PORIJEKLU

- Član 16 Opšti uslovi
- Član 17 Postupak izdavanja uvjerenja o porijeklu robe EUR. 1
- Član 18 Naknadno izdavanje uvjerenje o porijeklu robe EUR. 1
- Član 19 Izdavanje duplikata uvjerenja o porijeklu robe EUR. 1
- Član 20 Izdavanje uvjerenja o porijeklu robe EUR. 1 na osnovu izdatog ili prethodno popunjenog dokaza o porijeklu
- Član 21 Odvojeno knjigovodstveno iskazivanje
- Član 22 Uslovi za popunjavanje izjave na fakturi
- Član 23 Ovlašćeni izvoznik
- Član 24 Važnost dokaza o porijeklu
- Član 25 Podnošenje dokaza o porijeklu
- Član 26 Sukcesivni uvoz

- Član 27 Izuzeća od dokazivanja porijekla
- Član 28 Prateća dokumenta
- Član 29 Čuvanje dokaza o porijeklu i prateće dokumentacije
- Član 30 Neslaganje i formalne greške
- Član 31 Iznosi izraženi u eurima

GLAVA VI NAČINI ADMINISTRATIVNE SARADNJE

- Član 32 Uzajamna pomoć
- Član 33 Provjera dokaza o porijeklu
- Član 34 Rješavanje sporova
- Član 35 Kazne
- Član 36 Slobodne zone

GLAVA VII ZAVRŠNE ODREDBE

- Član 37 Prelazne odredbe za robe u tranzitu ili skladištu
- Član 38 Amandmani na Protokol
- Član 39 Carinska Pod-komisija
- Član 40 Aneksi I - IV

Lista aneksa

Aneks I: Uvodne napomene uz listu u aneksu II

Aneks II: Lista obrade ili prerade koju treba izvršiti na materijalima bez porijekla kako bi prerađeni proizvod mogao da stekne status proizvoda sa porijeklom

Aneks III: Obrasci uvjerenja o porijeklu robe EUR.1 i zahtjeva za izdavanje uvjerenja o porijeklu robe EUR.1

Aneks IV: Tekst izjave na fakturi

Glava 1

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Definicije

Za potrebe ovog Protokola:

- (a) "izrada" znači bilo koju vrstu obrade ili prerade, uključujući sklapanje ili posebne postupke;
- (b) "materijal" znači bilo koji sastojak, sirovinu, komponentu ili dio itd. koji se koriste u izradi proizvoda;
- (c) "proizvod" znači proizvod koji se izrađuje, čak i ako je namijenjen za kasniju upotrebu u nekom drugom postupku izrade;
- (d) "roba" znači i materijale i proizvode;
- (e) "carinska vrijednost" znači vrijednost utvrđenu u skladu sa Sporazumom o primjeni člana VII Opšteg sporazuma o carinama i trgovini GATT (WTO Sporazum o carinskoj vrijednosti) iz 1994;
- (f) "cijena franko fabrika" znači cijenu plaćanja za proizvod proizvođaču u Ugovornoj strani u kojoj je obavljena zadnja obrada ili prerada, pod uslovom da ta cijena uključuje vrijednost svih upotrebljenih materijala, uz odbitak unutrašnjih poreza koji se vraćaju ili se mogu vratiti nakon izvoza dobijenog proizvoda;
- (g) "vrijednost materijala" znači carinsku vrijednost u vrijeme uvoza upotrebljenih materijala bez porijekla ili, ako ona nije poznata i ne može se utvrditi, prvu cijenu koja se može utvrditi a koja se za te materijale plaća u Ugovornoj strani;
- (h) "vrijednost materijala s porijeklom" znači vrijednost materijala iz podstava (g) primjenjenu *mutatis mutandis*;
- (i) "dodata vrijednost" podrazumijeva cijenu proizvoda na paritetu franko fabrika, umanjenu za carinsku vrijednost svakog uključenog materijala porijeklom iz Ugovorne Strane, iz Evropske Zajednice ili iz bilo koje od drugih zemalja navedenih u članu 3 sa kojima se može primijeniti kumulacija, ili gdje carinska vrijednost nije poznata i ne može se utvrditi, prvu cijenu koja se može utvrditi, a koja se za te materijale plaća u Ugovornoj strani.
- (j) "glave" i "tarifni brojevi" znače glave i tarifne brojeve (četvorocifreni brojevi) korišćene u nomenklaturi koja čini Harmonizovani sistem naziva i šifarskih oznaka roba, koje se pominju u ovom protokolu (u daljem tekstu "Hammonizovani sistem" ili "HS");
- (k) "razvrstan" se odnosi na klasifikaciju proizvoda ili materijala pod određenim tarifnim brojem;
- (l) "pošiljka" znači proizvode koje jedan izvoznik istovremeno šalje jednom primaocu ili proizvode obuhvaćene jednim prevoznim dokumentom koji pokriva njihovu dopremu od izvoznika do primaoca ili, u pomanjkanju takvog dokumenta, proizvode obuhvaćene jednom fakturom;
- (m) "područje" uključuje teritorijalne vode.

Glava 2

DEFINICIJA POJMA "PROIZVODI SA PORIJEKLOM"

Član 2.

Opšti uslovi

1. Za potrebe primjene ovog Sporazuma, sljedeći proizvodi će se smatrati proizvodima sa porijeklom iz Ugovorne strane:

- (a) proizvodi u potpunosti dobijeni u Ugovornoj strani u smislu člana 5. ovog protokola;

(b) proizvodi dobijeni u Ugovornoj strani uključuju materijale koji nijesu u potpunosti tamo dobijeni, pod uslovom da su ti materijali prošli dovoljnu obradu ili preradu u Ugovornoj strani u smislu člana 6. ovog protokola.

Član 3.

CEFTA kumulacija porijekla

1. Bez obzira na odredbe člana 2, smatraće se da su proizvodi porijeklom iz Ugovorne strane ako su takvi proizvodi dobijeni tamo, uključujući materijale porijeklom iz bilo koje druge Strane u skladu sa odredbama ovog Protokola, pod uslovom da radnje prerade ili obrade sprovedene u Ugovornoj strani premašuju postupke navedene u Članu 7. Nije neophodno da ti materijali budu predmet dovoljne obrade ili prerade.

2. Bez obzira na odredbe člana 2, proizvodi će se smatrati da su porijeklom iz Ugovorne strane ako su takvi proizvodi dobijeni tamo, uključujući materijale porijeklom iz Evropske zajednice, Islanda, Norveške, Švajcarske (uključujući Lihtenštajn¹³) i Turske u skladu sa odredbama Protokola o pravilima o porijeklu priloženih u Sporazumima između ove Strane i svake od ovih zemalja, pod uslovom da radnje prerade ili obrade sprovedene u toj Strani ugovornici premašuju postupke navedene u Članu 7. Nije neophodno da ti materijali budu predmet dovoljne obrade ili prerade.

3. Kada postupci obrade ili prerade, koji su sprovedeni u Ugovornoj strani, ne idu izvan postupaka navedenih u Članu 7, dobijeni proizvod će se smatrati da je porijeklom iz Ugovorne strane samo kada je dodata vrijednost veća od vrijednosti korišćenih materijala porijeklom iz bilo koje od drugih Strana, Evropske zajednice ili bilo koje od zemalja navedenih u stavu 2 ovog člana. Ako nije tako, dobijeni proizvod će se smatrati sa porijeklom iz Ugovorne strane, Evropske zajednice ili jedne od zemalja navedenih u stavu 2 ovog člana, za koju se računa da su materijali sa porijeklom korišćeni tokom prerade u ovoj Strani imali najveću vrijednost.

4. Proizvodi, porijeklom iz Ugovorne strane, Evropske zajednice ili jedne od zemalja navedenih u stavu 2 ovog člana, na kojima nije izvršena bilo koja prerada ili obrada u Ugovornoj strani, zadržavaju svoje porijeklo ako su izvezeni u drugu Ugovornu stranu.

5. Kumulacija pod uslovima iz stava 2 ovog člana, može se primijeniti samo pod uslovom da:

(a) preferencijalni trgovinski sporazum, u skladu sa članom XXIV Opšteg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) primjenjuje se između država i teritorija koje su uključene u sticanje porijekla i Strana odredišta;

(b) su materijali i proizvodi stekli status sa porijeklom primjenom pravila o porijeklu koja su identična pravilima iz ovog Protokola;

i

(c) da se obavještenja koja se odnose na ispunjenost uslova za primjenu kumulacije objave u Ugovornim stranama prema njihovim zakonodavstvima.

Ugovorne strane će obavijestiti jedna drugu i Zajedničku komisiju o detaljima Sporazuma, uključujući datume njegovog stupanja na snagu, i njihovim pravilima porijekla koja se primjenjuju sa Evropskom zajednicom i ostalim zemljama navedenim u stavu 2 ovog člana.

Član 4.

Kumulacija porijekla u kontekstu procesa Stabilizacije i pridruživanja

¹³ Vojvodstvo Lihtenštajna ima carinsku uniju sa Švajcarskom, i Strana je ugovornica Sporazuma o evropskom ekonomskom području (EEA)

1. Bez obzira na odredbe člana 2, smatraće se da su proizvodi porijeklom iz Zajednice, ili bilo koje druge Ugovorne strane uključene ili vezane za proces Stabilizacije i pridruživanja¹⁴ (dalje "SSP Strane") ako su takvi proizvodi dobijeni tamo, uključujući materijale sa porijeklom iz bilo koje SSP Strane ili Evropske zajednice, pod uslovom da radnje prerade ili obrade sprovedene u SSP Strani premašuju postupke navedene u Članu 7. Nije neophodno da ti materijali budu predmet dovoljne obrade ili prerade.
2. Kada postupci obrade ili prerade, koji su sprovedeni u SSP Strani, ne idu izvan postupaka navedenih u Članu 7, dobijeni proizvod će se smatrati da je porijeklom iz SSP Strane samo kada je dodata vrijednost veća od vrijednosti korišćenih materijala porijeklom iz bilo koje SSP Strane ili Evropske zajednice. Ako nije tako, dobijeni proizvod će se smatrati sa porijeklom iz SSP Strane ili Evropske zajednice za koju se računa da su materijali sa porijeklom korišćeni tokom prerade u ovoj SSP Strani imali najveću vrijednost.
3. Proizvodi, porijeklom iz SSP Strane ili Evropske zajednice, na kojima nije izvršena bilo koja prerada ili obrada u ovoj SSP Strani, zadržavaju svoje porijeklo ako su izvezeni u jednu od tih SSP Strana.
4. Kumulacija pod uslovima iz ovog člana, može se primijeniti samo pod uslovom da:
 - (a) preferencijalni trgovinski sporazum, u skladu sa članom XXIV Opšteg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) primjenjuje se između Evropske zajednice, SSP Strane koja je uključena u sticanje porijekla i SSP Strane odredišta;
 - (b) materijali i proizvodi stekli su status sa porijeklom primjenom pravila o porijeklu koja su identična pravilima iz ovog Protokola;
 - (c) da se obavještenja koja se odnose na ispunjenost uslova za primjenu kumulacije objave u Službenom listu Evropske Unije (serija C) i u SSP Strani, kao što je navedeno u stavu 1, prema njihovim zakonodavstvima.

Kumulacija propisana ovim članom primjenjivaće se od datuma navedenog u propisu objavljenom u Službenom listu Evropske Unije (serija C).

Član 5.

Potpuno dobijeni proizvodi

1. Potpuno dobijenim proizvodima u Ugovornoj strani smatraju se:
 - (a) mineralni proizvodi izvađeni iz zemlje ili morskog dna;
 - (b) tamo ubrani ili požnjeveni biljni proizvodi;
 - (c) tamo okoćene i uzgojene žive životinje;
 - (d) proizvodi dobijeni od tamo uzgojenih živih životinja;
 - (e) proizvodi tamo dobijeni lovom ili ribolovom;
 - (f) proizvodi morskog ribolova i drugi proizvodi koji su izvađeni iz mora van teritorijalnih voda Ugovorne strane, njenim plovilima;
 - (g) proizvodi izrađeni na njenim brodovima fabrikama isključivo od proizvoda iz stava (f);
 - (h) tamo prikupljeni upotrebljavani predmeti, namenjeni samo za recikliranje sirovina, uključujući upotrebljavane automobilske gume koje se mogu koristiti samo za protektiranje ili kao otpad;
 - (i) otpad i otpadne tvari od proizvodnih aktivnosti ;
 - (j) proizvodi izvađeni s morskog dna ili podzemlja van teritorijalnih voda, pod uslovom da ona ima isključiva prava na obradu tog dna ili podzemlja;
 - (k) roba tamo proizvedena isključivo od proizvoda navedenih u st. (a) do (j).

¹⁴ Kako je definisano u Zaključcima **Savjeta opštih poslova** aprila 1997., i Saopštenja Komisije maja 1999. o uspostavljanju procesa Stabilizacije i pridruživanja između Evropske zajednice i zemalja zapadnog Balkana.

2. Pojmovi "njena plovila" i "njeni brodovi fabrike" u stavu 1. tačke (f) i (g) primenjuju se samo na plovila i brodove fabrike:

- (a) koji su registrovani ili se vode u Ugovornoj strani;
- (b) koji plove pod zastavom Ugovorne strane;
- (c) koji su najmanje 50 posto u vlasništvu državljana Ugovorne strane, ili firme sa sedištem u Ugovornoj strani u kojoj direktor ili direktori, predsednik poslovnog ili nadzornog odbora te većina članova tih odbora su državljani odnosno Ugovorne strane, te u kojima, dodatno, u slučaju partnerstva ili društva s ograničenom odgovornošću najmanje polovina kapitala pripada odnosnoj Ugovornoj strani ili javnim telima ili državljanima te Ugovorne strane;
- (d) na kojima su zapovjednik i oficiri državljani Ugovorne strane; i
- (e) na kojima je najmanje 75% posade državljani Ugovorne strane.

Član 6

Dovoljno obrađeni ili prerađeni proizvodi

1. Za potrebe člana 2. proizvodi koji nisu potpuno dobijeni smatraju se dovoljno obrađenim ili prerađenim kad su ispunjeni uslovi navedeni u Listi iz Aneksa II uz ovaj Protokol.

Gore pomenuti uslovi označavaju, za sve proizvode obuhvaćene ovim Sporazumom, obradu ili preradu koje se moraju obaviti na materijalima bez porijekla koji se koriste u izradi, te se primjenjuju u odnosu samo na takve materijale. Iz toga slijedi da ako se proizvod koji je stekao porijeklo ispunjenjem uslova navedenih u listi, koristi za izradu nekog drugog proizvoda, tada se na njega ne odnose uslovi primjenjivi na proizvodu u koji se on ugrađuje, te se ne uzimaju u obzir materijali bez porijekla koji su eventualno korišćeni u njegovoj izradi.

2. Bez obzira na stav 1., materijali bez porijekla koji se prema uslovima iz liste ne bi smjeli koristiti u izradi određenog proizvoda, ipak se mogu koristiti, pod uslovom:

- a) da njihova ukupna vrijednost ne prelazi 10 posto fabričke cijene proizvoda;
- b) da se primjenom ovog stava ne prekorači bilo koji od procenata navedenih u listi kao maksimalna vrijednost materijala bez porijekla.

Ovaj stav se ne primjenjuje na proizvode obuhvaćene Glavama 50 do 63 Harmonizovanog sistema.

3. Stavovi 1 i 2 se ne primjenjuju u slučajevima navedenim u Članu 7.

Član 7

Nedovoljni postupci obrade ili prerade

1. Bez obzira na odredbe člana 2., smatra se da su sledeći postupci obrade ili prerade nedovoljni, da bi proizvod dobio status proizvoda sa porijeklom bilo da su ili ne ispunjeni uslovi iz člana 6:

- a.) postupci za očuvanje robe u dobrom stanju za vrijeme prevoza i skladištenja,
- b.) rastavljanje i sastavljanje pošiljki,
- c.) pranje, čišćenje, uklanjanje prašine, korozije ulja, boje ili drugih tvari za prekrivanje,
- d.) peglanje ili presovanje tekstila,
- e.) jednostavni postupci bojenja ili poliranja,
- f.) ljuštenje, bjeljenje, djelimično ili u cjelini, poliranje i glaziranje žita i pirinča,
- g.) postupci bojenja šećera ili oblikovanja šećernih kocki,
- h.) lupljenje, uklanjanje koštica i guljenje voća, oraščića i povrća,

- i.) brušenje, jednostavno drobljenje ili jednostavno rezanje,
- j.) sijanje, prebiranje, razvrstavanje, usklađivanje, gradiranje, i sparivanje(uključujući i sastavljanje garniture proizvoda),
- k.) jednostavno pakovanje u tegle, konzerve, čuture, kesice, sanduke, učvršćavanje na kartone ili ploče i svi ostali jednostavni postupci pakovanja,
- l.) dodavanje oznaka, naljepnica, natpisa i drugih sličnih znakova za razlikovanje proizvoda i njihove ambalaže,
- m.) jednostavno miješanje proizvoda, bili oni različiti ili ne,
- n.) jednostavno sklapanje dijelova kako bi se proizveo cjelovit proizvod, ili rastavljanje proizvoda na dijelove,
- o.) kombinacija dvaju ili više postupaka, navedenih u tačkama (a.) do (n.)
- p.) klanje životinja.

2. Kod utvrđivanja da li se prerade ili obrade, koje su obavljene na celokupnom proizvodu, ubrajaju u nedovoljne u smislu stava 1, zajednički se uzimaju u obzir svi postupci obavljani na tom proizvodu u Ugovornoj strani.

Član 8

Kvalifikacijska jedinica

1. Kvalifikacijska jedinica za primjenu odredbi ovog protokola konkretni je proizvod, koji se smatra osnovnom jedinicom, kada se roba razvrstava upotrebom nomenklature Harmonizovanog sistema.

Iz toga slijedi da:

- (a) kad se proizvod koji se sastoji od grupe ili dijelova predmeta, svrstava u jedan tarifni broj Harmonizovanog sistema, takva cjelina čini jednu kvalifikacijsku jedinicu;
- (b) kad se pošiljka sastoji od niza istih proizvoda razvrstanih u isti tarifni broj Harmonizovanog sistema, svaki proizvod mora se uzimati pojedinačno prilikom primene odredbi ovog protokola.

2. Kada je u skladu sa Osnovnim pravilom 5 Harmonizovanog sistema, za potrebe razvrstavanja, ambalaža uključena zajedno s proizvodom, ona će biti uključena i za potrebe utvrđivanja porijekla.

Član 9

Pribor, rezervni dijelovi i alati

Pribor, rezervni delovi i alati isporučeni sa opremom, mašinom, uređajem ili vozilom, koji su deo normalne opreme i uključeni u njenu cijenu ili koji nisu posebno fakturisani, smatraju se sastavnim dijelom te opreme, mašine, uređaja ili vozila.

Član 10.

Setovi

Setovi, kako su definisani Osnovnim pravilom 3. Harmonizovanog sistema, smatraju se proizvodom s porijeklom, kada sve komponente seta imaju porijeklo. Međutim, kada se set sastoji od proizvoda s porijeklom i proizvodom bez porijekla, smatraće se proizvodom s porijeklom pod uslovom da vrijednost proizvoda bez porijekla ne premašuje 15 posto cijene seta franko fabrika.

Član 11.

Neutralni elementi

Da bi se utvrdilo je li neki proizvod s porijeklom, nije potrebno određivati porijeklo onoga što je moglo biti korišćeno u njegovoj izradi, kako slijedi:

- (a) energija i gorivo;
- (b) postrojenja i oprema;
- (v) mašine i alati;
- (g) roba koja ne ulazi niti je namenjena tome da uđe u konačni sastav proizvoda.

GLAVA 3.

TERITORIJALNI USLOVI

Član 12.

Načelo teritorijalnosti

Osim kako je predviđeno članom 3 i članom 4 i stavom 3. ovog člana uslovi za sticanje statusa proizvoda sa porijeklom navedeni u Glavi II i dalje moraju biti ispunjeni u svakom trenutku u Ugovornoj strani.

2. Osim u slučajevima predviđenim članom 3 i članom 4. kada se proizvodi s porijeklom, izvezeni iz jedne od Ugovornih strana u neku drugu zemlju koja nije Ugovorna strana vrate, moraju se smatrati proizvodima bez porijekla, osim kada je carinskoj službi moguće dokazati:

- (a) da je vraćena roba ona ista koja je bila izvezena; i
- (b) da nije bila podvrgnuta nikakvom drugom postupku osim onom koji je bio potreban da se roba očuva u dobrom stanju dok je bila u odnosnoj zemlji ili dok je bila izvezena.

3. Za sticanje statusa proizvoda s porijeklom u skladu sa uslovima iznijetim u Glavi II neće biti od uticaja obrada ili prerada izvršena van Ugovornih strana na materijalima izvezenim iz jedne od ugovornih strana i naknadno ponovo uvezenim tamo, pod uslovom:

- (a) da su ti materijali u potpunosti dobijeni u jednoj od Ugovornih strana ili su prije izvoza prošli obradu ili preradu veću od nedovoljnih postupaka navedenih u članu 7; i

- (b) da je carinskoj službi moguće dokazati:

- i) da je ponovo uvezena roba dobijena obradom ili preradom izvezenih materijala; i
- ii) da ukupna dodata vrijednost ostvarena van teritorije Ugovornih strana primjenom odredbi ovog člana ne prelazi 10% cijene proizvoda franko fabrika krajnjeg proizvoda za koji se traži status proizvoda s porijeklom.

4. Za potrebe stava 3, uslovi za sticanje statusa proizvoda s porijeklom izneti u Glavi II neće se primeniti na obradu ili preradu obavljenu van teritorije Ugovornih strana. Ali kada je, u listi u Prilogu II, za određivanje statusa porijekla za krajnji proizvod predviđeno pravilo koje određuje maksimalnu vrednost za sve ugrađene materijale bez porijekla, ukupna vrijednost materijala bez porijekla ugrađenih na teritoriji odnosne ugovorne strane, zajedno s ukupnom dodatom vrijednošću ostvarenom van Ugovornih strana uz primjenu ovog člana, ne sme premašiti navedeni procenat.

5. Za potrebe primene odredbi st. 3. i 4. "ukupna dodata vrednost" znači sve troškove koji nastanu van teritorije Ugovornih strana, uključujući vrijednost tamo ugrađenih materijala.

6. Odredbe st. 3. i 4. neće se primeniti na proizvode koji ne udovoljavaju uslovima iznijetim u listi u Prilogu II i koji se mogu smatrati dovoljno obrađenim ili prerađenim jedino ukoliko se primene opšta odstupanja predviđena članom 6. stav 2.

7. Odredbe st. 3. i 4. neće se primeniti na proizvode koji se razvrstavaju u glavama 50 do 63 Harmonizovanog sistema.

8. Svaka vrsta obrade ili prerade obuhvaćena odredbama ovog člana obavljena van Ugovornih strana, biće obavljena po postupku spoljne prerade, ili sličnom postupku.

Član 13.

Direktni transport

1. Povlašćeni tretman iz sporazuma primenjuje se samo na proizvode koji zadovoljavaju uslove iz ovog protokola koji se direktno transportuju između Ugovornih strana ili preko teritorija zemalja Evropske zajednice ili zemalja navedenih u članu 3 sa kojima se primenjuje kumulacija.. Međutim, proizvodi koji čine jednu pošiljku mogu se transportovati kroz druga područja, te se mogu ako do toga dođe, pretvoriti ili privremeno uskladištiti na tim područjima, pod uslovom da roba ostane pod nadzorom carinskih organa u zemlji tranzita ili skladištenja te da se ne podvrgava drugim postupcima osim istovara, ponovnog utovara ili bilo kojeg postupka namenjenog njenom očuvanju u dobrom stanju.

Proizvodi s porijeklom mogu se cjevovodima transportovati preko drugih područja koja nisu područja Ugovornih strana

2. Dokazi o tome da su ispunjeni uslovi iz stava 1. pružiće se carinskim organima Ugovorne strane uvoznice podnošenjem:

(a) transportnog dokumenta koji obuhvata put od Ugovorne strane izvoznice kroz zemlju provoza; ili

(b) uverenja izdatog od strane carinskih organa zemlje tranzita:

(i) koje sadrži tačan opis proizvoda;

(ii) u kome se navodi datum istovara i pretovara proizvoda i gde je to moguće imena brodova ili drugih upotrebljenih prevoznih sredstava; i

(iii) u kome se potvrđuju uslovi pod kojima su proizvodi ostali u zemlji provoza; ili

(c) u nedostatku spomenutih, sve druge uverljive dokumente.

Član 14.

Izložbe

1. Na proizvode s porijeklom koji se šalju na izložbu u zemlju koja nije Ugovorna strana, u Evropsku zajednicu ili u jednu od zemalja navedenih u članu 3 sa kojima se može primjenjivati kumulacija i nakon izložbe se prodaju radi uvoza u Ugovornu stranu primenjivaće se odredbe Sporazuma pod uslovom da se carinskim organima dokaže:

(a) da je izvoznik poslao te proizvode iz jedne od Ugovornih strana u zemlju u kojoj se održavala izložba i da ih je tako izlagao;

(b) da je izvoznik prodao proizvode ili ih je na neki drugi način ustupio nekoj osobi u drugoj Ugovornoj strani;

(c) da su proizvodi, poslani na vreme ili odmah posle izložbe, onakvi kakvi su bili i upućeni na izložbu; i

(d) da proizvodi, nakon upućivanja na izložbu, nisu bili korišćeni ni za kakav drugi cilj osim pokazivanja na izložbi.

2. Dokaz o porijeklu mora se izdati ili popuniti u skladu sa odredbama glave 5 i predati carinskim organima Ugovorne strane uvoznice na uobičajen način. Na njemu mora stajati ime i adresa izložbe. U slučaju potrebe mogu se zahtijevati dodatni dokumentovani dokazi o uslovima pod kojima su proizvodi bili izlagani.

3. Stav 1. primenjuje se na bilo koju trgovinsku, industrijsku, poljoprivrednu ili zanatsku izložbu, sajam ili sličnu javnu priredbu ili izlaganje koji se ne organizuju s privatnim ciljevima u trgovinama i poslovnim prostorima s namjerom prodaje stranih proizvoda, i za vrijeme kojih proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom.

GLAVA 4.

POVRAĆAJ ILI OSLOBOĐENJE

Član 15.

Zabrana povraćaja ili oslobođenja od carinskih dažbina

1. Materijali bez porijekla koji se koriste u proizvodnji proizvoda sa porijeklom u Ugovornoj strani, u Evropskoj zajednici ili nekoj od zemalja navedenih u članu 3 sa kojima se može primijeniti kumulacija i za koje je dokaz o porijeklu izdat ili popunjen u skladu sa odredbama Glave V neće biti predmet povraćaja ili oslobođenja od carinskih dažbina u bilo kojoj Ugovornoj strani bez obzira na vrstu materijala.

2. Zabrana iz stava 1 se odnosi na bilo koji slučaj refundacije, oslobođenja ili neplaćanja carinskih dažbina ili dažbina sa ekvivalentnim efektom, djelimično ili u potpunosti, primjenjivih u bilo kojoj Ugovornoj strani za materijal bez porijekla koji je korišćen u proizvodnji, u slučaju kada se proizvodi koji sadrže pomenuti materijal izvoze a ne u slučaju kada se zadržavaju za domaću upotrebu.

3. Izvoznik proizvoda koji prati dokaz o porijeklu će u bilo koje vrijeme, na zahtjev carinske službe, obezbijediti svu potrebnu dokumentaciju koja dokazuje da povraćaja nije bilo u slučaju materijala bez porijekla koji su korišćeni u proizvodnji proizvoda o kojima je riječ, te da su sve carinske dažbine ili opterećenja sa jednakim dejstvom koje se odnose na te materijale zaista plaćene

4. Odredbe stavova od 1 do 3 će se primjenivati kod pakovanja u okviru značenja Člana 8 (2), pribor, rezervnih djelova i alata u okviru značenja Člana 9 i proizvoda u okviru značenja Člana 10 kada nemaju porijeklo

4. Odredbe članova od 1 do 4 će se primjenjivati na materijalima na koje se primjenjuje Sporazum. Osim toga, neće se odbaciti zahtjev izvoznika za refundaciju kod poljoprivrednih proizvoda, primjenljivih na izvoz u skladu sa odredbama Sporazuma.

GLAVA 5

DOKAZ O PORIJEKLU

Član 16.

Opšti uslovi

1. Proizvodi s porijeklom iz Ugovorne strane će kod uvoza u drugu Ugovornu stranu imati olakšice u okviru ovog sporazuma ukoliko je podnjet jedan od sledećih dokumenata:

(a) Uverenje o porijeklu robe EUR. 1 čiji uzorak je dat u Aneksu III, ili

(b) izjava na fakturi, u slučajevima iz člana 22. stava 1. čiji tekst je dat u Aneksu IV, koji izvoznik unosi na fakturu, dostavnicu ili bilo koji drugi komercijalni dokument koji dovoljno detaljno opisuje proizvode o kojima je reč i tako omogućuje njihovu identifikaciju (u daljem tekstu: "izjava na fakturi").

2. Bez obzira na stav 1, proizvodi s porijeklom u smislu ovog protokola, u slučajevima navedenim u članu 27. koriste pogodnosti ovog sporazuma bez obaveze podnošenja bilo kojeg od gore navedenih dokumenata.

Član 17.

Postupak izdavanja uvjerenja o porijeklu robe EUR. 1

1. Uvjerenja o porijeklu robe EUR. 1 izdaju carinski organi Ugovorne strane izvoznice na pismeni zahtjev izvoznika ili njegovog ovlaštenog predstavnika a na odgovornost izvoznika.

2. U tom cilju izvoznik ili njegov ovlašteni predstavnik popunjava i uvjerenje o porijeklu robe EUR. 1 i obrazac zahtjeva, čiji su uzorci dati u Aneksu III. Ti obrasci popunjavaju se na jednom od jezika Ugovornih strana ili na engleskom jeziku, a u skladu sa odredbama unutrašnjeg zakonodavstva Ugovorne strane izvoznice. Ako se obrasci popunjavaju rukom, treba pisati mastilom i štampanim slovima. Opis proizvoda unosi se u rubriku rezervisanu za tu namenu, bez praznih redova. Ako polje nije sasvim popunjeno povlači se vodoravna crta ispod zadnjeg reda opisa a prazan prostor se precrta.

3. Izvoznik koji podnosi zahtjev za izdavanje uverenja o porijeklu robe EUR. 1 mora biti spreman u svako doba na zahtjev carinskih organa Ugovorne strane države izvoznice u kojoj se izdaje uvjerenje o porijeklu robe EUR. 1 dati na uvid sve odgovarajuće dokumente kojima se dokazuje porijeklo proizvoda na koji se to odnosi, kao i to da su ispunjeni drugi uslovi iz ovog protokola.

4. Uvjerenje o porijeklu robe EUR. 1 izdaju carinski organi Ugovorne strane ako se proizvodi o kojima je reč mogu smatrati proizvodima s porijeklom iz te Ugovorne strane ili Evropske Zajednice ili bilo koje druge države navedene u članu 3 i ako ispunjavaju druge uslove iz ovog protokola.

5. Carinski organi koji izdaju uverenje EUR. 1 preduzeće sve potrebne korake za provjeru porijekla proizvoda i ispunjenja drugih uslova iz ovog protokola. U tom cilju imaju pravo zahtijevati bilo koje dokaze te obavljati provjeru izvoznikovih navoda ili bilo koju drugu provjeru koju smatraju potrebnom. Carinski organi koji izdaju uvjerenje EUR. 1 takođe će obezbijediti pravilno popunjavanje obrazaca iz stava 2. Posebno će provjeravati je li prostor rezervisan za opis proizvoda popunjen na način koji isključuje svaku mogućnost neistinitih dopunjavanja.

6. Uvjerenje o porijeklu robe EUR.1 će u rubrici 7 sadržati jednu od navedenih rečenica na engleskom jeziku:

-ako je porijeklo stečeno primjenom kumulacije sa materijalima porijeklom iz Ugovorne strane , iz Evropske zajednice ili iz jedne od zemalja iz člana 3:

"KUMULACIJA SE PRIMJENJUJE SA " (ime države(a) ili teritorije(a))

- ako je porijeklo stečeno bez primjene kumulacije sa materijalima porijeklom iz Ugovorne strane, Evropske zajednice ili jedne od zemalja iz člana 3:

"KUMULACIJA SE NE PRIMJENJUJE"

7. Datum izdavanja uvjerenja o porijeklu robe EUR. 1 naznačuje se u rubrici 11 uverenja.

7. Uverenje o porijeklu robe EUR. 1 izdaju carinski organi i stavljaju ga na raspolaganje izvozniku čim se obavi ili obezbedi stvarni izvoz.

Član 18.

Naknadno izdavanje uvjerenja o porijeklu robe EUR. 1

1. Bez obzira na član 17. stav 7. uverenja o porijeklu robe EUR. 1 može se izuzetno izdati nakon izvoza proizvoda na koje se ona odnosi, ako:
 - (a) uvjerenje nije izdato u vrijeme izvoza zbog grešaka ili nenamjernih propusta ili posebnih okolnosti; ili
 - (b) ako se carinskim organima dokaže da je potvrda o prometu robe EUR. 1 bila izdata ali pri uvozu nije bila prihvaćena zbog tehničkih razloga.
2. Za primjenu stava 1. izvoznik mora u svom zahtjevu naznačiti vrijeme i mesto izvoza proizvoda na koje se odnosi uvjerenje o porijeklu robe EUR. 1, te navesti razlog svoga zahtjeva.
3. Carinski organi mogu naknadno izdati uvjerenje o porijeklu robe EUR. 1 tek nakon što provjerom utvrde da se podaci iz izvoznikovog zahtjeva slažu s onima iz odgovarajuće evidencije.
4. Naknadno izdato uvjerenje o porijeklu robe EUR. 1 mora biti označeno sledećom napomenom na engleskom jeziku:

"ISSUED RETROSPECTIVELY"

5. Ovjeravanje iz stava 4 se unosi u rubriku 7 uvjerenja o porijeklu robe EUR.1.

Član 19

Izdavanje duplikata uvjerenja o porijeklu robe EUR. 1

1. U slučaju krađe, gubitka ili uništenja uvjerenja o porijeklu robe EUR. 1, izvoznik može podnijeti zahtjev carinskim organima, kojie su izdali uvjerenje za izdavanje duplikata na osnovu izvozne dokumentacije koju poseduje.
2. Tako izdat duplikat mora biti označen sljedećom riječju na engleskom jeziku i:

»DUPLICATE«
3. Ovjeravanje iz stava 2 unosi se u rubriku 7 duplikata uvjerenja o porijeklu robe EUR. 1.
4. Duplikat mora nositi datum izdavanja originalnog uvjerenja o porijeklu robe EUR. 1 i važi od tog datuma.

Član 20

Izdavanje uvjerenja o porijeklu robe EUR. 1 na osnovu izdatog ili predhodno popunjenog dokaza o porijeklu

Kad se proizvodi s porijeklom nalaze pod carinskim nadzorom u Ugovornoj strani, originalni dokaz o porijeklu moći će se zameniti s jednim ili više uvjerenja o porijeklu robe EUR. 1, u cilju slanja svih ili nekih od tih proizvoda na druga mjesta unutar Ugovorne strane. Zamijenjeno uvjerenje o porijeklu robe EUR. 1 izdaje carinamica pod čijim se nadzorom proizvodi nalaze.

Član 21

Odvojeno knjigovodstveno iskazivanje

1. Ako nastanu značajni troškovi ili materijalne poteškoće u čuvanju odvojenih zaliha materijala s porijeklom i materijala bez porijekla, koji su jednaki i međusobno zamjenjivi, carinski organi mogu, na pismeni zahtjev zainteresovanih, dozvoliti takozvanu metodu "odvojenog knjigovodstvenog iskazivanja", za vođenje takvih zaliha.
2. Ova metoda mora objezbediti da broj dobijenih proizvoda koji se smatraju proizvodima s porijeklom, unutar određenog perioda, bude jednak onome koji bi se dobio da su zalihe bile fizički odvojene.
3. Carinski organi mogu dati takvo odobrenje pod bilo kojim uslovima, koji se smatraju potrebnim.
4. Ova metoda se evidentira i primjenjuje na osnovu opštih računovodstvenih načela koja važe u Ugovornoj strani u kojoj je proizvod bio proizveden.
5. Korisnik ovog pojednostavljenja može izdati, odnosno zatražiti dokaz o porijeklu, što može biti slučaj, za one količine proizvoda, koji se mogu smatrati proizvodima s porijeklom. Na zahtjev carinskog organa, korisnik će dati izjavu o načinu vođenja proizvoda.
6. Carinski organi će nadzirati upotrebu odobrenja i mogu ga oduzeti u bilo kojem trenutku, ako ga korisnik na bilo koji način neispravno koristi ili propusti da ispuni neki od uslova propisanih ovim protokolom.

Član 22

Uslovi za popunjavanje izjave na fakturi

1. Izjavu na fakturi iz člana 16. stav 1 (b) može dati:
 - (a) ovlašćeni izvoznik u smislu člana 23 ili
 - (b) bilo koji izvoznik za bilo koju pošiljku koja se sastoji od jednog ili više paketa koji sadrže proizvode s porijeklom, čija ukupna vrijednost ne prelazi 6.000 €.
2. Izjava na fakturi može se dati ako se odnosi proizvodi mogu smatrati proizvodima s porijeklom iz Ugovorne strane, iz Evropske zajednice ili iz onih država navedenih u članu 3 i ako ispunjavaju druge uslove iz ovog protokola.
3. Izjava na fakturi će sadržati jednu od sledećih rečenica na engleskom jeziku:

- ako je porijeklo stečeno primjenom kumulacije sa materijalima porijeklom iz Ugovorne strane, iz Evropske zajednice ili iz jedne od zemalja iz člana 3:

"KUMULACIJA SE PRIMJENJUJE SA " (ime države(a) ili teritorije(a))

- ako je porijeklo stečeno bez primjene kumulacije sa materijalima porijeklom iz Ugovorne strane, iz Evropske zajednice ili iz jedne od zemalja iz člana 3:

"KUMULACIJA SE NE PRIMJENJUJE"

4. Izvoznik koji daje izjavu na fakturi biće spreman u bilo koje doba na zahtjev carinskih organa Ugovorne strane izvoznice, podnijeti na uvid odgovarajuća dokumenta kojima se dokazuje porijeklo za odnosnu robu, kao i to da su ispunjeni ostali uslovi iz ovog protokola.
5. Izjavu na fakturi izvoznik će otkucati mašinom, otisnuti pečatom ili odštampati na fakturi, dostavnici ili drugom komercijalnom dokumentu, s tim da će za izjavu čiji se tekst nalazi u Aneksu IV koristiti jednu od jezičnih verzija navedenih u tom aneksu i u skladu sa odredbama unutrašnjeg zakonodavstva Ugovorne strane izvoznice. Ako se izjava ispisuje rukom, mora biti napisana mastilom i štampanim slovima.

6. Izjava na fakturi mora nositi originalni svojeručni potpis izvoznika. Međutim, ovlašćeni izvoznik u značenju člana 23 ne mora potpisivati takve deklaracije pod uslovom da se carinskim organima Ugovorne strane izvoznice pismeno obaveže da preuzima punu odgovornost za svaku izjavu na fakturi koja ga identifikuje, kao da je nju sam svojeručno potpisao.

7. Izjavu na fakturi izvoznik može popuniti kad se proizvodi na koje se ona odnosi izvoze, ili nakon njihovog izvoza uz uslov da se ista u Ugovornoj strani uvoznici predoči najkasnije u roku od dvije godine nakon uvoza proizvoda na koje se odnosi.

Član 23 Ovlašćeni izvoznik

1. Carinski organi Ugovorne strane izvoznice mogu ovlastiti bilo kojeg izvoznika, u nastavku "ovlašćenog izvoznika", koji često obavlja isporuke proizvoda iz ovog sporazuma za popunjavanje izjava na fakturi bez obzira na vrijednost proizvoda o kojima je riječ. Izvoznik koji traži takvo ovlašćenje mora carinskim organima pružiti sve dokaze potrebne za provjeru porijekla te o ispunjavanju drugih uslova iz ovog protokola.

2. Carinski organi mogu odobriti status ovlašćenog izvoznika uz bilo koji uslov koji smatraju potrebnim.

3. Carinski organi ovlašćenom izvozniku dodjeljuju broj carinskog ovlašćenja koji se unosi u izjavu na fakturi.

4. Carinski organi nadziru upotrebu ovlašćenja ovlašćenog izvoznika.

5. Carinski organi mogu u svako doba povući ovlašćenje. To će učiniti onda kad ovlašćeni izvoznik više ne daje dokaze iz stava 1 ovog člana, kad ne ispunjava uslove iz stava 2. ovog člana ili na neki drugi način nepravilno upotrebljava ovlašćenje.

Član 24 Važnost dokaza o porijeklu

1. Dokaz o porijeklu važi četiri meseca od dana izdavanja u Ugovornoj strani izvoznici, te se u tom razdoblju mora podneti carinskim organima Ugovorne strane uvoznice.

2. Dokazi o porijeklu koji se podnose carinskim organima ugovorne strane uvoznice nakon isteka roka za podnošenje navedenog u stavu 1. mogu se prihvatiti u cilju primjene povlašćenog tretmana kad je nepodnošenje tih dokumenata prije isteka krajnjeg roka bilo uzrokovano izuzetnim okolnostima.

3. U ostalim slučajevima zakašnjelog podnošenja, carinski organi ugovorne strane uvoznice mogu prihvatiti dokaze o porijeklu kad su proizvodi isporučeni prije naprijed navedenog krajnjeg roka.

Član 25. Podnošenje dokaza o porijeklu

Dokazi o porijeklu podnose se carinskim organima Ugovorne strane uvoznice u skladu s postupcima koji se primenjuju u toj Ugovornoj strani. Spomenuti organi mogu zahtijevati prijevod dokaza o porijeklu a takođe mogu zahtijevati da uvoznju deklaraciju prati i izjava uvoznika o tome da proizvodi ispunjavaju uslove potrebne za primjenu ovog sporazuma.

Član 26. Sukcesivan uvoz

Kad se na zahtjev uvoznika i pod uslovima što su ih odredili carinski organi ugovorne strane uvoznice, uvoze u više pošiljki, rastavljeni ili nesastavljeni proizvodi u smislu iz Osnovnog pravila 2 (a)

Harmonizovanog sistema, koji se svrstavaju u odjeljke XVI i XVII ili u tarifne brojeve 73.08 i 94.06 Harmonizovanog sistema, carinskim organima se za takve proizvode podnosi samo jedno uvjerenje o porijeklu robe pri uvozu prve djelimične pošiljke.

Član 27

Izuzeca od dokazivanja porijekla

1. Proizvodi koje privatna lica u malim paketima šalju privatnim licima ili koji su dio ličnog prtljaga putnika priznaju se kao proizvodi s porijeklom bez zahtjeva za podnošenje dokaza o porijeklu, pod uslovom da se takvi proizvodi ne uvoze za komercijalne svrhe i da su deklarirani kao proizvodi koji ispunjavaju uslove iz ovog protokola i kad nema sumnje u istinitost takve izjave. U slučaju proizvoda poslatih poštom, takva izjava može se dati na carinskoj deklaraciji CN22/CN23 ili na listu hartije koji se doda tom dokumentu.
2. Povremeni uvoz koji se isključivo sastoji od proizvoda za ličnu upotrebu primaoca ili putnika ili njihovih porodica ne smatra se uvozom komercijalne prirode ako je iz prirode i količine proizvoda očito da nisu uvezeni zbog trgovine.
3. Ukupna vrijednost tih proizvoda ne može prelaziti 500 € u slučaju malih paketa ili 1.200 € u slučaju proizvoda koji su dio ličnog prtljaga putnika.

Član 28.

Prateća dokumenta

Dokumenti iz člana 17. stav 3. i člana 22. stav 4, koji se koriste u cilju dokazivanja da se proizvodi obuhvaćeni uvjerenjem o porijeklu robe EUR. 1 ili izjavom na fakturi mogu smatrati proizvodima s porijeklom iz Ugovorne strane, iz evropske zajednice ili neke od drugih zemalja iz člana 3 i da ispunjavaju ostale uslove iz ovog protokola, mogu se između ostalog sastojati od sledećeg:

- (a) direktnih dokaza o postupcima koje je preduzeo izvoznik ili dobavljač za dobijanje odnosne robe, sadržanih na primjer u njegovim računima ili unutrašnjem knjigovodstvu;
- (b) dokumenata koji dokazuju porijeklo upotrebljenih materijala, koji se koriste, izdaju ili popunjavaju u Ugovornoj strani kada se ti dokumenti koriste u skladu sa njenim unutrašnjim zakonodavstvom;
- (c) dokumenata koji dokazuju obradu ili preradu materijala u Ugovornoj strani, koji se izdaju ili popunjavaju u Ugovornoj strani kada se ti dokumenti koriste u skladu sa unutrašnjim zakonodavstvom;
- (d) uvjerenje o poreklu robe EUR. 1 ili izjave na fakturi koje dokazuju porijeklo upotrebljenih materijala, korišćene, izdate ili popunjene u Ugovornoj strani, ili u Evropskoj zajednici ili u nekoj od drugih zemalja navedenih u članu 3, u skladu sa pravilima o porijeklu koja su identična pravilima ovog protokola.
- (e) odgovarajuće dokaze koji se tiču obrade ili prerade izvršene van Ugovorne strane uz primjenu člana 12, kojim se dokazuje ispunjenost uslova propisanih ovim članom.

Član 29.

Čuvanje dokaza o porijeklu i prateće dokumentacije

1. Izvoznik koji podnese zahtjev za izdavanje uvjerenja o porijeklu robe EUR. 1 čuvaće dokumente iz člana 17. stav 3. najmanje tri godine.
2. Izvoznik koji daje izjavu na fakturi najmanje tri godine čuvaće kopiju te izjave na fakturi, kao i dokumente iz člana 22. stav 4.
3. Carinski organi Ugovorne strane izvoznice koje izdaju uvjerenja o porijeklu robe EUR. 1 čuvaće najmanje tri godine obrazac zahtjeva iz člana 17. stav 2.

4. Carinski organi ugovorne strane uvoznice najmanje tri godine čuvaće uvjerenje o porijeklu robe EUR. 1 i izjave na fakturi, koje im budu podnijete.

Član 30

Neslaganja i formalne greške

1. Otkriće manjih neslaganja između izjava datih u dokazu o porijeklu i onih u dokumentima koji se podnose carinskim organima u svrhu obavljanja formalnosti za uvoz proizvoda neće *ipso facto* učiniti dokaz o porijeklu nevažećim i ništavim, ako se ispravno ustanovi da taj dokument zaista odgovara datim proizvodima.
2. Očite formalne greške poput kucanih, u dokazu o porijeklu neće biti razlog odbijanja tog dokumenta, ako te greške nijesu takve da izazivaju sumnju u tačnost izjava datih u tom dokumentu.

Član 31.

Iznosi izraženi u eurima

1. Za primjenu odredaba iz člana 22. stava 1. tačke b) i člana 27. stava 3. u slučajevima kad se faktura ispostavi u nekoj drugoj valuti, a ne u eurima, svaka od Ugovornih strana godišnje će utvrditi iznose u domaćoj valuti te Ugovorne strane koji odgovaraju iznosima izraženim u eurima.
2. Za pošiljku se mogu uvažiti pogodnosti iz člana 22. stava 1. tačke b) i člana 27. stava 3. pozivanjem na valutu u kojoj je račun ispostavljen, u skladu sa iznosom koji je utvrdila ta Ugovorna strana.
3. Iznosi koje treba primjeniti u bilo kojoj od domaćih valuta su one protivvrijednosti u onoj nacionalnoj valuti, koje su jednake iznosima izraženima u eurima prvog radnog dana Oktobra a primjenjuju se od 1. januara sledeće godine. Ugovorne strane će biti obaviještene o utvrđenim iznosima.
4. Ugovorna strana može iznos, koji dobije prilikom preračunavanja iznosa izraženog u eurima u domaću valutu, zaokružiti prema gore ili prema dolje. Zaokruženi iznos se ne smije razlikovati od iznosa koji se dobije prilikom preračunavanja za više od 5%. Ugovorna strana može zadržati i neizmijenjenu protivvrijednost u domaćoj valuti kao iznos izražen u eurima, ako prilikom godišnjeg usklađivanja predviđenog stavom 3, preračunata protivvrijednost tog iznosa, prije bilo kakvog zaokruživanja, rezultuje povećanjem koje je manje od 15% iznosa izraženog u nacionalnoj valuti. Protivvrijednost u domaćoj valuti može ostati neizmenjena, ako bi se zbog preračunavanja smanjila protivvrijednost u toj nacionalnoj valuti.
5. Iznos izražen u eurima može biti ocijenjen od strane Zajedničke komisije na zahtjev Ugovorne strane. Prilikom tog pregleda, Zajednička komisija će uzeti u obzir poželjnost očuvanja stvarnih efekata predmetnih vrijednosnih ograničenja. U tom cilju može se donijeti odluka o promjeni iznosa izraženih u eurima.

GLAVA 6

NAČINI ADMINISTRATIVNE SARADNJE

Član 32.

Uzajamna pomoć

1. Carinski organi Ugovornih strana dostaviće jedni drugima uzorke otisaka pečata koji se koriste u njihovim carinskim ispostavama za izdavanje uvjerenja o porijeklu robe EUR. 1, zajedno sa adresama carinskih organa zaduženih za provjeru tih uvjerenja i izjava na fakturi.

2. Radi obezbjeđivanja pravilne primjene ovog protokola, Ugovorne strane pomagaće jedna drugoj putem nadležne carinske uprave u provjeri autentičnosti uvjerenja o porijeklu robe EUR. 1 ili izjava na fakturi i tačnosti podataka iz tih dokumenata.

Član 33.

Provjera dokaza o porijeklu

1. Naknadne provjere dokaza o porijeklu obavljaće se nasumice ili kad postoji opravdana sumnja carinskih organa Ugovorne strane uvoznice u autentičnost takvih dokumenata, porijekla robe o kojoj se radi ili u ispunjenje drugih uslova iz ovog protokola.
2. U cilju sprovođenja odredbi iz stava 1. ovog člana, carinski organi ugovorne strane uvoznice vratiće uvjerenje o porijeklu robe EUR. 1 i fakturu, ako je bilo podneseno, izjavu na fakturi, ili kopiju tih dokumenata, carinskim organima ugovorne strane izvoznice, uz navođenje razloga za provjeru, gdje je to potrebno. Svi pribavljeni dokumenti i podaci koji ukazuju na to da je podatak na dokazu o porijeklu robe netačan biće dostavljeni kao obrazloženje za zahtjev za provjeru.
3. Provjeru će obaviti carinski organi ugovorne strane izvoznice. U tom cilju, imaju pravo zahtijevati bilo koji dokazni materijal te obaviti kontrolu izvoznikovih računa ili bilo koju drugu provjeru koju smatraju potrebnom.
4. Ako carinski organi Ugovorne strane uvoznice odluče suspendovati odobrenje povlašćenog tretmana odnosnim proizvodima u očekivanju rezultata provjere, uvozniku će biti ponuđeno preuzimanje robe uz sve potrebne mjere predostrožnosti.
5. Carinski organi koji zatraže provjeru biće obaviješteni o rezultatima te provjere što prije. Ti rezultati moraju jasno pokazivati da li su dokumenti vjerodostojni i mogu li se odnosi proizvodi smatrati proizvodima s porijeklom iz Ugovorne strane ili neke od drugih zemalja navedenih u članu 3 i da li ispunjavaju druge uslove iz ovog protokola.
6. Ako u slučaju opravdane sumnje odgovor ne stigne u roku od deset mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za provjeru, ili ako odgovor ne sadrži podatke dovoljne za utvrđivanje vjerodostojnosti dokumenta o kojem je riječ ili stvarnog porijekla proizvoda, carinski organi koji su podnijeli zahtjev će, osim u izuzetnim okolnostima, uskratiti pravo na povlašćeni tretman.

Član 34.

Rješavanje sporova

1. Ako dođe do sporova u odnosu na postupke provjere iz člana 33, koji se ne mogu riješiti između carinskih organa koji su podneli zahtjev za provjeru i carinskih organa zaduženih za obavljanje provjere, ili kad se u njima postavlja pitanje tumačenja ovog protokola, isti se upućuju Zajedničkom komitetu
2. U svim slučajevima rješavanja sporova između uvoznika i carinskih organa ugovorne strane uvoznice primjenjuje se zakonodavstvo te ugovorne strane.

Član 35

Kazne

Kazniće se svako lice koje izradi ili omogući da se izradi dokument koji sadrži netačne podatke u cilju pribavljanja povlašćenog tretmana za proizvode.

Član 36.

Slobodne zone

1. Ugovorne strane preduzeće sve potrebne korake za obezbjeđenje da proizvodi kojima se trguje a obuhvaćeni su dokazom o porijeklu, koji tokom transporta koriste slobodnu zonu koja se nalazi na njihovom području, ne budu zamijenjeni drugom robom i da ne budu podvrgnuti drugom rukovanju, osim normalnih postupaka za sprječavanje njihovog propadanja.
2. Izuzimajući odredbe sadržane u stavu 1, kada se proizvodi s porijeklom iz Ugovorne strane uvoze u slobodnu zonu i obuhvaćeni su dokazom o porijeklu a podvrgavaju se obradi ili preradi, nadležni organi izdaće novo uvjerenje EUR. 1 na zahtjev izvoznika, ako su obrada ili prerada u skladu s odredbama ovog protokola.

**GLAVA 7
ZAVRŠNE ODREDBE**

Član 37

Roba na putu ili u skladištu

Odredbe Sporazuma mogu se primijeniti na robu koja je u skladu sa odredbama ovog Protokola i koja je na dan stupanja na snagu Protokola na putu ili privremeno smještena u nekoj od Ugovornih strana u carinskim skladištima ili u slobodnim zonama ili roba za koju se mora, u roku od četiri mjeseca od navedenog datuma, podnijeti carinskim organima Ugovorne strane uvoznice uvjerenje o porijeklu EUR.1 koji su izdali carinski organi Ugovorne strane izvoznice u skladu sa odredbama bilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini navedenim u aneksu 2 ovog Sporazuma zajedno sa dokumentima koji su dokaz direktnog prevoza robe u skladu sa članom 13.

Član 38

Izmjene Protokola

Zajednička Komisija može odlučivati o izmjenama odredbi Protokola.

Član 39

Potkomisija za carinske poslove

1. Potkomisija za carinske poslove će biti osnovana, sa ciljem sprovođenja administrativne saradnje u cilju pravilne i jednoobrazne primjene protokola i sprovođenja svih drugih zadataka u oblasti carine koji mu mogu biti povjereni.
2. Potkomisija će se sastojati od eksperata Ugovornih strana zaduženih za pitanja u vezi sa carinskim poslovima.

Član 40

Aneksi

Aneksi I-IV ovom protokolu čine njegov sastavni dio.

ANEKS I Protokola

UVODNE NAPOMENE UZ LISTU UZ ANEKS II

Napomena 1:

U listi se utvrđuju uslovi koje treba da ispune svi proizvodi da bi se smatrali da su bili predmet dovoljne obrade ili prerade u smislu člana 6. Protokola.

Napomena 2:

2.1. U prve dve kolone u listi daje se opis proizvoda koji se dobija. U prvoj koloni navodi se tarifni broj ili broj glave iz Harmonizovanog sistema, dok se u drugoj koloni navodi naimenovanje robe, koje se u tom sistemu koristi za taj tarifni broj ili za tu glavu. Za svaki podatak koji se nalazi u prve dve kolone, postoji pravilo koje se navodi u koloni 3 ili 4. Ako se, u nekim slučajevima, ispred tarifnog broja u prvoj koloni nalazi oznaka "ex", to znači da se pravila iz kolone 3 ili 4 primenjuju samo na deo tog tarifnog broja, kako je navedeno u koloni 2.

2.2. Ako se u koloni 1 nalazi, grupisano, nekoliko tarifnih brojeva ili je naveden broj jedne glave, zbog čega je naimenovanje proizvoda u koloni 2 dato uopšteno, pravila iz kolone 3 ili 4 primenjuju se na sve proizvode koji se, po Harmonizovanom sistemu, svrstavaju u tarifne brojeve iz te glave ili u bilo koji od grupisanih tarifnih brojeva u koloni 1.

2.3. Ako je u listi navedeno nekoliko različitih pravila, koja se primenjuju na različite proizvode u okviru jednog tarifnog broja, u svakoj alineji dato je naimenovanje dela tog tarifnog broja na koji se odnose susedna pravila u koloni 3 ili 4.

2.4. Kada su, uz podatke u prve dve kolone, navedena pravila i u koloni 3 i u koloni 4, izvoznik može da bira da li će da primeni pravilo iz kolone 3 ili pravilo iz kolone 4. Ako u koloni 4 nije navedeno pravilo za sticanje statusa proizvoda sa poreklom, primeniće se pravilo navedeno u koloni 3.

Napomena 3:

3.1. Odredbe člana 6. ovog protokola, koje se odnose na proizvode koji su stekli status proizvoda sa porijeklom, a upotrebljavaju u procesu proizvodnje drugog proizvoda, primenjuju se, bez obzira da li su proizvodi stekli taj status u fabrici gde su upotrebljeni ili u nekoj drugoj fabrici u Ugovornoj strani.

Primjer:

Motor iz tarifnog broja 84.07, za koji, na osnovu navedenog pravila, vrednost materijala bez porekla koji mogu da se ugrade u njega, ne sme da bude veća od 40% cene franko fabrika, proizvodi se od "ostalnih legiranih čelika a grubo oblikovanih kovanjem" koji se svrstavaju u tarifni broj ex 72.24.

Ako je otkivak dobijen kovanjem u Ugovornoj strani na ingotu bez porekla, u tom slučaju on je već stekao status porekla na osnovu pravila uz tarifni broj ex 72.24 u listi. Prema tome, prilikom utvrđivanja vrednosti motora, može se smatrati da je on sa poreklom, bez obzira da li je proizveden u istoj ili u nekoj drugoj fabrici u Ugovornoj strani. Stoga se vrednost ingota bez porijekla neće uzeti u obzir kada se dodaje vrijednost upotrebljenih materijala bez porekla.

3.2. Pravilom u listi navodi se minimalan stepen obrade ili prerade koju treba izvršiti, a i sa višim stepenom obrade ili prerade se, takođe, stiče status proizvoda sa poreklom; nasuprot tome, sa nižim stepenom obrade ili prerade ne može da se stekne status proizvoda sa poreklom. Prema tome, ako se pravilom predviđa da, na određenom nivou proizvodnje, može da se upotrebi materijal bez porekla, taj materijal može da se upotrebi u nekoj ranijoj fazi proizvodnje, dok njegova upotreba u nekoj kasnijoj fazi proizvodnje, nije dozvoljena.

3.3. Bez obzira na napomenu 3.2, kada se u pravilu upotrebljava izraz "Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja", tada materijali iz bilo kog tarifnog broja (uključujući materijale istog naimenovanja i tarifnog

broja kao i proizvod) mogu biti upotrebljeni, ali uz određena ograničenja koja takođe mogu biti sadržana u pravilu.

Međutim, pod pojmom "Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, uključujući druge materijale iz tarifnog broja..." ili "Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, uključujući druge materijale iz istog tarifnog broja kao i proizvod", se podrazumeva da se mogu upotrebljavati materijali iz bilo kog tarifnog broja izuzev onih istog naimenovanja kao proizvod, kao što je navedeno u koloni 2 u listi.

3.4. Ako se u pravilu iz liste navodi da u proizvodnji proizvoda može da se upotrebi više od jednog materijala, to znači da može da se upotrebi jedan ili više materijala. Nije neophodno da se upotrebe svi materijali.

Primjer:

U pravilu koje se odnosi na tkanine iz tar. br. 52.08 do 52.12, navodi se da se mogu upotrebiti prirodna vlakna, kao i da se, između ostalih materijala, mogu, takođe, upotrebiti i hemijski materijali. To ne znači da se moraju upotrebiti oba materijala; može da se upotrebi jedan ili drugi, ili oba.

3.5. Ako se u pravilu iz liste navodi da proizvod mora da se proizvede od određenog materijala, očigledno je da ovaj uslov nije prepreka da se upotrebe i drugi materijali koji, zbog svoje svojstvene prirode, ne mogu da zadovolje uslovima iz pravila (videti, takođe, Napomenu 6.2. koja se odnosi na tekstile).

Primjer:

Pravilom koje se odnosi na proizvode za ishranu iz tar. br. 19.04, kojim se posebno isključuje upotreba žitarica i njihovih derivata, ne sprečava se upotreba mineralnih soli, hemikalija i drugih aditiva, koji nisu proizvodi žitarica.

Međutim, ovo se ne primenjuje u slučaju proizvoda koji, premda ne mogu da se proizvedu od određenih materijala navedenih u listi, mogu da se proizvedu, u nekoj ranijoj fazi proizvodnje, od materijala iste prirode.

Primjer:

U slučaju odeće od netkanih materijala iz ex. Glave 62, ako se za ovu vrstu proizvoda dozvoljava upotreba samo prediva bez porekla, proizvodnja ne može da se započne od netkane tkanine - čak i ako netkane tkanine ne mogu normalno biti izrađene od prediva. U takvim slučajevima, polazni materijal koji bi trebalo da se koristi je onaj materijal, koji u fazi obrade neposredno prethodi predivu - tj. koji je u stadijumu vlakna.

3.6. Ako su u pravilu iz liste date dve procentualne vrednosti za maksimalnu vrednost materijala bez porijekla koji se mogu koristiti, onda se ovi procenti ne mogu sabirati. Drugim rečima, maksimalna vrednost materijala bez porijekla koji mogu da se koriste ne sme ni u kom slučaju da premaši najveći navedeni procenat. Štaviše, pojedinačni procenti ne smeju biti premašeni u odnosu na određeni materijal na koji se odnose.

Napomena 4:

4.1. Pod pojmom "prirodna vlakna", koji se koristi u listi, podrazumevaju se vlakna, osim veštačkih ili sintetičkih. Ograničava se na vlakna u fazama pre predenja, uključujući i na otpatke i, ako nije na drugi način navedeno, na vlakna koja nisu vlačena, češljana ili na drugi način obrađena, ali nepredena.

4.2. Pod pojmom "prirodna vlakna" podrazumevaju se i konjska dlaka iz tar. br. 05.03, svila i tar. br. 50.02 i 50.03, kao i vunena vlakna, fina ili gruba životinjska dlaka iz tar. br. 5.01. do 51.05, pamučna vlakna iz tar. br. 52.01 do 52.03 i ostala biljna vlakna iz tar. br. 53.01 do 53.05.

4.3. Pod pojmom "tekstilna celuloza", "hemijski materijali", i "materijali za proizvodnju hartije", koji se koriste u listi, podrazumevaju se materijali koji se ne svrstavaju u Glave 50 do 63, koji se mogu upotrebiti za proizvodnju veštačkih, sintetičkih ili papirnih vlakana ili prediva.

4.4. Pod pojmom "veštačka ili sintetička vlakna, sečena", koji se koristi u listi, podrazumevaju se kablovi od sintetičkih ili veštačkih filamenata, sečena vlakna ili otpaci, iz tar. br. 55.01 do 55.07.

Napomena 5:

5.1. Kada se za određen proizvod iz liste, upućuje na ovu napomenu, uslovi navedeni u koloni 3 ne primenjuju se na osnovne tekstilne materijale koji se koriste u proizvodnji tog proizvoda i koji, svi zajedno,

predstavljaju 10% ili manje od ukupne mase svih upotrebljenih osnovnih tekstilnih materijala (Videti, takođe, Napomenu 5.3. i 5.4).

5.2. Međutim, tolerancija navedena u napomeni 5.1. može da se primeni samo na miješane proizvode koji su izrađeni od dva ili više osnovna tekstilna materijala.

Sledeće se smatra osnovnim tekstilnim materijalima:

- svila,
- vuna,
- gruba životinjska dlaka,
- fina životinjska dlaka,
- konjska dlaka,
- pamuk,
- materijali za proizvodnju hartije i hartija,
- lan,
- prirodna konoplja,
- juta i ostala tekstilna likasta vlakna,
- sisal i ostala tekstilna vlakna roda Agave,
- kokosovo vlakno, abaka, ramija i ostala biljna tekstilna vlakna,
- sintetički filamenti,
- veštački filamenti,
- provodljivi filamenti,
- sintetička vlakna od polipropilena, sečena,
- sintetička vlakna od poliestera, sečena,
- sintetička vlakna od poliamida, sečena,
- sintetička vlakna od poliakrilonitrila, sečena,
- sintetička vlakna od polimida, sečena,
- sintetička vlakna od politetrafluoretilena, sečena,
- sintetička vlakna od polifenilensulfida, sečena,
- sintetička vlakna od polivinilhlorida, sečena,
- ostala sintetička vlakna, sečena,
- veštačka vlakna od viskoze, sečena,
- ostala veštačka vlakna, sečena,
- predivo izrađeno od poliuretana, razdvojeno fleksibilnim segmentima polietra, uključujući i obavijeno ili neobavijeno,
- predivo izrađeno od poliuretana, razdvojeno fleksibilnim segmentima poliestra, uključujući i obavijeno ili neobavijeno,
- proizvodi iz tar. br. 56.05 (metalizovano predivo) sa ugrađenom trakom koja se sastoji od jezgra aluminijumske folije ili od jezgra od plastičnog premaza, uključujući i prevučene prahom od aluminijuma, širine koja ne prelazi 5 mm, uslojeno pomoću providnog ili obojenog lepka između dva sloja plastičnog premaza,
- ostali proizvodi iz tar. br. 56.05.

Primjer:

Predivo iz tar. br. 52.05, izrađeno od pamučnih vlakana iz tar. br. 52.03 i od sintetičkih sečenih vlakana iz tar. br. 55.06 predstavlja predivo od mešanih vlakana. Prema tome, sintetička sečena vlakna bez porijekla koja zadovoljavaju uslove pravila o porijeklu (prema kojima se zahteva izrada od hemijskih materijala ili tekstilne celuloze), mogu se koristiti, pod uslovom da njihova ukupna masa nije veća od 10% mase prediva.

Primjer:

Tkanina od vune iz tar. br. 51.12, izrađena od vunenog prediva iz tar. br. 51.07 i od sintetičkog prediva od sečenih vlakana iz tar. br. 55.09, predstavlja mešanu tkaninu. Prema tome, sintetičko predivo koje ne

zadovoljava uslove pravila o porijeklu (prema kojima se zahteva izrada od hemijskih materijala ili tekstilne celuloze) ili vuneno predivo koje ne zadovoljava uslove pravila o poreklu (koja zahtevaju izradu od prirodnih vlakana nevlačenih, niti češljanih, niti na drugi način pripremljenih za predenje) ili njihova kombinacija, mogu da se koriste, pod uslovom da njihova ukupna masa nije veća od 10% mase tkanine.

Primjer:

Taftovana tekstilna tkanina iz tar. br. 58.02, izrađena od pamučnog prediva iz tar. br. 52.05 i od pamučne tkanine iz tar. br. 52.10, je mešani proizvod samo ako je pamučna tkanina sama po sebi mešana tkanina izrađena od prediva koja se svrstavaju u dva odvojena tarifna broja ili ako su upotrebljena pamučna prediva, i sama mešavina.

Primjer:

Ako je predmetna taftovana tekstilna tkanina izrađena od pamučnog prediva iz tar. br. 52.05 i od sintetičke tkanine iz tar. br. 54.07, onda je očigledno da su prediva koja se koriste dva odvojena osnovna tekstilna materijala, pa je, prema tome, i taftovana tekstilna tkanina mešani proizvod.

5.3. U slučaju proizvoda koji sadrže "predivo izrađeno od poliuretana razdvojeno fleksibilnim segmentima polietra, uključujući i obavijeno ili neobavijeno", dozvoljeno odstupanje je 20% u odnosu na ovo predivo.

5.4. U slučaju proizvoda sa ugrađenom "trakom, koja se sastoji od jezgra od aluminijumske folije ili od jezgra od plastičnog premaza, uključujući i prevučene prahom od aluminijuma, širine koja ne prelazi 5 mm, uslojeno pomoću providnog ili obojenog lepka između dva sloja plastičnog premaza", dozvoljeno odstupanje je 30% u odnosu na ovu traku.

Napomena 6:

6.1. Kada se u listi upućuje na ovu napomenu, tekstilni materijali (sa izuzetkom postava i međupostava), koji ne ispunjavaju uslove iz pravila u koloni 3 liste, a koje se odnosi na gotove predmetne proizvode, mogu se upotrebiti pod uslovom da se svrstavaju u drugi tarifni broj, a ne u tarifni broj u koji se svrstava sam proizvod i da njihova vrednost nije veća od 8% cene proizvoda franko fabrika.

6.2. Bez obzira na Napomenu 6.3, u proizvodnji proizvoda od tekstila mogu slobodno da se upotrebe materijali koji se ne svrstavaju u Glave 50 do 63, bez obzira da li sadrže ili ne sadrže tekstile.

Primjer:

Ako se pravilom u listi predviđa da se za određen tekstilni predmet (kao što su pantalone) mora upotrebiti predivo, to ne zabranjuje upotrebu metalnih predmeta, kao što su dugmad, pošto se dugmad ne svrstavaju u Glave 50 do 63. Iz istog razloga to ne sprečava da se upotrebe patent-zatvarači, i pored toga što patent-zatvarači normalno sadrže tekstile.

6.3. Kada se primenjuje procentualno pravilo prilikom utvrđivanja vrednosti upotrebljenih materijala bez porekla, mora da se uzme u obzir vrednost materijala koji se ne svrstavaju u Glave 50 do 63.

Napomena 7:

7.1. U svrhe primene tar. br. ex 27.07, 27.13 do 27.15, ex 29.01, ex 29.02 i ex 34.03, pod pojmom "specifični procesi" podrazumeva se sledeće:

- (a) vakuumaska destilacija;
- (b) ponovna destilacija veoma jakim frakcionim procesom;
- (v) kreking;
- (g) davanje drugih oblika;
- (d) ekstrakcija pomoću selektivnih rastvarača;
- (d) proces koji obuhvata sledeće radnje: prerada sa koncentrisanom sumpornom kiselinom, oleumom ili sumpornim anhidridom; neutralizacija sa alkalnim agensima; dekolorizacija i prečišćavanje sa prirodnoaktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;
- (e) polimerizacija;
- (ž) alkilacija;
- (z) izomerizacija.

7.2. U svrhe primene tar. br. 27.10, 27.11 i 27.12, pod pojmom "specifični procesi" podrazumeva se sledeće:

- (a) vakuumska destilacija;
 - (b) ponovna destilacija veoma jakim frakcionim procesom;
 - (v) kreking;
 - (g) davanje drugog oblika;
 - (d) ekstrakcija pomoću selektivnih rastvarača;
 - (đ) proces koji obuhvata sledeće radnje: prerada sa koncentrisanom sumpomom kiselinom, oleumom ili sumpomim anhidridom; neutralizacija sa alkalnim agensima; dekolorizacija i prečišćavanje sa prirodnoaktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;
 - (e) polimerizacija;
 - (ž) alkilacija;
 - (z) izomerizacija;
 - (i) samo u slučaju teških ulja koja se svrstavaju u tar. br. ex 27.10, desumporizacija sa vodonikom čiji je rezultat smanjenje najmanje 85% sadržaja sumpora kod proizvoda koji se obrađuju (ASTM D 1266-59 T metod);
 - (j) samo u slučaju proizvoda koji se svrstavaju u tar. br. 27.10, deparafinizacija nekim drugim procesom, a ne filtriranjem;
 - (k) samo u slučaju teških ulja iz tar. br. ex 27.10, tretman sa vodonikom pod pritiskom od preko 20 bara i na temperaturi iznad 250 °C uz upotrebu nekog drugog katalizatora, a ne onog koji izaziva desumporizaciju, kada vodonik predstavlja aktivni element u hemijskoj reakciji. Dalji tretman ulja za podmazivanje iz tar. br. ex 27.10 sa vodonikom (npr.: hidrofiniš ili dekolorizacija) u cilju, naročito, poboljšanja boje i stabilnosti, neće se smatrati specifičnim procesom;
 - (l) samo u slučaju ulja za gorivo iz tar. br. ex 27.10, atmosferska destilacija, pod uslovom da manje od 30% zapremine ovih proizvoda, uključujući i gubitke, destiliše na temperaturi od 300 °C po metodu ASTM D 86;
 - (m) samo u slučaju teških ulja, osim gasnih ulja i goriva koji se svrstavaju u tar. br. ex 27.10, postupak pomoću visokofrekventnih električnih pražnjenja bez iskrenja;
 - (n) samo u slučaju sirovih proizvoda iz tarifnog broja ex 27.12 (osim vazelina, ozokerita, voska od lignita ili treseta, parafina koji sadrže po masi manje od 0,75% ulja), uklanjanje ulja frakcionom kristalizacijom.
- 7.3. U svrhe primene tar. br. ex 27.07, 27.13 do 27.15, ex 29.01, ex 29.02 i ex 34.03, jednostavne radnje, kao što su čišćenje, pretakanje, otklanjanje soli, izdvajanje vode, filtriranje, bojadisanje, stavljanje oznaka, dobijanje sumpomog sadržaja, kao rezultata mešanja proizvoda sa raznim sumpornim sadržajima, odnosno bilo koja kombinacija ovih ili sličnih radnji ne dodeljuju status porekla.

ANEKS II**Lista obrade ili prerade koju treba izvršiti na materijalima bez porijekla kako bi prerađeni proizvod mogao da stekne status proizvoda sa porijeklom**

Svi proizvodi navedeni u listi ne moraju biti obuhvaćeni Sporazumom. Iz tog razloga neophodno je konsultovati ostale dijelove Sporazuma

HS tarifni broj	Naimenovanje	Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porijekla, a koja im daje status proizvoda sa porijeklom	
1	2	3 ili	4
Glava 1	Žive životinje	Sve upotrebene životinje iz Glave I moraju da budu u potpunosti dobijene	
Glava 2	Meso i drugi klanični proizvodi za jelo	Proizvodnja kod koje svi upotrebljeni materijali iz Glava 1 i 2, moraju da budu u potpunosti dobijeni	
Glava 3	Ribe, ljuskari, mekušci i ostali vođeni beskičmenjaci	Proizvodnja kod koje svi upotrebljeni materijali iz Glave 3, moraju da budu u potpunosti dobijeni	
ex Glava 4 04.03	Mlijeko i proizvodi od mlijeka (živinska i ptičja jaja; prirodni med; jestivi proizvodi životinjskog porijekla, nepomenuti, niti obuhvaćeni na drugom mjestu; osim: Mlaćenica, kiselo mlijeko, kisela pavlaka, jogurt, kefir i ostalo fermentisano ili zakiseljeno mlijeko ili pavlaka, koncentrovani, nekoncentrovani sa sadržajem dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje, aromatizovani ili sa dodatim voćem, jezgrastim voćem ili kakaom	Proizvodnja kod koje svi upotrebljeni materijali iz Glave 4, moraju da budu u potpunosti dobijeni Proizvodnja kod koje: - svi upotrebljeni materijali iz Glave 4, moraju da budu u potpunosti dobijeni - svi upotrebljeni voćni sokovi (osim soka od ananasa, limete ili grejpfruta), iz tar. br. 20.09, moraju da budu sa porijeklom, i - vrijednost upotrebljenog materijala iz Glave 17 ne smije da bude veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 5 ex 05.02	Proizvodi životinjskog porijekla, na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni, osim: Pripremljene čekinje od pitomih ili divljih svinja	Proizvodnja kod koje svi upotrebljeni materijali iz Glave 5, moraju da budu u potpunosti dobijeni Čišćenje, dezinfekcija, sortiranje i ispravljanje čekinja i dlaka	

Glava 6	Živo drveće i druge biljke; lukovice, korjenje i slično; sječeno cvijeće i ukrasno lišće	Proizvodnja kod koje: - svi upotrebljeni materijali iz Glave 6, moraju da budu u potpunosti dobijeni, i - vrijednost upotrijebljenih materijala ne smije da bude veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
Glava 7	Jestivo povrće, korjenje i krtole	Proizvodnja kod koje svi upotrebljeni materijali iz Glave 7, moraju da budu u potpunosti dobijeni	
Glava 8	Jestivo voće i jezgrasto voće; kore agruma ili dinja i lubenica	Proizvodnja kod koje: - svo voće i jezgrasti proizvodi koji se koristi, moraju biti u potpunosti dobijeni, i - vrijednost upotrijebljenog materijala iz Glave 17 ne smije da bude veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 9	Kafa, čaj, mate čaj i začini; osim:	Proizvodnja kod koje svi upotrebljeni materijali iz Glave 9, moraju da budu u potpunosti dobijeni	
09.01	Kafa, pržena ili nepržena sa ili bez kofeina; ljuspice i opne kafe; zamjene kafe koje sadrže kafu u bilo kom procentu	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja	
09.02	Čaj, nearomatizovan ili aromatizovan	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja	
ex 09.10	Mješavine začina	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja	
Glava 10	Žitarice	Proizvodnja kod koje svi upotrebljeni materijali iz Glave 10, moraju da budu u potpunosti dobijeni	
ex Glava 11	Proizvodi mlinke industrije; slad; skrob, inulin; gluten od pšenice; osim:	Proizvodnja kod koje sve upotrebljene žitarice, jestivo povrće, korjenje i krtole (gomolje) iz tar. br. 07.14 ili voće, moraju da budu u potpunosti dobijeni	
ex 11.06	Brašno, griz i prah, od suvog oljuštenog mahunastog povrća iz tar. broja 07.13	Sušenje i mljevenje mahunastog povrća iz tar. br. 07.08	
Glava 12	Uljano sjemenje i plodovi; razno zrnavlje, sjeme i plodovi; industrijsko i lekovito bilje; slama i stočna hrana (kabasta)	Proizvodnja kod koje svi upotrebljeni materijali iz Glave 12, moraju da budu u potpunosti dobijeni	
13.01	Šelak: prirodne gume, smole gume-smole i uljane smole (npr.: balzami)	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrijebljenih materijala iz tar. br. 13.01 ne smije da bude veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
13.02	Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske materije, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i		

	zgrušivači, dobijeni od biljnih proizvoda, modificirani ili nemodificirani: - Sluzi i zgušnjivači, dobijeni iz biljnih proizvoda, modificirani - Ostalo	Proizvodnja od nemodificirane sluzi i sredstava za zgušnjavanje Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala ne smije da bude veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
Glava 14	Biljni materijali za pletarstvo; biljni proizvodi na drugom mjestu nepomenuti, niti obuhvaćeni	Proizvodnja kod koje svi upotrebljeni materijali iz Glave 14, moraju da budu u potpunosti dobijeni	
ex Glava 15	Masnoće i ulja životinjskog i biljnog porijekla i proizvodi njihovog razlaganja; prerađene jestive masnoće; voskovi životinjskog i biljnog porijekla; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u neki drugi tarifni broj, a ne u onaj u koji se svrstava sam proizvod	
15.01	Svinjska masnoća (uključujući jestivu mast) živinska masnoća, osim onih iz tar. br. 02.09 i 15.03: - Masnoća od kostiju ili otpadaka - Ostalo	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim onih iz tar. br. 02.03, 02.06 ili 02.07 ili od kostiju iz tar. br. 05.06. Proizvodnja od mesa ili drugih jestivih klaničnih proizvoda od svinjskog mesa iz tar. br. 02.03 ili 02.06 ili od mesa i jestivih otpadaka od živine iz tar. br. 02.07	
15.02	Masnoće od životinja vrste goveda, ovaca i koza, osim onih iz tar. br. 15.03: - Masnoće od kostiju ili otpadaka - Ostalo	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim onih iz tar. br. 02.01, 02.02, 02.04 ili 02.06 ili od kostiju iz tar. br. 05.06 Proizvodnja kod koje svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 moraju da budu u potpunosti dobijeni	
15.04	Masti i ulja kao i njihove frakcije, od riba ili morskih sisara, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodificirani: - Čvrste frakcije - Ostalo	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 15.04 Proizvodnja kod koje svi upotrebljeni materijali iz Glava 2 i 3, moraju da budu u potpunosti dobijeni	
ex 15.05	Prečišćeni (rafinisani) lanolin	Proizvodnja od sirove masnoće od vune iz tar. br. 15.05	

15.06	Ostale masti ili ulja životinjskog porijekla i njihove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani: - Čvrste frakcije - Ostalo	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 15.06 Proizvodnja kod koje svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 moraju da budu u potpunosti dobijeni	
15.07 do 15.15	Ulja biljnog porijekla i njihove frakcije: - Sojino ulje, ulje od kikirikija, palmino ulje, ulje od kokosovog oraha (kopre), ulje od palminog jezgra (košnice), ulje od "babasua", tungovo ulje, oitikika ulje, vosak smreče i japanski vosak, frakcije jojoba ulja i ulja za tehničke i industrijske namjene, osim za proizvodnju hrane za ljudsku ishranu - Čvrste frakcije, osim onih od jojoba ulja - Ostalo	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. broj koji se razlikuje od tar. broja u koji se svrstava proizvod Proizvodnja od ostalih materijala iz tar. br. 15.07 do 15.15 Proizvodnja kod koje svi upotrebljeni biljni materijali moraju da budu u potpunosti dobijeni	
15.16	Masti i ulja životinjskog ili biljnog porekla i njihove frakcije, djelimično ili potpuno hidrogenizovani, interesterifikovani, reesterifikovani ili eleidinizovani, rafinirani ili nerafinirani, ali dalje nepripremljeni	Proizvodnja kod koje: - svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 moraju da budu u potpunosti dobijeni - svi upotrebljeni biljni materijali moraju da budu u potpunosti dobijeni. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali iz tar. br. 15.07, 15.08, 15.11 i 15.13	
15.17	Margarin, mješavine i preparati od masti ili ulja životinjskog ili biljnog porijekla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove glave, podobni za jelo, osim jestivih masti ili ulja i njihovih frakcija iz tar. br. 15.16	Proizvodnja kod koje: - svi upotrebljeni materijali iz Glava 2 i 4 moraju da budu u potpunosti dobijeni, i - svi upotrebljeni biljni materijali moraju da budu u potpunosti dobijeni. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali iz tar. br. 15.07, 15.08, 15.11 i 15.13	
Glava 16	Prerađevine od mesa, riba, ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka	Proizvodnja od životinja iz Glave 1. Svi upotrebljeni materijali iz Glave 3 moraju da budu u potpunosti dobijeni	
ex Glava 17	Šećer i proizvodi od šećera; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex 17.01	Šećer od šećerne trske i šećerne repe i hemijski čista saharoza, u čvrstom stanju, sa dodatim sredstvima za aromatizaciju ili materijama za bojenje	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala iz Glave 17 ne smije da bude veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	
17.02	Ostali šećeri, uključujući hemijski čistu laktazu, maltozu, glikozu i fruktozu u čvrstom stanju; šećerni sirupi bez dodatih sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje; vještački med		

	i mješavine vještačkog i prirodnog meda; karamel: - Hemijski čista maltoza ili fruktoza - Ostali šećeri u čvrstom obliku, sa dodatkom sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje - Ostalo	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 17.02 Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala iz Glave 17 ne smije da bude veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje svi upotrebljeni materijali su sa porijeklom	
ex 17.03	Melase dobijene prilikom ekstrakcije ili rafinisanje šećera, sa dodatkom sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala iz Glave 17 ne smije da bude veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	
17.04	Proizvodi od šećera (uključujući bijelu čokoladu), bez kaka	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod, i - vrijednost upotrebljenih materijala iz Glave 17 ne smije da bude veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	
Glava 18	Kakao i proizvodi od kaka	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod, i - vrijednost upotrebljenih materijala iz Glave 17 ne smije da bude veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	
19.01	Ekstrakt slada; prehrambeni proizvodi od brašna, ječma, griza, skroba i ekstrakta slada bez dodatka kaka ili sa dodatkom kaka u prahu u količini manjoj od 40% po masi kaka, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mjestu nepomenuti niti uključeni; prehrambeni proizvodi od robe iz tar. br. 04.01 do 04.04 bez dodatka kaka praha ili sa sadržajem kaka manjim od 5% po masi, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mjestu nepomenuti, niti uključeni: - Ekstrakt slada - Ostalo	Proizvodnja od žitarica iz Glave 10 Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod, i - vrijednost upotrebljenih materijala iz Glave 17 ne smije da bude veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	
19.02	Tjestenine, kuvane ili nekuwane ili punjene (mesom ili drugim materijalima) ili na drugi način pripremljene, kao što su špageti, makaroni,		

	rezanci, lazanje, njoki, ravijoli, kaneloni; kus-kus, pripremljeni ili nepripremljeni; - sa sadržajem 20% ili manje masi mesa, iznutrica, ribe, ljuskara ili mekušaca - sa sadržajem više od 20% po masi mesa, iznutrica, ribe, ljuskara ili mekušaca	Proizvodnja kod koje sve upotrebene žitarice i njihovi derivati (osim tvrde pšenice i njenih derivata), moraju da budu u potpunosti dobijene Proizvodnja kod koje: - sve žitarice i njihovi derivati (osim tvrdog žita i njegovih derivata) moraju u potpunosti da budu dobijene, i - svi upotrebjeni materijali iz Glave 2 i 3 moraju da budu u potpunosti dobijeni	
19.03	Tapioka i zamjene tapioke pripremljeni od skroba u obliku ljuspica, zrnaca, perli i sličnih oblika	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od skroba od krompira iz tar. br. 11.08	
19.04	Proizvodi za ishranu dobijeni buprenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (npr.: kukuruzne pahuljice); žitarice (osim kukuruza), u znu ili u obliku pahuljica ili na drugi način obrađenog zrna (osim brašna, ječma i griza), prethodno kuvane ili na drugi način pripremljene, na drugom mjestu nepomenute, niti uključene	Proizvodnja:	
		- od materijala koji se ne svrstavaju u tar. br. 18.06, - kod koje sve upotrebene žitarice i brašno (osim kukuruza vrste Zea mays i tvrde durum pšenice i njenih derivata) moraju da budu u potpunosti dobijeni, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 ne smije da bude veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	
19.05	Hljeb, peciva, kolači, biskviti i ostali pekarski proizvodi sa dodatkom kakaa ili bez dodatka kakaa; nafora, kapsule za farmaceutske proizvode, oblande, pirinčana hartija i slični proizvodi	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz Glave 11	
ex Glava 20	Proizvodi od povrća, voća ili, ostalih dijelova bilja, osim:	Proizvodnja kod koje voće i povrće mora da bude u potpunosti dobijeno	
ex 20.01	Jam, slatki krompir i slični jestivi dijelovi bilja sa sadržajem najmanje 5% po masi skroba, pripremljeni ili konzervisani u sirćetu ili sirćetnoj kiselini	Proizvodnja kod koje se svi upotrebjeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod	
ex 20.04 i ex 20.05	Krompir u obliku brašna, griza, ljuspi, pripremljen ili konzervisan na drugi način, osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini	Proizvodnja kod koje se svi upotrebjeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod	
20.06	Povrće, voće, jezgrasto voće, kore od voća i ostali dijelovi bilja, konzervisani u šećeru (kandirani)	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala iz Glave 17 ne smije da bude veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	
20.07	Džemovi, voćni želei, marmelade, voćni pirei i voćne paste dobijeni kuvanjem, sa dodavanjem ili bez dodavanja šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje	Proizvodnja kod koje:	
		- se svi upotrebjeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 ne smije da bude veća od 30% cijene	

		proizvoda franko fabrika	
ex 20.08	- Jezgrasto voće, bez dodatka šećera ili alkohola - Puter od kikirikija; mješavine od žitarica; palmina jezgra; kukuruz - Ostalo, osim voća i jezgrastog voća kivanog na drugi način, osim u vodi ili na pari, bez dodatka šećera, smrznuto	Proizvodnja kod koje je vrijednost upotrebljenog jezgrastog voća sa porijeklom i zrna uljarica iz tar. br. 08.01, 08.02 i 12.02 do 12.07, veća od 60% cijene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. broja u koji se svrstava proizvod Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod, i - vrijednost upotrebljenih materijala iz Glave 17 ne smije da bude veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	
20.09	Voćni sokovi (uključujući širu od grožđa) i sokovi od povrća, nefermentisani i bez dodatka alkohola, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili ostalih sredstava za zaslađivanje	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod, i - vrijednost upotrebljenih materijala iz Glave 17 ne smije da bude veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 21	Razni proizvodi za ishranu; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod	
21.01	Ekstrakti, esencije i koncentрати kafe, čaja, mate čaja ili preparata na bazi tih proizvoda ili na bazi kafe, čaja ili mate čaja; pržena cikorija i ostale pržene zamjene kafe i ekstrakti, esencije i koncentрати tih proizvoda	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod, i - cikorija koja se upotrebljava mora da bude u potpunosti dobijena	
21.03	Preparati za sosove i pripremljeni sosovi; mešani začini i miješana začinska sredstva; brašno od slačice i pripremljena slačica (senf) - Preparati za sosove i pripremljeni sosovi; miješani začini i miješana začinska sredstva - Brašno od slačice i pripremljena slačica	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, može da se upotrebe brašno ili griz od slačice ili pripremljena slačica Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja	
ex 21.04	Supe i čorbe i preparati za te proizvode	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od pripremljenog ili konzervisanog povrća iz tar. br. 20.02 do 20.05	
21.06	Prehrambeni proizvodi na drugom mjestu	Proizvodnja kod koje:	

	nepomenuti, niti obuhvaćeni	- se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod, i - vrijednost upotrebljenih materijala iz Glave 17 ne smije da bude veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 22	Pića, alkoholi i sirće; osim:	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod, i - upotrebjeno grožđe i materijali dobijeni od grožđa, moraju da budu u potpunosti dobijeni	
22.02	Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu, sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju i ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća i povrća koji se svrstavaju u tar. br. 20.09	Proizvodnja kod koje: - se sav upotrebljen materijal svrstava u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod, i - vrijednost upotrebljenih materijala iz Glave 17 ne smije da bude veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika, i - svaki upotrebljen voćni sok (osim sokova od ananasa, limete i grejfruta) mora da bude sa poreklom	
22.07	Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne jačine 80% zapremine ili jači; etil-alkohol i ostali alkoholi, denaturisani, bilo koje jačine	Proizvodnja: - od materijala koji se ne svrstavaju u tar. br. 22.07 ili 22.08, i - kod koje upotrebjeno grožđe i materijali dobijeni od grožđa, moraju da budu u potpunosti dobijeni ili, ako su svi ostali upotrebljeni materijali sa porijeklom, može da se upotrebi arak do 5% zapremine	
22.08	Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne jačine manje od 80% zapr.; rakije, likeri i ostala alkoholna pića	Proizvodnja: - od materijala koji se ne svrstavaju u tar. br. 22.07 ili 22.08, i - kod koje upotrebjeno grožđe i materijali dobijeni od grožđa, moraju da budu u potpunosti dobijeni ili, ako su svi ostali upotrebljeni materijali sa porijeklom, može da se upotrijebi arak do 5% zapremine	
ex Glava 23	Ostaci i otpaci prehrambene industrije; pripremljena hrana za životinje; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod	
ex 23.01	Brašno, prah i pelete od riba ili ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka, nepodobni za ljudsku ishranu	Proizvodnja kod koje svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 i 3 moraju da budu u potpunosti dobijeni	
ex 23.03	Ostaci od proizvodnje skroba od kukuruza (isključujući koncentrisana močila) sa sadržajem bjelančevina preko 40% po masi, računato na suvi proizvod	Proizvodnja kod koje upotrebljen kukuruz mora da bude u potpunosti dobijen	

ex 23.06	Uljane pogače i ostali čvrsti ostaci dobijeni ekstrakcijom maslinovog ulja sa sadržajem više od 3% maslinovog ulja	Proizvodnja kod koje upotrebene masline moraju da budu u potpunosti dobijene	
23.09	Proizvodi koji se upotrebljavaju za ishranu životinja	Proizvodnja kod koje: - upotrebene žitarice, šećer ili melasa, meso ili mlijeko moraju da budu sa porijeklom, i - svi upotrebjeni materijali iz Glave 3 moraju da budu u potpunosti dobijeni	
ex Glava 24	Duvan i proizvodi zamjene duvana; osim:	Proizvodnja kod koje svi upotrebjeni materijali iz Glave 24 moraju da budu u potpunosti dobijeni	
24.02	Cigare, cigarilosi i cigarete od duvana ili zamjene duvana	Proizvodnja kod koje najmanje 70% po masi upotrebljenog neprerađenog duvana ili duvanskih otpadaka iz tar. br. 24.01, mora da bude sa porijeklom	
Ex 24.03	Duvan za pušenje	Proizvodnja kod koje najmanje 70% po masi upotrebljenog neprerađenog duvana ili duvanskih otpadaka iz tar. br. 24.01, mora da bude sa porijeklom	
ex Glava 25	So; sumpor; zemlja; kamen; gips; kreč i cement; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebjeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod	
ex 25.04	Prirodni kristalni grafit sa obogaćenim sadržajem ugljenika, prečišćen i mljeven	Obogaćivanje sadržaja ugljenika, prečišćavanje i mljevenje sirovog kristalnog grafita	
ex 25.15	Mermer, samo sječen testerom ili na drugi način, u blokove ili ploče pravougaonog oblika (uključujući i kvadratnog), debljine do 25 cm	Rezanje mermera debljine preko 25 cm, testerom ili na drugi način (čak i ako je već isječen)	
ex 25.16	Granit, porfir, bazalt, peščar i ostali kamen za spomenike, građevinarstvo i drugo, sječen testerom ili na drugi način u blokove ili ploče pravougaonog oblika (uključujući i kvadratnog) debljine do 25 cm	Rezanje kamena, debljine preko 25 cm, testerom ili na drugi način (čak i ako je već isječen)	
ex 25.18	Dolomit, pečen	Pečenje nepečenog dolomita	
ex 25.19	Usitnjen prirodni magnezijum-karbonat (magnezit) u hermetički zapečaćenim kontejnerima i magnezijum-oksidi, čisti ili nečisti, osim topljenog magnezijum-oksida ili sitermagnezita	Proizvodnja kod koje se upotrebjeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, dozvoljena je upotreba prirodnog magnezijum-karbonata (magnezita).	
ex 25.20	Gips posebno pripremljen za zubarstvo	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala ne sme da bude veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
eh 25.24	Prirodna azbestna vlakna	Proizvodnja od minerala azbesta (azbestnog koncentrata)	

eh 25.25	Liskun u prahu	Mljevenje liskuna ili otpadaka od liskuna	
eh 25.30	Zemljane boje, pečene ili u prahu	Pečenje ili mljevenje zemljanih boja	
Glava 26	Rude, zgure i pepeli	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod	
ex Glava 27	Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije; bitumenozne materije; mineralni voskovi, osim:	Proizvodnja kod koje se upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod	
ex 27.07	Ulja, kod kojih masa aromatskih sastojaka prelazi masu nearomatskih sastojaka, slična mineralnim uljima dobijenim destilacijom katrana kamenog uglja na visokoj temperaturi, od kojih više od 65% zapr. destiliše na temperaturi od 250° S (uključujući mješavine esencije nafte i benzola), namjenjena za upotrebu kao pogonsko gorivo ili gorivo za zagrijavanje	Operacije rafinisanja i/ili jedna ili više specifičnih procesa ¹⁵ ili Druge operacije kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 27.09	Sirova ulja dobijena od bitumenoznih minerala	Suva destilacija bitumenoznih materijala	
27.10	Ulja dobijena od nafte i ulja dobijenih od bitumenoznih minerala, osim sirovih; proizvodi na drugom mestu nepomenuti ili obuhvaćeni, koji sadrže po masi 70% ili više ulja od nafte ili ulja dobijenih od bitumenoznih minerala, ako predstavljaju osnovne sastojke tih proizvoda	Operacije rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa ¹⁶ ili Druge operacije kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
27.11	Naftni gasovi i ostali gasoviti ugljovodonici	Operacije rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa ¹⁷ ili Druge operacije kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	

¹⁵ Za specijalne uslove koji se odnose na "specifične procese", vidjeti Uvodnu napomenu 7.1 i 7.3

¹⁶ Za specijalne uslove koji se odnose na "specifične procese", vidjeti Uvodnu napomenu 7.2.

¹⁷ Za specijalne uslove koji se odnose na "specifične procese", vidjeti Uvodnu napomenu 7.2.

27.12	Vazelin; parafin, mikrokristalni vosak od nafte, presovani parafini, ozokerit, vosak od mrkog uglja i lignita, vosak od treseta, ostali mineralni voskovi i slični proizvodi dobijeni sintezom ili drugim postupcima, obojeni ili neobojeni	Operacije rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa ¹⁸ ili Druge operacije kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
27.13	Naftni koks, bitumen od nafte i ostali ostaci iz nafte ili iz ulja od bitumenoznih minerala	Operacije rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa ¹⁹ ili Druge operacije kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
27.14	Bitumen i asfalt, prirodni; bitumenozni i uljni škrljci i ter-pesak; asfaltiti i asfaltne stene	Operacije rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa ²⁰ ili Druge operacije kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
27.15	Bitumenske mješavine na bazi prirodnog asfalta, prirodnog bitumena, bitumena od nafte, mineralnog katrana ili mineralne katranske smole (npr.: bitumen kit, "cut-back")	Operacije rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa ²¹ ili Druge operacije kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 28	Neorganski hemijski proizvodi; organska i neorganska jedinjenja plemenitih metala, metala rijetkih zemlji, radioaktivnih elemenata ili izotopa; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuju od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 28.05	"Misch-metal"	Proizvodnja elektrolitičkim ili termalnim postupkom, kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	

¹⁸ Za specijalne uslove koji se odnose na "specifične procese", vidjeti Uvodnu napomenu 7.2.

¹⁹ Za specijalne uslove koji se odnose na "specifične procese", vidjeti Uvodnu napomenu 7.1 i 7.3.

²⁰ Za specijalne uslove koji se odnose na "specifične procese", vidjeti Uvodnu napomenu 7.1 i 7.3.

²¹ Za specijalne uslove koji se odnose na "specifične procese", vidjeti Uvodnu napomenu 7.1 i 7.3.

ex 28.11	Sumpor-trioksid	Proizvodnja od sumpor-dioksida	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 28.33	Sulfat aluminijuma	Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 28.40	Natrijum-perborat	Proizvodnja od dosodium-tetraborat pentahidrata	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex Glava 29	Organski hemijski proizvodi; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 29.01	Aciklični ugljovodonici za upotrebu kao pogonsko gorivo ili gorivo za zagrijavanje	Operacije rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa ²² ili Druge operacije kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 29.02	Ciklani i cikleni (osim azulena), benzol, toluol, ksiloli, za upotrebu kao pogonsko gorivo ili gorivo za zagrijavanje	Operacije rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa ²³ ili Druge operacije kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 29.05	Alkoholati metala od alkohola iz ovog tar. br. i od etil-alkohola	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 29.05. Međutim, mogu da se upotrebe alkoholati metala iz ovog tar. br., pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40%

²² Za specijalne uslove koji se odnose na "specifične procese", vidjeti Uvodnu napomenu 7.1 i 7.3.

²³ Za specijalne uslove koji se odnose na "specifične procese", vidjeti Uvodnu napomenu 7.1 i 7.3.

			cijene proizvoda franko fabrika
29.15	Zasićene aciklične monokarbonske kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozo derivati	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrijednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 29.15 i 29.16 ne smije da bude veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 29.32	Unutrašnji etri i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- i nitrozo derivati	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrijednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 29.09 ne sme da bude veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
	Ciklični acetali i unutrašnji hemi-acetali i njihovi halogeni, sulfo-, nitro-, nitrozo derivati	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br.	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
29.33	Heterociklična jedinjenja samo sa heteroatomom ili heteroatomima azota	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrijednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 29.32 i 29.33 ne smije da bude veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
29.34	Nukleinske kiseline i njihove soli hemijski definisane ili nedefinisane; ostala heterociklična jedinjenja	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. Međutim, vrijednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 29.32, 29.33 i 29.34 ne smije da bude veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 29.39	Koncentrati slame od maka koji sadrže ne manje od 50% po masi alkaloida	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 30	Farmaceutski proizvodi; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuju od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	

30.02	Ljudska krv; životinjska krv pripremljena za upotrebu u terapijske, profilaktičke ili dijagnostičke svrhe; atiserum i ostale frakcije krvi i modificirani imunološki proizvodi, bilo da su dobijeni putem biotehničkih procesa ili ne; vakcine, toksini, kulture mikroorganizama (osim kvasca) i slični proizvodi - Proizvodi koji se sastoje od dva ili više sastojka, koji su pomiješani za upotrebu u terapijske ili profilaktičke svrhe, ili nepomiješani proizvodi za ove svrhe, pripremljeni u odmerene doze, ili u oblike ili pakovanja za maloprodaju	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 30.02. Materijali ovog nimenovanja mogu, takođe, da se upotrebe, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	
	- Ostalo		
	-- ljudska krv	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 30.02. Materijali ovog nimenovanja mogu, takođe, da se upotrebe, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	
	-- životinjska krv pripremljena za terapijske ili profilaktičke svrhe	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 30.02. Materijali ovog nimenovanja mogu, takođe, da se upotrebe, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	
	-- frakcije krvi, osim antiseruma, hemoglobina i krvnih globulina i serumskih globulina	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 30.02. Materijali ovog nimenovanja mogu, takođe, da se upotrebe, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	
	-- hemoglobin, krvni globulini i serumski globulini	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 30.02. Materijali ovog nimenovanja mogu, takođe, da se upotrebe, pod uslovom da njihova vrednost nije veća od 20% cene proizvoda franko fabrika	
	-- ostalo	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 30.02. Materijali ovog nimenovanja mogu, takođe, da se upotrebe, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	
30.03 i 30.04	Lijekovi (izuzev proizvoda iz tar. br. 30.02, 30.05 ili 30.06)		
	- Dobijeni od amikacina iz tar. br. 29.41	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali iz tar. br. 30.03 ili 30.04, pod uslovom da njihova vrijednost uzeta zajedno nije veća od 20% cijene	

		proizvoda franko fabrika	
	- Ostalo	Proizvodnja kod koje se: - svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali iz tar. br. 30.03 ili 30.04, pod uslovom da njihova vrijednost, uzeta zajedno, nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% od cijene proizvoda franko fabrika	
ex 30.06	Farmaceutski otpaci (definisani u Napomeni 4(k) u Glavi 30)	Porijeklo proizvoda kod ovog svrstavanja se neće promijeniti	
ex Glava 31	Đubriva; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br., pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 31.05	Mineralna ili hemijska đubriva koja sadrže dva ili tri đubriva elementa-azot, fosfor i kalijum; ostala đubriva; proizvodi iz ove glave u obliku tableta ili sličnih oblika ili u pakovanjima do 10 kg bruto-mase, osim: - natrijum-nitrata - kalcijum-cijanamida - kalijum sulfata - magnezijum-kalijum sulfata	Proizvodnja kod koje se: - svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% od cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex Glava 32	Ekstrakti za štavljenje ili bojenje; tanini i njihovi derivati; boje, pigmenti i ostale materije za bojenje; pripremljena premazna sredstva i lakovi; kitovi i druge zaptivne mase, štamparske boje i mastila; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. broj kao i proizvod, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 32.01	Taini i njihove soli, etri, estri i ostali derivati	Proizvodnja od ekstrakta za štavljenje, biljnog porijekla	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
32.05	Lak-boje; preparati predviđeni napomenom 3. uz ovu glavu, na bazi lak-boja ²⁴	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim iz tar. br. 32.03, 32.04 i 32.05. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali iz tar. br. 32.05,	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih

²⁴ Napomena 3 za Glavu 32 kaže da su ovi preparati oni koji se koriste za bojenje bilo kojih materijala ili se koriste kao sastojak u proizvodnji preparata za bojenje, pod uslovom da se ne mogu svrstati u bilo koji tar.broj iz Glave 32.

		pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex Glava 33	Eterična ulja i rezinoidi; parfimerijski, kozmetički ili toaletni proizvodi; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. proizvoda. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
33.01	Eterična ulja (bez terpena ili sa terpenima), uključujući tzv. "concretes" i "absolute"; rezinoidi, ekstrahirane uljane smole, koncentri eteričnih ulja u mastima, neeterskim uljima, voskovima ili slično, dobijeni postupkom ekstrakcije eteričnih ulja pomoću masti ili maceracijom; sporedni terpentinski proizvodi dobijeni deterpenacijom eteričnih ulja, vodeni destilati i vodeni rastvori eteričnih ulja	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br. uključujući i od materijala različite "grupe" ²⁵ svog tar. br. Međutim, mogu da se upotrebe materijali iz iste grupe, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex Glava 34	Sapun, organska površinski aktivna sredstva, preparati za pranje, preparati za podmazivanje, vještački voskovi, pripremljeni voskovi, preparati za poliranje i čišćenje, svijeće i slični proizvodi, paste za modeliranje, "zubarski voskovi" i zubarski preparati na bazi gipsa; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 34.03	Preparati za podmazivanje koji sadrže manje od 70% po masi ulja od nafte ili ulja dobijena od bitumenoznih materijala	Operacije rafinisanja i/ili jedan ili više specifičnih procesa ²⁶ ili Druge operacije kod kojih se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava proizvod, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
34.04	Vještački voskovi i pripremljeni voskovi:		
	- Na bazi parafina, naftnih voskova, voskova dobijenih od bitumenoznih minerala, presovanog parafina ili parafina sa odstranjenim uljem	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava proizvod, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	

²⁵ Pod pojmom "grupa" podrazumijeva se bilo koji dio tarifnog broja koji je od odtalog dijela odvojen polukolonom.

²⁶ Za specijalne uslove koji se odnose na "specifične procese", vidjeti Uvodnu napomenu 7.1 i 7.3.

	- Ostalo	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od: - hidrogenizovanih ulja iz tar. br. 15.16, koja imaju svojstva voska, - masnih kiselina, koje nisu definisane ili industrijski masnih alkohola, koji nemaju svojstva voskova, iz tar. br. 38.23, i - materijala iz tar. br. 34.04. Međutim, ovi materijali mogu da se upotrebe, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex Glava 35	Bjelančevinaste materije; modificovani skrobovi; lijepkovi, enzimi; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
35.05	Dekstrini i ostali modificovani skrobovi (npr. preželatizovani i esterifikovani skrobovi); lijepkovi na bazi skrobova ili na bazi dekstrina ili ostalih modificovanih skrobova:		
	- Skrobni etri i estri	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 35.05	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
	- Ostalo	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala iz tar. br. 11.08	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 35.07	Pripremljeni enzimi na drugom mjestu nepomenuti niti obuhvaćeni	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
Glava 36	Eksplzivni; pirotehnički proizvodi; šibice; piroforme legure; zapaljivi aparati	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex Glava 37	Proizvodi za fotografske i kinematografske svrhe; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od	Proizvodnja kod koje vrijednost

		tar. broja u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. broj kao i proizvod, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
37.01	Fotografske ploče i planfilmovi, osjetljivi na svjetlost, neosvjetljeni, od bilo kog materijala osim od hartije, kartona ili tekstila; planfilmovi za trenutnu (brzu) fotografiju, osjetljivi na svjetlost, neosvjetljeni, u kasetama ili bez kaset:		
	- Plan-filmovi za trenutnu (brzu) fotografiju u boji, u kasetama	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u bilo koji tar. br., osim u tar. br. 37.01 i 37.02. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali koji se svrstavaju u tar. br. 37.02, pod uslovom da njihova vrijednost uzeta zajedno nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
	- Ostalo	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u bilo koji tar. br., osim u tar. br. 37.01 i 37.02. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali koji se svrstavaju u tar. br. 37.01 i 37.02, pod uslovom da njihova vrijednost uzeta zajedno nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
37.02	Fotografski filmovi u rolnama osjetljivi na svjetlost, neosvjetljeni, od bilo kog materijala osim od hartije, kartona ili tekstila; filmovi u rolnama za trenutne (brze) fotografije, osjetljivi na svjetlost, neosvjetljeni	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u bilo koji tar. br., osim u tar. br. 37.01 i 37.02	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
37.04	Fotografske ploče, filmovi, hartije, karton i tekstil osvjetljeni ali nerazvijeni	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u bilo koji tar. br., osim u tar. br. 37.01 i 37.04	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex Glava 38	Razni proizvodi hemijske industrije; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrijebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava proizvod, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 38.01	- Koloidni grafit u rastvoru ulja i polukoloidni grafit; ugljenične paste za elektrode	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	

	- Grafit u obliku paste, gde mješavina grafita i mineralnih ulja učestvuje sa više od 30% po masi	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala iz tar. br. 34.03 nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 38.03	Tal-ulje, rafinisano	Rafinisanje sirovog tal-ulja	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 38.05	Sulfatno-terpentinsko ulje, prečišćeno	Prečišćavanje destilacijom ili rafinisanjem sirovog sulfatnog terpentinskog ulja	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 38.06	Smolni estri	Proizvodnja od smolnih kiselina	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 38.07	Katran od drveta (smola od katrana od drveta)	Destilacija katrana od drveta	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
38.08	Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja, sredstva za regulaciju rasta biljaka, dezinfektanti i slični proizvodi pripremljeni u oblike ili pakovanja za prodaju na malo ili kao preparati ili proizvodi (npr.: sumporisane trake, fitilji, svijeće i hartija za ubijanje muva)	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
38.09	Sredstva za doradu, nosači boja, odnosno sredstva za ubrzanje bojenja ili fiksiranje materija za bojenje i ostali proizvodi i preparati (npr.: sredstva za apreturu i nagrivanje) koji se upotrebljavaju u industriji tekstila, hartije, kože i sličnim industrijama, na drugom mjestu navedenim, niti obuhvaćeni	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	

38.10	Preparati za dekapiranje metalnih površina; topitelji i drugi pomoćni preparati za lemljenje i zavarivanje; praškovi i paste za lemljenje i zavarivanje koji se sastoje od metala i drugih materijala; preparati koji se upotrebljavaju kao jezgro ili obloge za elektrode ili šipke za zavarivanje	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
38.11	Preparati protiv detonacije, preparati za sprečavanje oksidacije, za sprečavanje taloženja smole, poboljšivači viskoziteta, preparati za sprečavanje korozije i ostali pripremljeni aditivi za mineralna ulja (uključujući benzin) ili za druge tečnosti koje se upotrebljavaju za iste svrhe kao mineralna ulja:		
	- Pripremljeni aditivi za ulja za podmazivanje, koji sadrže naftna ulja ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 38.11 nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
	- Ostalo	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
38.12	Pripremljeni ubrzivači vulkanizacije; složeni plastifikatori za gumu i plastične mase, na drugom mjestu nepomenuti, niti obuhvaćeni; preparati za sprečavanje oksidacije i ostali složeni stabilizatori za gumu ili plastične mase	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
38.13	Preparati i punjenja za aparate za gašenje požara, napunjene granate za gašenje požara	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
38.14	Složeni organski rastvarači i razređivači, na drugom mjestu nepomenuti, niti obuhvaćeni; pripremljena sredstva za skidanje premazanih sredstava ili lakova	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
38.18	Hemijski elementi dopirani za upotrebu u elektronici u obliku diskova, pločica ili sličnih oblika; hemijska jedinjenja dopirana za upotrebu u elektronici	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
38.19	Tečnosti za hidraulične kočnice i ostale pripremljene tečnosti za hidrauličnu transmisiju, koje ne sadrže ili sadrže manje od 70% po masi naftnog ulja ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
38.20	Preparati protiv smrzavanja i pripremljene tečnosti za odleđivanje	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	

38.22	Dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi i pripremljeni dijagnostički ili laboratorijski reagensi, bez obzira da li su na podlozi ili ne, osim onih iz tar. br. 30.02 ili 30.06; ispitani materijali	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
38.23	Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije; industrijski masni alkoholi:		
	- Industrijske monokarbonske masne kiseline, kisela ulja od rafinacije	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
	- Industrijski masni alkoholi	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od materijala koji se svrstavaju u tar. br. 38.23	
38.24	Pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra, hemijski proizvodi i preparati hemijske industrije ili srodnih industrija (uključujući i one koji se sastoje od mješavina prirodnih proizvoda), na drugom mjestu nepromenuti, niti obuhvaćeni;		
	- Sljedeći proizvodi iz ovog tar. br.: -- pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra na bazi prirodnih smolnih proizvoda -- naftenske kiseline, njihove soli nerastvorljive u vodi i njihovi estri -- sorbitol, osim sorbitola iz tar. br. 29.05 -- naftni sulfonati, isključujući nafte sulfonata alkalnih metala, amonijuma ili etanolamina; tiofenovane sulfonske kiseline iz ulja koja su dobijena od bitumenoznih minerala i njihove soli -- izmjenjivači jona -- apsorpciona sredstva za vakuum cijevi -- alkalni oksid gvožđa za prečišćavanje gasa -- tekući amonijum gas i upotrebljen oksid dobijen prečišćavanjem gasa od uglja -- sulfonaftenske kiseline, njihove soli nerastvorljive u vodi i njihovi estri -- Fuzelovo i Dipelovo ulje -- mešavine soli koje sadrže različite anione -- paste za kopiranje na bazi želatina, uključujući i na podlozi od hartije ili tekstila	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava i proizvod, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
	- Ostalo	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
39.01 do 39.15	Plastične mase u primarnim oblicima, otpaci, strugotina i ostaci od plastičnih masa; osim onih iz tar. br. eh 39.07 i 39.12, za koji važe dolje navedena pravila		

	- Proizvodi adicione homopolimerizacije, gdje samo jedan monomer učestvuje sa više od 99% po masi u ukupnom sadržaju polimera	Proizvodnja kod koje: - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika i - vrijednost upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika ²⁷	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
	- Ostalo	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika ²⁸	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
ex 39.07	- Kopolimer, od polikarbonata i akrilonitril-butadien-stirolnog kopolimera (ABS)	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali koji se svrstavaju u isti tar. br. kao i proizvod pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika ²⁹	
	- Polyester	Proizvodnja kod koje vrijednost bilo kog upotrebljenog materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika i/ili proizvodnja od polikarbonata tetrabroma (bisfenol A)	
39.12	Celuloza i njeni hemijski derivati, na drugom mjestu nepomenuti, niti obuhvaćeni, u primarnim oblicima	Proizvodnja kod koje vrijednost materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava proizvod, nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	
39.16 do 39.21	Proizvodnja i proizvodi od plastičnih masa; osim proizvoda iz tar. br. eh 39.16, eh 39.17, eh 39.20 i eh 39.21, za koje važe dolje navedena pravila:		
	- Pljosnati proizvodi, na drugi način, obrađeni, a ne samo površinski obrađeni ili samo sječeni u druge oblike osim u pravougaone (uključujući i kvadratne); ostali proizvodi, na drugi način obrađeni, a ne samo površinski obrađeni	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika

²⁷ U slučaju proizvoda koji se sastoje od materijala, koji se svrstavaju u tar.broj 3901 do 3906 i od materijala koji se svrstavaju u tar.broj 3907 do 3911, ovo ograničenje se primjenjuje na grupu materijala koji po masu preovlađuju u tom proizvodu.

²⁸ U slučaju proizvoda koji se sastoje od materijala, koji se svrstavaju u tar.broj 3901 do 3906 i od materijala koji se svrstavaju u tar.broj 3907 do 3911, ovo ograničenje se primjenjuje na grupu materijala koji po masi preovlađuju u tom proizvodu.

²⁹ U slučaju proizvoda koji se sastoje od materijala, koji se svrstavaju u tar.broj 3901 do 3906 i od materijala koji se svrstavaju u tar.broj 3907 do 3911, ovo ograničenje se primjenjuje na grupu materijala koji po masi preovlađuju u tom proizvodu.

	- Ostalo:		
	- Proizvodi adicione homopolimeracije, gdje samo jedan monomer učestvuje sa više od 99% po masi u ukupnom sadržaju polimera	Proizvodnja kod koje: - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika, i - vrijednost upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika ³⁰	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
	- Ostalo	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala iz Glave 39 nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika ³¹	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
ex 39.16 i ex 39.17	Profilni oblici i cijevi	Proizvodnja kod koje: - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika, i - vrijednost upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava proizvod, nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika,	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
ex 39.20	- Listovi ili filmovi jonomera	Proizvodnja od termoplastične delimične soli koja je kopolimer etilena i metakrilne kiseline, djelimično neutralizovana jonima metala, uglavnom cinka i natrijuma	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
	- Listovi od regenerisane celuloze, poliamida ili polietilena	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava proizvod, nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 39.21	Folije od plastičnih masa, metalizirane	Proizvodnja od visoko transparentne poliesterske folije, debljine manje od 23 mikrona ³²	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika

³⁰ U slučaju proizvoda koji se sastoje od materijala, koji se svrstavaju u tar.broj 3901 do 3906 i od materijala koji se svrstavaju u tar.broj 3907 do 3911, ovo ograničenje se primjenjuje na grupu materijala koji po masi preovlađuju u tom proizvodu.

³¹ U slučaju proizvoda koji se sastoje od materijala, koji se svrstavaju u tar.broj 3901 do 3906 i od materijala koji se svrstavaju u tar.broj 3907 do 3911, ovo ograničenje se primjenjuje na grupu materijala koji po masu preovlađuju u tom proizvodu.

39.22 do 39.26	Proizvodi od plastičnih masa	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 40	Kaučuk i proizvodi od kaučuka i gume; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. Br. Koji se razlikuje od tar. Br. U koji se svrstava sam proizvod	
ex 40.01	Laminirane ploče od krep gume za cipele	Laminiranje listova prirodnog kaučuka	
40.05	Mješavine kaučuka, ne vulkanizovane, u primarnim oblicima ili u obliku ploča, listova ili traka	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala, osim prirodnog kaučuka, nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
40.12	Protektirane ili upotrebljavane spoljne pneumatske gume; pune gume i gume sa vazdušnim komorama, protektori (gazeći sloj) i zaštitni ulošci (pojasevi), od gume:		
	- Protektirane gume, pune gume i gume sa vazdušnim komorama, od gume	Protektiranje upotrebljenih guma	
	- Ostalo	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. Br., osim iz tar. Br. 40.11 ili 40.12	
ex 40.17	Proizvodi od tvrde gume	Proizvodnja od tvrde gume	
ex Glava 41	Sirova krupna i sitna koža sa dlakom ili bez dlake (osim krzna) i štavljena koža, osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. Br. Koji se razlikuje od tar. Br. U koji se svrstava sam proizvod	
ex 41.02	Sirova ovčija i jagnjeća koža, bez vune	Struganje ovčijih i jagnjećih koža sa vunom	
41.04 do 41.06	Štavljena ili očišćena krupna i sitna koža, bez vune ili dlake, sječena ili nesječena, ali dalje nepripremljena	Ponovno štavljenje kože, ili Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. Br. Koji se razlikuje od tar. Br. U koji se svrstava sam proizvod	
41.07, 41.12 i 41.13	Koža dalje obrađena posle štavjenja ili čišćenja uključujući sušenu kožu, bez vune, sječenu ili nesječenu, osim kože iz tar. Br. 41.14	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. Br., osim iz tar. Br. 41.04 do 41.13	
ex 41.14	Lakovana koža i lakovana slojevita koža; metalizovana koža	Proizvodnja od materijala iz tarifnih brojeva 41.04 do 41.06, 41.07, 41.12 ili 41.13 pod uslovom da njihova vrijednost ne prelazi 50% cijene proizvoda franko fabrika	
Glava 42	Proizvodi od kože, sedlarski i sarački proizvodi;	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni	

³² Sledeće folije smatraće se visoko transparentnim: folije čija je optička propustljivost ako se mjeri prema ASTM-D 1003-16 Gardner Hazemeter (tj. Hazefaktor) manja od 2%.

	predmeti za putovanja, ručne torbe i slični kontejneri; proizvodi od životinjskih crijeva (osim od svilenog ketguta)	materijali svrstavaju u tar. Br. Koji se razlikuje od tar. Br. U koji se svrstava sam proizvod	
ex Glava 43	Prirodno i veštačko krzno, proizvodi od krzna; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. Br. Koji se razlikuje od tar. Br. U koji se svrstava sam proizvod	
ex 43.02	Štavljena ili obrađena krzna, sastavljena:		
	- Ploče, krstovi i slični oblici	Bjeljenje ili bojenje, sa rezanjem ili sastavljanjem od nesastavljenih, štavljenih ili obrađenih krzna	
	- Ostalo	Proizvodnja od nesastavljenih, štavljenih ili obrađenih krzna	
43.03	Odeća, pribor za odeću i ostali proizvodi od krzna	Proizvodnja od nesastavljenih, štavljenih ili obrađenih krzna iz tar. Br. 43.02	
ex Glava 44	Drvo i proizvodi od drveta; drveni ugalj; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. Br. Koji se razlikuje od tar. Br. U koji se svrstava sam proizvod	
ex 44.03	Drvo, grubo obrađeno učtvoreno	Proizvodnja od trupaca sa korom ili bez kore ili samo otesano	
ex 44.07	Drvo obrađeno po dužini, rezanjem, glodanjem ili sječenjem ili ljuštenjem, debljine preko 6 mm , rendisano, brušeno ili prstasto (zupčasto) spojeno	Rendisiranje, brušenje ili prstasto (zupčasto) spajanje	
ex 44.08	Listovi furnira (uključujući dobijene rezanjem drveta) debljine do 6 mm , spojeni, i ostalo drvo dužno rezano, sječeno na nožu ili ljušteno, debljine do 6 mm , rendisano, brušeno ili prstasto (zupčasto) spojeno	Spajanje, rendisiranje, brušenje, prstasto (zupčasto) spajanje	
ex 44.09	Drvo, profilisano po dužini bilo koje ivice ili lica, uključujući brušeno ili prstasto (zupčasto) spojeno		
	- Brušeno ili prstasto (zupčasto) spojeno	Brušenje ili prstasto (zupčasto) spajanje	
	- Oblikovane lajsne i venci	Prerada u oblik lajsni ili venaca	
ex 44.10 do ex 44.13	Lajsne i venci od drveta za predmete domaćinstva, okvire za unutrašnju dekoraciju	Prerada u oblik lajsni ili vijenaca	
ex 44.15	Sanduci, kutije, gajbe, doboši i slična ambalaža za pakovanje, od drveta	Proizvodnja od dasaka koje nisu isječene na određenu veličinu	
ex 44.16	Burad, bačve, kace, čabrovi i drugi bačvarski proizvodi i njihovi dijelovi, od drveta	Proizvodnja od duga, dalje neobrađenih, osim sječenih testerom na dvije glavne površine	

ex 44.18	- Građevinska stolarija i ostali proizvodi za građevinarstvo, od drveta	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. Br. Koji se razlikuje od tar. Br. U koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu se upotrebiti ploče sa saćem, šindra rezana ili cijepana	
	- Lajsne i venci	Prerada u oblik lajsni ili venaca	
ex 44.21	Drvca za šibice; drveni ekserčići i klinčići za obuću	Proizvodnja od drveta iz bilo kog tar. Br., osim od drvene žice iz tar. Br. 44.09	
ex Glava 45	Pluta i proizvodi od plute; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. Br. Koji se razlikuje od tar. Br. U koji se svrstava sam proizvod	
45.03	Proizvodi od prirodne plute	Proizvodnja od plute iz tar. Br. 45.01	
Glava 46	Proizvodi od slame i esparta ili od ostalih materijala za pletariju; korparski i pletarski proizvodi	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. Br. Koji se razlikuje od tar. Br. U koji se svrstava sam proizvod	
Glava 47	Drvena celuloza ili celuloza od ostalih vlaknastih celuloznih materijala; hartija ili karton za ponovnu preradu (otpaci i ostaci)	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. Br. Koji se razlikuje od tar. Br. U koji se svrstava sam proizvod	
ex Glava 48	Hartija i karton; proizvodi od hartijine mase, hartije ili od kartona; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex 48.11	Hartija i karton, špartani, sa linijama ili kockama	Proizvodnja od materijala za izradu hartije iz Glave 47	
48.16	Karbon hartija, samokopirajuća hartija i ostale hartije za kopiranje ili prenošenje (osim onih iz tar. br. 48.09), matrice za umnožavanje i ofset ploče od hartije, u kutijama ili bez kutija	Proizvodnja od materijala za izradu hartije iz Glave 47	
48.17	Koverti, pisma-koverti, dopisnice i karte za dopisivanje (bez slike) od hartije ili kartona; setovi za dopisivanje u kutijama, kesicama, notesima i sličnim pakovanjima od hartije ili kartona	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 48.18	Toaletna hartija	Proizvodnja od materijala za izradu hartije iz Glave 47	
ex 48.19	Kutije, vreće i ostali kontejneri za pakovanje od hartija, kartona, celulozne vate i listova ili traka od celuloznih vlakana	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	

ex 48.20	Blokovi listova za pisanje	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 48.23	Ostala hartija, karton, celulozna vata i listovi i trake od celuloznih vlakana, sječeni u određene veličine ili oblike	Proizvodnja od materijala za izradu hartije iz Glave 47	
ex Glava 49	Štampane knjige; novine, slike i ostali proizvodi grafičke industrije, rukopisi, kucani tekstovi i planovi; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
49.09	Pošanske razglednice, čestitke i karte koje imaju lične poruke, štampane, ilustrovane ili neilustrovane, sa kovertima ili bez koverata, ili ukrasa	Proizvodnja od materijala koji se ne svrstavaju u tar. br. 49.09 ili 49.11	
49.10	Kalendari svih vrsta, štampani, uključujući kalendar blokove;		
	Kalendari tkz. vječiti sa zamjenjivim blokovima montiranim na podlozi ili postolju od drugog materijala osim od hartije ili kartona	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
	- Ostalo	Proizvodnja od materijala koji se ne svrstavaju u tar. br. 49.09 ili 49.11	
ex Glava 50	Svila; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex 50.03	Otpaci od svile (uključujući čaure nepodesne za odmotavanje, otpatke prediva i raščupane tekstilne materijale), vlačeni ili češljani	Vlačenje i češljanje otpadaka od svile	
50.04 do ex 50.06	Svileno predivo i prediva od otpadaka svile	Proizvodnja od ³³ : - sirove svile, otpadaka od svile, vlačениh ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za pređenje, - ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti drugačije pripremljena za pređenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - materijala za izradu hartije	
50.07	Tkanine od svile ili od otpadaka od svile:		
	- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima	Proizvodnja od jednožičnog prediva ³⁴	

³³ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

	- Ostalo	Proizvodnja od ³⁵ : - prediva od kokosa, - prirodnih vlakana, - sintetičkih ili vještačkih sječenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za pređenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - hartije; ili Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, bjeljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljivanje i otklanjanje čvorica), pod uslovom da vrijednost upotrebene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 51	Vuna, fina ili gruba životinjska dlaka; predivo i tkanine od konjske dlake; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
51.06 do 51.10	Predivo od vune, fine ili grube životinjske ili konjske dlake:	Proizvodnja od ³⁶ : - sirove svile, otpadaka od svile, vlačanih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za pređenje, - ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti drugačije pripremljena za pređenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - materijala za izradu hartije	
51.11 do 51.13	Tkanine od vune, fine ili grube životinjske ili konjske dlake:		
	- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima	Proizvodnja od jednožičnog prediva ³⁷	
	- Ostalo	Proizvodnja od ³⁸ : - prediva od kokosa, - prirodnih vlakana, - sintetičkih ili vještačkih sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za pređenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - hartije; ili	

³⁴ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.³⁵ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.³⁶ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.³⁷ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.³⁸ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

		Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, bjeljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljivanje i otklanjanje čvoriča), pod uslovom da vrijednost upotrebene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 52	Pamuk: osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
52.04 do 52.07	Predivo i konac od pamuka	Proizvodnja od ³⁹ : - sirove svile, otpadaka od svile, vlačanih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za pređenje, - ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti drugačije pripremljena za pređenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - materijala za izradu hartije	
52.08 do 52.12	Tkanine od pamuka:		
	- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima	Proizvodnja od jednožičnog prediva ⁴⁰	
	- Ostalo	Proizvodnja od ⁴¹ : - prediva od kokosa, - prirodnih vlakana, - sintetičkih ili vještačkih sječenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za pređenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - hartije; ili Štampanje sa najmanje dvije pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, bjeljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljivanje i otklanjanje čvoriča), pod uslovom da vrijednost upotrebene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 53	Ostala biljna tekstilna vlakna; predivo od hartije i	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni	

³⁹ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁴⁰ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁴¹ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

	tkanine od prediva od hartije	materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
53.06 do 53.08	Predivo od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; predivo od hartije	Proizvodnja od ⁴² : - sirove svile, otpadaka od svile, vlačениh ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za pređenje, - ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti drugačije pripremljena za pređenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - materijala za izradu hartije	
53.09 do 53.11	Tkanine od ostalih biljnih tekstilnih vlakana; tkanine od prediva od hartije:		
	- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima	Proizvodnja od jednožičnog prediva ⁴³	
	- Ostalo	Proizvodnja od ⁴⁴ : - prediva od kokosa, - juta prediva, - prirodnih vlakana, - sintetičkih ili veštačkih ječenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za pređenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - hartije; ili Štampanje sa najmanje dve pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, bjeljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje luminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljivanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrijednost upotrebene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cij ene proizvoda franko fabrika	
54.01 do 54.06	Predivo, monofilamenti i konac od veštačkih ili sintetičkih filamenata	Proizvodnja od ⁴⁵ : - sirove svile, otpadaka od svile, vlačениh ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za pređenje, - ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti drugačije pripremljena za pređenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - materijala za izradu hartije	

⁴² Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁴³ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁴⁴ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁴⁵ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

54.07 do 54.08	Tkanine od prediva vještačkih ili sintetičkih filamenata:		
	- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima	Proizvodnja od jednožičnog prediva ⁴⁶	
	- Ostalo	Proizvodnja od ⁴⁷ : - prediva od kokosa, - prirodnih vlakana, - sintetičkih ili vještačkih sječenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za pređenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - hartije; ili Štampanje sa najmanje dvije pripreme ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, bjeljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje luminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljivanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrijednost upotrebene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cijene proizvoda franko fabrika	
55.01 do 55.07	Vještačka ili sintetička sječena vlakna	Proizvodnja od hemijskih materijala ili tekstilne celuloze	
55.08 do 55.11	Predivo i konac za šivenje od vještačkih ili sintetičkih vlakana, sečenih (štapel)	Proizvodnja od ⁴⁸ : - sirove svile, otpadaka od svile, vlačanih ili češljanih ili na drugi način pripremljenih za pređenje, - ostalih prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za pređenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - materijala za izradu hartije	
55.12 do 55.16	Tkanine od vještačkih ili sintetičkih sečenih vlakana:		
	- Sa utkanim (ugrađenim) gumenim nitima	Proizvodnja od jednožičnog prediva ⁴⁹	
	- Ostalo	Proizvodnja od ⁵⁰ :	

⁴⁶ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁴⁷ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁴⁸ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁴⁹ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁵⁰ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

		- prediva od kokosa - prirodnih vlakana - sintetičkih ili vještačkih sječenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za pređenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - hartije ili Štampanje sa najmanje dvije pripreme ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, bjeljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljivanje i otklanjanje čvorica), pod uslovom da vrijednost upotrebene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 56	Vata, filc i netkani materijal; specijalna prediva; kanapi, užad, konopci i kablovi i proizvodi od njih; osim:	Proizvodnja od ⁵¹ : - prediva od kokosovog vlakna - prirodnih vlakana - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze - ili - materijala za proizvodnju hartije	
56.02	Filc, uključujući impregnisan, prevučen, ili laminiran:		
	- Iglani filc	Proizvodnja od ⁵² : - prirodnih vlakana, ili - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze Međutim, može da se upotrebi i sljedeće: - polipropilenski filament iz tar. br. 54.02 - polipropilenska sječena vlakna iz tar. br. 55.03 ili 55.06 ili - kablovi od polipropilenskih filamenata iz tar. br. 55.01 kod kojih je, u svim slučajevima, sadržaj svakog filameta ili vlakna manji od 9 deciteksa, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
	- Ostalo	Proizvodnja od ⁵³ : - prirodnih vlakana - sječenih vlakana dobijenih od kazeina, ili - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze	

⁵¹ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁵² Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁵³ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

56.04	Niti i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom; tekstilno predivo, trake i slično iz tar. br. 54.04 ili 54.05, impregnisani, prevučeni, obloženi gumom ili plastičnom masom:		
	- Niti i kord od gume, prekriveni tekstilnim materijalom	Proizvodnja od gumenih niti i korda koji nisu prekriveni tekstilnim materijalom	
	- Ostalo	Proizvodnja od ⁵⁴ : - prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za pređenje - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - materijala za proizvodnju hartije	
56.05	Metalizirano predivo, uključujući obavijeno predivo, koje se sastoji od tekstilnog prediva, traka ili sličnih oblika iz tar. br. 54.04 ili 54.05, kombinovanih sa metalom u obliku niti, traka ili praha ili prekrivenih metalom	Proizvodnja od ⁵⁵ : - prirodnih vlakana - sintetičkih ili veštačkih sječenih vlakana, nevlačenih niti češljanih, niti na drugi način pripremljenih za pređenje - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili - materijala za proizvodnju hartije	
56.06	Obavijeno predivo, obavijene trake i slični oblici iz tar. br. 54.04 ili 54.05, osim obavijenih proizvoda iz tar. br. 56.05, i obavijenog prediva od konjske dlake (iz grive i repa); žanila predivo (uključujući flokovano žanila predivo); efektno (zamkasto) predivo	Proizvodnja od ⁵⁶ : - prirodnih vlakana - sintetičkih ili veštačkih sječenih vlakana nevlačenih niti češljanih, niti na drugi način pripremljenih za pređenje - hemijskih materijala ili tekstilne pulpe, ili - materijala za izradu hartije	
Glava 57	Tepisi i ostali tekstilni podni pokrivači:		
	- Od iglanog filca	Proizvodnja od ⁵⁷ : - prirodnih vlakana, ili - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze Međutim, moguće je koristiti: - polipropilenski filament iz tar. br. 54.02 - polipropilenska vlakna iz tar. br. 55.03 ili 55.06 ili - kablovi od polipropilenskih filamenata iz tar. br. 55.01 kod kojih je, u svim slučajevima, sadržaj svakog filameta ili vlakna manji od 9 deciteksa, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika Kao podloga, može se upotrebiti tkanina od jute	

⁵⁴ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁵⁵ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁵⁶ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁵⁷ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

	- Od ostalog filca	Proizvodnja od ⁵⁸ : - prirodnih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za pređenje, ili - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze	
	- Ostalo	Proizvodnja od ⁵⁹ : - prediva od kokosovog vlakna - sintetičkog ili vještačkog filament prediva - prirodnih vlakana, ili - sintetičkih ili vještački sečenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za pređenje Tkanine od jute se smiju koristiti kao podloga	
ex Glava 58	Specijalne tkanine; taftovane tekstilne tkanine; čipke; tapiserije; pozamanterija; vez; osim:		
	- Kombinovani, sa gumenim nitima	Proizvodnja od jednožičnog prediva ⁶⁰	
	- Ostalo	Proizvodnja od ⁶¹ : - prirodnih vlakana - sintetičkih ili vještačkih vlakana sečenih koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za pređenje, ili - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze, ili Štampanje sa najmanje dvije pripreme ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, bjeljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljivanje i otklanjanje čvorica), pod uslovom da vrijednost korišćene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cijene proizvoda franko fabrika	
58.05	Tapiserije ručno tkane (vrsta: goblena, flandrijske bove, obison i slične) i tapiserije iglom rađene (npr.: sitnim bodom i unakrsnim bodom),	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	

⁵⁸ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁵⁹ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁶⁰ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁶¹ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

	uključujući i konfekcionirane		
58.10	Vez u metraži, u trakama ili motivima	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
59.01	Tekstilne tkanine prevučene lijepkom ili skrobnim materijama, koje se upotrebljavaju za spoljno povezivanje knjiga i slično; tkanine za kopiranje, kanafas pripremljen za slikanje; krute tkanine (bugram) i slične tkanine koje se koriste za izradu šešira	Proizvodnja od prediva	
59.02	Kord tkanine za spoljne pneumatske gume od prediva od najlona ili drugih poliamida, poliestera i viskoznoeg rajona, velike jačine:		
	- Sa sadržajem do 90% po masi tekstilnih materijala	Proizvodnja od prediva	
	- Ostalo	Proizvodnja od hemijskih materijala ili tekstilne celuloze	
59.03	Tekstilne tkanine impregnisane, premazane, prevučene ili prekrivene ili laminirane plastičnim masama, osim onih iz tar. br. 59.02	Proizvodnja od prediva ili Štampanje sa najmanje dvije pripremne ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, bjeljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje luminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljivanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrijednost upotrebljene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cijene proizvoda franko fabrika	
59.04	Linoleum, uključujući sječen u oblike; podni pokrivači na tekstilnoj podlozi, premazanoj, prevučenoj ili prekrivenoj, uključujući sječene u oblike	Proizvodnja od prediva ⁶²	
59.05	Zidni tapeti od tekstila:		
	- Impregnirani, premazani, prekriveni ili laminirani gumom, plastičnim ili drugim materijalima	Proizvodnja od prediva	
	- Ostalo	Proizvodnja od ⁶³ :	

⁶² Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁶³ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

		- prediva od kokosovog vlakna - prirodnih vlakana - sintetičkih ili vještačkih sječenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za pređenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze ili Štampanje sa najmanje dvije pripreme ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, bjeljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljivanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrijednost upotrebene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cijene proizvoda franko fabrika	
59.06	Kaučukovane ili gumirane tekstilne tkanine, osim onih iz tar. br. 59.02 - Pleteni ili kukičani tekstilni materijali	Proizvodnja od ⁶⁴ : - prirodnih vlakana, - sintetičkih ili vještačkih sječenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za pređenje, ili - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze	
	- Ostale tkanine izrađene od prediva od sintetičkih filamenata, koje sadrži više od 90% tekstilnih materijala po masi	Proizvodnja od hemijskih materijala	
	- Ostalo	Proizvodnja od prediva	
59.07	Tekstilne tkanine na drugi način impregnirane, premazane, prevučene ili prekrivene; platna slikana za pozorišne kulise, tkanine za ateljea i slične svrhe	Proizvodnja od prediva ili Štampanje sa najmanje dvije pripreme ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, bjeljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljivanje i otklanjanje čvorića), pod uslovom da vrijednost upotrebene neštampane tkanine nije veća od 47,5% cijene proizvoda franko fabrika	
59.08	Fitilji od tekstila, tkani, opleteni ili pleteni, za lampe, peći, upaljače, svijeće i slično; čarapice za gasno osvjetljenje i cjevasto pletene tkanine za čarapice, impregnirane ili neimpregnirane:		
	- Čarapice za gasno osvjetljenje, impregnirane	Proizvodnja od cjevasto pletene tkanine za gasno osvjetljenje	

⁶⁴ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

	- Ostalo	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
59.09 do 59.11	Tekstilni proizvodi za industrijsku upotrebu		
	- Diskovi ili prstenovi za poliranje, osim od filca iz tar. br. 59.11	Proizvodnja od prediva ili otpadaka od tkanina ili krpa iz tar. br. 63.10	
	- Tkanine, koje se najčešće upotrebljavaju u proizvodnji hartije ili za druge tehničke svrhe, postavljene ili ne, impregnisane, odnosno prevučene ili ne, cjevaste ili beskonačne sa jednožičnom ili višežičnom osnovom i/ili potkom, ili ravno tkane sa višestrukom osnovom i/ili potkom iz tar. br. 59.11	Proizvodnja od ⁶⁵ : - prediva od kokosovog vlakna - sljedećih materijala: - prediva od politetrafluoroetilena ⁶⁶ , - prediva, višežičnog, od poliamida, prevučenog, impregnisano ili pokrivenog fenolnom smolom, - prediva od sintetičkih tekstilnih vlakana aromatizovanih poliamida, koja su dobijena polikondenzacijom m-fenilenediamina i izoftalne kiseline, - monofila politetrafluoretilena ⁶⁷ , - prediva od sintetičkih tekstilnih vlakana od poli-p-fenilen tereftalamida, - prediva od staklenih vlakana prevučenog fenolnom smolom i obavijenog predivom od akrila ⁶⁸ , - kopoliester monofilamenata od poliestera i smole tereftalne kiseline i 1,4 cikloheksanedietanola i izoftalne kiseline - prirodnih vlakana - vještačkih ili sintetičkih sječenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za pređenje, - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze	
	- Ostalo	Proizvodnja od ⁶⁹ : - prediva od kokosovog vlakna - prirodnih vlakana - vještačkih ili sintetičkih sječenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za pređenje, ili - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze	
Glava 60	Pleteni ili kukičani materijali	Proizvodnja od ⁷⁰ : - prirodnih vlakana - vještačkih ili sintetičkih sječenih vlakana koja	

⁶⁵ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁶⁶ Upotreba ovog materijala je ograničena na proizvodnju tkanina koje se koriste u proizvodnji papira.

⁶⁷ Upotreba ovog materijala je ograničena na proizvodnju tkanina koje se koriste u proizvodnji papira

⁶⁸ Upotreba ovog materijala je ograničena na proizvodnju tkanina koje se koriste u proizvodnji papira

⁶⁹ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

		nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za pređenje, ili - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze	
Glava 61	Odeća i pribor za odeću, pleteni ili kukičani:		
	- Dobijeni šivenjem ili na drugi način sastavljanjem dva ili više komada pletenog ili kukičanog materijala koji je iskrojen u potrebnom obliku ili direktno dobijen u odgovarajućem obliku	Proizvodnja od prediva ^{71 72}	
	- Ostalo	Proizvodnja od ⁷³ : - prediva od kokosovog vlakna - prirodnih vlakana - vještačkih ili sintetičkih sječenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za pređenje, ili - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze	
ex Glava 62	Odjeća i pribor za odeću, napleteni i nekukičani; osim:	Proizvodnja od prediva ^{74 75}	
ex 62.02, ex 62.04, ex 62.06, ex 62.09 i ex 62.11	Odjeća za žene, djevojčice i bebe i gotov pribor za odjeću, vezeni	Proizvodnja od prediva ⁷⁶ ili Proizvodnja od nevezenih tkanina, pod uslovom da vrijednost upotrebljenih nevezenih tkanina nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika ⁷⁷	

⁷⁰ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁷¹ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁷² Vidjeti Uvodnu napomenu 6

⁷³ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁷⁴ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁷⁵ Vidjeti Uvodnu napomenu 6

⁷⁶ Vidjeti Uvodnu napomenu 6

⁷⁷ Vidjeti Uvodnu napomenu 6

ex 62.10 i ex 62.16	Vatrootporna oprema od materijala prevučenih folijom poliestera na koju je nanet sloj aluminijumskog praha	Proizvodnja od prediva ⁷⁸ ili Proizvodnja od nepremazanih ili neprevučenih materijala, pod uslovom da vrijednost upotrebljenih nepremazanih ili neprevučenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika ⁷⁹	
62.13 i 62.14	Maramice, maramice za džep, šalovi, ešarpe, marame, šamije, zarovi, velovi, koprene i slični proizvodi		
	- Vezeni	Proizvodnja od nebjeljenog jednožičnog prediva ^{80 81} ili Proizvodnja od nevezenih materijala, pod uslovom da vrijednost upotrebljenih nevezenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika ⁸²	
	- Ostalo	Proizvodnja od nebjeljenog jednožičnog prediva ^{83 84} ili Štampanje sa najmanje dvije pripreme ili završne operacije (kao što su odmašćivanje, bjeljenje, mercerizacija, termička stabilizacija, podizanje oluminoznosti, kalandriranje, obrada za otpornost na skupljanje, završna dorada, obogaćivanje, impregnacija, popravljivanje i otklanjanje čvorica), pod uslovom da vrijednost korišćene neštampane tkanine iz tar. br. 62.13 i 62.14 nije veća od 47,5% cijene proizvoda franko fabrika	
62.17	Ostali gotov pribor za odjeću; dijelovi odjeće ili pribora za odjeću, osim onih iz tar. br. 62.12:		
	- Vezeni	Proizvodnja od prediva ⁸⁵ ili Proizvodnja od nevezenih materijala, pod	

⁷⁸ Vidjeti Uvodnu napomenu 6

⁷⁹ Vidjeti Uvodnu napomenu 6

⁸⁰ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁸¹ Vidjeti Uvodnu napomenu 6

⁸² Vidjeti Uvodnu napomenu 6

⁸³ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁸⁴ Vidjeti Uvodnu napomenu 6

		uslovom da vrijednost upotrebljenih nevezanih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika ⁸⁶	
	- Vatro-otporna oprema od materijala prevučenih folijom poliestera na koju je nanet sloj aluminijumskog praha	Proizvodnja od prediva ⁸⁷ ili Proizvodnja od nepremazanih ili neprevučenih materijala, pod uslovom da vrijednost upotrebljenih nepremazanih ili neprevučenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika ⁸⁸	
	- Postava za kragne, manžetne, skrojena	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
	- Ostalo	Proizvodnja od prediva ⁸⁹	
ex Glava 63	Ostali gotovi proizvodi od tekstila; setovi; iznošena dotrajala odeća i dotrajali proizvodi od tekstila; krpe; osim	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
63.01 do 63.04	Čebad, pokrivači, posteljno rublje, itd; zavese itd; ostali proizvodi za unutrašnje opremanje:		
	- Od filca, od netkanih materijala	Proizvodnja od materijala ⁹⁰ : - prirodnih vlakana, ili - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze	
	- Ostali:		
	-- vezeni	Proizvodnja od nebjeljenog jednožičnog prediva ^{91 92} ili Proizvodnja od nevezanih materijala (osim pletenih ili kukičanih), pod uslovom da njihova	

⁸⁵ Vidjeti Uvodnu napomenu 6

⁸⁶ Vidjeti Uvodnu napomenu 6

⁸⁷ Vidjeti Uvodnu napomenu 6

⁸⁸ Vidjeti Uvodnu napomenu 6

⁸⁹ Vidjeti Uvodnu napomenu 6

⁹⁰ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

		vrijednost nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
	-- ostalo	Proizvodnja od nebjeljenog jednožičnog prediva ^{93 94}	
63.05	Vreće i vrećice za pakovanje robe	Proizvodnja od ⁹⁵ : - prirodnih vlakana - vještačkih ili sintetičkih sječenih vlakana koja nisu vlačena niti češljana, niti na drugi način pripremljena za predenje, ili - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze	
63.06	Cerade, platneni krovovi i spoljne platnene roletne (tende); šatori; jedra (za plovila, daske za jedrenje ili suvozemna vozila); proizvodi za kampovanje:		
	- Od netkanih materijala	Proizvodnja od ^{96 97} : - prirodnih vlakana, ili - hemijskih materijala ili tekstilne celuloze	
	- Ostalo	Proizvodnja od nebjeljenog jednožičnog prediva ^{98 99}	
63.07	Ostali gotovi proizvodi, uključujući modne krojeve za odjeću	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
63.08	Setovi koji se sastoje od komada tkanine i prediva, s priborom ili bez pribora, za izradu prostirki, tapiserija, vezanih stolnjaka i salveta ili sličnih proizvoda od tekstila, pripremljeni u pakovanjima za prodaju na malo	Svaki proizvod u setu mora da zadovoljava pravilo koje bi se na njega primenilo i da nije u setu. Međutim, u setu mogu da budu proizvodi bez porijekla, pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 15% cijene seta franko fabrika	

⁹¹ Vidjeti Uvodnu napomenu 6

⁹² Za pletene ili kukičave proizvode, neelastične niti gumirane, dobijene šivenjem ili spajanjem komada pletenih ili kukičastih materijala (sječeni ili kukičani neposredno u oblike), vidjeti Uvodnu napomenu 6.

⁹³ Vidjeti Uvodnu napomenu 6

⁹⁴ Za pletene ili kukičave proizvode, neelastične niti gumirane, dobijene šivenjem ili spajanjem komada pletenih ili kukičastih materijala (sječeni ili kukičani neposredno u oblike), vidjeti Uvodnu napomenu 6.

⁹⁵ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁹⁶ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁹⁷ Vidjeti Uvodnu napomenu 6

⁹⁸ Za određene uslove koji se odnose na proizvode koji su izrađeni od mješavine tekstilnih materijala, vidjeti Uvodnu napomenu 5.

⁹⁹ Vidjeti Uvodnu napomenu 6

ex Glava 64	Obuća, kamašne i slični proizvodi, dijelovi tih proizvoda, osim:	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim spajanja gornjišta pričvršćenih na unutrašnje donove ili na druge komponente donosa iz tar. br. 64.06	
64.06	Dijelovi obuće (uključujući gornjišta koja su spojena ili nespojena sa unutrašnjim donovima); ulošci za obuću, umeci za pete i slični proizvodi i njihovi dijelovi	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex Glava 65	Šeširi, kape i ostale pokrivke za glavu i njihovi delovi	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
65.03	Šeširi i druge pokrivke za glavu, od filca, izrađeni od tuljaka, konusa i drugih proizvoda iz tar. br. 65.01, uključujući i postavljene ili ukrašene	Proizvodnja od prediva ili od tekstilnih vlakana ¹⁰⁰	
65.05	Šeširi i druge pokrivke za glavu, pleteni ili kukičani, ili izrađeni od čipke, filca ili ostalih tekstilnih metražnih materijala (osim od traka), uključujući postavljene ili ukrašene; mreže za kosu od bilo kog materijala, uključujući postavljene ili ukrašene	Proizvodnja od prediva ili od tekstilnih vlakana ¹⁰¹	
ex Glava 66	Kišobrani, suncobrani, štapovi, štapovi-stolice, bičevi, korbači i njihovi dijelovi, osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
66.01	Kišobrani i suncobrani (uključujući i štapove-kišobrane, vrtna kišobrane i slične kišobrane)	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
Glava 67	Perje i paperje, preparirano i proizvodi izrađeni od perja i paperja; veštačko cveće; proizvodi od ljudske kose	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex Glava 68	Proizvodi od kamena, gipsa, cementa, betona, azbesta, liskuna i sličnih materijala; osim	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex 68.03	Proizvodi od škrljca ili od aglomerisanog škrljca	Proizvodnja od obrađenog škrljca	
ex 68.12	Proizvodi od azbesta, proizvodi od mešavina na bazi azbesta ili mešavina na bazi azbesta i magnezijum-karbonata	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br.	
ex 68.14	Proizvodi od liskuna, uključujući i od	Proizvodnja od obrađenog liskuna (uključujući	

¹⁰⁰ Vidjeti Uvodnu napomenu 6

¹⁰¹ Vidjeti Uvodnu napomenu 6

	aglomerisanog ili rekonstituisanog liskuna na podlozi od hartije, kartona ili ostalih materijala	od aglomerisanog ili rekonstituisanog liskuna)	
Glava 69	Keramički proizvodi	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex Glava 70	Staklo i proizvodi od stakla; osim	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex 70.03, ex 70.04 i ex 70.05	Staklo sa nereflektujućim slojem	Proizvodnja od materijala iz tar. br. 70.01	
70.06	Staklo iz tar. br. 70.03, 70.04 ili 70.05, savijeno, sa obrađenim ivicama, gravirano, brušeno, emajlirano ili na drugi način obrađeno, neuokvireno, niti spojeno sa drugim materijalima:		
	- Podloge staklenih ploča, prevučene dielektričnim tankim slojem i stepena poluprovodljivosti u skladu sa standardima SEMII	Proizvodnja od podloga staklenih ploča iz tar. br. 70.06, neprevučениh	
	- Ostalo	Proizvodnja od materijala iz tar. br. 70.01	
70.07	Sigurnosno staklo, od kaljenog ili slojevitog stakla	Proizvodnja od materijala iz tar. br. 70.01	
70.08	Višezidni panel elementi za izolaciju, od stakla	Proizvodnja od materijala iz tar. br. 70.01	
70.09	Ogledala od stakla, uramljena ili neuramljena, uključujući i retrovizore	Proizvodnja od materijala iz tar. br. 70.01	
70.10	Baloni, flaše, tegle, lonci, fiole, ampule i ostali kontejneri od stakla, za transport ili pakovanje robe; tegle od stakla za konzervisanje; čepovi, poklopci i ostali zatvarači, od stakla	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod ili Brušenje staklenih proizvoda, pod uslovom da vrijednost staklenih nebrušenih proizvoda nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
70.13	Proizvodi od stakla koji se upotrebljavaju za stolom, u kuhinji, za toaletne svrhe, u kancelarijama, za unutrašnju dekoraciju i slične svrhe (osim onih iz tar. br. 70.10 ili 70.18)	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod ili Brušenje staklenih proizvoda, pod uslovom da vrijednost staklenih nebrušenih proizvoda nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika ili Ukrašavanje rukom (sa izuzetkom sito štampe) ručno duvanih staklenih proizvoda, pod uslovom da vrijednost ručno duvanih staklenih proizvoda nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	

ex 70.19	Predmeti od staklenih vlakana (osim prediva)	Proizvodnja od: - neobojenih snopova staklenih vlakana, rovinga, prediva i sječenih niti, ili - od staklene vune	
ex Glava 71	Prirodni ili kultivisani biseri, drago ili poludrago kamenje, plemeniti metali, metali platirani plemenitim metalima i proizvodi od njih; imitacije nakita; metalni novac, osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex 71.01	Prirodni ili kultivisani biseri, sortirani, privremeno nanizani radi lakšeg transporta	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 71.02, ex 71.03 i ex 71.04	Obradeno drago ili poludrago kamenje (prirodno, sintetičko ili rekonstituisano)	Proizvodnja od neobrađenog dragog ili poludragog kamenja	
71.06, 71.08 i 71.10	Plemeniti metali:		
	- Neobrađeni	Proizvodnja od materijala koji se ne svrstavaju u tar. br. 71.06, 71.08 ili 71.10, ili Elektrolitička, termička ili hemijska separacija plemenitih metala iz tar. br. 71.06, 71.08, 71.10 ili Legiranje plemenitih metala iz tar. br. 71.06, 71.08, 71.10, međusobno ili sa prostim metalima	
	- U obliku poluproizvoda ili u obliku praha	Proizvodnja od plemenitih metala, neobrađenih	
ex 71.07, ex 71.09 i ex 71.11	Metali platirani plemenitim metalima, u obliku poluproizvoda	Proizvodnja od metala platiranih plemenitim metalima, neobrađenim	
71.16	Predmeti od prirodnih ili kultivisanih bisera, dragog ili poludragog kamenja (prirodnog, sintetičkog ili rekonstituisanog)	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala ne sme da bude veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
71.17	Imitacije nakita	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, ili Proizvodnja od dijelova prostih metala neprevučanih niti prekrivenih plemenitim metalima, pod uslovom da vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 72	Gvožđe i čelik; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
72.07	Poluproizvodi od gvožđa ili nelegiranog čelika	Proizvodnja od materijala iz tar. br. 72.01, 72.02,	

		72.03, 72.04 i 72.05	
72.08 do 72.16	Pljosnati valjani proizvodi, žica i šipke, profili od gvožđa ili nelegiranog čelika	Proizvodnja od ingota ili drugih primarnih oblika iz tar. br. 72.06	
72.17	Hladno dobijena žica od gvožđa ili nelegiranog čelika	Proizvodnja od poluproizvoda iz tar. br. 72.07	
ex 72.18, 72.19 do 72.22	Poluproizvodi, pljosnati valjani proizvodi, šipke i profili od nerđajućih čelika	Proizvodnja od ingota ili drugih primarnih oblika iz tar. br. 72.18	
72.23	Hladno dobijena žica od nerđajućeg čelika	Proizvodnja od poluproizvoda iz tar. br. 72.18	
ex 72.24, 72.25 do 72.28	Poluproizvodi, pljosnati valjani proizvodi, toplo valjana žica i šipka u labavo namotanim koturovima; šipke i profili od ostalih legiranih čelika; šuplje šipke za burgije od legiranog ili nelegiranog čelika	Proizvodnja od ingota ili drugih primarnih oblika iz tar. br. 72.06, 72.18 ili 72.24	
72.29	Hladno dobijena žica od ostalih legiranih čelika	Proizvodnja od poluproizvoda iz tar. br. 72.24	
ex Glava 73	Proizvodi od gvožđa i čelika, osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex 73.01	Talpe	Proizvodnja od materijala iz tar. br. 72.06	
73.02	Dijelovi za izgradnju željezničkih i tramvajskih koloseka, od gvožđa ili čelika; šine, šine-vodice i nazubljene šine, skretnički jezičci, srcišta, potezne motke i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, šinske stolice, klinovi šinskih stolica, podložne pločice, pričvrstne pločice, distantne šipke i motke, drugi dijelovi specijalno konstruisani za postavljanje, spajanje ili pričvršćivanje šina	Proizvodnja od materijala iz tar. br. 72.06	
73.04, 73.05 i 73.06	Cijevi i šupljii profili, od gvožđa (osim od livenog gvožđa) ili čelika	Proizvodnja od materijala iz tar. br. 72.06, 72.07, 72.18 ili 72.24	
ex 73.07	Pribor za cijevi od nerđajućeg čelika (ISO br. X5 CrNiMo 1712), koji se sastoji od nekoliko dijelova	Izvrtnje, bušenje, proširivanje, narezivanje, čišćenje peščanim mlazom kovanih grubo uobličenih ("blanks") proizvoda za profile čija vrijednost nije veća od 35% cijene proizvoda franko fabrika	
73.08	Konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tar. br. 94.06) i dijelovi konstrukcija (npr.: mostovi i sekcije mostova, vrata za brane, tornjevi, rešetkasti stubovi, krovovi, krovni kosturi, vrata i prozori i okviri za njih, pragovi za vrata, roloi, ograde i stubovi), od gvožđa ili čelika; limovi,	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, zavareni uglovi, kalupi i profili iz tar. br. 73.01, ne smiju da se koriste	

	šipke, profili, cijevi i slično, pripremljeni za upotrebu u konstrukcijama, od gvožđa ili čelika		
ex 73.15	Lanci protiv klizanja	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 73.15 nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 74	Bakar i proizvodi od bakra; osim:	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
74.01	Bakrenac; cement bakar (precipitat bakra)	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
74.02	Nerafinisani bakar; bakarne anode za elektrolitičku rafinaciju	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
74.03	Rafinisani bakar i legure bakra, sirovi:		
	- Rafinisani bakar	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
	- Legure bakra i rafinisani bakar sa sadržajem drugih elemenata	Proizvodnja od rafinisanog bakra, sirovog, ili od otpadaka i ostataka od bakra	
74.04	Ostaci i otpaci, od bakra	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
74.05	Predlegure bakra	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex Glava 75	Nikl i proizvodi od nikla; osim:	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
75.01 do 75.03	Niklov kamenac, sinterovani oksidi nikla i drugi međuproizvodi metalurgije nikla; sirovi nikl; otpaci i ostaci od nikla	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex Glava 76	Aluminijum i proizvodi od aluminijuma; osim:	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava	

		sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
76.01	Aluminijum, sirovi	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje do tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika ili Proizvodnja termičkim ili elektrolitičkim postupkom od nelegiranog aluminijuma ili od otpadaka i ostataka od aluminijuma	
76.02	Otpaci i ostaci od aluminijuma	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex 76.16	Proizvodi od aluminijuma osim gaze, tkanina, rešetki, mreža, ograda ili zaklona, materijala za ojačavanje i sličnih materijala (uključujući i beskrajsne trake), od aluminijumske žice, i rešetki od razvučenog metala od aluminijuma	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu se upotrebiti (gaza, tkanine, rešetke, mreže, ograde ili zakloni, materijali za ojačavanje i slični materijali (uključujući i beskrajsne trake), od aluminijumske žice ili rešetki od razvučenog metala od aluminijuma, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
Glava 77	Rezervisana za moguću kasniju upotrebu u HS		
ex Glava 78	Olovo i proizvodi od olova; osim:	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
78.01	Sirovo olovo:		
	- Rafinisano olovo	Proizvodnja od "mekanog olova" (buljon olova) ili od "radnog olova"	
	- Ostalo	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, ne mogu da se koriste otpaci i ostaci iz tar. br. 78.02	
78.02	Otpaci i ostaci, od olova	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	

ex Glava 79	Cink i proizvodi od cinka; osim:	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
79.01	Cink, sirovi	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, ne mogu da se koriste otpaci i ostaci iz tar. br. 79.02	
79.02	Otpaci i ostaci, od cinka	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex Glava 80	Kalaj i proizvodi od kalaja; osim:	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
80.01	Kalaj, sirovi	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, ne mogu da se koriste otpaci i ostaci iz tar. br. 80.02	
80.02 i 80.07	Otpaci i ostaci, od kalaja; ostali proizvodi od kalaja	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
Glava 81	Ostali prosti metali, kermeti; proizvodi od njih::		
	- Ostali prosti metali, sirovi; proizvodi od njih	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala koji svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava sam proizvod nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
	- Ostali	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex Glava 82	Alati, nožarski proizvodi, kašike i viljuške, od prostih metala; njihovi delovi od prostih metala; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
82.06	Alati, iz dva ili više od tar. br. 82.02 do 82.05, u setovima za prodaju na malo	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u druge tar. br., osim u tar. br. 82.02 do 82.05. Međutim, alati iz tar. br. 82.02 do 82.05 mogu da budu komponente seta, pod uslovom da njihova vrijednost nije	

		veća od 15% cijene seta franko fabrika	
82.07	Izmjenjivi alat za ručne alatke, sa ili bez mehaničkog pogona, ili za mašine alatjike (npr. za presovanje, kovanje, utiskivanje, prosjecanje, narezivanje i urezivanje navoja, bušenje, proširivanje otvora, struganje, provlačenje, glodanje), uključujući matrice za izvlačenje ili ekstrudiranje metala, i alat za bušenje stena i zemlje	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
82.08	Noževi i sečiva, za mašine ili mehaničke sprave	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 82.11	Noževi sa sečivom, nazubljenim ili ne (uključujući vrtno nožev), osim noževa iz tar. br. 82.08	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe sečiva i drške za nožarske proizvode od prostih metala	
82.14	Ostali nožarski proizvodi (na primer mašine za šišanje, mesarske ili kuhinjske satare i mesarske sjekire, noževi za sjeckanje mesa, noževi za papir); setovi i sprave za manikir i pedikir (uključujući i turpije za nokte)	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. proizvoda koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i drške za nožarske proizvode od prostih metala	
82.15	Kašike, valjuške, kutlače, kašike za penu, lopatice za serviranje kolača, noževi za ribu, noževi za maslac, štipaljke za šećer i slični kuhinjski i stoni pribor	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i drške od prostih metala	
ex Glava 83	Razni proizvodi od prostih metala; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex 83.02	Ostali okovi, pribor i slični proizvodi za građevine, i automatski zatvarači vrata	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. proizvoda koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe i drugi materijali iz tar. br. 83.02, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 83.06	Statuete i drugi ukrasi od prostih metala	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se koriste i drugi materijali iz tar. br. 83.06, pod uslovom da njihova vrijednost nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	

ex Glava 84	Nuklearni reaktori, kotlovi, mašine i mehanički uređaji; njihovi dijelovi; osim:	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
ex 84.01	Nuklearni gorivni elementi	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod ¹⁰²	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
84.02	Kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare (osim kotlova za centralno grijanje koji mogu da proizvedu paru niskog pritiska); kotlovi za pregrijanu vodu	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
84.03 i ex 84.04	Kotlovi za centralno grijanje, osim kotlova iz tar. br. 84.02 i pomoćni uređaji za kotlove za centralno grijanje	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u drugi tar. br., a ne u tar. br. 84.03 ili 84.04	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
84.06	Turbine na vodu i drugu paru	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
84.07	Klipni motori sa unutrašnjim sagorjevanjem na paljenje pomoću svječice, sa naizmeničnim ili obrtnim kretanjem klipa	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
84.08	Klipni motori sa unutrašnjim sagorjevanjem, na paljenje pomoću	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
84.09	Dijelovi pogodni isključivo ili uglavnom za motore iz tar. br. 84.07 ili 84.08	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
84.11	Turbomlazni motori, turbopropelerni motori i ostale gasne turbine	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije

¹⁰² Ovo pravilo se primjenjuje do 31.12.2005.

		- vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
84.12	Ostale pogonske mašine i motori	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 84.13	Pumpe za potiskivanje, sa rotacionim kretanjem	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
ex 84.14	Industrijski ventilatori, duvaljke i slično	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
84.15	Uređaji za klimatizaciju, koji se sastoje od ventilatora na motorni pogon i elemenata za mijenjanje temperature i vlažnosti vazduha, uključujući mašine u kojima se vlažnost ne može posebno regulisati	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
84.18	Frižideri, zamrzivači i ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje, električni ili ostali; toplotne pumpe, osim uređaja za klimatizaciju vazduha iz tar. broja 84.15	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod - vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
ex 84.19	Mašine i uređaji za industriju drveta, hartijine mase, i kartona	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje se, u smislu gore navedenog ograničenja, materijali, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, mogu upotrebiti samo do vrijednosti od 25% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
84.20	Kalanderi i ostale mašine za valjanje, osim za metale ili staklo, i valjci za njih	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje se, u smislu gore navedenog ograničenja, materijali, koji se svrstavaju u isti	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda

		tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, mogu upotrebiti samo do vrijednosti od 25% cijene proizvoda franko fabrika	franko fabrika
84.23	Vage (osim vaga osjetljivosti do 5 centigrama), uključujući i mašine za brojanje i kontrolu, koje rade na bazi mjerenja mase; tegovi za vage svih vrsta	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
84.25 do 84.28	Mašine i aparati za dizanje, manipulaciju, utovar ili istovar	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje se, u smislu gore navedenog ograničenja, materijali, koji se svrstavaju u isti tar. br. 84.31 mogu upotrebiti samo do vrijednosti od 10% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
84.29	Buldožeri, angložeri, mašine za ravnanje (graderi), skreperi, bageri, utovarivači sa lopatom, mašine za nabijanje i drumski valjci, samohodni:		
	- Drumski valjci	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
	- Ostali	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje se, u smislu gore navedenog ograničenja, materijali, koji se svrstavaju u isti tar. br. 84.31 mogu upotrebiti samo do vrijednosti od 10% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
84.30	Ostale mašine za ravnanje, struganje, kopanje, nabijanje, vađenje ili bušenje zemlje, minerala ili ruda; makare i mašine za vađenje šipova; snježni plugovi i duvaljke za snijeg	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje se, u smislu gore navedenog ograničenja, materijali, koji se svrstavaju u isti tar. br. 84.31 mogu upotrebiti samo do vrijednosti od 10% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
ex 84.31	Dijelovi pogodni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa drumskim valjcima	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
84.39	Mašine za proizvodnju celuloze od vlaknastih	Proizvodnja:	Proizvodnja kod

	celuloznih materijala ili za proizvodnju ili dovršavanje hartije ili kartona	- kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje se, u smislu gore navedenog ograničenja, materijali, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, mogu upotrebiti samo do vrijednosti od 25% cijene proizvoda franko fabrika	koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
84.41	Ostale mašine za preradu hartijine mase, hartije ili kartona, uključujući i mašine za sječenje svih vrsta	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje se, u smislu gore navedenog ograničenja, materijali, koji se svrstavaju u isti tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, mogu upotrebiti samo do vrijednosti od 25% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
84.44 do 84.47	Mašine iz ovih tar. br. za upotrebu u tekstilnoj industriji	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 84.48	Pomoćne mašine za upotrebu sa mašinama iz tar. br. 84.44 i 84.45	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
84.52	Mašine za šivenje, osim mašina za prošivanje knjiga iz tar. br. 84.40; namještaj, stalci i poklopci predviđeni za mašine za šivenje; igle za mašine za šivenje:		
	- Mašine za šivenje (samo sa veražnim bodom) sa glavom mase do 16 kg, bez motora, ili do 17 kg, sa motorom	Proizvodnja kod koje: - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, - vrijednost svih materijala bez porijekla koji su upotrebljeni u sastavljanju glave (bez motora) nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom, i - mehanizmi za zatezanje konca, kukičanje i cik-cak rad, koji se koriste, su sa porijeklom	
	- Ostalo	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
84.56 do 84.66	Mašine alatlike, njihovi dijelovi i pribor, iz tar. br. 84.56 do 84.66	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
84.69 do 84.72	Kancelarijske mašine (npr. pisace mašine, mašine za računanje, mašine za automatsku obradu podataka, mašine za umnožavanje, mašine za spajanje)	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	

84.80	Kalupnice za livnice metala; modelne ploče, livački modeli; kalupi za metal (osim kalupa za ingote), metalne karbide, staklo, mineralne materijale, gumu i plastične mase	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
84.82	Kuglični ili kotrljajni ležajevi	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
84.84	Zaptivači od metalnih listova kombinovani sa drugim materijalom ili od dva ili više slojeva metala; setovi zaptivača, različiti po sastavu materijala, u kesama, omotima ili sličnim pakovanjima; mehanički zaptivači	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
84.85	Dijelovi mašina bez električnih priključaka, izolatora, kalema, kontakata ili drugih električnih dijelova, nepromenuti, niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovoj glavi	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 85	Električne mašine i oprema i njihovi dijelovi; aparati za snimanje i reprodukciju zvuka, aparati za snimanje i reprodukciju televizijske slike i zvuka i dijelovi i pribor za te proizvode; osim:	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
85.01	Elektromotori i električni generatori (osim generatorskih agregata)	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje se, u smislu gore navedenog ograničenja, materijali, koji se svrstavaju u tar. br. 85.03, mogu upotrebiti samo do vrednosti od 10% cene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
85.02	Električni generatori agregati i rotacioni konvertori (pretvarači)	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje se, u smislu gore navedenog ograničenja, materijali, koji se svrstavaju u tar. br. 85.01 ili 85.03, uzevši zajedno, mogu upotrebiti samo do vrijednosti od 10% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
ex 85.04	Jedinice za napajanje mašina za automatsku obradu podataka	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	

ex 85.18	Mikrofoni i njihovi stativi; zvučnici, uključujući i zvučnike u zvučnim kutijama; audiofrekventni električni pojačivači; električni kompleti za pojačavanje zvuka	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
85.19	Gramofoni, sa i bez sopstvenog pojačivača, kasetofoni i drugi aparati za reprodukciju zvuka, koji nemaju ugrađen uređaj za snimanje zvuka	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
85.20	Magnetofoni i ostali aparati za snimanje zvuka uključujući i aparate sa ugrađenim uređajima za reprodukciju zvuka	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla ne premašuje vrijednost upotrebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
85.21	Aparati za snimanje i reprodukciju slike, sa ili bez ugrađenog video tjunera	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla ne premašuje vrijednost upotrebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
85.22	Dijelovi i pribor koji se upotrebljavaju isključivo ili uglavnom sa aparatima iz tar. br. 85.19 do 85.21	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
85.23	Pripremljene nesnimljene podloge za snimanje zvuka ili slična snimanja drugih fenomena, osim proizvoda iz Glave 37	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
85.24	Ploče, trake i ostale podloge sa snimljenim zvukom i drugim sličnim fenomenima, uključujući matrice i galvanske otiske za proizvodnju ploča, osim proizvoda iz Glave 37:		
	- Matrice i galvanski otisci za proizvodnju ploča	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
	- Ostalo	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje se, u smislu gore navedenog ograničenja, materijali, koji se svrstavaju u tar.	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda

		br. (85.23), mogu upotrebiti samo do vrijednosti od 10% cijene proizvoda franko fabrika	franko fabrika
85.25	Predajnici za radio-telefoniju, radio-telegrafiju, radiodifuziju ili televiziju, uključujući one sa ugrađenim radio prijemnikom ili aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijske kamere; video kamere za snimanje nepokretnih slika i ostale video kamere sa rekorderima; digitalne kamere	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
85.26	Radari, uređaji za radionavigaciju i uređaji za radiodoljinsko upravljanje	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
85.27	Prijemnici za radio-telefoniju, radio-telegrafiju i radio-difuziju, uključujući i prijemnike kombinovane u istom kućištu sa aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka ili sa časovnikom	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
85.28	Televizijski prijemnici, sa ili bez ugrađenih radio prijemnika ili aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike; video monitori i video projektori	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
85.29	Dijelovi pogodni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa aparatima iz tar. br. 85.25 do 85.28:		
	- Pogodni za upotrebu, isključivo ili uglavnom, sa aparatima za snimanje ili reprodukciju slike	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
	- Ostalo	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
85.35 i 85.36	Električni aparati za uključivanje i isključivanje ili zaštitu električnih strujnih kola, ili za priključivanje za ili u električnim strujnim kolima	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje se, u smislu gore navedenog	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30%

		ograničenja, materijali, koji se svrstavaju u tar. br. 85.38, mogu upotrebiti samo do vrijednosti od 10% cijene proizvoda franko fabrika	cijene proizvoda franko fabrika
85.37	Table, ploče, pultovi, stolovi, ormani i ostale osnove, opremljeni sa dva ili više aparata iz tar. br. 85.35 ili 85.36, za električno upravljanje ili razvođenje električne struje, uključujući i one sa ugrađenim instrumentima i aparatima iz Glave 90 i aparatima za numeričko upravljanje, osim komutacionih aparata iz tar. br. 85.17	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje se, u smislu gore navedenog ograničenja, materijali, koji se svrstavaju u tar. br. 85.38, mogu upotrebiti samo do vrijednosti od 10% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
ex 85.41	Diode, tranzistori i ostali slični poluprovodnički elementi, osim diskova (pločica) još neisječenih u mikropločica (čipova)	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
85.42	Elektronska integrisana kola i mikroskopovi : -Monolitna integrisana kola -Ostalo	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje se, u smislu gore navedenog ograničenja, materijali, koji se svrstavaju u tar. br. 85.41 ili 85.42, mogu upotrebiti samo do vrijednosti od 10% cijene proizvoda franko fabrika Ili Operacija difuzije (u kojoj se integrisana kola formiraju na poluprovodnom substratu selektivnim uvođenjem dopanta) bez obzira da li je sastavljeni/ili testiran u drugoj zemlji a ne u onim utvrđenim Članom 3 Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje se, u smislu gore navedenog ograničenja, materijali, koji se svrstavaju u tar. br. 85.41 ili 85.42, mogu upotrebiti samo do vrijednosti od 10% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
85.44	Izolovana žica (uključujući emajliranu i anodiziranu žicu), kablovi (uključujući koaksijalne kablove) i ostali izolovani električni provodnici, sa ili bez konektora; kablovi od optičkih vlakana izrađeni od pojedinačno oplaštenih vlakana kombinovani ili ne sa ili bez konektora	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	

85.45	Ugljene elektrode, ugljene četkice, ugalj za sijalice, ugalj za baterije i drugi proizvodi od grafita ili drugog ugljena, sa ili bez metala, za električne svrhe	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
85.46	Električni izolatori od bilo kog materijala	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
85.47	Izolacioni dijelovi za električne mašine, uređaje ili opremu, izrađeni u potpunosti od izolacionog materijala ili samo sa manjim komponentama od metala (npr.: čaure sa navojem) ugrađenim za vrijeme presovanja isključivo radi spajanja, osim izolatora iz tar. br. 85.46; cijevi za električne provodnike i spojnice za njih, od prostih metala obložene izolacionim materijalom	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
85.48	Ostaci i otpaci od primarnih ćelija, primarnih baterija i električnih akumulatora; istrošene primarne ćelije, istrošene primarne baterije i istrošeni električni akumulatori; električni delovi mašina i aparata nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovoj glavi	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 86	Šinska vozila i njihovi dijelovi; željeznički i tramvajski kolosečni sklopovi i pribor i njihovi dijelovi; mehanička i elektromehanička signalna oprema za saobraćaj svih vrsta; osim:	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
86.08	Željeznički i tramvajski šinski sklopovi i pribor; mehanička (uključujući i elektromehaničku) oprema za signalizaciju, sigurnost, kontrolu ili komandovanje saobraćajem na željezničkim i tramvajskim prugama, drumovima, unutrašnjim vodenim putevima, parkiralištima, lučkim instalacijama ili aerodromima; njihovi dijelovi	Proizvodnja: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
ex Glava 87	Vozila, osim željezničkih ili tramvajskih šinskih vozila i njihovi dijelovi i pribor; osim:	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
87.09	Samohodna radna kolica (autokare), bez uređaja za dizanje ili manipulaciju, koja se koriste u fabrikama, skladištima, lukama ili na aerodromima, za prevoz robe na kratkim rastojanjima: vučna vozila koja se koriste na peronima željezničkih stanica; dijelovi navedenih vozila	Proizvodnja: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
87.10	Tenkovi i druga oklopna borbena motorna vozila, opremljena ili ne naoružanjem i njihovi dijelovi	Proizvodnja: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30%

		materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	cijene proizvoda franko fabrika
87.11	Motocikli (uključujući i mopede), bicikli i slična vozila sa pomoćnim motorom, sa bočnom prikolicom ili bez bočne prikolice; bočne prikolice: - Sa klipnim motorom (osim rotacionih klipnih motora), zapremine cilindra:		
	- -Do 50 cm ³	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 20% cijene proizvoda franko fabrika
	- -Preko 50 cm ³	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
	- Ostalo	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
ex 87.12	Bicikl bez kotrljajućih ležajeva	Proizvodnja od materijala koji se ne svrstavaju u tar. br. 87.14	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
87.15	Dječja kolica i njihovi dijelovi	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod, - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
87.16	Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, nesamohodna; njihovi dijelovi	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika

ex Glava 88	Vazduhoplovi, kosmičke letilice i njihovi dijelovi, osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 88.04	Rotošuti	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 88.04	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
88.05	Oprema za lansiranje vazduhoplova; palubni zaustavljači aviona i slična oprema; zemaljski trenažeri letenja; delovi navedenih proizvoda	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
Glava 89	Brodovi, čamci i ploveće konstrukcije	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, nije dozvoljena upotreba brodskih korita iz tar. br. 89.06	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex Glava 90	Optički, fotografski, kinematografski, merni, kontrolni, precizni, medicinski i hirurški instrumenti i aparati; njihovi delovi i pribor; osim:	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
90.01	Optička vlakna i snopovi optičkih vlakana, kablovi od optičkih vlakana, osim onih iz tar. br. 85.44; listovi i ploče od polarizajućeg materijala; sočiva (uključujući i kontaktna sočiva), prizme, ogledala i ostali optički elementi, od bilo kog materijala, nemontirani, osim takvih optički neobrađenih elemenata od stakla	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika	
90.02	Sočiva, prizme ogledala i drugi optički elementi od bilo kog materijala, montirani, koji su dijelovi ili pribor instrumenata ili aparata, osim takvih elemenata od stakla, optički neobrađenih	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika	
90.04	Naočare i slični proizvodi, korektivni, zaštitni i ostali	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	

ex 90.05	Durbini (sa jednim ili dva objektiva), optički teleskopi i njihova postolja, osim astronomskih refrakcionih teleskopa i njihova postolja	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod, - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
ex 90.06	Fotografski aparati (osim filmskih kamera); fotografski fleš-aparati i fleš sijalice, osim fleš sijalice sa električnim paljenjem	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod, - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
90.07	Filmske kamere i projektori, uključujući i sa ugrađenim aparatima za snimanje ili reprodukciju zvuka	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod, - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
90.11	Optički mikroskopi, uključujući i one za mikrofotografiju, mikrokinematografiju i mikroprojekciju	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava proizvod, - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
ex 90.14	Ostali navigacioni instrumenti i aparati	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
90.15	Geodetski (uključujući fotogrametrijske), hidrografske, okeanografske, hidrološke, meteorološke i geofizičke instrumenti i aparati, osim kompasa; daljinomeri	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika	
90.16	Vage osjetljivosti do 5 centigrama, uključujući sa tegovima	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika	
90.17	Instrumenti i aparati za crtanje, obilježavanje ili matematičko računanje (npr. aparati za crtanje, pantografi, uglomeri, pribor za crtanje u setu,	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	

	logaritmi i kalkulatori u obliku okrugle ploče); instrumenti za mjerenje dužine, koji se drže u ruci (npr.: merne šipke i trake, mikrometerska mjera, mjera sa nonijusom) nepomenuti, niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovoj glavi		
90.18	Instrumenti i aparati za medicinu, hirurgiju, zubarstvo i veterinu, uključujući scintigrafske i druge elektromedicinske aparate i aparate za ispitivanje vida:		
	- Zubarske stolice, sa ugrađenim zubarskim uređajima ili zubarskim pljuvaonicama	Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 90.18	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
	- Ostalo	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
90.19	Aparati za mehanoterapiju; aparati za masažu; aparati za psihološka testiranja; aparati za ozonoterapiju, oksigenoterapiju, aerosol terapiju, vještačko disanje i ostali terapeutske aparati za disanje	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
90.20	Ostali aparati za disanje i gas maske, osim zaštitnih maski bez mehaničkih dijelova i izmjenljivih filtera	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika
90.24	Mašine i aparati za ispitivanje tvrdoće, čvrstoće na kidanje ili sabijanje, elastičnosti ili ostalih mehaničkih svojstava (npr. metala, drveta, tekstila, hartije, plastičnih masa)	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika	
90.25	Hidrometri i slični plutajući instrumenti, termometri, pirometri, barometri, higrometri i psihometri, uključujući kombinacije ovih instrumenata, sa ili bez mogućnosti registrovanja	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika	
90.26	Instrumenti i aparati za mjerenje ili kontrolu	Proizvodnja kod koje vrijednost svih	

	protoka, nivoa, pritiska ili drugih promjenljivih veličina tečnosti ili gasova (npr.: mjerači protoka, pokazivači nivoa, manometri, mjerači količine toplote), osim instrumenata i aparata iz tar. br. 90.14, 90.15, 90.28 ili 90.32	upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika	
90.27	Instrumenti i aparati za fizičke i hemijske analize (npr.: polarimetri, refraktometri, spektrometri, aparati za analizu gasa ili dima), instrumenti i aparati za mjerenje i kontrolu viskoziteta, poroznosti, ekspanzije površinskog napona i slično; instrumenti i aparati za kalorimetrijska, akustična i fotometrijska mjerenja ili kontrolu (uključujući i ekspozimetre); mikrotomi	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika	
90.28	Mjerači potrošnje ili proizvodnje gasova, tečnosti ili elektriciteta, uključujući i mjerače za njihovo baždarenje:		
	- Dijelovi i pribor	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika	
	- Ostali	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa pojeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% proizvoda franko fabrika
90.29	Brojači obrtaja, brojači proizvodnje, taksimetri, brojači kilometara, brojači koraka i slično; pokazivači brzine i tahometri, osim onih koji se svrstavaju u tar. br. 90.14 ili 90.15; stroboskopi	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika	
90.30	Osciloskopi, spektralni analizatori i ostali instrumenti i aparati za mjerenje i kontrolu električnih veličina, isključujući mjerače iz tar. br. 90.28; instrumenti i aparati za mjerenje ili otkrivanje alfa, beta, gama, rendgenskih, kosmičkih ili drugih jonizujućih zračenja	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika	
90.31	Instrumenti, aparati i mašine za mjerenje ili kontrolu, nepomenuti, niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovoj glavi; projektori profila	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika	
90.32	Instrumenti i aparati za automatsku regulaciju ili upravljanje	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika	

90.33	Dijelovi i pribor (nepomenuti, niti obuhvaćeni na drugom mjestu u ovoj glavi) za mašine, uređaje, instrumente ili aparate iz Glave 90	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika	
ex Glava 91	Časovnici i njihovi dijelovi; osim:	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika	
91.05	Ostali časovnici	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% proizvoda franko fabrika
91.09	Ostali mehanizmi za časovnike, kompletni i sastavljeni	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% proizvoda franko fabrika
91.10	Kompletni mehanizmi za časovnike (lične ili druge), nesastavljeni ili djelimično sastavljeni (mehanizmi u setovima); nekompletni mehanizmi za časovnike (lične i druge), sastavljeni; grubi mehanizmi za časovnike (lične ili druge)	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje se, u smislu gore navedenog ograničenja, materijali, koji se svrstavaju u tar. br. 91.14, mogu upotrebiti samo do vrijednosti od 10% cijene proizvoda franko fabrika	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika
91.11	Kutije za lične časovnike i dijelovi kutija	Proizvodnja: - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala bez porijekla nije veća od vrijednosti upotrebljenih materijala sa porijeklom	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% proizvoda franko fabrika
91.12	Kutije za kućne, kancelarijske i slične časovnike i kutije slične vrste za ostale proizvode iz ove glave, i dijelovi kutija	Proizvodnja: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika,	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 30% proizvoda franko fabrika
91.13	Kaiševi i narukvice za ručne časovnike i dijelovi za kaiševe i narukvice:		
	- Od prostih metala, uključujući pozlaćene ili posrebrene ili prevučene ili platirane plemenitim	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40%	

	metalima	proizvoda franko fabrika	
	- Ostali	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% proizvoda franko fabrika	
Glava 92	Muzički instrumenti; dijelovi i pribor tih proizvoda	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 40% proizvoda franko fabrika	
Glava 93	Oružje i municija; njihovi dijelovi i pribor	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% proizvoda franko fabrika	
ex Glava 94	Namještaj, posteljina, madraci, nosači madraca, jastuci i slični punjeni proizvodi; lampe i druga svjetleća tijela, na drugom mjestu nepomenuti ili uključeni; osvijetljeni znaci, osvijetljene pločice sa imenima i slično; montažne zgrade; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
ex 94.01 i ex 94.03	Namještaj od prostih metala, sa ugrađenom nenapunjenom pamučnom tkaninom mase 300 g/m ² ili manje	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod ili Proizvodnja od pamučne tkanine, koja je već konfekcionirana za upotrebu sa proizvodima iz tar. br. 94.01 ili 94.03, pod uslovom da: - njena vrijednost nije veća od 25% cijene proizvoda franko fabrika, i - su svi drugi upotrebljeni materijali sa porijeklom i da se svrstavaju u druge tar. br., a ne u tar. br. 94.01 ili 94.03	Proizvodnja kod koje vrijednost upotrebljenih materijala nije veća od 40% cijene proizvoda franko fabrika
94.05	Lampe, i druga svjetleća tela, uključujući reflektore i njihove dijelove, na drugom mjestu nepomenuti, niti obuhvaćeni; osvijetljeni znaci, osvijetljene pločice sa imenima i slično, sa stalno fiksnim svjetlosnim izvorom, i njihovi dijelovi na drugom mjestu nepomenuti, niti obuhvaćeni	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
94.06	Montažne zgrade	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex Glava 95	Igračke, rekviziti za društvene igre i sport; njihovi dijelovi i pribor; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
95.03	Ostale igračke; umanjeni modeli i slični modeli za igru, uključujući sa pogonom, slagalice (zagonetke) svih vrsta	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije	

		veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 95.06	Palice za golf i ostala oprema za golf	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, mogu da se upotrebe grubo oblikovani blokovi za izradu glava palica za golf	
ex Glava 96	Razni proizvodi; osim:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	
ex 96.01 i ex 96.02	Proizvodi od materijala za rezbarenje, životinjskog, biljnog ili mineralnog porijekla	Proizvodnja od "obrađenih" materijala za rezbarenje iz istog tar. br.	
ex 96.03	Metle i četke (osim metli i metlica od pruča, sa ili bez drške i četki od dlake kuna i vjeverica), mehaničke naprave za čišćenje poda koje se drže u ruci, bez motora, ulošci i valjci za bojenje, brisači za podove i pjalice	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
96.05	Putni setovi (neseseri) za ličnu toaletu, šivenje ili čišćenje cipela ili odjela	Svaki proizvod u setu mora da zadovolji pravilo koje bi se na njega primjenjivalo i da nije u setu. Međutim, u setu mogu da se nalaze i proizvodi bez porijekla, pod uslovom da njihova ukupna vrijednost nije veća od 15% cijene seta franko fabrika	
96.06	Dugmad, drikeri, dugmad za presvlačenje i ostali dijelovi tih proizvoda; nedovršena dugmad	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - pod uslovom da vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
96.08	Hemijske olovke; flomasteri i markeri sa vrhom od filca ili drugog poroznog materijala; nalive-pera i slična pera; pera za kopiranje; patent olovke; držalja za pera, držalja za olovke i slična držalja; djelovi (uključujući kape i klipsove) navedenih proizvoda, osim onih iz tar. broja 96.09:	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod,	
96.12	Trake za pisače mašine i slične trake, natopljene štamparskom bojom ili na drugi način pripremljene za davanje otisaka, uključujući i na kalemima ili u patronama; jastučići za žigove, natopljeni ili nenatopljeni, sa ili bez kutije	Proizvodnja kod koje: - se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod, i - vrijednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cijene proizvoda franko fabrika	
ex 96.13	Upaljači sa piezo paljenjem	Proizvodnja kod koje vrijednost svih upotrebljenih materijala iz ta. br. 96.13 nije veća od 30% cijene proizvoda franko fabrika	

ex 96.14	Lule za pušenje i glave lula	Proizvodnja od grubo obrađenih blokova	
Glava 97	Predmeti umjetnosti, kolekcija i starina	Proizvodnja kod koje se svi upotrebljeni materijali svrstavaju u tar. br. koji se razlikuje od tar. br. u koji se svrstava sam proizvod	

Aneks III

Uvjerjenje o porijeklu robe EUR.1 I Zahtjev za izdavanje Uvjerjenja o porijeklu robe EUR.1

Uputstvo za štampanje:

1. Svaki formular će biti 210 x 297 mm; može se dopustiti odstupanje od minus 5mm ili plus 8 mm po dužini. mora se koristiti bijeli papir, prilagođen za pisanje, bez mehaničke pulpe i težine ne manje od 25g/m². na pozadini će imati otisnuti zeleni "guillonche" uzorak, što omogućuje da bilo kakvo krivotvorenje mehaničkim ili hemijskim sredstvima bude uočljivo.
2. Carinski organi Ugovornih strana mogu zadržati pravo štampanja uvjerenja ili mogu taj posao povjeriti ovlaštenoj štampariji. U posljednjem slučaju, svaki formular mora sadržati bilješku o takvom ovlaštenju. Svaki formular mora sadržati naziv i adresu štamparije ili znak po kome štamparija može biti prepoznata. također će imati serijski broj, štampan ili ne, na osnovu koga se može prepoznati.

UVJERENJE O PORIJEKLU ROBE

1. Izvoznik (naziv, puna adresa, zemlja)	EUR.1 No A 000.000	
	Prije popunjavanja obrasca vidjeti objašnjenja na poledini	
3. Primalac (naziv, puna adresa, zemlja) (neobavezan podatak)	2. Uvjerjenje se koristi u preferencijalnoj trgovini između _____ i _____ (unijeti zemlje, grupu zemalja ili teritorije)	
	4. Zemlja, grupa zemalja ili teritorija na kojoj se proizvodi smatraju proizvodima s porijeklom	5. Zemlja, grupa zemalja ili teritorija na koju se upućuje roba
6. Informacije u vezi s prevozom (neobavezan podatak)	7. Napomene ☐ Kumulacija se primjenjuje sa (ime države/(a) ili teritorije/(a)) ☐ Kumulacija se ne primjenjuje (Unesite X u odgovarajuću kućicu)	

8. Redni broj; Oznake i brojevi; Broj i vrsta koleta;⁽¹⁾ Opis robe	9. Bruto masa (kg) ili druga jedinica mere (l, m³, itd.)	10. Fakture (neobavezno)
11. OVJERA CARINSKOG ORGANA Ovjera deklaracije Izvozni dokument ⁽²⁾ Model _____ Br. _____ Pečat Carinarnica: _____ Zemlja ili teritorija izdavanja: _____ Datum: _____ (potpis)	12. IZJAVA IZVOZNIKA Ja, dolje potpisani, izjavljujem da gore navedena roba zadovoljava uslove za izdavanje ovog uvjerenja. Mjesto i datum: _____ (potpis)	

⁽¹⁾ Za robu bez ambalaže, naznačiti broj predmeta ili staviti napomenu "u rasutom stanju".

⁽²⁾ Popunjavanje se samo ako interni propisi zemlje ili teritorije izvoza to zahtevaju.

13. Zahtjev za provjeru, upućuje se:	14. Rezultat provjere
Zahtjev za provjeru tačnosti i ispravnosti ovog uvjerenja. _____	Izvršena _____ provjera _____ pokazuje ⁽¹⁾ [] da je ovo uvjerenje izdala navedena carinarnica

(mjesto i datum) _____ _____ (potpis)	Pečat	i da su podaci u njemu tačni [] da ovo uvjerenje nije tačno ni ispravno (vidi napomene u prilogu) _____ (mjesto i datum) _____ (potpis) _____ (*) Oznakom X označiti rezultat provjere.
--	-------	--

NAPOMENE

1. U potvrdama se ne smiju brisati ili pisati riječi jedne preko drugih. Bilo koje ispravke moraju biti učinjene precrtavanjem netačnih i upisivanjem potrebnih korekcija. Svaka takva ispravka mora biti parafirana od strane lica koje je popunilo uverenje i potvrđena od carinskih organa zemlje ili teritorije gdje je uvjerenje izdato.
2. Između proizvoda unijetih u uvjerenje ne smije se ostavljati prored i ispred svakog proizvoda mora biti redni broj. Neposredno nakon posljednjeg proizvoda obavezno se upisuje vodoravna crta. Neispunjen prostor treba biti precrtan, tako da se onemogućí naknadno unošenje podataka.
3. Roba se označava na način uobičajen u trgovini, uz dovoljno podataka koji omogućavaju njeno prepoznavanje.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA O PORIJEKLU ROBE

1. Izvoznik (naziv, puna adresa, zemlja)	EUR.1 No A 000.000		
	Prije popunjavanja obrasca vidjeti objašnjenje na poledini		
3. Primalac (naziv, puna adresa, zemlja) (neobavezan podatak)	2. Uvjerenje se koristi u preferencijalnoj trgovini između _____ i _____ (unijeti zemlje, grupu zemalja ili teritorije)		
	4. Zemlja, grupa zemalja ili teritorija na kojoj se proizvodi smatraju proizvodima s porijeklom	5. Zemlja, grupa zemalja ili teritorija na koju se upućuje roba	
6. Informacije u vezi s prevozom (neobavezan podatak)	7. Napomene ☐ Kumulacija se primjenjuje sa (ime države/(a) ili teritorije/(a)) ☐ Kumulacija se ne primjenjuje (Unesite x u odgovarajuću rubriku)		
8. Redni broj; Oznake i brojevi; Broj i vrsta koleta;⁽¹⁾ Naziv robe	9. Bruto masa (kg) ili druga jedinica mere (l, m³, itd.)	10. Fakture (neobavezn o)	

--	--	--

(1) Za robu bez ambalaže, naznačiti broj predmeta ili staviti napomenu "u rasutom stanju".

IZJAVA IZVOZNIKA

Ja, dole potpisani izvoznik robe navedene na poledini,

IZJAVLJUJEM da roba zadovoljava uslove za izdavanje priloženog uvjerenja;

NAVODIM okolnosti na osnovu kojih roba ispunjava te uslove:

PODNOŠIM sledeća dokazna dokumenta:⁽¹⁾

OBAVEZUJEM se da na zahtjev nadležnih organa podnesem svaki dodatni dokazni dokument koji ti organi smatraju potrebnim radi izdavanja priloženog uvjerenja, kao i da prihvatim svaki eventualni pregled od strane pomenutog organa, mog knjigovodstva i uslova u kojima je gore navedena roba proizvedena;

MOLIM izdavanje priloženog uvjerenja za ovu robu.

(Mjesto i datum)

(Potpis)

(1) Na primer: uvozni dokumenti, uvjerenja o porijeklu robe, fakture, izjave proizvođača, itd., u vezi sa proizvodima korišćenim u proizvodnji ili robom koja je ponovo izvezena, u nepromijenjenom stanju.

PRILOG IV

Tekst izjave na fakturi

Izjava na fakturi, čiji je tekst naveden u nastavku, mora biti izrađena u skladu sa napomenama. Međutim, nije potrebno unositi broj napomene.

Albanian Version:

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr.⁽¹⁾) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjinë preferenciale.⁽²⁾

- cumulation applied with (name of the country(s) or territory(s))

- no cumulation applied ⁽³⁾

Bosnia and Herzegovina versions:

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br.⁽¹⁾) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi⁽²⁾ preferencijalnog porijekla.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br.⁽¹⁾) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi⁽²⁾ preferencijalnog podrijetla.

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр.⁽¹⁾) изјављује да су, осим ако је то другачије изричито наведено, ови производи⁽²⁾ преференцијалног поријекла.

- cumulation applied with (name of the country(s) or territory(s))

- no cumulation applied ⁽³⁾

Bulgarian version:

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение №⁽¹⁾) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с⁽²⁾ преференциален произход.

- cumulation applied with (name of the country(s) or territory(s))

- no cumulation applied ⁽³⁾

Croatian version:

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br.⁽¹⁾) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi⁽²⁾ preferencijalnog podrijetla.

- cumulation applied with (name of the country(s) or territory(s))

- no cumulation applied ⁽³⁾

German version:

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr.⁽¹⁾) der Waren, auf die sich dieses handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte⁽²⁾ Ursprungswaren sind.

- cumulation applied with (name of the country(s) or territory(s))

- no cumulation applied ⁽³⁾

French version:

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n°.⁽¹⁾) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle⁽²⁾.

- cumulation applied with (name of the country(s) or territory(s))
- no cumulation applied ⁽³⁾

English version:

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of⁽²⁾ preferential origin.

- cumulation applied with (name of the country(s) or territory(s))
- no cumulation applied ⁽³⁾

Macedonian version:

Извозникот на производите што ги покрива овој документ (царинско одобрение бр.⁽¹⁾) изјавува дека, освен ако тоа не е јасно поинаку назначено, овие производи се со⁽²⁾ преференцијално потекло.

- cumulation applied with (name of the country(s) or territory(s))
- no cumulation applied ⁽³⁾

Moldovan version:

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr.⁽¹⁾) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială⁽²⁾.

- cumulation applied with (name of the country(s) or territory(s))
- no cumulation applied ⁽³⁾

Romanian version:

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr.⁽¹⁾) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială⁽²⁾.

- cumulation applied with (name of the country(s) or territory(s))
- no cumulation applied ⁽³⁾

Serbian versions:

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр.⁽¹⁾) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи⁽²⁾ преференцијалног порекла.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br.....⁽¹⁾) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi⁽²⁾ preferencijalnog porekla.

- cumulation applied with (name of the country(s) or territory(s))
- no cumulation applied ⁽³⁾

Montenegro versions:

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр.⁽¹⁾) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи⁽²⁾ преференцијалног поријекла.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br.....⁽¹⁾) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi⁽²⁾ preferencijalnog porijekla.

- cumulation applied with (name of the country(s) or territory(s))

- no cumulation applied⁽³⁾

UNMIK versions:

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr.⁽¹⁾) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjinë preferenciale.....⁽²⁾

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр.⁽¹⁾) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи⁽²⁾ преференцијалнога порекла.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br.....⁽¹⁾) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi⁽²⁾ preferencijalnoga porekla.

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of⁽²⁾ preferential origin.

- cumulation applied with (name of the country(s) or territory(s))

- no cumulation applied⁽³⁾

.....⁽⁴⁾

(Mjesto i datum)

.....⁽⁵⁾

(Signature of the exporter;

in addition the name of the person
signing the declaration has to be
indicated in clear script)

(1) Kada je izjavu na fakturi dao ovlašćeni izvoznik, broj ovlašćenja ovlaštenog izvoznika se mora unijeti na ovo mjesto. Kada je izjavu na fakturi dao izvoznik koji nije ovlašćeni izvoznik riječi u zagradama će se izostaviti ili će se prostor ostaviti prazan.

(2) Navešće se porijeklo proizvoda.

(3) Popuniti i obrisati kada je potrebno.

(4) Ove indicije mogu biti izostavljene ako je informacija sadržana u samom dokumentu.

(5) Vidjeti član 22 stav 5 protokola. U slučajevima kada nije neophodan potpis izvoznika, izostanak potpisa povlači izostavljanje imena potpisnika.

ANEKS 5

O MEĐUSOBNOJ ADMINISTRATIVNOJ SARADNJI U CARINSKIM PITANJIMA

odnosi se na član 14, stav 2 i 3

ANEKS 5

O MEDUSOBNOJ ADMINISTRATIVNOJ SARADNJI U CARINSKIM PITANJIMA odnosi se na član 14, stav 2 i 3

Član 1 Definicije

U smislu ovog aneksa:

- (a) »Carinski propisi« su zakoni i drugi propisi koji se primjenjuju na teritoriji Strana, koji se odnose na uvoz, izvoz ili tranzit robe, kao i na sve druge carinske postupke ili procedure, koje uključuju mjere zabrane, ograničenja i kontrole;
- (b) »Organ molilac« je nadležni organ koji je određen od Strane, koji podnosi zahtjev za pomoć u skladu sa ovim aneksom;
- (c) »Primalac molbe« je nadležni organ koji je određen od Strane da prima zahtjev za pomoć u skladu sa ovim aneksom;
- (d) »Lični podaci« su svi podaci koji se odnose na fizičko lice koje je otkriveno ili na fizičko lice koje može da se identifikuje;
- (e) »Radnje kršenja carinskih propisa« podrazumijevaju bilo kakvo kršenje ili pokušaj kršenja carinskih propisa;

Član 2 Obim

1. Strane će pružiti jedna drugoj pomoć, u oblastima za koju su nadležni, na način i pod uslovima predviđenim ovim aneksom, u obezbjeđivanju pravilne primjene carinskih propisa, posebno u sprečavanju, otkrivanju, istraživanju i borbi protiv carinskih prekršaja.
2. Pomoć u carinskim pitanjima, predviđena ovim aneksom, odnosiće se na svaki administrativni organ Strana koji je nadležan za primjenu ovog aneksa. Ona neće ići na uštrb pravila koja se odnose na obostranu saradnju u krivičnim stvarima. Niti treba da zaštiti informacije otkrivene na zahtjev sudskih organa, osim onda kada takvu saradnju zatraži taj organ.
3. Saradnja koja obuhvata dažbine, takse ili novčane kazne nisu obuhvaćene ovim aneksom.

Član 3

Pomoć na osnovu molbe

1. Na osnovu molbe podnosioca molbe, zamoljeni organ će mu pružiti sve informacije koje mu mogu omogućiti da osigura pravilnu primjenu carinske regulative, uključujući i informacije o primijećenim ili planiranim aktivnostima koje jesu ili mogu biti djela protivpravna carinskom zakonodavstvu.
2. Na zahtjev podnosioca molbe, primalac molbe će ga obavijestiti:
 - a) da li je roba izvezena s teritorije jedne Strane, uredno uvezena na teritoriju druge Strane uz navođenje, ako je to prikladno, carinskog postupka koji je primijenjen na tu robu;
 - b) da li je roba uvezena s teritorije jedne Strane, uredno izvezena na teritoriju druge Strane uz navođenje, ako je to prikladno, carinskog postupka koji je primijenjen na tu robu;
3. Na zahtjev podnosioca molbe, primalac molbe će u okviru vlastitih zakonskih ili regulatornih odredbi, preuzeti potrebne korake kako bi osigurao poseban nadzor:
 - a) fizičkih ili pravnih lica za koja postoje osnovani razlozi za uvjerenje da su prethodno ili trenutno uključeni u djela protivpravna carinskom zakonodavstvu,
 - b) mjesta na kojima je roba smještena ili može biti smještena na takav način da postoje opravdani razlozi za uvjerenje da je ta roba namijenjena za upotrebu u djelima protivnim carinskom zakonodavstvu,
 - c) roba koja se prevozi ili se može prevoziti na takav način da postoje opravdani razlozi za uvjerenje da je namijenjena za upotrebu u djelima protivnim carinskom zakonodavstvu;
 - d) prevozna sredstva koja se koriste ili se mogu koristiti na takav način da postoje opravdani razlozi za uvjerenje da su namijenjeni za upotrebu u djelima protivnim carinskom zakonodavstvu.

Član 4

Spontana pomoć

Strane će pomagati jedna drugoj, na vlastitu inicijativu i u skladu sa svojim zakonodavstvom ili regulatornim odredbama, ako to budu smatrale potrebnim za pravilnu primjenu carinskog zakonodavstva, posebno pružanjem informacija koje se odnose na :

- aktivnosti koje jesu ili izgledaju kao djela protivna carinskom zakonodavstvu i koje bi mogle zanimati drugu Stranu;
- nove načine ili metode obavljanja djela protivnih carinskom zakonodavstvu;
- roba koja je predmet djela protivnih carinskom zakonodavstvu;
- fizička ili pravna lica za koje postoje opravdani razlozi za uvjerenje da su prethodno ili trenutno uključene u djela protivna carinskom zakonodavstvu;
- prevozna sredstva za koja postoje opravdani razlozi za uvjerenje, da su prethodno ili trenutno upotrijebljena, ili bi to mogla biti, za djela protivna carinskom zakonodavstvu.

Član 5

Dostava, obavješćavanje

Na zahtjev podnosioca molbe, primalac molbe, u skladu sa zakonskim ili regulatornim odredbama koje se primjenjuju na primaoca, preduzeće sve neophodne mjere u cilju da:

- dostavi dokumenta ili
- obavijesti o odluci

koji potiču od podnosioca molbe i koji ulaze u doseg ovog Protokola, i to na adresu prebivališta ili boravišta na teritoriji primaoca molbe.

Zahtjevi za dostavom dokumenata ili obaviještenja o odluci biće sastavljeni u pisanom obliku na službenom jeziku primaoca molbe ili na engleskom jeziku.

Član 6

Oblik i sadržaj molbi za pomoć

1. Molbe će u skladu sa ovim Protokolom biti sastavljene u pisanom obliku. Molbi će se priložiti dokumenta koja su potrebna za postupanje po istoj. U slučaju potrebe zbog hitnosti situacije, moguće je prihvatiti i usmene molbe koje će biti potrebno bez odlaganja potvrditi u pisanom obliku.
2. Molba iz stava 1. sadržaće sljedeće podatke:
 - a) podnosioca molbe
 - b) zatražena mjera
 - c) predmet molbe i razlozi za nju
 - d) zakonska ili regulatorna odredba i drugi pravni elemenat u pitanju
 - e) što je moguće preciznije i sveobuhvatnije podatke o fizičkim i pravnim licima koje su predmet istražnih postupaka
 - f) sažetak relevantnih činjenica i već preduzetih istražnih aktivnosti
3. Molbe će biti dostavljene u pisanom obliku na službenom jeziku primaoca molbe ili na engleskom jeziku. Taj se zahtjev neće primjenjivati na može bitne dokumente priložene molbi u skladu sa odredbom stava 1.
4. Ako molba ne zadovoljava gore navedene formalne zahtjeve, moguće je zatražiti unošenje ispravke ili dopune; a u međuvremenu naložiti primjenu mjera predostrožnosti.

Član 7

Rješavanje molbe

1. Radi rješavanja molbe za pomoć, primalac molbe će u granicama nadležnosti i raspoloživih resursa, postupiti kao da postupa za svoj račun ili na zahtjev drugih vlasti iste CEFTA strane, s tim što će dostaviti raspoložive informacije, obaviti odgovarajuće istražne aktivnosti ili urediti njihovo obavljanje. Ta će se odredba primjenjivati i na sve druge vlasti na koje primalac molbe naslovi zahtjev u slučaju kada ne može sam djelovati.
2. Molbe za pomoć će se riješiti što je moguće prije u skladu sa zakonskim ili regulatornim odredbama CEFTA strane koja je molbu primila.
3. Ovlašćeni službenici jedne CEFTA strane mogu, uz saglasnost druge CEFTA uključene ugovorne strane i prema uslovima koje ta stranka odredi, biti prisutni kako bi u prostorijama primaoca molbe ili drugih vlasti iz stava 1. primili informacije povezane s aktivnostima koje jesu ili koje mogu biti djala protivna carinskom zakonodavstvu i koje su podnosiocu molbe potrebne u smislu ovog Protokola.

4. Ovlašćeni službenici jedne CEFTA strane mogu, uz saglasnost druge uključene CEFTA ugovorne stranke i prema uslovima koje ta stranka odredi, biti prisutni obavljanju istražnih radnji na njenoj teritoriji.

Član 8

Oblik u kome se informacije šalju

1. Primalac molbe će podnosiocu molbe slati rezultate istrage u pisanom obliku uz odgovarajuće dokumente, ovjerene kopije ili drugo.
2. Te informacije mogu biti u elektronskom obliku.
3. Original dokumenti će se slati jedino na zahtjev u slučajevima kada ovjerene kopije nisu dovoljne. Ti će se originali vratiti prvom prilikom.

Član 9

Izuzeci od obaveze pružanja pomoći

1. Pomoć može da bude odbijena ili uslovljena zadovoljavanjem određenih uslova ili zahtjeva u slučaju kada stranka misli da bi pomoć na osnovu ovog sporazuma:
 - a) vjerovatno narušila suverenitet Crne Gore ili države članice od koje je pomoć zatražena prema ovom protokolu; ili
 - b) vjerovatno narušila javni interes, sigurnost ili ostale bitne interese , posebno u slučajevima pomenutim u članu 10, stav 2; ili
 - c) povrijedila industrijsku, poslovnu ili profesionalnu tajnu.
2. Primalac molbe može odgoditi pružanje pomoći s obrazloženjem da bi ona mogla biti upletanje u istragu, sudsko gonjenje ili sudski postupak. U tom slučaju primalac molbe će se posavjetovati sa podnosiocem molbe kako bi se utvrdilo, da li je moguće pružiti pomoć pod uslovima koje primalac molbe može da postavi.
3. U slučajevima kada podnositelj molbe zatraži pomoć koju, da je zamoljen, sam ne bi mogao pružiti, u svojoj molbi naglasiće sa posebnom pažnjom tu činjenicu. Tada će to biti zahtjev vlastima da odluče kako da odgovore na takav zahtjev.
4. U okolnostima iz stavova 1 i 2, odluka vlasti kojima je upućen zahtjev i razlozi za nju, moraju se bez odlaganja saopštiti podnosiocu molbe.

Član 10

Razmjena informacija i povjerljivost

1. Svaka informacija priključena u bilo kom obliku u skladu sa ovim aneksom smatraće se povjerljivom ili ograničene prirode, zavisno od pravila koje primjenjuju u svakoj od Strana. Podlijeगाće obavezi čuvanja službene tajne i uživaće tu zaštitu koja vrijedi za slične informacije prema odgovarajućim zakonima Strane koja ju je primila, te odgovarajućim odredbama koje važe za organe vlasti.
2. Lični podaci mogu biti razmjenjeni jedino ako se Strana koja ih može primiti, obaveže da će ih štititi najmanje na isti način kakav se primjenjuje na takav slučaj kod Strane koja ih je dostavila. Radi toga će

Strane jedna drugoj poslati informacije o pravilima koje primjenjuju, uključujući, ako odgovara i zakonske odredbe na snazi u Stranama potpisnicama.

3. Upotreba informacija dobijenih u skladu sa ovim aneksom ili upravnom postupku pokrenutom radi djela protivnih carinskom zakonodavstvu, smatra se svrhom koja je predviđena ovim aneksom. Stoga, Strane mogu u evidenciji o dokazima, izvještajima i svjedočenjima, te u postupcima i optužbama pred sudom kao dokaze iskoristiti dobijene informacije i dokumente u koje su stekli uvid u skladu sa odredbama ovog aneksa. Nadležne vlasti koje su dostavile navedene informacije ili odobrile pristup navedenim dokumentima biće obaviještene o takvoj upotrebi.

4. Dobijene informacije mogu se koristiti samo za svrhe predviđene ovim aneksom. Kada jedna Strana želi da iskoristi takve informacije za druge svrhe, za to će morati dobiti prethodno pismeno odobrenje od vlasti koje pružaju informacije. Takva upotreba će biti podložna ograničenjima koja odrede te vlasti.

Član 11

Eksperti i svjedoci

Službenik primaoca molbe može biti ovlašten da nastupi, u granicama datog ovlaštenja, kao vještak ili svjedok u sudskom ili upravnom postupku u vezi sa pitanjima koja su obuhvaćena ovim aneksom i iznijeti predmete, dokumenta ili njihove ovjerene kopije koje mogu biti neophodne za postupak. U zahtjevu za svjedočenjem mora se navesti pred kojim će se sudskim ili upravnim vlastima službenik pojaviti, u vezi sa kojim predmetima, te u kom će svojsvu na osnovu položaja ili kvalifikacija službenik biti ispitan.

Član 12

Troškovi pomoći

Strane potpisnice će se odreći svih potraživanja jedne prema drugoj za nadoknadu troškova koji su nastali u skladu sa ovim aneksom, osim, prema potrebi, za troškove vještaka ili svjedoka, te troškove tumača i prevodioca koji nisu zaposleni u državnoj i javnoj upravi.

Član 13

Implementacija

1. Implementacija ovog aneksa biće povjerena carinskim vlastima Strana potpisnica. One će odlučivati o svim praktičnim mjerama i dogovorima koji su potrebni za njegovu primjenu, uzimajući u obzir važeća pravila, posebno na području zaštite podataka. Oni mogu preporučiti nadležnim tijelima izmjene i dopune koje smatraju da je potrebno unijeti u ovaj aneks.

2. Strane će se međusobno savjetovati i nakon toga obavještavati jedna drugu o detaljnim pravilima implementacije koja budu usvojena u skladu sa odredbama ovog aneksa.

Član 14

Ostali sporazumi

1. Uzimajući u obzir nadležnost Strana, odredbe ovog aneksa:
 - a) neće uticati na obaveze Strana prema bilo kojem drugom međunarodnom sporazumu;

- b) smatraće se dopunom sporazumima o uzajamnoj pomoći koji jesu ili mogu biti sklopljeni između pojedinih CEFTA strana.
- 2. Bez obzira na stav 1, odredbe ovog aneksa imaće prvenstvo pred odredbama svakog bilateralnog sporazuma o uzajamnoj pomoći koji jeste ili može biti sklopljen između pojedine Strane, ako njene odredbe nisu u skladu s odredbama ovog aneksa.
- 3. Što se tiče pitanja koja su u vezi sa primjenjivošću ovog protokola, Strane će se međusobno savjetovati radi njihovog rješavanja u okviru Mješovitog komiteta uspostavljenog u skladu sa odredbama člana 40 Konsolidovane verzije Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006).

ANEKS 6

POSTOJEĆI BILATERALNI SPORAZUMI O INVESTICIJAMA IZMEĐU STRANA POTPISNICA

odnosi se na član 30, stavovi 1, 2 i 3

ANEKS 6**POSTOJEĆI BILATERALNI SPORAZUMI O INVESTICIJAMA IZMEĐU STRANA POTPISNICA****odnosi se na član 30, stavovi 1, 2 i 3**

	NAZIV BILATERALNIH SPORAZUMA O INVESTICIJAMA	DATUM POTPISIVANJA	STUPANJE NA SNAGU
ALBANIA	Sporazum između Vlade Republike Albanije i Vlade Republike Bugarske o recipročnoj promociji i zaštiti investicija	27. april 1994.	28. januar 1996.
	Sporazum između Republike Albanije i Republike Hrvatske o promociji i zaštiti investicija	10. maj 1993.	16. april 1994.
	Sporazum između Vlade Republike Albanije i Vlade Republike Makedonije o promociji i recipročnoj zaštiti investicija	4. decembar 1997.	3. april 1998.
	Sporazum između Vlade Republike Albanije i Vlade Republike Moldavije o promociji i zaštiti investicija	11. jun 2004.	23. decembar 2004.
	Sporazum između Vlade Republike Albanije i Vlade Rumunije o promociji i zaštiti investicija	11. maj 1994.	2. septembar 1995.
	Protokol zaključen kroz verbalne Note razmijenjene između Ministarstva spoljnih poslova Republike Albanije i Ministarstva spoljnih poslova Rumunije, ispred Savjeta ministara Republike Albanije i Vlade Rumunije	26. maja 2005. u Bukureštu i 15. jula 2005. u Tirani	16. maj 2006.
	Sporazum između Republike Albanije i državne zajednice Srbije i Crne Gore o recipročnoj promociji i zaštiti investicija	26. novembar 2002.	6. jul 2004.
	Sporazum između Republike Albanije i Privremene administrativne misije Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK) ispred privremenih institucija samouprave na Kosovu o recipročnoj promociji i zaštiti investicija	19. februar 2004.	7. februar 2005.
AND HERCE	Sporazum između Vlade Republike Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o promociji i međusobnoj zaštiti investicija	26. februar 1996.	4. avgust 1997.

	Sporazum između Republike Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izmjeni i dopuni Sporazuma između Vlade Republike Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o promociji i međusobnoj zaštiti investicija	23. jul 2002.	3. januar 2005.
	Sporazum između Republike Bosne i Hercegovine i Rumunije o promociji i recipročnoj zaštiti investicija	20. februar 2001.	3. decembar 2001.
	Sporazum između Republike Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije o promociji i zaštiti investicija	16. februar 2001.	15. mart 2002.
	Sporazum između Republike Bosne i Hercegovine i Republike Moldavije o promociji i recipročnoj zaštiti investicija	9. april 2003.	
	Sporazum između Republike Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije o promociji i zaštiti investicija	18. decembar 2001.	25. avgust 2004.
BUGARSKA	Sporazum između Vlade Republike Bugarske i Vlade Republike Albanije o promociji i recipročnoj zaštiti investicija	27. april 1994.	28. januar 1996.
	Sporazum između Vlade Republike Bugarske i Vlade Republike Hrvatske o promociji i recipročnoj zaštiti investicija	25. jun 1996.	20. februar 1998.
	Sporazum između Vlade Republike Bugarske i Vlade Republike Makedonije o recipročnoj promociji i zaštiti investicija	22. februar 1999.	5. jun 1999.
	Sporazum između Vlade Republike Bugarske i Vlade Republike Moldavije o promociji i recipročnoj zaštiti investicija	17. april 1996.	11. jun 1997.
	Sporazum između Vlade Republike Bugarske i Vlade Rumunije o međusobnoj promociji i zaštiti investicija	1. jun 1994.	23. maj 1995.
	Sporazum između Vlade Republike Bugarske i Vlade Savezne Republike Jugoslavije o recipročnoj promociji i zaštiti investicija	13. februar 1996.	9. januar 1997.
HRVATSKA	Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o ohrabrivanju i recipročnoj zaštiti investicija	10. maj 1993.	16. april 1994.
	Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bosne i Hercegovine o promociji i recipročnoj zaštiti investicija	26. februar 1996.	4. avgust 1997.
	Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bosne i Hercegovine o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bosne i Hercegovine o promociji i recipročnoj zaštiti investicija	23. jul 2002.	3. januar 2005.
	Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o promociji i recipročnoj zaštiti investicija	25. jun 1996.	20. februar 1998.
	Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije o ohrabrivanju i recipročnoj zaštiti investicija	6. jul 1994.	6. oktobar 1995.
	Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldavije o promociji i recipročnoj zaštiti investicija	5. decembar 2001.	
	Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunije o ohrabrivanju i recipročnoj zaštiti investicija	8. jun 1994.	30. april 1998.

	Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Jugoslavije o recipročnoj promociji i zaštiti investicija	18. avgust 1998.	31. januar 2002.
MOLDAVIJA	Sporazum između Vlade Republike Moldavije i Vlade Republike Bosne i Hercegovine o promociji i recipročnoj zaštiti investicija	9. april 2003.	
	Sporazum između Vlade Republike Moldavije i Vlade Republike Albanije o promociji i zaštiti investicija	11. jun 2004.	23. decembar 2004.
	Sporazum između Vlade Republike Moldavije i Vlade Republike Bugarske o promociji i zaštiti investicija	16. april 1996.	12. jun 2006.
	Sporazum između Vlade Republike Moldavije i Vlade Republike Hrvatske o promociji i recipročnoj zaštiti investicija	5. decembra 2001. ratifikovano od strane Moldavije, zakon br. 973 - XV od 11. aprila 2002.	
	Sporazum između Vlade Republike Moldavije i Vlade Rumunije o međusobnoj promociji i zaštiti investicija	14. avgust 1992.	15. jun 1997.
MAKEDONIJA	Sporazum između Vlade Republike Makedonije i Vlade Republike Bugarske o promociji i recipročnoj zaštiti investicija	4. decembar 1997.	3. april 1998.
	Sporazum između Vlade Republike Makedonije i Vlade Republike Bosne i Hercegovine o promociji i zaštiti investicija	16. februar 2001.	15. mart 2002.
	Sporazum između Vlade Republike Makedonije i Vlade Republike Bugarske o promociji i recipročnoj zaštiti investicija	22. februar 1999.	5. jun 1999.
	Sporazum između Vlade Republike Makedonije i Vlade Republike Hrvatske o ohrabrivanju i recipročnoj zaštiti investicija	6. jul 1994.	6. oktobar 1995.
	Sporazum između Vlade Republike Makedonije i Vlade Rumunije o međusobnoj promociji i zaštiti investicija	20. jun 2000.	13. februar 2002.
	Sporazum između Vlade Republike Makedonije i Vlade Savezne Republike Jugoslavije o recipročnoj promociji i zaštiti investicija	4. septembar 1996.	22. jul 1997.
CRNA GORA*	Sporazum između Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Savjeta ministara Republike Albanije o recipročnoj promociji i zaštiti investicija	26. novembar 2002.	6. jul 2004.
	Sporazum između Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Bosne i Hercegovine o recipročnoj promociji i zaštiti investicija	18. decembar 2001.	25. avgust 2004.
	Sporazum između Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Bugarske o recipročnoj promociji i zaštiti investicija	13. februar 1996.	13. septembar 1996.
	Sporazum između Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Hrvatske o recipročnoj promociji i zaštiti investicija	18. avgust 1998.	16. novembar 2001.
	Sporazum između Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Makedonije o recipročnoj promociji i zaštiti investicija	4. septembar 1996.	22. jul 1997.

	Sporazum između Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Rumunije o recipročnoj promociji i zaštiti investicija	28. novembar 1995.	13. septembar 1996.
RUMUNIJA	Sporazum između Vlade Rumunije i Vlade Republike Albanije o međusobnoj promociji i zaštiti investicija	11 maj 2004	2. septembar 1995.
	Protokol zaključen kroz verbalne Note razmijenjene između Ministarstva spoljnih poslova Rumunije i Ministarstva spoljnih poslova Republike Albanije, ispred Vlade Rumunije i Savjeta ministara Republike Albanije, poslatih u Bukurešt 26. maja 2005. i u Tiranu 15. jula 2005, radi izmjena i dopuna Sporazuma između Vlade Rumunije i Vlade Albanije o međusobnoj promociji i zaštiti investicija	11. maj 2004.	16. maj 2006.
	Sporazum između Vlade Rumunije i Vlade Republike Bosne i Hercegovine o međusobnoj promociji i zaštiti investicija	20. februar 2001.	3. decembar 2001.
	Sporazum između Vlade Rumunije i Vlade Republike Bugarske o međusobnoj promociji i zaštiti investicija	1. jun 1994.	23. maj 1995.
	Sporazum između Vlade Rumunije i Vlade Republike Hrvatske o ohrabrivanju i recipročnoj zaštiti investicija	8. jun 1994.	30. april 1998.
	Sporazum između Vlade Rumunije i Vlade Republike Makedonije o međusobnoj promociji i zaštiti investicija	20. jun 2000.	13. februar 2002.
	Sporazum između Vlade Rumunije i Vlade Republike Moldavije o međusobnoj promociji i zaštiti investicija	14. avgust 1992.	15. jun 1997.
	Sporazum između Vlade Rumunije i Vlade Savezne Republike Jugoslavije o međusobnoj promociji i zaštiti investicija	29. novembar 1995.	16. maj 1997.
SRBIJA	Sporazum između Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Albanije o recipročnoj promociji i zaštiti investicija	26. novembar 2002.	6. jul 2004.
	Sporazum između Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Bosne i Hercegovine o promociji i zaštiti investicija	18. decembar 2001.	25. avgust 2004.
	Sporazum između Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Bugarske o recipročnoj promociji i zaštiti investicija	13. februar 1996.	9. januar 1997.
	Sporazum između Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Hrvatske o recipročnoj promociji i zaštiti investicija	18. avgust 1998.	31. januar 2002.
	Sporazum između Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Makedonije o recipročnoj promociji i zaštiti investicija	4. septembar 1996.	22. jul 1997.
	Sporazum između Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Rumunije o međusobnoj promociji i zaštiti investicija	29. novembar 1995.	16. maj 1997.
UNMIK /Kosovo	Sporazum između Privremene administrativne misije Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK) u ime privremenih institucija samouprave na Kosovu i Savjeta ministara Republike Albanije o recipročnoj promociji i zaštiti investicija	19. februar 2004.	7. februar 2005.

*U skladu sa Odlukom o proglašenju nezavisnosti Republike Crne Gore, usvojene 3. juna 2006. u Skupštini Republike Crne Gore, koja definiše preuzimanje i primjenu međunarodnih ugovora koje je zaključila ili kojima je pristupila državna zajednica Srbije i Crne Gore i koji se odnose na Crnu Goru, a koji su u potpunosti usklađeni sa crnogorskim zakonodavstvom - Crna Gora primjenjuje ove Sporazume i Konvencije

ANEKS 7

SPORAZUMI I KONVENCIJE KOJE SE ODNOSE NA ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Odnosi se na član 39, stav 2 i član 38, stav 2 i 3

ANEKS 7

SPORAZUMI I KONVENCIJE KOJE SE ODOSE NA ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

odnosi se na član 39, stav 2 i član 38, stav 2 i 3

Br.	SPORAZUM/ KONVENCIJA	ALBANIA	BOSNA I HERCEGOVINA	BUGARSKA	HRVATSKA	CRNA GORA	MOLDAVIJA	MAKEDONIJA	RUMUNIJ	SRBIJA	UNMIK/Kosovo
1	Konvencija o osnivanju Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO konvencija , 1967, izmjene 1979)	√*	√	√	√	√	√	√	√	√	** —
2	Bernska konvencija o zaštiti literarnih i umjetničkih djela zaključena 1886 (Pariski dokument, 1971)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	—
3	WIPO ugovor o autorskim pravima (Ženeva, 1996)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	—
4	WIPO ugovor i zaštiti izvođača i fonograma (Ženeva, 1996)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	—
5	Madridski ugovor o međunarodnoj registraciji žigova (1891)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	—
6	Ničanski sporazum o međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga za potrebe registracije žigova (1957)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	—
7	Ugovor o saradnji u oblasti patenata (PCT, Wašington, 1970)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	—
8	Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine (WTO TRIPS sporazum)	√	—	√	√	√	√	√	√	√	—
9	Univerzalna konvencija o zaštiti autorskih prava (Ženeva, 1952)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	—
10	Univerzalna konvencija o zaštiti autorskih prava (Pariz, 1971)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	—

Br.	SPORAZUM/ KONVENCIJA	ALBANIA	BOSNA I HERCEGOVINA	BUGARSKA	HRVATSKA	CRNA GORA	MOLDAVIJA	MAKEDONIJA	RUMUNIJA	SRBIJA	UNMIK/Kosovo
11	Međunarodna konvencija o zaštiti izvođača, proizvođača fonograma i emitera organizacija (Rimska konvencija, 1961)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
12	Konvencija o zaštiti proizvođača fonograma od neovlaštenog umnožavanja fonograma (Fonogramska konvencija, Ženeva 1971)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
13	Konvencija o distribuciji signala koje se prenose satelitom (Satelit konvencija, Brisel, 1974)		✓	—	✓	✓	—	✓		✓	—
14	Pariska konvencija o zaštiti prava industrijske svojine (1883)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
15	Sporazum iz Lokarna o ustanovljavanju međunarodne klasifikacije industrijskog dizajna (1968)	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
16	Strazburški sporazum o međunarodnoj klasifikaciji patenata (1971)	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—
17	Bečki sporazum o ustanovljavanju međunarodne klasifikacije figurativnih elemenata žigova	—	✓	✓	✓	—	✓	—	✓	—	—
18	Budimpeštanski ugovor o međunarodnom priznavanju deponovanih uzoraka mikroorganizama za potrebe patentne procedure (1977)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
19	Protokol koji prati Madridski ugovor o međunarodnoj registraciji žigova (Madridski protokol, 1989)	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—
20***	Haški sporazum o međunarodnom deponovanju industrijskog dizajna, od 6 novembra 1925, revidiran u Hagu 28 novembra, 1960 (Haški akt, 1960), izmijenjen i dopunjen u Stokholmu, 14 jula, 1967, sa izmjenama od 28 septembra, 1979 (Stokholmski dopunski akt, 1967)	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
21****	Ženevski akt o Haškom sporazumu o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna, usvojen u Ženevi 2 jula, 1999	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
22	Ugovor o zakonu o patentima (PLT)	—	✓	—	✓	—	✓	—	✓	—	—
23	Ugovor o zakonu o žigovima (TLT)	—	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	—
24	Najrobijski sporazum o zaštiti olimpijskog simbola	—	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—
25	Međunarodna konvencija o zaštiti novih biljnih vrsta (UPOV)	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	✓	—	—

* Potpisnica sporazuma/konvencije

** Nije potpisnicato sporazuma/konvencije

*** Protokol koji prati Haški akt (1960) nije još uvijek stupio na snagu. Ratifikovale su ga ili sum u pristupile sljedeće države: Belgija, Francuska, Njemačka, Italija, Lihtenštajn, Monako, Maroko, Holandija, Švajcarska

Br.	SPORAZUM/ KONVENCIJA	ALBANIJA	BOSNA I HERCEGOVINA	BUGARSKA	HRVATSKA	CRNA GORA	MOLDAVIJA	MAKEDONIJA	RUMUNIJA	SRBIJA	UNMIK/Kosovo
-----	----------------------	----------	------------------------	----------	----------	-----------	-----------	------------	----------	--------	--------------

**** Ženevski akt (1999) o Haškom sporazumu o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna usvojen je jula 1999. Stupio je na snagu 23 decembra, 2003.

ANEKS 8

IMENOVANJE POSREDNIKA

odnosi se na član 42, stav 3

ANEKS 8 IMENOVANJE POSREDNIKA odnosi se na član 42, stav 3
--

1. Osim ako je drukčije predviđeno u ovom Aneksu, UNCITRAL-ova Pravila o mirenju u obliku u kome su na snazi u vrijeme održavanja konsultacija uređuju postupak medijacije.
2. Ako se dotične Strane ne dogovore oko medijatora u roku od 10 dana od prijema prvog pisanog zahtjeva za medijaciju, Predsjednik Zajedničkog komiteta pruža dotičnim Stranama spisak najmanje pet lica sa Liste medijatora sastavljene u skladu sa članom 41, stavom 6. Svaka od strana će staviti uz imena brojeve prema redosledu prioriteta (prvenstva). U svjetlu prioriteta koje su izrazile Strane, Predsjednik Zajedničkog komiteta imenuje medijatora.
3. U svom konačnom izvještaju, medijator će naročito obavijestiti Zajednički komitet o ishodu medijacije kako je predviđeno u članu 15 UNCITRAL-ovih pravila.

ANEKS 9

KONSTITUISANJE I RAD ARBITRAŽNOG TRIBUNALA

odnosi se na član 43, stav 3

ANEKS 9

KONSTITUISANJE I RAD ARBITRAŽNOG TRIBUNALA

odnosi se na član 43, stav 3

1. Arbitražni tribunal će biti sastavljen od tri člana.
2. U svom pisanom obavještenju datom u skladu sa članom 43, stavom 1, strana koja upućuje spor na arbitražu imenuje jednog člana koji može biti njen državljanin.
3. U roku od trideset dana od prijema obavještenja iz člana 43, stava 1, strana kojoj je obavještenje upućeno, takođe, imenuje jednog člana, koji može biti njen državljanin.
4. U roku od šezdeset dana od prijema obavještenja iz člana 43, stava 1, dva već imenovana člana treba da se dogovore o imenovanju trećeg člana kojeg strane u sporu potvrđuju u roku od 15 dana. Treći član nije državljanin nijedne od strana u sporu, niti je njegovo stalno prebivalište na teritoriji bilo koje od strana. Član imenovan na ovaj način biće Predsjednik arbitražnog tribunala.
5. Ako sva tri člana ne budu imenovana ili postavljena u roku od 75 dana od prijema obavještenja iz člana 43, stava 1, potrebna imenovanja vrši, na zahtjev bilo koje od strana u sporu Generalni sekretar Stalnog arbitražnog suda u Hagu će odrediti **predlagača APPOINTING AUTHORITY**.

6. Opciona pravila Stalnog arbitražnog suda u Hagu za rješavanje sporova između dvije države, primjenjivaće se ako nije drugačije propisano ovim Aneksom.

7. Odluka arbitraže donosi se u roku od šest mjeseci od dana imenovanja Predsjednika Arbitražnog tribunala. Na zahtjev Arbitražnog tribunala, Zajednički komitet može odobriti produženje ovog vremenskog perioda za još šest mjeseci. U slučaju spora oko značenja i djelokruga odluke, svaka strana u sporu, može, u roku od 60 dana od saopštavanja odluke arbitraže, zatražiti pojašnjenje od tribunala. Tribunal daje svoje pojašnjenje u roku od 60 dana od dana kada je pred njim pokrenuto pitanje.

P R I L O Z I

dogovorene koncesije RCG sa ostalim članicama CEFTA 2006

PRILOG 1

ANNEX 3.7 IMPORT INTO MONTENEGRO FROM CEFTA PARTIES

TABLE I: AGREED IMPORT DUTIES (%)*

Tariff item		opis	Montenegro MFN	ALB. MFN stope	Albania	Croatia	Moldova
6-digit code	except:						
010110		konji, čiste rase za priplod	0	2	0	0	0
010190		konj-ostalo	5	10	MFN	0	0
010210		goveda-čiste rase za priplod	0	2	0	0	0
010290		goveda-ostalo	15-30	10	MFN	KVOTA	0
	01029041	za klanje	30			KVOTA	
	01029049	ostalo	30			KVOTA	
010310		svinje-čiste rase za priplod	0	2	0	0	0
010391		svinje-mase do 50 kg	15	2	MFN	10	0

010392		svinje-mase preko 50 kg	15	2	MFN	15	0
010410		ovce	0-30	2	MFN	0	0
	01041010	za priplod	0		0		
010420		koze	0-30	2	MFN	0	0
	01042010	za priplod	0		0		
010511		živina-mase do 185 gr-pilići	0-15-20	2	MFN	KVOTA	0
010512		čurići	15	2	MFN	KVOTA	0
010519		ostalo,guščići, pačići	15	2	0	KVOTA	0
010592		kokoške-mase do 2kg	20	2	MFN	KVOTA	0
010593		kokoške-mase preko 2kg	20	15	MFN	KVOTA	0
010599		ostalo	15	15	MFN	KVOTA	0
010611		primati	0	2	0	0	0
010612		kitovi	0	2	0	0	0
010619		ostalo-zečevi	5-10	2	0	0	0
010620		reptili	5	2	0	0	0
010631		ptice grabljivice	0	2	0	0	0
010632		papagaji	0	2	0	0	0
010639		ostale-golubovi	0-10	2	0	0	0
010690		ostalo	0	2	0	0	0
020110		mesogoveđe -trupovi i polutke-svježe	10+0,25€/kg	10	MFN	20	0
020120		ostali komadi s kostima-komp. Četvrti	10+0,25€/kg	10	MFN	20	0
020130		bez kostiju	10+0,25€/kg	10	MFN	20	0
020210		meso goveđe smrznuto,trupovi polutke	15+0,25€/kg	10	MFN	20	0
020220		ostali komadi s kostima-komp. Četvrti	15+0,25€/kg	10	MFN	20	0
020230		bez kostiju	15+0,25€/kg	10	MFN	20	0

020311		meso svinjsko-svježe, trupovi i polutke	0+0,10€/kg	10	MFN	10	0
020312		butovi, plećke i komadi od njih sa kostima	0+0,10€/kg	10	MFN	10	0
020319		ostalo, prednji djelovi, bubrežnjak, potrbuš.	0+0,10€/kg	10	MFN	10	0
020321		smrznuto svinjsko meso-trpovi i polutke	5+0,10€/kg	10	MFN	10	0
020322		plećke i butovi i komadi od njih	5+0,10€/kg	10	MFN	10	0
020329		ostalo, prednji djelovi, bubrežnjak, potrbuš.	5+0,10€/kg	10	MFN	10	0
020410		meso jagnjeće svježe, trupovi i polutke	30	10	KVOTA	KVOTA	0
020421		meso ovčije, trupovi i polutke	30	10	KVOTA	KVOTA	0
020422		ostali komadi s kostima-prednj. Četvrti	30	10	KVOTA	KVOTA	0
020423		bez kostiju	30	10	KVOTA	KVOTA	0
020430		trupovi i polut. Jagnj.	30	10	KVOTA	KVOTA	0
020441		trupovi i polut. Ovč.	30	10	KVOTA	KVOTA	0
020442		ostali komadim sa kostima	30	10	KVOTA	KVOTA	0
020443		bez kostiju	30	10	KVOTA	KVOTA	0
020450		meso kozije	30	10	KVOTA	KVOTA	0
020500		meso konjsko,magar-svježe i smr.	30	15	MFN	0	0

020610		drugi klan .proiz.od svih vrsta mesa, džig.jez.	10	2	MFN	12	0
	02061010		10		0		
020621		govedi jezici	10	10	MFN	12	0
020622		goveđa džigerica	10	10	MFN	12	0
020629		ostalo, dijafragma ,...	10	10	MFN	12	0
	02062910		10		0		
020630		ostalo od svinja, svježe	10	10	MFN	12	0
020641		džigerice	10	10	MFN	12	0
020649		ostalo od domaćih svinja	10	10	MFN	12	0
020680		ostalo, svježe ili rashlađeno	10	2	MFN	12	0
	02068010	za farm .proiz.	10		0		
020690		ostalo , smrznuto	10	10	MFN	12	0
	02069010	za farmac. Proizvodnju	10		0		
020711		živinsko meso, svježe - neisječeno	30+0,10€/kg	10	MFN	KVOTA	0
020712		živinsko meso, smrznuto - neisječeno	30+0,10€/kg	10	MFN	KVOTA	0
020713		živinsko meso, svježe - isječeno u komade	30+0,10€/kg	10	MFN	KVOTA	0
020714		živinsko meso, smrznuto - isječeno u komade	30+0,10€/kg	10	MFN	KVOTA	0
020724		čureće meso,svježe neisječeno	30	10	MFN	KVOTA	0
020725		čureće meso,smrznuto neisječeno	30	10	MFN	KVOTA	0
020726		čureće meso,svježe isječeno	30	10	MFN	KVOTA	0

020727		čureće meso, smrznuto isječeno	30	10	MFN	KVOTA	0
020732		guščije i pačije meso, svježe, neisječeno	15	10	MFN	KVOTA	0
020733		guščije i pačije meso, smrznuto, neisječeno	15	10	MFN	KVOTA	0
020734		džigerice, svježe od gusaka i pataka	15	10	MFN	KVOTA	0
020735		ostalo, svježe ili rashlađeno, od pat. I gus.	15	10	MFN	KVOTA	0
020736		ostalo, smrznuto ili rashlađeno, od pat. I gus.	15	10	MFN	KVOTA	0
020810		ostalo meso, svj. I smrzn. Začije,	20	10	MFN	0	0
020820		žablji bataci	20	10	MFN	0	0
020830		meso od primata	20	10	MFN	0	0
020840		meso od kitova	20	10	MFN	0	0
020850		meso od reptila	20	10	MFN	0	0
020890		ostalo, od divljači	20	10	MFN	0	0
020900		svinj. masnoća, svježaa, smrzn. Solj. U salam.	15-30	10	KVOTA	20	0
021011		meso svinj., butovi, solj. U salam. suš. dimlj.	30+0,50€/kg	10	KVOTA	KVOTA	0
021012		potrbušine, solj. Suš. Dimlj.	30+0,50€/kg	10	KVOTA	KVOTA	0
021019		ostalo od svinja, solj. suš. Dimlj.	30+0,50€/kg	10	KVOTA	KVOTA	0
021020		meso, govede dimlj. Suš.	30+0,50€/kg	10	KVOTA	KVOTA	0
021091		od primata	5	10	KVOTA	KVOTA	0
021092		od kitova	5	10	KVOTA	KVOTA	0
021093		od reptila	5	10	KVOTA	KVOTA	0

021099		ostalo	5	10	KVOTA	KVOTA	0
030110		ribe žive, ukrasne	0	0	0	0	0
030191		pastrmke, žive	30	0	MFN	20	0
030192		jegulje	10	0	MFN	0	0
030193		šaran	5-30	0	MFN	20	0
	0301930010	mlađ	5		0		
030199		ostale slatkododne i morske ribe, žive	5-10	0	0	0	0
030211		ribe, svježe , pastrmke,	30	0	0	10	0
030212		lososi	30	0	MFN	0	0
030219		ostale	5	0	MFN	0	0
030221		listovi	10	0	0	0	0
030222		iverak	10	0	MFN	0	0
030223		list	10	0	0	0	0
030229		ostale	10	0	0	0	0
030231		tuna dugorepka	5-10	0	MFN	0	0
030232		tuna žutoperka	5-10	0	MFN	0	0
030233		trup	5-10	0	MFN	0	0
030234		krupnooka tuna	5-10	0	MFN	0	0
030235		tuna plavorepka	5-10	0	MFN	0	0
030236		tuna južnih mora	5-10	0	MFN	0	0
030239		ostalo	5-10	0	MFN	0	0
030240		haringe	5	0	0	0	0
030250		bakalari	5	0	0	0	0
030261		srdele	5	0	MFN	0	0
030262		papaline	5	0	0	0	0
030263		bakalarke	5	0	0	0	0
030264		skuše	10	0	MFN	0	0
030265		morski psi i ostale ajkule	1-5	0	0	0	0
030266		jegulje	10	0	MFN	0	0
030269		ostale slat. i morske ribe, šar., crv. Riba, inč. osl.	5-10	0	MFN	0	0
030270		džigerice i ikre	5	0	0	0	0
030311		riba smrznuta , osim fileta, losos	5	0	0	0	0
030319		pastrmka	5	0	0	0	0
030321		listovi	30	0	MFN	10	0

030322		losos atlanski i dunavski	5	0	MFN	0	0
030329		ostale	10	0	MFN	0	0
030331		ribe pljos., osim džiger. I ikriatlanski list	10	0	0	0	0
030332		iverak	10	0	0	0	0
030333		list	10	0	0	0	0
030339		ostale	10	0	0	0	0
030341		tuna	5	0	0	0	0
030342		tuna žutoperka	5	0	0	0	0
030343		trup tune	5	0	0	0	0
030344		krupnooke tune	5	0	0	0	0
030345		tuna plavorepka	5	0	0	0	0
030346		tune južnih mora	5	0	0	0	0
030349		ostale tune	5-10	0	0	0	0
030350		haringe	5	0	0	0	0
030360		bakalari	5	0	0	0	0
030371		srdele	1	0	0	0	0
030372		vahnja	5	0	0	0	0
030373		bakalarka	5	0	0	0	0
030374		skuše	10	0	MFN	0	0
030375			5	0	0	0	0
030376		morski psi i ostale ajkule	10	0	MFN	0	0
030377		brancini	10	0	0	0	0
030378		oslići	5-10	0	MFN	0	0
030379		ost. Slat. I mor. Ribe, šaran,pišmolj,inčuni idr.	10	0	MFN	0	0
	03037911	šaran					
030380		džigerice i ikre	10	0	0	0	0
030410		riblji fileti, svježi	10-15	0	MFN	0	0
030420		smrznuti fileti	10-15	0	MFN	0	0
030490		ostalo, surimi,, od haringe,bakalara i dr.	10	0	MFN	0	0
030510		prah, brašni i paleti od iba, za ljud. Ishranu	10	0	0	0	0

030520		džigerice i ikre sušeni, dimlj. ili u salamuri	10	0	0	0	0
030530		riblji fileti, sušeni, dimljeni, u salamuri	10	0	0	0	0
030541		dimljeni losos	10	0	0	0	0
030542		dimljena haringa	10	0	0	0	0
030549		ostale dimljene ribe	10	0	MFN	0	0
030551		sušeni bakalar	10	0	0	0	0
030559		ostale sušene ribe	10	0	0	0	0
030561		haringa u salamuri	10	0	MFN	0	0
030562		bakalari u salamuri	10	0	MFN	0	0
030563		inčuni u salamuri	10	0	MFN	0	0
030569		ostale ribe u salamuri	10	0	MFN	0	0
030611		ljuskari- jastozi	5	0	0	0	0
030612		hlapovi	5	0	0	0	0
030613		škampe i kozice	10-15	0	MFN	0	0
030614		rakovi	10	0	0	0	0
030619		ostalo od ljuskara	10	0	0	0	0
030621		svježi ljuskari, hlapovi	5	0	0	0	0
030622		svježe škampe i kozice	5	0	0	0	0
030623		svježi rakovi	10	0	MFN	0	0
030624		rakovi	10	0	0	0	0
030629		ost. od rakova, uključujući brašno, za ljud. Up.	10	0	0	0	0
030710		mekušci, kamenice	5	0	0	0	0
030721		kapice i pokrovke	5	0	0	0	0
030729		ostale	5	0	0	0	0
030731		dagnje	15	0	MFN	0	0
030739		sipe, svježe,	15	0	MFN	0	0
030741		lignje	10	0	MFN	0	0
030749		ostale	10	0	MFN	0	0
030751		hobotnice, svježe	10	0	MFN	0	0
030759		hobotnice, smrznute	10	0	MFN	0	0
030760		puževi	10	0	0	0	0

030791		ostali svježi beskičnjaci	10	0	0	0	0
030799		ostalo,meduze	5-10	0	0	0	0
040110		mlijeko i pavlaka, do 1%m.m.	20	10	MFN	KVOTA	0
040120		mlijeko i pavlaka, od 1%m.m.do 6%m.m.	20+0,10€/kg	10	MFN	KVOTA	0
040130		mlijeko i pavlaka, preko 6%m.m.	20+0,10€/kg	10	MFN	KVOTA	0
040210		mlijeko u prahu do 1,5 %m.m.	5-20	10	MFN	KVOTA	0
040221		mlijeko u prahu do 27 %m.m.	20	10	MFN	KVOTA	0
040229		ostalo	0-20	10	MFN	KVOTA	0
040291		ostalo,bez sadržaja šećera	20	10	MFN	KVOTA	0
040299		ostalo	20	10	MFN	KVOTA	0
040310		jogurt	20-20+0,17€/kg	10	KVOTA	10	0
040390		kisela pavlaka, mlačenica i ostalo	20	10	KVOTA	10	0
040410		surrtka	5-20	2	MFN	0	0
040490		ostalo	5-20	10	MFN	0	0
040510		maslac	30+1€/kg	10	KVOTA	25	0
040520		mlječni namazi	30	10	KVOTA	25	0
040590		ostalo	30	10	KVOTA	25	0
040610		sir, mladi	30+0,30€/kg	10	KVOTA	KVOTA	0
040620		sir, rendani ili u prahu	30+0,30€/kg	10	KVOTA	KVOTA	0
040630		sir topljeni	30+0,30€/kg	10	KVOTA	KVOTA	0
040640		sir prošaran plavim plijesnima	30+0,30€/kg	10	KVOTA	KVOTA	0
040690		sir ostali	30+0,30€/kg	10	KVOTA	KVOTA	0

040700		živinska i ptičja jaja	5-30	2	MFN	KVOTA	0
040811		žumanca sušena	10-30	10	MFN	KVOTA	0
040819		ostala	10-30	10	MFN	KVOTA	0
040891		ostalo	10-31	10	MFN	KVOTA	0
040899		ostalo	10-32	10	MFN	KVOTA	0
040900		med prirodni	30+0,25€/kg	10	MFN	25	0
041000		ostali jestivi proizvodi životinj. porijekla	15	10	MFN	0	0
050100		ljuska kosa	0	10	0	0	0
050210		čekinje	0	10	0	0	0
050290		ostalo	0	10	0	0	0
050300		konjska dlaka	0	10	0	0	0
050400		crijeva , želuci od životinja	0	10	0	0	0
050510		perje	0	10	0	0	0
050590		ostalo	0	10	0	0	0
050610		koštano tkivo i kosti postupano kiselinom	0	10	0	0	0
050690		ostalo	0	10	0	0	0
050710		kljunovi	0	10	0	0	0
050790		ostalo	0	10	0	0	0
050800		korali	0	0	0	0	0
050900		sunderi	0	0	0	0	0
051000		ambra i dr.	0	0	0	0	0
051110		sperma bikova	0	10	0	0	0
051191		proizvodi od ljusaka i mekušaca	0	0	0	0	0
051199		ostalo	0	10	0	0	0
060110		lukovice, reznice	5	2	0	0	0
060120		lukovice, reznice u vegetaciji	5	2	0	0	0
060210		neužiljene reznice i kalem grnčice	0	2	0	0	0
060220		sadnice jestivog voća	10	2	0	0	0
060230		ostale	10	2	0	0	0
060240		ruže, kalemljene ili nekalemljene	10	2	0	0	0

060290		ostalo, micelijum	3-10	2	0	0	0
060310		sječeno cvijeće , svježe	15	15	0	0	0
060390		ostalo	15	15	0	0	0
060410		mahovine i lišajevi	0	15	0	0	0
060491		božićna drva, grane četinarara	10	15	0	0	0
060499		ostalo	10	15	0	0	0
070110		sjemenski krompir	0-30	2	MFN	0	0
070190		ostali krompir	30+0,08€/kg	10	MFN	KVOTA	0
070200		paradajz	30	10	MFN	KVOTA	0
070310		crni luk	10-15	15	KVOTA	15	0
070320		bijeli luk	15	2	KVOTA	15	0
070390		praziluk	15	10	KVOTA	15	0
070410		karfiol i brokoli	20+0,10€/kg	10	MFN	20	0
070420		kelj papučar	15	10	MFN	20	0
070490		kupus	10-20	10	MFN	20	0
070511		salata-glavičasta	10	10	MFN	10	0
070519		ostala salata	10	10	MFN	10	0
070521		radić	10	10	MFN	10	0
070529		ostalo	10	10	MFN	10	0
070610		šargarepa	20	10	KVOTA	20	0
070690		celer, ren,	20	10	KVOTA	20	0
070700		krastavci	20-30+0,20€/kg	10	MFN	KVOTA	0
070810		grašak	20	15	MFN	10	0
070820		pasulj	20	15	MFN	10	0
070890		ostalo mahunasto povrće	20	10	MFN	10	0
070910		artičoke	10	10	MFN	10	0
070920		špargle	10	10	MFN	10	0
070930		plavi platidžan	20	10	MFN	10	0
070940		celer, ren,-rashlađeni	20	10	MFN	10	0
070951		pečurke	20	10	MFN	10	0
070952		trifle	10	10	MFN	10	0
070959		lisičarke	20	10	MFN	10	0
070960		paprike	20	10	MFN	10	0
070970		spanać	20	10	MFN	10	0
070990		ostalo, masline, broskva	20	10	MFN	10	0
071010		povrće smrznuto, krompir	20	10	MFN	10	0
071021		smrznuti grašak	20	10	MFN	10	0
071022		smrznuti pasulj i boranija	20	10	MFN	10	0
071029		ostalo	20	10	MFN	10	0
071030		spanać	20	10	MFN	10	0
071040		kukuruz šećerac	20	10	MFN	10	0

071080		ostalo povrće	20	10	MFN	10	0
071090		mješavine povrća	20	10	MFN	10	0
071120		masline, privrem. Konzerv., nep. Za ljud. Ish.	15	10	0	10	0
071130		kapar	0	10	MFN	10	0
071140		krastav i korniš.priv. Konzerv., nep. Za ljud. Ish.	20	10	MFN	10	0
071151		pečurke	20	10	MFN	10	0
071159		ostale	20	10	MFN	10	0
071190		ostalo povrće, mješavine povrća	20	10	MFN	10	0
071220		sušeno povrće-crni luk	20	10	MFN	10	0
071231		sušene pečurke	20	10	0	10	0
071232		judino uvo	20	10	MFN	10	0
071233		drhtalica	20	10	MFN	10	0
071239		ostale	20	10	0	10	0
071290		ostalo povrće, mješavine voća	0-20	10	MFN	10	0
	07129019	kukuruz šećerac'ostali	20		0		
071310		sušeni grašak	0-20	5	MFN	15	0
	07131010	sjemenski grašak	0-20		0		
071320		slanutak	20	10	MFN	15	0
071331		sušeni pasulj	20	10	MFN	15	0
071332		pasulj, sitni crveni	20	10	MFN	15	0
071333		pasulj običan	0-5	5	MFN	15	0
	07133310	pasulj za sjetvu	0		0		
071339		ostali	5	10	MFN	15	0
071340		sočivo	20	10	0	15	0
071350		bob	10	10	MFN	15	0
071390		ostalo	20	2	0	15	0
071410		manioka	10	10	0	0	0
071420		slatki krompir	20	10	0	0	0
071490		ostalo	10	10	0	0	0
080111		koksov orh suvi	5	10	0	0	0
080119		ostali	5	10	0	0	0
080121		brazilski orah u ljusci	0	10	0	0	0
080122		bez ljuske	0	10	0	0	0
080131		akaži orah u ljusci	0	10	0	0	0
080132		bez ljuske	0	10	0	0	0
080211		badem u ljusci	5	10	0	0	0
080212		bez ljuske	5	10	0	0	0
080221		lješnjaci u ljusci	10	10	0	0	0
080222		bez ljuske	10	10	0	0	0
080231		obični orasuiu ljusci	10	10	0	0	0

080232		bez ljuske	10	10	0	0	0
080240		kestenje	10	10	0	0	0
080250		pistači	10	10	0	0	0
080290		ostalo	10	10	0	0	0
080300		banane	15	10	MFN	0	0
080410		urme	10	10	0	0	0
080420		smokve	10	10	MFN	0	0
080430		ananas	10	10	0	0	0
080440		avokada	10	10	0	0	0
080450		mango, guava	10	10	0	0	0
080510		pomorandže	15	10	MFN	0	0
080520		mandarine	20-30+0,20€/kg	10	MFN	0	0
080540		grejpfrut	5	10	MFN	0	0
080550		limun	5	10	MFN	0	0
080590		ostali	5	10	MFN	0	0
080610		svježe grožđe	20-30+0,08€/kg	10	MFN	KVOTA	0
080620		suvo grožđe	5	10	0	0	0
080711		lubenice	20-30+0,07€/kg	10	MFN	KVOTA	0
080719		ostalo	15	10	MFN	19	0
080720		papaje	10	10	MFN	0	0
080810		jabuke	15	10	MFN	15	0
080820		kruške i dunje	15	10	MFN	15	0
080910		kajije	15	10	MFN	KVOTA	0
080920		tršnje i višnje	15-20	10	MFN	KVOTA	0
080930		breskve	20-30+0,17€/kg	10	MFN	KVOTA	0
080940		šljive	20	10	MFN	KVOTA	0
081010		jagode	15	10	MFN	15	0
081020		malin	20	10	MFN	20	0
081030		ribizle	10	10	MFN	10	0
081040		borovnice	15	10	MFN	0	0
081050		kivi	20-30+0,17€/kg	10	MFN	KVOTA	0
081060		durians	15	10	MFN	0	0
081090		ostalo	15	10	MFN	0	0
081110		voće kuvano ili smrznuto , jagode	15	10	MFN	10	0
081120		maline, kupine	20	10	MFN	10	0
081190		ostalo	5	10	MFN	10	0
081210		voće privr. Konzv., nepod. Za ljud. Ish.viš.treš.	10	10	MFN	0	0
081290		ostalo	10	10	MFN	0	0
081310		vože suvo-kajsije	10	10	MFN	0	0
081320		šljive	20	10	MFN	0	0

081330		jabuke	5	10	MFN	0	0
081340		ostalo voće	5	10	MFN	0	0
081350		mješavine jezgr. ili suvog voća	5	10	MFN	0	0
081400		kore od agruma	5	10	0	0	0
090111		kafa nepržena sa kofeinom	3	10	MFN	0	0
090112		kafa nepržena bezkofeina	3	10	MFN	0	0
090121		kafa pržena sa kofeinom	15	10	MFN	8	0
090122		kafa pržena bez kofeina	15	10	MFN	8	0
090190		ostalo	15	10	MFN	0	0
090210		čaj	5	15	MFN	0	0
090220		ostali zeleni čaj	5	15	MFN	0	0
090230		crni čaj	5	15	MFN	0	0
090240		ostali cni čaj	5	15	MFN	0	0
090300		mate čaj	5	15	0	0	0
090411		nemljeveni biber	3	15	0	0	0
090412		mljeveni biber	5	15	0	0	0
090420		paprika suva	5	15	0	0	0
090500		vanila	3	15	0	0	0
090610		cime nemljeveni	3	15	0	0	0
090620		cimet mljeveni	3	15	0	0	0
090700		karanfilić	3	15	0	0	0
090810		muškatni orah	3	2	0	0	0
090820		macis	3	2	0	0	0
090830		kardamom	3	2	0	0	0
090910		sjeme anisa i badijana	5	15	0	0	0
090920		sjeme korijandera	5	15	0	0	0
090930		sjeme kumina	5	15	0	0	0
090940		sjeme kima	5	15	0	0	0
090950		sjeme komarča, bobove kleke	5	15	0	0	0
091010		đumbir	5	15	0	0	0
091020		šaćran	5	15	0	0	0
091030		kurkuma	5	15	0	0	0
091040		majčina dušica, lorber u listu	5	15	0	0	0
091050		kari	5	15	0	0	0
091091		mješavine	5	15	0	0	0
091099		ostalo	5	15	0	0	0
100110		tvrdna pšenica	0	2	0	0	0
100190		ostala	0	2	0	0	0
100200		raž	0	2	0	0	0
100300		ječam	0	2	0	0	0

100400		ovas	0	2	0	0	0
100510		kukuruz, sjemnski, hibridni	0	2	0	0	0
100590		ostali	0	2	0	0	0
100610		pirinač u ljusci	3	2	0	0	0
100620		oljušteni pirinač	3	2	0	0	0
100630		obršen pirinač	3	2	0	0	0
100640		lomljeni pirinač	3	2	0	0	0
100700		sorgo u zmu	3	2	0	0	0
100810		heljda	3	2	0	0	0
100820		proso	5	2	0	0	0
100830		sjeme za ptice	10	2	0	0	0
100890		ostale žitarice	10	2	0	0	0
110100		brašno od pšenice	0+0,04€/kg	10	MFN	0	0
110210		ražano brašno	5	10	MFN	0	0
110220		kukuruzno brašno	5	10	MFN	0	0
110230		pirinčano brašno	5	10	MFN	0	0
110290		ostalo brašno	5	10	MFN	0	0
110311		prekrupa i griz od pšenice	5	10	MFN	0	0
110313		od kukuruza	5	10	MFN	0	0
110319		od ostalih žitarica	5	10	MFN	0	0
110320		peleti	5	10	MFN	0	0
110412		zrna u obliku ljuspica-od ovsa	5	10	0	0	0
110419		od ostalih žitarica	5	10	0	0	0
110422		oljuštena zrna-od ovsa	5	10	0	0	0
110423		od kukuruza	5	10	0	0	0
110429		od ostalih žitarica	5	10	0	0	0
110430		klice od pšenice	5	10	0	0	0
110510		brašno griz i prah od krompira	5	10	0	0	0
110520		ljuspice, granule i paleti	5	10	0	0	0
110610		brašno, griz i palete od od suv. Mah. Povrća	5	10	0	0	0
110620		od sagoa ili od korijenja krtole	1	10	0	0	0
110630		od proizvoda iz glave 8 -voća	5	10	0	0	0
110710		slad nepržen	5	10	0	0	0
110720		ostali	5	10	0	0	0
110811		pšenični skrob	5	10	0	0	0
110812		kukuruzni skrob	5	10	0	0	0
110813		skrob od krompira	5	10	0	0	0
110814		skrob od manioke	5	10	0	0	0
110819		ostali skrob	5	10	0	0	0
110820		inilin	5	10	0	0	0

110900		gluten od pšenice	5	10	0	0	0
120100		soja u zrnju	0	0	0	0	0
120210		kikiriki u ljusci	0	10	0	0	0
120220		oljušten	0	10	0	0	0
120300		kopra	0	0	0	0	0
120400		sjeme lana	0	0	0	0	0
120510		sjeme uljane repice-za sjetvu	0	0	0	0	0
120590		ostalo	0	0	0	0	0
120600		sjeme suncokreta	0	0	0	0	0
120710		palmini orasi i jezgra	0	0	0	0	0
120720		sjeme pamuka	0	0	0	0	0
120730		sjeme ricinusa	0	0	0	0	0
120740		sjeme susama	0	0	0	0	0
120750		sjeme slačice	0	0	0	0	0
120760		sjeme šafranike	0	0	0	0	0
120791		sjeme maka	0	0	0	0	0
120799		ostalo	0	0	0	0	0
120810		bračno i griz od soje	0	0	0	0	0
120890		ostalo	0	0	0	0	0
120910		sjeme šećerne repe	0	2	0	0	0
120921		sjeme lucerke	0	2	0	0	0
120922		sjeme djeteline	0	2	0	0	0
120923		sjeme vijuka	0	2	0	0	0
120924		sjeme kentaki, plave trave	0	2	0	0	0
120925		sjeme razne trave	0	2	0	0	0
120926		sjeme timotijeve trave	0	2	0	0	0
120929		ostalo	0	2	0	0	0
120930		sjeme travnog bilj koje se gaji zbog cvijeta	0	2	0	0	0
120991		sjeme povrća	0	2	0	0	0
120999		ostalo	0	2	0	0	0
121010		hmelj nedrobljeni	0	2	0	0	0
121020		hmelj drobljeni	0	10	0	0	0
121110		korijen gospinog bilja	0	10	0	0	0
121120		korijen ginsenga	0	10	0	0	0
121130		list koke	0	10	0	0	0
121140		slama od maka	0	10	0	0	0
121190		ostalo	0	10	0	0	0
121210		roščići, uključujući i sjeme	0	10	0	0	0
121220		morske i ostale alge	0	10	0	0	0
121230		koštice i jezgra od koptica kajsija i breskvi	0	10	0	0	0

121291		šećerna repa	0	10	0	0	0
121299		ostalo	0	10	0	0	0
121300		slam i pleva od žitarica	0	10	0	0	0
121410		brašno i palete od lucerke	0	10	0	0	0
121490		ostalo	0	10	0	0	0
130110		šelak	0	10	0	0	0
130120		gumiarabika	0	10	0	0	0
130190		ostalo	0	10	0	0	0
130211		opijum	0	10	0	0	0
130212		biljni sokovi od slatkog korijena	0	10	0	0	0
130213		od hmelja	0	10	0	0	0
130214		od buhača	0	10	0	0	0
130219		ostalo	0	10	0	0	0
130220		pektinske materije	0	2	0	0	0
130231		agar-agar	0	10	0	0	0
130232		sjemeni roščića	0	10	0	0	0
130239		ostalo	0	10	0	0	0
140110		bambus	0	10	0	0	0
140120		ratan	0	10	0	0	0
140190		ostalo	0	10	0	0	0
140200		biljni mater. Za punjenje i tapaciranje	0	10	0	0	0
140300		biljni mater. Za metle i četke	0	10	0	0	0
140410		sirovi biljni mater. Za bojenje i štavljenje	0	10	0	0	0
140420		linters od pamuka	0	10	0	0	0
140490		ostalo	0	10	0	0	0
150100		svinjske masnoće za industrij. Upotrebu	0-20	10	0	0	0
150200		masnoće od goveda, ovaca za indu. upotrebu	3	2	0	0	0
150300		sterani za ind. Upotrebu	3	10	0	0	0
150410		ulja i njihove frakcije od riblje džigerice	0	0	0	0	0
150420		masti i ulja od riba	0-3	0	0	0	0
150430		masti i ulja od morskih sisara	0-3	0	0	0	0
150500		masnoće od vune	0	10	0	0	0
150600		ostale masti i ulja životinjskog porijekla	3	10	0	0	0
150710		sirovo sojino ulje	0-3	0	0	0	0
150790		osalo	0-3	0	0	0	0
150810		sirovo ulje od kikirikija	3	2	0	0	0
150890		ostalo	3	10	0	0	0
150910		malinov ulje iz prvog presovanja	5-30+1€/kg	10	MFN	0	0

150990		ostalo	15-30+0,5€/kg	10	MFN	0	0
151000		ostala ulja dobiena od maslina	10	10	MFN	0	0
151110		sirovo palmino ulje	0	0	0	0	0
151190		ostalo	0	0	0	0	0
151211		sirovo ilje od suncokreta	0	0	0	0	0
151219		ostalo	0	0	0	0	0
151221		sirovo pamukovo ulje	3	0	0	0	0
151229		ostalo	3	0	0	0	0
151311		sirovo ulje od koksovog oraha	0	0	0	0	0
151319		ostalo	0	0	0	0	0
151321		sirovo ulje od palminog jezgra	0	0	0	0	0
151329		ostalo	0	0	0	0	0
151411		sirovo ulje od uljane repice	5	0	0	0	0
151419		ostalo	5	0	0	0	0
151491		sirovo ulje , ostalo	5	0	0	0	0
151499		ostalo	5	0	0	0	0
151511		sirovo laneno ulje	0	0	0	0	0
151519		ostalo	0	0	0	0	0
151521		sirovo kukuruzno ulje	0	0	0	0	0
151529		ostalo	0	0	0	0	0
151530		ricinusovo ulje i njegove frakcije	0	0	0	0	0
151540		tungovo ulje i njegove frakcije	0	0	0	0	0
151550		susamovo ulje i njegove frakcije	0	0	0	0	0
151590		ulje od jojobe, oitika ulje i dr.	0	0	0	0	0
151610		životinjske masti i ulja i njihove frakcije	0	10	0	0	0
151620		biljne masti i ulja i njihove frakcije	0	0	0	0	0
151710		margarin	0	0	0	0	0
151790		ostalo	0	0	0	0	0
151800		linoksin	3	0	0	0	0
152000		glicerin	0	10	0	0	0
152110		biljni voskovi	5	10	0	0	0
152190		ostalo	5	10	0	0	0
152200		degra, ostaci dobijeni pri preradi mas. Mater.	3	10	0	0	0
160100		kobasice i sl. Proiz. Od dčigerice	30+0,20€/kg	10	KVOTA	KVOTA	0
160210		homogenizovani proizvodi	30+0,20€/kg	10	KVOTA	KVOTA	0
160220		od džgerice bilo koje životinje	30+0,20€/kg	15	KVOTA	KVOTA	0
160231		od ćurli	30+0,10€/kg	10	KVOTA	KVOTA	0

160232		od kokošaka	30+0,10€/kg	10	KVOTA	KVOTA	0
160239		ostali	30+0,10€/kg	10	KVOTA	KVOTA	0
160241		od svinja, šunke i odresci od njih	30+0,20€/kg	10	KVOTA	KVOTA	0
160242		plćke i odresci od njih	30+0,20€/kg	10	KVOTA	KVOTA	0
160249		ostalo, uključujući mješavine	30+0,20€/kg	10	KVOTA	KVOTA	0
160250		od goveda	30+0,20€/kg	10	KVOTA	KVOTA	0
160290		ostalo, uključujući prerađ. Od krvi	30+0,20€/kg	15	KVOTA	KVOTA	0
160300		ekstrakti i sokovi od mesa, riba ili ljuskara	20	0	MFN	0	0
	16030010	u pakovanju do 1 kg	20		0		
160411		konzervisani losos	15	0	MFN	0	0
160412		haringe	10	0	MFN	0	0
160413		sardina i papaline	15+0,30€/kg	0	MFN	0	0
160414		tune	10	0	MFN	0	0
160415		skuše	15	0	MFN	0	0
160416		inćuni	10	0	MFN	0	0
160419		ostalo	15	0	MFN	0	0
160420		ostala pripremljena i konzerv. Riba	10	0	MFN	0	0
160430		kavijar	10	0	MFN	0	0
160510		konzervisani rakovi	10	0	MFN	0	0
160520		škampe i kozice	10	0	MFN	0	0
160530		jastozi	10	0	MFN	0	0
160540		ostali ljuskari	10	0	MFN	0	0
160590		ostalo	10	0	MFN	0	0
170111		šećer od šećerne trske	0	2	0	0	0
170112		šećer od šećerne repe	0	2	0	0	0
170191		ostalo, sa dodatim sred.za aromat.	0	10	0	0	0
170199		ostalo	0	10	0	0	0
170211		laktoza sa sadrž. od 99%ili više lakt. Po masi	3	10	0	0	0
170219		ostalo	3	10	0	0	0
170220		šećer i sirup od javora	3	10	0	0	0
170230		glikoza i glikozni sirup sa sadr. Od 20% gl.	3	2	0	0	0
170240		glikoza i glik. sirup sa sadr. Od 20% -50%gl.	3	2	0	0	0
170250		hemijski čista fruktoza	3	2	0	0	0
170260		ostala fruktoza	3	2	0	0	0
170290		ostalo, invertni šećer i dr.	5	2	0	0	0
	17029060	vještački med	30		MFN		
170310		melasa od šećerne trske	0	2	0	0	0
170390		ostalo	0	0	0	0	0

170410		žakaće gume	25	10	0	0	0
170490		ostalo	25	10	0	0	0
	17049010	ekstrakt gospinog bilja	25		0		
180100		kakao u zrnu	0	10	0	0	0
180200		ljske i otpaci od kakaa	0	10	0	0	0
180310		kakao masa neodmašćena	0	10	0	0	0
180320		potpuno ili djelimično odmašćena	0	10	0	0	0
180400		mslac i masnoće od kakaa	3	10	0	0	0
180500		kakao u prahu	3	10	0	0	0
180610		kakao u prahu sa dodatkom šećera	20	10	0	0	0
180620		ostali proizvodi u blokovima i tablama	5-10	10	0	0	0
180631		ostalo u blok., tablama ili šipkama -punjeni	25	10	0	0	0
180632		ostalo u blok., tablama ili šipk. -nepunjeni	25	10	0	0	0
180690		ostalo	25	10	0	0	0
190110		proizvodi za ishranu djece	0	10	0	0	0
190120		mješavine i tijesta za proiz. Pekar. Proizvoda	1	10	0	0	0
190190		ostalo	5	10	0	0	0
190211		tjestenine sa dodatkom jaja	5	10	0	0	0
190219		ostalo	5	10	0	0	0
190220		tjestenine punjene	5	10	0	0	0
190230		ostale tjestenine	5	10	0	0	0
190240		kus-kus	5	10	0	0	0
190300		tapioka	0	10	0	0	0
190410		proiz. Za ishr.dobijeni bubrenjem ili prž. Žitar.	5	10	0	0	0
190420		musli i dr.pahuljice	5	10	0	0	0
190430		bulgur pšenica	5	10	0	0	0
190490		ostalo	5	10	0	0	0
190510		hrskavi hljeb	10	2	MFN	0	0
190520		medenjaci i sl. Proiz. Začinjeni dumbirom	10	2	MFN	0	0
190531		slatki biskviti	10	2	MFN	0	0
190532		vafle i oblande	10	2	MFN	0	0
190540		dvopek i tost	20	2	MFN	0	0
190590		ostalo	10	2	MFN	0	0
200110		konzervisani krAstavci i kornišoni	20	15	MFN	15	0
200190		ostalo	20	15	MFN	15	0
200210		konzervisani paradajz	20	15	MFN	20	0
200290		ostalo	20	15	MFN	20	0

200310		konzervisane jestive pečurke	20	15	MFN	0	0
200320		trifle	20	15	MFN	0	0
200390		ostale	20	15	MFN	0	0
200410		konzervisani krompir-smrznuti	20	15	MFN	0	0
200490		ostalo povrće i mješavine povrća	20	15	MFN	0	0
200510		homogenizovano povrće-nesmrznuti	20	15	MFN	0	0
200520		krompir	20	15	MFN	0	0
200540		grašak	20	15	MFN	0	0
200551		pasulj u zrnju	20	15	MFN	0	0
200559		ostali	20	15	MFN	0	0
200560		špagle	20	15	MFN	0	0
200570		masline	10+0,40€/kg	15	MFN	0	0
200580		kukuruz šećerac	20	15	MFN	0	0
200590		ostalo povrće i mješavine povrća	20	15	MFN	0	0
200600		povrće i voće konzervisani u šećeru	20	15	MFN	0	0
200710		džemovi i marmelade	20	10	KVOTA	15	0
200791		ostalo od agruma	20	10	KVOTA	15	0
200799		ostalo	20	6	KVOTA	15	0
200811		jezgrasto voće -konzervisano	20	10	MFN	10	0
200819		ostalo, uključujući mješavine	5-20	10	MFN	10	0
200820		ananas	20	10	MFN	10	0
200830		agrumi	20	15	MFN	10	0
200840		kruške	20	15	MFN	10	0
200850		kajsije	20	15	MFN	10	0
200860		trešnjevi višnje	20	15	MFN	10	0
200870		breskve i nektarine	20	15	MFN	10	0
200880		jagode	20	15	MFN	10	0
200891		palmina jezgra	20	15	MFN	10	0
200892		mješavina	20	15	MFN	10	0
200899		ostalo	20	15	MFN	10	0
200911		sok od pomorandže, smrznuti	5	15	KVOTA	0	0
200912		nesmrznuti	20	15	KVOTA	15	0
200919		ostalo	5	15	KVOTA	0	0
	20091991					15	
	20091998					15	
200921		sok od grejfruta	20	15	KVOTA	15	0
200929		ostalo	5	15	KVOTA	0	0
	20092991					15	
	20092999					15	

200931		sok od ostalih agruma	20	15	KVOTA	15	0
200939		ostali	5	15	KVOTA	15	0
	20093911					0	
	20093919					0	
	2009393910					0	
	2009395910					0	
	2009399910					0	
200941		sok od ananasa	20	15	KVOTA	15	0
200949		ostali	5	15	KVOTA	15	0
	20094911					0	
	20094919					0	
	2009499910					0	
200950		sok od paradajza	20	15	KVOTA	15	0
200961		sok od grožđa	20	15	KVOTA	15	0
200969		ostali	5	15	KVOTA	0	0
	20096959					15	
	20096979					15	
	20096990					15	
200971		sok od jabuka	20	15	KVOTA	15	0
200979		ostali	5	15	KVOTA	15	0
	20097911					0	
	20097919					0	
	2009799910					0	
200980		sok od ostalog pojedinač. Voća ili povrća	5-20	15	KVOTA	0	0
	20098050					15	
	20098061					15	
	20098063					15	
	20098069					15	
	20098073					15	
	20098085					15	
	20098088					15	
	20098095					15	
	20098096					15	
	20098097					15	
200990		mješavine sokova	5-20	15	KVOTA	0	0
	20099031					15	
	20099039					15	
	20099041					15	
	20099049					15	
	20099051					15	
	20099059					15	

	20099071					15	
	20099073					15	
	20099079					15	
	20099092					15	
	20099094					15	
	20099095					15	
	20099096					15	
	20099097					15	
	20099098					15	
210111		ekstrakti, esencije i koncentracije kafe	10	15	MFN	0	0
210112		preparati na bazi ekstrakta kafe	10	15	MFN	0	0
210120		ekstrakti, esencije i koncentracije čaja	15	15	MFN	0	0
210130		pržena cikorija	20	15	MFN	0	0
210210		aktivni kvasac	15	0	MFN	0	0
210220		neaktivni kvasac	3	10	MFN	0	0
210230		pračkovci za pecivo	15	10	MFN	0	0
210310		sos od soje	5	15	0	0	0
210320		kečap	5	15	0	0	0
210330		senf	5	15	0	0	0
210390		ostalo	5	15	0	0	0
210410		supe i čorbe i preparati za te proizvode	5	15	0	0	0
210420		homogen. Složeni prehr. Proizvodi	25	10	0	0	0
210500		sladoled	25+0,30€/kg	15	KVOTA	25	0
210610		koncentracije bjelanjčevina	5-20	0	0	0	0
210690		ostalo	30	2	0	0	0
220110		mineralna i gazirana voda	30+0,10e/kg	15	KVOTA	20	0
220190		ostala	30+0,10e/kg	15	KVOTA	0	0
220210		voda sa dodatkom šećera	30+0,10e/kg	15	KVOTA	25	0
220290		ostalo	30+0,10e/kg	15	KVOTA	0	0
	2202901010		30+0,10e/kg			10	
220300		pivo	30+0,20€/kg	10	KVOTA	20	0
220410		vino pjenušavo	30	15	MFN	KVOTA	KVOTA
220421		u sudovima do 2l	30+0,20€/kg	15	MFN	KVOTA	KVOTA
220429		ostala	30	15	MFN	KVOTA	KVOTA
220430		ostala šira od grožđa	30	15	MFN	KVOTA	KVOTA
220510		vermut i ost. Pića od grož. U sudovima do 2 l	30	5	MFN	0	KVOTA
220590		ostalo	30	5	MFN	0	KVOTA
220600		jabukovača. Kruškovača, medovina	30	10	MFN	0	KVOTA

220710		etil-alkohol	30	10	MFN	10	KVOTA
220720		nedenaturisan etil-alkohol	30	10	MFN	10	KVOTA
220820		alkoh. Pića dob. dest. vina, konjak, vinjak, loza	30	5	KVOTA	KVOTA	KVOTA
220830		viski	30	5	KVOTA	KVOTA	KVOTA
220840		rum	30	5	KVOTA	KVOTA	KVOTA
220850		džin, klekovača	30	5	KVOTA	KVOTA	KVOTA
220860		vodka	30	5	KVOTA	KVOTA	KVOTA
220870		likeri	30	5	KVOTA	KVOTA	KVOTA
220890		ostalo	30	5	KVOTA	KVOTA	KVOTA
220900		sirće	20	15	MFN	10	0
230110		brašno prah i palete od mesnih otpadaka	0	2	0	0	0
230120		od riba i ljuskara	0	0	0	0	0
230210		od kukuruza	5	2	0	0	0
230220		od pirinča	0	2	0	0	0
230230		od pšnice	10	2	0	0	0
230240		od ostalih žitarica	5-10	2	0	0	0
230250		od leguminoznog bilja	5	0	0	0	0
230310		ostaci od proizvodnje skroba i slični otpaci	0	10	0	0	0
230320		rezanci od šećerne repe	5	10	0	0	0
230330		otpaci iz pivara ili destilacija	5	10	0	0	0
230400		uljane pogače od soje	3	0	0	0	0
230500		uljane pogače od kikirikija	3	10	0	0	0
230610		uljane pogače od sjemena pamuka	3	0	0	0	0
230620		od sjemena lana	3	0	0	0	0
230630		od sjemena suncokreta	3	0	0	0	0
230641		od sjemena uljane repice	0	0	0	0	0
230649		ostalo	0	0	0	0	0
230650		od kokosovg oraha ili kopre	0	0	0	0	0
230660		od palminog oraha ili jezgra	0	0	0	0	0
230670		od kukuruznih klica	0	0	0	0	0
230690		ostalo	3	0	0	0	0
230700		vinski talog	0	10	0	0	0
230800		biljni materijali koji se upotreb. Za ishr. Živ.	0	10	0	0	0
230910		hrana za pse i mačke	20	10	0	0	0
230990		ostalo	0-5-20	2	0	0	0
240110		duvan neiziljen	10	2	MFN	KVOTA	KVOTA
240120		duvan , djelimično ili potpuno iziljen	10	2	MFN	KVOTA	KVOTA
240130		otpaci od duvana	10	2	MFN	KVOTA	KVOTA
240210		cigarete i cigarilos i koje	15	10	MFN	KVOTA	KVOTA

		sadrže duvan					
240220		cigarete koje sadrže duvan	15	10	MFN	KVOTA	KVOTA
240290		ostalo	15	10	MFN	KVOTA	KVOTA
240310		duvan za pušenjesa dodatkom za puš.	30	2	MFN	KVOTA	0
240391		homogenizovani duvan	30	10	MFN	KVOTA	0
240399		ostalo	30	15	MFN	KVOTA	0
290543		razni proizvodi namijenjeni za indusr + trijsku proizvodnju, koža, vuna	1	0	MFN	0	0
290544			1	0	MFN	0	0
330111			1	6	MFN	0	0
330112			1	6	MFN	0	0
330113			1	6	MFN	0	0
330114			1	6	MFN	0	0
330119			1	6	MFN	0	0
330121			1	6	MFN	0	0
330122			1	6	MFN	0	0
330123			1	6	MFN	0	0
330124			1	6	MFN	0	0
330125			1	6	MFN	0	0
330126			1	6	MFN	0	0
330129			1	6	MFN	0	0
330130			1	6	MFN	0	0
330190			1	6	MFN	0	0
350110			1	6	MFN	0	0
350190			5	6	MFN	0	0
350211			1	6	MFN	0	0
350219			1	6	MFN	0	0
350220			1	6	MFN	0	0
350290			1	6	MFN	0	0
350300			1-5	2	MFN	0	0
350400			1	0	MFN	0	0
350510			5	6	MFN	0	0
350520			1	2	MFN	0	0
380910			1	2	MFN	0	0
382460			3	2	MFN	0	0
410120			1	2	MFN	0	0
410150			1	2	MFN	0	0
410190			1	2	MFN	0	0
410210			1	2	MFN	0	0
410221			1	2	MFN	0	0
410229			1	2	MFN	0	0

410310			1	2	MFN	0	0
410320			1	2	MFN	0	0
410330			1	2	MFN	0	0
410390			1	2	MFN	0	0
430110			1	2	MFN	0	0
430130			1	2	MFN	0	0
430160			1	2	MFN	0	0
430170			1	2	MFN	0	0
430180			1	2	MFN	0	0
430190			1	2	MFN	0	0
500100			1	2	MFN	0	0
500200			1	2	MFN	0	0
500310			1	2	MFN	0	0
500390			1	2	MFN	0	0
510111			0	2	0	0	0
510119			0	2	0	0	0
510121			0	2	0	0	0
510129			0	2	0	0	0
510130			0	2	0	0	0
510211			0	2	0	0	0
510219			0	2	0	0	0
510220			0	2	0	0	0
510310			0	2	0	0	0
510320			0	2	0	0	0
510330			0	2	0	0	0
520100			0	2	0	0	0
520210			0	2	0	0	0
520291			0	2	0	0	0
520299			0	2	0	0	0
520300			0	2	0	0	0
530110			0	2	0	0	0
530121			0	2	0	0	0
530129			0	2	0	0	0
530130			0	2	0	0	0
530210			0	2	0	0	0
530290			0	2	0	0	0

PRILOG 2**DOGOVORENI USLOVI IZVOZA NA PODRUČJE ZEMALJA ČLANICA CEFTE**

poslije maja 2007. godine

za detaljan opis pozicija pogledati Zakon o carinskoj tarifi (Lsl.I.75/05)

tarifni broj	izuzeće	opis	Albanija				Hrvatska				0%
			važeći režim izvoza-važeće stope u Albaniji	veličina kvote	stopa u okviru kvote	stopa van kvote	važeći režim izvoza	veličina kvote	stopa u okviru kvote	Dogovor. stopa van kvote	
010110		konji, čiste rase za priplod	0				0				0
010190		konj-ostalo	10				0				0
010210		goveda-čiste rase za priplod	0				0				0
010290		goveda-ostalo	10				KVOTA	20 t	10	0-23	0
	010290 41	za klanje					KVOTA	120 t	0	0	
	010290 49	ostalo					KVOTA				
010310		svinje-čiste rase za priplod	0				0				0
010391		svinje-mase do 50 kg	2				10				0
010392		svinje-mase preko 50 kg	2				15				0
010410		ovce	2				0				0
	010410 10	za priplod	0								
010420		koze	2				0				0
	010420 10	za priplod	0								
010511		živina-mase do 185 gr-pilići	2				KVOTA	50 t	0	0-17,5	0
010512		ćurici	2				KVOTA				0
010519		ostalo, gušci, pačici	0				KVOTA				0
010592		kokoške-mase do 2kg	2				KVOTA				0
010593		kokoške-mase preko 2kg	15				KVOTA				0
010599		ostalo	15				KVOTA				0
010611		primati	2				0				0

010612		kitovi	2				0				0
010619		ostalo-zečevi	2				0				0
010620		reptili	2				0				0
010631		ptice grabljivice	2				0				0
010632		papagaji	2				0				0
010639		ostale- golubovi	2				0				0
010690		ostalo	2				0				0
020110		mesogoveđe - trupovi i polutke-svježe	10				20				0
020120		ostali komadi s kostima- komp. Četvrti	10				20				0
020130		bez kostiju	10				20				0
020210		meso goveđe smrznuto, trup ovi polutke	10				20				0
020220		ostali komadi s kostima- komp. Četvrti	10				20				0
020230		bez kostiju	10				20				0
020311		meso svinjsko- svježe, trupovi i polutke	10				10				0
020312		butovi, plećke i komadi od njih sa kostima	10				10				0
020319		ostalo, prednji djelovi, bubrežnjak, potrbuš.	10				10				0
020321		smrznuto svinjsko meso-trpuvi i polutke	10				10				0
020322		plećke i butovi i komadi od njih	10				10				0
020329		ostalo, prednji djelovi, bubrežnjak, potrbuš.	10				10				0

020410		meso jagnjeće svježe, trupovi i polutke	KVOTA				KVOTA				0
020421		meso ovčije, trupovi i polutke	KVOTA				KVOTA				0
020422		ostali komadi s kostima- prednj. Četvrti	KVOTA				KVOTA				0
020423		bez kostiju	KVOTA				KVOTA				0
020430		trupovi i polut. Jagnj.	KVOTA				KVOTA				0
020441		trupovi i polut. Ovč.	KVOTA				KVOTA				0
020442		ostali komadim sa kostima	KVOTA				KVOTA				0
020443		bez kostiju	KVOTA				KVOTA				0
020450		meso kozije	KVOTA	100 t	0	10	KVOTA	300 t	10	20-25	0
020500		meso konjsko, magar -svježe i smr.	15				0				0
020610		drugi klan .proiz.od svih vrsta mesa, džig.jez.	2				12				0
	020610 10		0								
020621		govedi jezici	10				12				0
020622		goveđa džigerica	10				12				0
020629		ostalo, dijafragma ,...	10				12				0
	020629 10		0								
020630		ostalo od svinja, svježe	10				12				0
020641		džigerice	10				12				0
020649		ostalo od domaćih svinja	10				12				0
020680		ostalo, svježe ili rashlađeno	2				12				0
	020680 10	za farm .proiz.									

020690		ostalo , smrznuto	10				12				0
	020690 10	za farmac. Proizvodnju									
020711		živinsko meso, svježe - neisječeno	10				KVOTA	50 t	10	9,25- 19,5	0
020712		živinsko meso, smrznuto - neisječeno	10				KVOTA				0
020713		živinsko meso, svježe - isječeno u komade	10				KVOTA				0
020714		živinsko meso, smrznuto - isječeno u komade	10				KVOTA				0
020724		ćureće meso,svježe neisječeno	10				KVOTA				0
020725		ćureće meso,smrznut o neisječeno	10				KVOTA				0
020726		ćureće meso,svježe isječeno	10				KVOTA				0
020727		ćureće meso,smrznut o isječeno	10				KVOTA				0
020732		gušćije i pačije meso,svježe, neisječeno	10				KVOTA				0
020733		gušćije i pačije meso,smrznut o, neisječeno	10				KVOTA				0
020734		džigerice, svježe od gusaka i pataka	10				KVOTA				0

020735		ostalo, svježe ili rashlađeno, od pat. I gus.	10				KVOTA				0
020736		ostalo, smrznuto ili rashlađeno, od pat. I gus.	10				KVOTA				0
020810		ostalo meso, svj. I smr. Začije,	10				0				0
020820		žabljji bataci	10				0				0
020830		meso od primata	10				0				0
020840		meso od kitova	10				0				0
020850		meso od reptila	10				0				0
020890		ostalo, od divljači	10				0				0
020900		svinj. masnoća, svje žaa, smr. Solj. U salam.	KVOTA	600t	0	10	20	50 t	10	5+102 ,1€/10 0kg- ali ne preko 28%	0
021011		meso svinj., butovi, solj. U salam. suš. dimlj.	KVOTA				KVOTA				0
021012		potrbušine, solj. Suš. Dimlj.	KVOTA				KVOTA				0
021019		ostalo od svinja, solj. suš. Dimlj.	KVOTA				KVOTA				0
021020		meso, govede dimlj. Suš.	KVOTA				KVOTA				0
021091		od primata	KVOTA				KVOTA				0
021092		od kitova	KVOTA				KVOTA				0
021093		od reptila	KVOTA				KVOTA				0
021099		ostalo	KVOTA				KVOTA				0
030110		ribe žive, ukrasne	0				0				0
030191		pastrmke, žive	0				20				0

030192		jegulje	0				0				0
030193		šaran	0				20				0
	030193 0010	mlađ	0								
030199		ostale slatkovodne i morske ribe, žive	0				0				0
030211		ribe, svježe , pastrmke,	0				10				0
030212		lososi	0				0				0
030219		ostale	0				0				0
030221		listovi	0				0				0
030222		iverak	0				0				0
030223		list	0				0				0
030229		ostale	0				0				0
030231		tuna dugorepka	0				0				0
030232		tuna žutoperka	0				0				0
030233		trup	0				0				0
030234		krupnooka tuna	0				0				0
030235		tuna plavorepka	0				0				0
030236		tuna južnih mora	0				0				0
030239		ostalo	0				0				0
030240		haringe	0				0				0
030250		bakalari	0				0				0
030261		srdele	0				0				0
030262		papaline	0				0				0
030263		bakalarke	0				0				0
030264		skuše	0				0				0
030265		morski psi i ostale ajkule	0				0				0
030266		jegulje	0				0				0
030269		ostale slat. i morske ribe, šar., crv. Riba, inč. osl.	0				0				0
030270		džigerice i ikre	0				0				0

030311		riba smrznuta, osim fileta, losos	0				0				0
030319		pastrmka	0				0				0
030321		listovi	0				10				0
030322		losos atlanski i dunavski	0				0				0
030329		ostale	0				0				0
030331		ribe pljos., osim džiger. I ikriatlanski list	0				0				0
030332		iverak	0				0				0
030333		list	0				0				0
030339		ostale	0				0				0
030341		tuna	0				0				0
030342		tuna žutoperka	0				0				0
030343		trup tune	0				0				0
030344		krupnooke tune	0				0				0
030345		tuna plavorepka	0				0				0
030346		tune južnih mora	0				0				0
030349		ostale tune	0				0				0
030350		haringe	0				0				0
030360		bakalari	0				0				0
030371		srdele	0				0				0
030372		vahnja	0				0				0
030373		bakalarka	0				0				0
030374		skuše	0				0				0
030375			0				0				0
030376		morski psi i ostale ajkule	0				0				0
030377		brancini	0				0				0
030378		oslići	0				0				0
030379		ost. Slat. I mor. Ribe, šaran, pišmolj, i nčuni idr.	0				0				0
	030379 11	šaran	0				5				

030380		džigerice i ikre	0				0				0
030410		riblji fileti, svježi	0				0				0
030420		smrznuti fileti	0				0				0
030490		ostalo, surimi,, od haringe, bakalara i dr.	0				0				0
030510		prah, brašni i paleti od odiba, za ljud. ishranu	0				0				0
030520		džigerice i ikre sušeni, dimlj. ili u salamuri	0				0				0
030530		riblji fileti, sušeni, dimljeni, u salamuri	0				0				0
030541		dimljeni losos	0				0				0
030542		dimljena haringa	0				0				0
030549		ostale dimljene ribe	0				0				0
030551		sušeni bakalar	0				0				0
030559		ostale sušene ribe	0				0				0
030561		haringa u salamuri	0				0				0
030562		bakalari u salamuri	0				0				0
030563		inčuni u salamuri	0				0				0
030569		ostale ribe u salamuri	0				0				0
030611		ljuskari- jastozi	0				0				0
030612		hlapovi	0				0				0
030613		škampe i kozice	0				0				0
030614		rakovi	0				0				0
030619		ostalo od ljuskara	0				0				0

030621		svježi ljuskari, hlapovi	0				0				0
030622		svježe škampe i kozice	0				0				0
030623		svježi rakovi	0				0				0
030624		rakovi	0				0				0
030629		ost. od rakova, uključujući brašno, za ljud. Up.	0				0				0
030710		mekušci, kamenice	0				0				0
030721		kapice i pokrovke	0				0				0
030729		ostale	0				0				0
030731		dagnje	0				0				0
030739		sipe, svježe,	0				0				0
030741		lignje	0				0				0
030749		ostale	0				0				0
030751		hobotnice, svježe	0				0				0
030759		hobotnice, smrznute	0				0				0
030760		puževi	0				0				0
030791		ostali svježi beskičnjaci	0				0				0
030799		ostalo, meduze	0				0				0
040110		mlijeko i pavlaka, do 1% m.m.	10				KVOTA	50 t	10	19-42	0
040120		mlijeko i pavlaka, od 1% m.m. do 6% m.m.	10				KVOTA				0
040130		mlijeko i pavlaka, preko 6% m.m.	10				KVOTA				0
040210		mlijeko u prahu do 1,5 % m.m.	10				KVOTA				0

040221		mlijeko u prahu do 27 %m.m.	10				KVOTA				0
040229		ostalo	10				KVOTA				0
040291		ostalo, bez sadržaja šećera	10				KVOTA				0
040299		ostalo	10				KVOTA				0
040310		jogurt	KVOTA				10				0
040390		kisela pavlaka, mlaćenica i ostalo	KVOTA	100 t	0	10	10				0
040410		surrтка	2				0				0
040490		ostalo	10				0				0
040510		maslac	KVOTA				25				0
040520		mlječni namazi	KVOTA				25				0
040590		ostalo	KVOTA	50 t	0	10	25				0
040610		sir, mladi	KVOTA				KVOTA				0
040620		sir, rendani ili u prahu	KVOTA				KVOTA				0
040630		sir topljeni	KVOTA				KVOTA				0
040640		sir prošaran plavim plijesnima	KVOTA				KVOTA				0
040690		sir ostali	KVOTA	100 t	0	10	KVOTA	40 t	10	15-35	0
040700		živinska i ptičija jaja	2				KVOTA	25 t	10	0-25	0
040811		žumanca sušena	10				KVOTA				0
040819		ostala	10				KVOTA				0
040891		ostalo	10				KVOTA				0
040899		ostalo	10				KVOTA	25 t	0	35-40	0
040900		med prirodni	10				25				0
041000		ostali jestivi proizvodi životinj. porijekla	10				0				0
050100		ljuska kosa	0				0				0
050210		čekinje	0				0				0
050290		ostalo	0				0				0

050300		konjska dlaka	0				0				0
050400		crijeva , želuci od životinja	10				0				0
050510		perje	10				0				0
050590		ostalo	10				0				0
050610		koštano tkivo i kosti postupano kisjelinom	10				0				0
050690		ostalo	10				0				0
050710		klijunovi	0				0				0
050790		ostalo	0				0				0
050800		korali	0				0				0
050900		sunderi	0				0				0
051000		ambra i dr.	0				0				0
051110		sperma bikova	0				0				0
051191		proizvodi od ljuskaa i mekušaca	0				0				0
051199		ostalo	10				0				0
060110		lukovice, reznice	0				0				0
060120		lukovice, reznice u vegetaciji	0				0				0
060210		neužljene reznice i kalem grnčice	2				0				0
060220		sadnice jestivog voća	0				0				0
060230		ostale	0				0				0
060240		ruže, kalemjene ili nekalemjene	0				0				0
060290		ostalo, micelijum	0				0				0
060310		sječeno cvijeće , svježe	0				0				0
060390		ostalo	0				0				0
060410		mahovine i lišajevi	15				0				0

060491		božićna drva, grane četinar	15				0				0
060499		ostalo	15				0				0
070110		sjemenski krompir	2				0				0
070190		ostali krompir	10				KVOTA	600 t	10	15	0
070200		paradajz	10				KVOTA	600 t	10	15	0
070310		crni luk	KVOTA	100 t	0	15	15				0
070320		bijeli luk	KVOTA				15				0
070390		praziluk	KVOTA				15				0
070410		karfiol i brokoli	10				20				0
070420		kelj papučar	10				20				0
070490		kupus	10				20				0
070511		salata- glavičasta	10				10				0
070519		ostala salata	10				10				0
070521		radić	10				10				0
070529		ostalo	10				10				0
070610		šargarepa	10			10	20				0
070690		celer, ren,	10			10	20				0
070700		krastavci	10				KVOTA	300 t	10	Dec- 49	0
070810		grašak	KVOTA	100 t	0	15	10				0
070820		pasulj	KVOTA				10				0
070890		ostalo mahunasto povrće	KVOTA				10				0
070910		artičoke	10				10				0
070920		špargle	10				10				0
070930		plavi platiđan	10				10				0
070940		celer, ren, - rashlađeni	10				10				0
070951		pečurke	10				10				0
070952		trifle	10				10				0
070959		lisičarke	10				10				0
070960		paprike	10				10				0
070970		spanać	10				10				0
070990		ostalo, masline, broskva	10				10				0

071010		povrće smrznuto, krompir	10				10				0
071021		smrznuti grašak	10				10				0
071022		smrznuti pasulj i boranija	10				10				0
071029		ostalo	10				10				0
071030		spanać	10				10				0
071040		kukuruz šećerac	10				10				0
071080		ostalo povrće	10				10				0
071090		mješavine povrća	10				10				0
071120		masline, privrem. Konzerv., nep. Za ljud. Ish.	0				10				0
071130		kapar	10				10				0
071140		krstav i korniš. privr. Konzer., nep. Za ljud. Ish.	10				10				0
071151		pečurke	10				10				0
071159		ostale	10				10				0
071190		ostalo povrće, mješavine povrća	10				10				0
071220		sušeno povrće-crni luk	10				10				0
071231		sušene pečurke	0				10				0
071232		judino uvo	10				10				0
071233		drhtalica	10				10				0
071239		ostale	0				10				0
071290		ostalo povrće, mješavine voća	10				10				0
	071290 19	kukuruz šećerac ostali	0								
071310		sušeni grašak	5				15				0

	071310 10	sjemenski grašak	0								
071320		slanutak	10				15				0
071331		sušeni pasulj	10				15				0
071332		pasulj, sitni crveni	10				15				0
071333		pasulj običan	5				15				0
	071333 10	pasulj za sjetvu	0								
071339		ostali	10				15				0
071340		sočivo	0				15				0
071350		bob	10				15				0
071390		ostalo	0				15				0
071410		manioka	0				0				0
071420		slatki krompir	0				0				0
071490		ostalo	0				0				0
080111		koksov orh suvi	0				0				0
080119		ostali	0				0				0
080121		brazilski orah u ljusci	0				0				0
080122		bez ljuske	0				0				0
080131		akaži orah u ljusci	0				0				0
080132		bez ljuske	0				0				0
080211		badem u ljusci	10				0				0
080212		bez ljuske	10				0				0
080221		lješnici u ljusci	10				0				0
080222		bez ljuske	10				0				0
080231		obični orasui u ljusci	10				0				0
080232		bez ljuske	10				0				0
080240		kestenje	10				0				0
080250		pistaći	10				0				0
080290		ostalo	10				0				0
080300		banane	10				0				0
080410		urme	10				0				0
080420		smokve	10				0				0
080430		ananas	10				0				0
080440		avokada	10				0				0
080450		mango, guava	10				0				0
080510		pomorandže	10				0				0

080520		mandarine	10				0				0
080540		grejpfrut	10				0				0
080550		limun	10				0				0
080590		ostali	10				0				0
080610		svježe grožđe	10				KVOTA	300 t	0	10	0
080620		suvo grožđe	10				0				0
080711		lubenice	10				KVOTA	500	10	10	0
080719		ostalo	10				19				0
080720		papaje	10				0				0
080810		jabuke	10				15				0
080820		kruške i dunje	10				15				0
080910		kajije	10				KVOTA	300	10	10-20%	0
080920		tršnje i višnje	10				KVOTA				0
080930		breskve	10				KVOTA				0
080940		šljive	10				KVOTA				0
081010		jagode	10				15				0
081020		malin	10				20				0
081030		ribizle	10				10				0
081040		borovnice	10				0				0
081050		kivi	10				KVOTA	50	0	0-30	0
081060		durians	10				0				0
081090		ostalo	10				0				0
081110		voće kuvano ili smrznuto , jagode	10				10				0
081120		maline, kupine	10				10				0
081190		ostalo	10				10				0
081210		voće privr. Konzv., nepod. Za ljud. Ish.viš.treš.	10				0				0
081290		ostalo	10				0				0
081310		voće suvo-kajsije	10				0				0
081320		šljive	10				0				0
081330		jabuke	10				0				0
081340		ostalo voće	10				0				0
081350		mješavine jezgr. Ili suvog voća	10				0				0
081400		kore od agruma	10				0				0

090111	kafa nepržena sa kofeinom	10				0				0
090112	kafa nepržena bezkofeina	10				0				0
090121	kafa pržena sa kofeinom	10				8				0
090122	kafa pržena bez kofeina	10				8				0
090190	ostalo	10				0				0
090210	čaj	15				0				0
090220	ostali zeleni čaj	15				0				0
090230	crni čaj	15				0				0
090240	ostali cni čaj	15				0				0
090300	mate čaj	15				0				0
090411	nemljeveni biber	0				0				0
090412	mljeveni biber	0				0				0
090420	paprika suva	0				0				0
090500	vanila	0				0				0
090610	cime nemljeveni	0				0				0
090620	cimet mljeveni	0				0				0
090700	karanfilić	0				0				0
090810	muškatni orah	0				0				0
090820	macis	0				0				0
090830	kardamom	0				0				0
090910	sjeme anisa i badijana	15				0				0
090920	sjeme korijandera	15				0				0
090930	sjeme kumina	15				0				0
090940	sjeme kima	15				0				0
090950	sjeme komarča, bobove kleke	15				0				0
091010	đumbir	0				0				0
091020	šafran	0				0				0
091030	kurkuma	0				0				0
091040	majčina dušica, lorber u listu	0				0				0

091050		kari	0				0				0
091091		mješavine	0				0				0
091099		ostalo	0				0				0
100110		tvrda pšenica	2				0				0
100190		ostala	2				0				0
100200		raž	2				0				0
100300		ječam	0				0				0
100400		ovas	2				0				0
100510		kukuruz, sjemnski, hibridni	2				0				0
100590		ostali	2				0				0
100610		pirinač u ljusci	2				0				0
100620		oljušteni pirinač	2				0				0
100630		obršen pirinač	2				0				0
100640		lomljeni pirinač	2				0				0
100700		sorgo u zmu	0				0				0
100810		heljda	0				0				0
100820		proso	0				0				0
100830		sjeme za ptice	0				0				0
100890		ostale žitarice	0				0				0
110100		brašno od pšenice	10				0				0
110210		ražano brašno	10				0				0
110220		kukuruzno brašno	10				0				0
110230		pirinčano brašno	10				0				0
110290		ostalo brašno	10				0				0
110311		prekrupa i griz od pšenice	10				0				0
110313		od kukuruza	10				0				0
110319		od ostalih žitarica	10				0				0
110320		peleti	10				0				0
110412		zrna u obliku ljuspica-od ovsa	10				0				0
110419		od ostalih žitarica	10				0				0

110422		oljuštena zrna- od ovsa	10				0				0
110423		od kukuruza	10				0				0
110429		od ostalih žitarica	10				0				0
110430		klice od pšenice	10				0				0
110510		brašno griz i prah od krompira	10				0				0
110520		ljuspice, granule i paleti	10				0				0
110610		brašno, griz i palete od od suv. Mah. Povrća	10				0				0
110620		od sagoa ili od korijenja krtole	10				0				0
110630		od proizvoda iz glave 8 - voća	10				0				0
110710		slad nepržen	10				0				0
110720		ostali	10				0				0
110811		pšenični skrob	10				0				0
110812		kukuruzni skrob	10				0				0
110813		skrob od krompira	10				0				0
110814		skrob od manioke	10				0				0
110819		ostali skrob	10				0				0
110820		inilin	10				0				0
110900		gluten od pšenice	10				0				0
120100		soja u zmu	0				0				0
120210		kikiriki u ljusci	10				0				0
120220		oljušten	10				0				0
120300		kopra	0				0				0
120400		sjeme lana	0				0				0
120510		sjeme uljane repice-za sjetvu	0				0				0

120590		ostalo	0				0				0
120600		sjeme suncokreta	0				0				0
120710		palmini orasi i jezgra	0				0				0
120720		sjeme pamuka	0				0				0
120730		sjeme ricinusa	0				0				0
120740		sjeme susama	0				0				0
120750		sjeme slačice	0				0				0
120760		sjeme šafranike	0				0				0
120791		sjeme maka	0				0				0
120799		ostalo	0				0				0
120810		bračno i griz od soje	0				0				0
120890		ostalo	0				0				0
120910		sjeme šećerne repe	2				0				0
120921		sjeme lucerke	2				0				0
120922		sjeme djeteline	2				0				0
120923		sjeme vijuka	2				0				0
120924		sjeme kentaki, plave trave	2				0				0
120925		sjeme razne trave	2				0				0
120926		sjeme timotijeve trave	2				0				0
120929		ostalo	2				0				0
120930		sjeme travnog bilj koje se gaji zbog cvijeta	2				0				0
120991		sjeme povrća	2				0				0
120999		ostalo	2				0				0
121010		hmelj nedrobljeni	2				0				0
121020		hmelj drobljeni	0				0				0
121110		korijen gospinog bilja	0				0				0
121120		korijen ginsenga	0				0				0

121130		list koke	10				0				0
121140		slama od maka	10				0				0
121190		ostalo	10				0				0
121210		roščići, uključujući i sjeme	10				0				0
121220		morske i ostale alge	10				0				0
121230		koštice i jezgra od koptica kajsija i breskvi	10				0				0
121291		šećerna repa	10				0				0
121299		ostalo	10				0				0
121300		slam i pleva od žitarica	10				0				0
121410		brašno i palete od lucerke	10				0				0
121490		ostalo	10				0				0
130110		šelak	0				0				0
130120		gumiarabika	0				0				0
130190		ostalo	0				0				0
130211		opijum	10				0				0
130212		biljni sokovi od slatkog korijena	0				0				0
130213		od hmelja	10				0				0
130214		od buhača	0				0				0
130219		ostalo	0				0				0
130220		pektinske materije	2				0				0
130231		agar-agar	10				0				0
130232		sjemena roščića	10				0				0
130239		ostalo	10				0				0
140110		bambus	0				0				0
140120		ratan	0				0				0
140190		ostalo	0				0				0
140200		biljni mater. Za punjenje i tapaciranje	10				0				0

140300		biljni mater. Za metle i četke	10				0				0
140410		sirovi biljni mater. Za bojenje i štavljenje	10				0				0
140420		linters od pamuka	0				0				0
140490		ostalo	10				0				0
150100		svinjske masnoće za industrij. Upotrebu	10				0				0
150200		masnoće od goveda, ovaca za indu. upotrebu	2				0				0
150300		sterani za ind. Upotrebu	10				0				0
150410		ulja i njihove frakcije od riblje džigerice	0				0				0
150420		masti i ulja od riba	0				0				0
150430		masti i ulja od morskih sisara	0				0				0
150500		masnoće od vune	10				0				0
150600		ostale masti i ulja životinjskog porijekla	10				0				0
150710		sirovo sojino ulje	0				0				0
150790		osalo	0				0				0
150810		sirovo ulje od kikirikija	2				0				0
150890		ostalo	10				0				0
150910		malinov ulje iz prvog presovanja	10				0				0
150990		ostalo	10				0				0

151000		ostala ulja dobiena od maslina	10				0				0
151110		sirovo palmino ulje	0				0				0
151190		ostalo	0				0				0
151211		sirovo ilje od suncokreta	0				0				0
151219		ostalo	0				0				0
151221		sirovo pamukovo ulje	0				0				0
151229		ostalo	0				0				0
151311		sirovo ulje od koksovog oraha	0				0				0
151319		ostalo	0				0				0
151321		sirovo ulje od palminog jezgra	0				0				0
151329		ostalo	0				0				0
151411		sirovo ulje od uljane repice	0				0				0
151419		ostalo	0				0				0
151491		sirovo ulje , ostalo	0				0				0
151499		ostalo	0				0				0
151511		sirovo laneno ulje	0				0				0
151519		ostalo	0				0				0
151521		sirovo kukuruzno ulje	0				0				0
151529		ostalo	0				0				0
151530		ricinusovo ulje i njegove frakcije	0				0				0
151540		tungovo uljei njegove frakcije	0				0				0
151550		susamovo uljei njegove frakcije	0				0				0

151590		ulje od jojobe, oitika ulje i dr.	0				0				0
151610		životinjske masti i ulja i njihove frakcije	10				0				0
151620		biljne masti i ulja i njihove frakcije	0				0				0
151710		margarin	0				0				0
151790		ostalo	0				0				0
151800		linoksin	0				0				0
152000		glicerin	10				0				0
152110		biljni voskovi	10				0				0
152190		ostalo	10				0				0
152200		degra, ostaci dobijeni pri preradi mas. Mater.	10				0				0
160100		kobasice i sl. Proiz. Od đčigerice	KVOTA				KVOTA	100 t	10	30-39	0
160210		homogenizovani proizvodi	KVOTA				KVOTA				0
160220		od džgerice bilo koje životinje	KVOTA				KVOTA				0
160231		od čurli	KVOTA				KVOTA				0
160232		od kokošaka	KVOTA				KVOTA				0
160239		ostali	KVOTA				KVOTA				0
160241		od svinja, šunke i odresci od njih	KVOTA				KVOTA				0
160242		plćke i odresci od njih	KVOTA				KVOTA				0
160249		ostalo, uključujući mješavine	KVOTA				KVOTA				0
160250		od goveda	KVOTA				KVOTA				0
160290		ostalo, uključujući prerad. Od krvi	KVOTA	300 t	0	10	KVOTA	50 t	10	35-39	0

160300		ekstrakti i sokovi od meša, riba ili ljuskara	0				0				0
	160300 10	u pakovanju do 1 kg									
160411		konzervisani losos	0				0				0
160412		haringe	0				0				0
160413		sardina i papaline	0				0				0
160414		tune	0				0				0
160415		skuše	0				0				0
160416		inčuni	0				0				0
160419		ostalo	0				0				0
160420		ostala pripremljena i konzerv. Riba	0				0				0
160430		kavijar	0				0				0
160510		konzervisani rakovi	0				0				0
160520		škampe i kozice	0				0				0
160530		jastozi	0				0				0
160540		ostali ljuskari	0				0				0
160590		ostalo	0				0				0
170111		šećer od šećerne trske	2				0				0
170112		šećer od šećerne repe	2				0				0
170191		ostalo, sa dodatim sred.za aromat.	10				0				0
170199		ostalo	10				0				0
170211		laktoza sa sadrž. od 99%ili više lakt. Po masi	10				0				0
170219		ostalo	10				0				0
170220		šećer i sirup od javora	10				0				0

170230		glikoza i glikozni sirup sa sadr. Od 20% gl.	2				0				0
170240		glikoza i glik. sirup sa sadr. Od 20% - 50%gl.	2				0				0
170250		hemijski čista fruktoza	2				0				0
170260		ostala fruktoza	2				0				0
170290		ostalo, invertni šećer i dr.	2				0				0
	170290 60	vještački med									
170310		melasa od šećerne trske	0				0				0
170390		ostalo	0				0				0
170410		žakaće gume	0				0				0
170490		ostalo	0				0				0
	170490 10	ekstrakt gospinog bilja									
180100		kakao u znu	0				0				0
180200		ljske i otpaci od kaka	0				0				0
180310		kakao masa neodmašćena	0				0				0
180320		potpuno ili djelimično odmašćena	0				0				0
180400		mslac i masnoće od kaka	0				0				0
180500		kakao u prahu	0				0				0
180610		kakao u prahu sa dodatkom šećera	0				0				0
180620		ostali proizvodi u blokovima i tablama	0				0				0

180631		ostalo u blok., tablama ili šipkama - punjeni	0				0				0
180632		ostalo u blok., tablama ili šipk. - nepunjeni	0				0				0
180690		ostalo	0				0				0
190110		proizvodi za ishranu djece	10				0				0
190120		mješavine i tjesta za proiz. Pekar. Proizvoda	10				0				0
190190		ostalo	10				0				0
190211		tjestenine sa dodatkom jaja	10				0				0
190219		ostalo	10				0				0
190220		tjestenine punjene	10				0				0
190230		ostale tjestenine	10				0				0
190240		kus-kus	10				0				0
190300		tapioka	10				0				0
190410		proiz. Za ishr. dobijeni bubrenjem ili prž. Žitar.	10				0				0
190420		musli i dr.pahuljice	10				0				0
190430		bulgur pšenica	10				0				0
190490		ostalo	10				0				0
190510		hrskavi hljeb	2				0				0
190520		medenjaci i sl. Proiz. Začinjeni đumbirom	2				0				0
190531		slatki biskviti	2				0				0
190532		vafle i oblande	2				0				0
190540		dvopek i tost	2				0				0
190590		ostalo	2				0				0

200110		konzervisani krastavci i kornišoni	15				15				0
200190		ostalo	15				15				0
200210		konzervisani paradajz	15				20				0
200290		ostalo	15				20				0
200310		konzervisane jestive pečurke	15				0				0
200320		trifle	15				0				0
200390		ostale	15				0				0
200410		konzervisani krompir- smrznuti	15				0				0
200490		ostalo povrće i mješavine povrća	15				0				0
200510		homogenizova no povrće- nesmrznuti	15				0				0
200520		krompir	15				0				0
200540		grašak	15				0				0
200551		pasulj u znu	15				0				0
200559		ostali	15				0				0
200560		špagle	15				0				0
200570		masline	15				0				0
200580		kukuruz šećerac	15				0				0
200590		ostalo povrće i mješavine povrća	15				0				0
200600		povrće i voće konzervisani u šećeru	15				0				0
200710		džemovi i marmelade	KVOTA	200 t	0	10	15				0
200791		ostalo od agruma	KVOTA				15				0
200799		ostalo	KVOTA				15				0
200811		jezgrasto voće -konzervisano	10				10				0

200819		ostalo, uključujući mješavine	10				10				0
200820		ananas	10				10				0
200830		agrumi	15				10				0
200840		kruške	15				10				0
200850		kajsije	15				10				0
200860		trešnje i višnje	15				10				0
200870		breskve i nektarine	15				10				0
200880		jagode	15				10				0
200891		palmina jezgra	15				10				0
200892		mješavina	15				10				0
200899		ostalo	15				10				0
200911		sok od pomorandže, smrznuti	KVOTA	100 t		0	15	0			0
200912		nesmrznuti	KVOTA			0	15	15			0
200919		ostalo	KVOTA			0	15	0			0
	200919 91							15			
	200919 98							15			
200921		sok od grejpfruta	KVOTA			0	15	15			0
200929		ostalo	KVOTA			0	15	0			0
	200929 91							15			
	200929 99							15			
200931		sok od ostalih agruma	KVOTA			0	15	15			0
200939		ostali	KVOTA			0	15	15			0
	200939 11							0			
	200939 19							0			
	200939 3910							0			
	200939 5910							0			
	200939 9910							0			
200941		sok od ananasa	KVOTA			0	15	15			0
200949		ostali	KVOTA				15	15			0
	200949							0			

	11						
	200949 19						
	200949 9910						
200950		sok od paradajza	KVOTA				
200961		sok od grožđa	KVOTA				
200969		ostali	KVOTA				
	200969 59						
	200969 79						
	200969 90						
200971		sok od jabuka	KVOTA				
200979		ostali	KVOTA				
	200979 11						
	200979 19						
	200979 9910						
200980		sok od ostalog pojedinač. Voća ili povrća	KVOTA				
	200980 50						
	200980 61						
	200980 63						
	200980 69						
	200980 73						
	200980 85						
	200980 88						
	200980 95						
	200980 96						
	200980 97						
200990		mješavine sokova	KVOTA				
	200990 31						
	200990 39						
0	15	15					0
0	15	15					0
0	15	0					0
		15					0
		15					
		15					
0	15	15					0
0	15	15					0
		0					
		0					
		0					
0	15	0					0
		15					
		15					
		15					
		15					
		15					
		15					
		15					
		15					
		15					
		15					
		15					
0	15	0					0
		15					
		15					

	200990 41						15					
	200990 49						15					
	200990 51						15					
	200990 59						15					
	200990 71						15					
	200990 73						15					
	200990 79						15					
	200990 92						15					
	200990 94						15					
	200990 95						15					
	200990 96						15					
	200990 97						15					
	200990 98						15					
210111		ekstrakti, esen cijei koncentrati kafe	15			0	15	0				0
210112		preparati na bazi ekstrakta kafe	15			0	15	0				0
210120		ekstrakti, esen cijei koncentrati čaja	15			0	15	0				0
210130		pržena cikorija	15			0	15	0				0
210210		aktivni kvasac	0			0	0	0				0
210220		neaktivni kvasac	10			0	10	0				0
210230		pračkovi za pecivo	10			0	10	0				0
210310		sos od soje	0					0				0
210320		kečap	0					0				0
210330		senf	0					0				0
210390		ostalo	0					0				0
210410		supe i čorbe i preparati za te proizvode	0					0				0

210420		homogen. Složeni prehr. Proizvodi	0				0				0
210500		sladoled	KVOTA	100 t	0	15	25				0
210610		koncentrati bjelančevina	0				0				0
210690		ostalo	0				0				0
220110		mineralna i gazirana voda	KVOTA				20				0
220190		ostala	KVOTA				0				0
220210		voda sa dodatkom šećera	KVOTA				25				0
220290		ostalo	KVOTA				0				0
	220290 1010						10				
220300		pivo	KVOTA	1000 t	0	15	20				0
220410		vino pjenušavo	15			15	KVOTA	200 t	10	10- 55%	0
220421		u sudovima do 2l	15			15	KVOTA				0
220429		ostala	15			15	KVOTA				0
220430		ostala šira od grožđa	15			15	KVOTA				0
220510		vermut i ost. Pića od grož. U sudovima do 2 l	5				0				0
220590		ostalo	5				0				0
220600		Jabukovača Kruškovača, medovina	10				0				0
220710		etil-alkohol	10				10				0
220720		nedenaturisan etil-alkohol	10				10				0
220820		alkoh. Pića dob. dest. vina, konjak, vinjak, loza	KVOTA	200 t	0	5	KVOTA	10 t	10	0-25	0
220830		viski	KVOTA				KVOTA				0
220840		rum	KVOTA				KVOTA				0
220850		džin, klekovača	KVOTA				KVOTA				0

220860		vodka	KVOTA				KVOTA				0
220870		likeri	KVOTA				KVOTA				0
220890		ostalo	KVOTA				KVOTA				0
220900		sirće	10				10				0
230110		brašno prah i palete od mesnih otpadaka	2				0				0
230120		od riba i ljuskara	0				0				0
230210		od kukuruza	2				0				0
230220		od pirinča	2				0				0
230230		od pšnice	2				0				0
230240		od ostalih žitarica	2				0				0
230250		od leguminoznog bilja	0				0				0
230310		ostaci od proizvodnje skroba i slični otpaci	10				0				0
230320		rezanci od šećerne repe	10				0				0
230330		otpaci iz pivara ili destilacija	10				0				0
230400		uljane pogače od soje	0				0				0
230500		uljane pogače od kikirikija	0				0				0
230610		uljane pogače od sjemena pamuka	0				0				0
230620		od sjemena lana	0				0				0
230630		od sjemena suncokreta	0				0				0
230641		od sjemena uljane repice	0				0				0
230649		ostalo	0				0				0

230650		od kokosovg oraha ili kopre	0				0				0
230660		od palminog oraha ili jezgra	0				0				0
230670		od kukuruznih klica	0				0				0
230690		ostalo	0				0				0
230700		vinski talog	10				0				0
230800		biljni materijali koji se upotreb. Za ishr. Živ.	10				0				0
230910		hrana za pse i mačke	10				0				0
230990		ostalo	2				0				0
240110		duvan nežižen	2				KVOTA	25 t	5	0-20	0
240120		duvan , djelimično ili potpuno ižižen	2				KVOTA				0
240130		otpaci od duvana	2				KVOTA				0
240210		cigarete i cigarilosi koje sadrže duvan	10				KVOTA	25 t	10	15-38	0
240220		cigarete koje sadrže duvan	10				KVOTA				0
240290		ostalo	10				KVOTA				0
240310		duvan za pušenjesa dodatkom za puš.	2				KVOTA	25 t	5	0-36	0
240391		homogenizova ni duvan	10				KVOTA				0
240399		ostalo	15				KVOTA				0
290543		razni proizvodi namijenjeni za indus+trijsku	0				0				0
290544			0				0				0
330111			6				0				0
330112			6				0				0
330113			6				0				0
330114			6				0				0
330119			6				0				0

330121		proizvodnju, koža, vuna	6				0			0
330122			6				0			0
330123			6				0			0
330124			6				0			0
330125			6				0			0
330126			6				0			0
330129			6				0			0
330130			6				0			0
330190			6				0			0
350110			6				0			0
350190			6				0			0
350211			6				0			0
350219			6				0			0
350220			6				0			0
350290			6				0			0
350300			2				0			0
350400			0				0			0
350510			6				0			0
350520			2				0			0
380910			2				0			0
382460			2				0			0
410120			2				0			0
410150			2				0			0
410190			2				0			0
410210			2				0			0
410221			2				0			0
410229			2				0			0
410310			2				0			0
410320			2				0			0
410330			2				0			0
410390			2				0			0
430110			2				0			0
430130			2				0			0
430160			2				0			0
430170			2				0			0
430180			2				0			0
430190			2				0			0
500100			2				0			0
500200			2				0			0
500310			2				0			0
500390			2				0			0

510111		2				0				0
510119		2				0				0
510121		2				0				0
510129		2				0				0
510130		2				0				0
510211		2				0				0
510219		2				0				0
510220		2				0				0
510310		2				0				0
510320		2				0				0
510330		2				0				0
520100		2				0				0
520210		2				0				0
520291		2				0				0
520299		2				0				0
520300		2				0				0
530110		2				0				0
530121		2				0				0
530129		2				0				0
530130		2				0				0
530210		2				0				0
530290		2				0				0

PRILOG 3

POTPUNA LIBERALIZACIJA UVOZA I ZVOZA VAŽI SA SLJEDEĆE ZEMLJE:

- BOSNA I HERCEGOVINA
- MAKEDONIJA
- SRBIJA
- UNMIK KOSOVO

SA MOLDAVIJOM DOGOVORENA JE 0% OSIM ZA SLJEDEĆE PROIZVODE

naimenovanje	tar. broj	kvota	stopa u okviru kvote	stopa van kvote
vino	2204	30	10	MFN
vermut i os. vina od grožđa	2205	20	15	MFN
voćne rakije	2206	20	15	MFN
etil alkohol	2207	20	15	MFN
konjak, lozova rakija i dr.	2208	20	10	MFN
duvan	2401	50	0	MFN
cigarete	2402	10	5	MFN
cigarete	2403	10	0	MFN